



Crna Gora
Vlada Crne Gore

CRNA GORA	
SKUPŠTINA CRNE GORE	
PRIMLJENO:	24. 07 20 25. GOD.
KLASIFIKACIONI BROJ:	27-1/25-6
VEZA:	
EPA:	619 XXVIII
SKRAĆENICA:	PRILOG:

Br: 11-011/25-2650/6

23. jul 2025. godine

SKUPŠTINA CRNE GORE

Gospodin Andrija Mandić, predsjednik

Vlada Crne Gore, na sjednici od 23. jula 2025. godine, utvrdila je **PREDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O IZGRADNJI OBJEKATA**, koji Vam u prilogu dostavljamo radi stavljanja u proceduru Skupštine Crne Gore.

Vlada predlaže Skupštini da, u skladu sa članom 151 Poslovnika Skupštine Crne Gore („Službeni list RCG“, br. 51/06 i 66/06 i „Službeni list CG“ br. 88/09, 80/10, 39/11, 25/12, 49/13, 32/14, 42/15, 52/17, 17/18, 47/19, 112/20, 129/20, 65/21, 48/24 i 80/24), ovaj zakon donese po hitnom postupku iz razloga koji su sadržani u Obrazloženju Predloga zakona.

Za predstavnike Vlade, koji će učestvovati u radu Skupštine i njenih radnih tijela prilikom razmatranja Predloga ovog zakona, određeni su **SLAVEN RADUNOVIĆ**, ministar prostornom planiranja, urbanizma i državne imovine i **MARINA IZGAREVIĆ PAVIĆEVIĆ**, državna sekretarka u Ministarstvu prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine.

PREDSJEDNIK
mr Milojko Spajić, s. r.



Naziv propisa	Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izgradnji objekata	
Klasifikacija propisa po oblastima i podoblastima uređivanja	oblast	podoblast
	XX. Razvoj, uređenje prostora i komunalno-stambene poslove	1.Građevinarstvo (propisi o uređenju prostora i izgradnji objekata, građevinskom zemljištu i sl.).
Klasifikacija po pregovaračkim poglavljima Evropske Unije	poglavlje	potpoglavlje
	03 – Pravo osnivanja preduzeća i sloboda pružanja usluga	Priznavanje profesionalnih kvalifikacija
Ključni termini - eurovork deskriptori	Izgradnja objekata Priznavanje profesionalnih kvalifikacija	



Crna Gora
Ministarstvo prostornog planiranja,
urbanizma i državne imovine

Adresa: IV Proleterske brigade broj 19
81000 Podgorica, Crna Gora
Tel: +382 20 446 200
Tel: +382 20 446 339

Broj: 06-332/24-14545/

Podgorica, 22.07.2025. godine

VLADA CRNE GORE
Generalni sekretarijat

PODGORICA

Dostavlja se Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izgradnji objekata,
na razmatranje i davanje saglasnosti.



MINISTAR
Slaven Radunović

Saglasna

Marina Izgarević Pavićević, državna sekretarka

Odobrio

Boško Todorović, v.d. generalnog direktora
direktorata za građevinarstvo

Obradila

Jovana Lekić

Dostavljeno:

- Naslovu
- a/a

FORMULAR: PREDLOG KOMUNIKACIONIH TEZA

Naziv dokumenta	Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izgradnji objekata
Nosioci komunikacionih aktivnosti	Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine Slaven Radunović, ministar
Ključne poruke	- Transponovanje EU zakonodavstva u nacionalno zakonodavstvo - Usaglašavanje sa Direktivom EU o priznavanju profesionalnih kvalifikacija u potpunosti - Usaglašavanje sa članom 51 Ugovora o funkcionisanju Evropske Unije u potpunosti - Stvoreni su preduslovi za državljane Crne Gore da obavljaju regulisane profesije u zemljama Evropske Unije, od dana pristupanja Crne Gore
Efekti	- Ispunjenje završnih mjerila za zatvaranje Poglavlja 3 – Pravo osnivanja preduzeća i sloboda pružanja usluga u skladu sa specifičnim nadležnostima iz oblasti izgradnje objekata - Usvajanje Zakona u predviđenom roku, što predstavlja ključni preduslov za privremeno zatvaranje navedenog pregovaračkog poglavlja u narednim mjesecima, čime se dodatno osigurava planirana dinamika procesa evropskih integracija
Novine	- Nema
Rizici	- Nema
Ciljne grupe	- Domaća i strana fizička lica, pravna lica, privredna društva, preduzetnici
Relevantnost dokumenta za inostranu javnost	- Predlog zakona je relevantan za inostranu javnost
Period realizacije	- Period realizacije nije oročen, s tim što su predviđena prelazna rješenja ili odložena primjena do implementacije
Dodatne napomene	- Nema

**ZAKON
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O IZGRADNJI OBJEKATA**

Član 1

U Zakonu o izgradnji objekata („Službeni list CG“, broj 19/25) u članu 3 stav 1 na kraju tačke 12 tačka se zamjenjuje tačka-zarezom i dodaje nova tačka koja glasi:
„13) poštovanja moralnog i etičkog kodeksa.“

Član 2

U članu 5 na kraju stava 3 tačka se briše i dodaju riječi: „i objekti za proizvodnju, odnosno preradu koji imaju najmanje 20 zaposlenih.“

Član 3

U članu 9 stav 2 tačka 11 riječi: „plan mjera zaštite i zdravlja na radu“ brišu se.

Član 4

U članu 15 stav 7 i članu 77 stav 1 riječ „prvonagrađenog“ zamjenjuje se riječima: „najbolje rangiranog“.

Član 5

U članu 16 poslije stava 11 dodaje se novi stav koji glasi:
„Rok za usklađivanje idejnog rješenja iz stava 11 ovog člana je 30 dana.“
Dosadašnji stav 12 postaje stav 13.

Član 6

U članu 22 stav 1 tačka 2 briše se.

Član 7

U članu 37 stav 1 riječi: „odnosno odgovornom projektantu“ se brišu, a riječi „odgovornom projektantu“ zamjenjuju se riječima: „odgovornom inženjeru“.

Član 8

U članu 39 stav 3 briše se.
U stavu 6 riječi: „i stava 3 ovog člana“ brišu se.
Dosadašnji st. 4, 5 i 6 postaju st. 3, 4 i 5.

Član 9

U članu 47 stav 7 riječi: „članom 68“ zamjenjuju se riječima: „članom 67“.

Član 10

U članu 55 stav 6 nakon riječi „dozvole“ dodaju se riječi: „na predlog investitora“.

Član 11

U članu 60 stav 2 briše se.

Član 12

Poslije člana 76 dodaje se novi član koji glasi:

„Licencirani arhitekta i licencirani inženjer

Član 76a

Licencirani arhitekta odnosno licencirani inženjer je fizičko lice koje posjeduje najmanje VII 1 nivo kvalifikacije obrazovanja i najmanje tri godine radnog iskustva na stručnim poslovima izrade tehničke dokumentacije i/ili građenja objekta, položen stručni ispit i koje je upisano u registar Inženjerske komore Crne Gore, odnosno Komore arhitekata i planera Crne Gore.

Licencirani arhitekta može da obavlja poslove izrade tehničke dokumentacije projekta arhitekture objekta, projekta uređenja terena i projekta pejzažne arhitekture, odnosno građenja objekata zavisno od vrste objekta i vrste radova.

Licencirani inženjer može da obavlja poslove izrade tehničke dokumentacije za vrstu projekta zavisno od formalne kvalifikacije obrazovanja odnosno građenja objekata zavisno od vrste objekta i vrste radova.“

Član 13

U članu 77 stav 2 mijenja se i glasi:

„Izuzetno od stava 1 ovog člana autor projekta može biti fizičko lice (student i drugo lice), arhitekta odnosno inženjer odgovarajuće struke, licencirani inženjer odnosno licencirani arhitekta koje je autor djela arhitekture (skice, idejnog rješenja, glavnog projekta i izgrađenog objekta).“

Član 14

U članu 78 stav 1 mijenja se i glasi:

„Rukovođenje izradom tehničke dokumentacije, u svojstvu vodećeg projektanta, može da vrši licencirani arhitekta, odnosno licencirani inženjer građevinske, elektro ili mašinske struke.“

Stav 3 briše se.

Dosadašnji st. 4, 5 i 6 postaju st. 3, 4 i 5.

Član 15

U članu 81 stav 1 riječi: „licenciranog arhitektu odnosno licenciranog inženjera odgovarajuće struke“ zamjenjuju se riječju „revizora“, a riječi: „(u daljem tekstu: revizor)“ brišu se.

U stavu 2 riječi: „licenciranog arhitektu odnosno licenciranog inženjera odgovarajuće struke“ zamjenjuju se riječima „nadzornog inženjera“, a riječi: „(u daljem tekstu: nadzornog inženjera)“ brišu se.

U stavu 4 riječ „projektant“ zamjenjuje se riječima: „licencirani arhitekta odnosno licencirani inženjer“.

Član 16

U naslovu člana 82 riječi: „odnosno arhitekta“ brišu se.

Član 17

U članu 82 st. 1, 2 i 3 mijenjaju se i glase:

„Revizor odnosno nadzorni inženjer može da bude licencirani arhitekta odnosno licencirani inženjer, koje je crnogorski državljanin i ima najmanje sedam godina iskustva na izradi tehničke dokumentacije odnosno građenja objekta.

Revizor odnosno nadzorni inženjer može da bude i fizičko lice koje nije crnogorski državljanin, ako je državljanin države članice Evropske unije, Evropskog ekonomskog prostora i Švajcarske konfederacije (u daljem tekstu: države ugovornice) i ako ima priznatu kvalifikaciju u skladu sa zakonom kojim se uređuje priznavanje profesionalnih kvalifikacija za obavljanje regulisanih profesija i ovim zakonom.

Vodeći revizor odnosno vodeći nadzorni inženjer koji rukovodi revizijom tehničke dokumentacije odnosno stručnim nadzorom nad građenjem objekta može da bude revizor arhitektonske, građevinske, elektro ili mašinske struke, koji se određuje prema vrsti objekta i odgovoran je za provjeru međusobne usklađenosti svih djelova tehničke dokumentacije, odnosno za provjeru međusobne usklađenosti svih radova na građenju objekta.“

U stavu 6 riječ „tri“ zamjenjuje se riječju „pet“.

Član 18

U članu 85 stav 1 mijenja se i glasi:

„Rukovodilac građenja može da bude licencirani arhitekta, odnosno licencirani inženjer građevinske, elektro ili mašinske struke“

Stav 3 briše se.

Dosadašnji st. 4, 5 i 6 postaju st. 3, 4 i 5.

Član 19

U članu 86 stav 1 alineja 9 briše se.

Član 20

U članu 87 stav 2 mijenja se i glasi:

„Odluku o potrebi upravljanja projektom donosi investitor.“

Član 21

U članu 88 stav 1 riječi: „licencirnog arhitektu odnosno licenciranog inženjera odgovarajuće struke“ zamjenjuju se riječima: „vođu projekta“.

Član 22

Član 89 mijenja se i glasi:

„Vođa projekta može biti licencirani arhitekta odnosno licencirani inženjer odgovarajuće struke, koji je crnogorski državljanin i ima najmanje sedam godina radnog iskustva na stručnim poslovima izrade tehničke dokumentacije i/ili građenja objekta.

Izuzetno od stava 1 ovog člana vođa projekta može biti licencirani inženjer građevinske struke smjera menadžment, koji je crnogorski državljanin i ima najmanje pet godina radnog iskustva na stručnim poslovima građenja objekta i upravljanja projektima.

Vođa projekta može da bude i fizičko lice koje nije crnogorski državljanin, ako je državljanin države ugovornice i ako ima priznatu kvalifikaciju u skladu sa zakonom kojim se uređuje priznavanje profesionalnih kvalifikacija za obavljanje regulisanih profesija i ovim zakonom.“

Član 23

U članu 90 stav 1 riječi: „i prethodnih istraživanja“ brišu se.

Član 24

Član 91 mijenja se i glasi:

„Djelatnost ispitivanja građevinskih proizvoda i ispitivanje objekta odnosno određenih djelova objekta, u toku građenja objekta ili održavanja, u svrhu provjere, odnosno dokazivanja ispunjenosti osnovnih zahtjeva za objekat i/ili drugih zahtjeva, odnosno uslova predviđenih revidovanim glavnim projektom, kao i kontrolna ispitivanja koja se sprovode na osnovu posebnih propisa, revidovanog glavnog projekta i/ili sumnje na kvalitet, može da obavlja privredno društvo, pravno lice odnosno preduzetnik koje ima sertifikat o akreditaciji prema standardu MEST EN ISO/IEC 17025 izdat od Akreditacionog tijela Crne Gore za ta ispitivanja, u skladu sa zakonom.

Ako u Crnoj Gori ne postoji privredno društvo, pravno lice odnosno preduzetnik koji je akreditovan za dio ispitivanja iz stava 1 ovog člana, djelatnost ispitivanja može da obavlja strano privredno društvo akreditovano za ta ispitivanja od strane nacionalnog akreditacionog tijela sa kojim privredno društvo iz Crne Gore ima zaključen sporazum o saradnji.

Prethodna istraživanja može da obavlja privredno društvo, pravno lice odnosno preduzetnik koji ima najmanje jedno zaposleno stručno lice za obavljanje prethodnih istraživanja.

Obavljanje pojedinih poslova prethodnih istraživanja i ispitivanja privredno društvo, pravno lice odnosno preduzetnik može da obezbijedi i na osnovu zaključenog ugovora sa drugim privrednim društvom koje je akreditovano za ispitivanja i koje ima zaposleno stručno lice za obavljanje poslova prethodnih istraživanja.“

Član 25

U članu 92 stav 2 mijenja se i glasi:

„Stručno lice iz stava 1 ovog člana može da bude fizičko lice koje ima sedam godina radnog iskustva na stručnim poslovima ispitivanja i prethodnih istraživanja, položen stručni ispit i koji je upisan u registar Inženjerske komore Crne Gore.“

Član 26

U poglavlju III Obavljanje djelatnosti u oblasti izgradnje objekata potpoglavlje 6 Djelatnost stranih lica mijenja se i glasi:

„6. Djelatnosti stranih lica

Djelatnost stranog lica koje ne posjeduje odobrenje za obavljanje djelatnosti

Član 93

Strano pravno ili fizičko lice koje ne posjeduje odobrenje za obavljanje djelatnosti izdato od nadležnog organa države sjedišta odnosno prebivališta stranog lica (u daljem tekstu: odobrenje) može da obavlja djelatnost ako ispunjava uslove utvrđene ovim zakonom za domaća lica, a strano fizičko lice mora da ispunjava i uslove utvrđene zakonom kojim se uređuje zapošljavanje i rad stranaca.

Djelatnost pravnog lica iz države ugovornice

Član 94

Pravno lice sa sjedištem u državi ugovornici ili sa sjedištem u državi sa kojom je sklopljen međunarodni sporazum (u daljem tekstu: država potpisnica) ima pravo da u Crnoj Gori obavlja djelatnost u oblasti izgradnje objekata, ako ispunjavaju uslove za obavljanje te djelatnosti u državi sjedišta.

Pravno lice iz stava 1 ovog člana, dužno je da, prije početka prvog posla, podnese prijavu obavljanja djelatnosti i dokaz iz člana 101 ovog zakona Inženjerskoj komori Crne Gore odnosno Komori arhitekata i planera Crne Gore.

Djelatnost pravnog lica iz države koja nije država ugovornica

Član 95

Pravno lice iz države koja nije država ugovornica (u daljem tekstu: treća država) koje posjeduje odobrenje, licencu ili drugo ovlaštenje za obavljanje djelatnosti izgradnje objekata izdato od strane nadležnog organa države sjedišta stranog pravnog lica, odnosno koje je upisano u odgovarajući registar nadležnog organa države sjedišta stranog pravnog lica, ima pravo da u Crnoj Gori, pod uslovima reciprociteta, obavlja djelatnost ako ispunjava uslove utvrđene ovim zakonom i ako je upisan u registar iz člana 100 ovog zakona.

Pravno lice iz stava 1 ovog člana, dužno je da, prije početka prvog posla, podnese zahtjev za odobrenje, dokaze iz stava 1 ovog člana i dokaz iz člana 101 ovog zakona, Inženjerskoj komori Crne Gore odnosno Komori arhitekata i planera Crne Gore.

Inženjerska komora Crne Gore odnosno Komora arhitekata i planera Crne Gore izdaje rješenje kojim se odobrava obavljanje djelatnosti.

Protiv rješenja Inženjerske Komore Crne Gore odnosno Komore arhitekata i planera Crne Gore iz stava 3 ovog člana može se izjaviti žalba Ministarstvu, u roku od osam dana od dana dostavljanja rješenja.

Privremeno i povremeno obavljanje djelatnosti pravnog lica iz države ugovornice

Član 96

Pravno lice sa sjedištem u državi ugovornici i državi potpisnici, koje obavlja djelatnost utvrđenu ovim zakonom može da u Crnoj Gori privremeno ili povremeno obavlja tu djelatnost, pod uslovom da prije početka obavljanja prvog posla izjavom u pisanom ili elektronskom obliku o tome obavijesti Inženjersku komoru Crne Gore odnosno Komoru arhitekata i planera Crne Gore i da:

- 1) ima ovlašćenje za obavljanje djelatnosti u državi u kojoj ima sjedište, a koja odgovara poslovima utvrđenim ovim zakonom;
- 2) je osigurano od profesionalne odgovornosti za štetu koju bi, obavljanjem stručnih poslova u djelatnosti u oblasti izgradnje objekata, moglo nanijeti investitoru ili drugim licima u Crnoj Gori.

Izjava iz stava 1 ovog člana podnosi se za svaku godinu u kojoj pravno lice sa sjedištem u državi ugovornici namjerava da privremeno ili povremeno obavlja djelatnost u Crnoj Gori.

Provjeru ispunjenosti uslova iz stava 1 ovog člana vrši Inženjerska komora Crne Gore odnosno Komora arhitekata i planera Crne Gore.

Evidenciju izjava iz stava 1 ovog člana vodi Inženjerska komora Crne Gore odnosno Komora arhitekata i planera Crne Gore.

Trajno obavljanje djelatnosti fizičkih lica iz države ugovornice

Član 97

Fizičko lice iz države ugovornice, koje ima stručnu kvalifikaciju odnosno odobrenje u državi ugovornici i državi potpisnici može u Crnoj Gori da trajno obavlja regulisanu profesiju u skladu sa ovim zakonom, pod uslovom da od Inženjerske komore Crne Gore odnosno Komore arhitekata i planera Crne Gore dobije rješenje o priznavanju profesionalne kvalifikacije.

Rješenje iz stava 1 ovog člana izdaće se fizičkom lice iz države ugovornice koje:

- ispunjava uslove iz zakona kojim se uređuje priznavanje porofesionalnih kvalifikacija za obavljanje regulisanih profesija;
- ima obezbijeđeno osiguranje iz člana 101 ovog zakona; i
- dostavi dokaz o nekažnjavanju, odnosno da nije izrečena mjera privremenog ili trajnog oduzimanja prava na obavljanje poslova izrade tehničke dokumentacije i građenja objekata za koju posjeduje ovlašćenje države ugovornice.

Ako u postupku priznavanja profesionalnih kvalifikacija za obavljanje regulisanih profesija Inženjerska komora Crne Gore odnosno Komora arhitekata i planera Crne Gore ocijeni da je potrebno sprovesti dopunsku mjeru u skladu sa zakonom kojim se uređuje priznavanje porofesionalnih kvalifikacija za obavljanje regulisanih profesija fizičko lice iz države ugovornice izabere mjeru provjere profesionalne osposobljenosti Inženjerska komora Crne Gore odnosno Komora arhitekata i planera Crne Gore će utvrditi sadržaj i postupak provjere kandidata.

Ako fizičko lice iz države ugovornice izabere mjeru perioda prilagođavanja, dužno je da dostavi Inženjerskoj komori Crne Gore odnosno Komori arhitekata i planera Crne Gore ime

mentora i potpisanu izjavu mentora da će biti pod njihovim mentorstvom tokom perioda prilagođavanja.

Mentor mora da ispunjava uslove za obavljanje regulisane profesije za koju se kandidat osposobljava u skladu sa ovim zakonom.

Inženjerska komora Crne Gore odnosno Komora arhitekata i planera Crne Gore će upisati strano fizičko lice u Registar stranih lica u roku od tri dana od dana izdavanja rješenja o priznavanju profesionalne kvalifikacije u skladu sa ovim zakonom.

Fizičko lice iz države ugovornice dužno je da u roku od tri dana od dana upisa u Registar stranih lica podnese zahtjev za članstvo u Inženjerskoj komori Crne Gore odnosno Komori arhitekata i planera Crne Gore u skladu sa ovim zakonom.

Nakon upisa u Inženjersku komoru Crne Gore odnosno Komoru arhitekata i planera Crne Gore fizičko lice iz države ugovornice može da obavlja regulisanu profesiju u skladu sa ovim zakonom.

Obavljanje djelatnosti fizičkih lica iz trećih država

Član 98

Fizičko lice iz treće države koje je steklo stručnu kvalifikaciju u toj državi može da obavlja regulisanu profesiju u skladu sa ovim zakonom, pod uslovom reciprociteta, da ima stečenu kvalifikaciju uporedive sa onima koje se traže za državljane Crne Gore, da ima položen stručni ispit iz člana 103 ovog zakona, da je upisano u registar iz člana 100 ovog zakona i da dostavi dokaz da ispunjava uslove propisane zakonom kojim se uređuje zapošljavanje i rad stranaca.

Reciprocitet podrazumijeva pravo državljanina Crne Gore da u trećoj državi može da obavlja regulisanu profesiju pod istim ili sličnim uslovima pod kojima državljani tih država mogu da obavljaju u Crnoj Gori.

Reciprocitet i uporedivost kvalifikacija iz stava 1 za regulisane profesije, čije je obavljanje uslov za upis u Registar fizičkih lica iz trećih država, utvrđuje Inženjerska komora Crne Gore odnosno Komora arhitekata i planera Crne Gore.

Inženjerska komora Crne Gore odnosno Komora arhitekata i planera Crne Gore će upisati fizičko lice iz treće države u Registar stranih lica u roku od tri dana od dana izdavanja rješenja o priznavanju profesionalne kvalifikacije za obavljanje djelatnosti u skladu sa ovim zakonom.

Fizičko lice iz treće države dužno je da u roku od tri dana od dana upisa u Registar stranih lica podnese zahtjev za članstvo u Inženjerskoj komori Crne Gore odnosno Komori arhitekata i planera Crne Gore u skladu sa ovim zakonom.

Nakon upisa u Inženjersku komoru Crne Gore odnosno Komoru arhitekata i planera Crne Gore fizičko lice iz treće države može da obavlja regulisanu profesiju u skladu sa ovim zakonom.

Privremeno i povremeno obavljanje djelatnosti fizičkih lica iz države ugovornice

Član 99

Fizičko lice iz države ugovornice koje je steklo profesionalnu kvalifikaciju u toj državi i državi potpisnici, može da u Crnoj Gori privremeno ili povremeno obavlja regulisanu profesiju u oblasti izgradnje objekata u skladu sa ovim zakonom, pod uslovom da podnese prijavu Inženjerskoj komori Crne Gore odnosno Komori arhitekata i planera Crne Gore o vršenju privremenih odnosno povremenih poslova i dokaz da ima stečene kvalifikacije u skladu sa zakonom kojim se uređuje postupak priznavanja profesionalnih kvalifikacija za obavljanje regulisanih profesija.

Prijava se takođe mora podnijeti kad god se okolnosti za obavljanje profesionalnih kvalifikacija značajno promijene.

Fizičko lice iz države ugovornice upisuje se u Registar stranih lica, za privremeno i povremeno obavljanje djelatnosti, u roku od tri dana od dana podnošenja prijave.

Fizičko lice iz države ugovornice koje obavlja regulisanu profesiju u Crnoj Gori duže od jedne godine dužno je da jednom u kalendarskoj godini podnijese prijavu Inženjerskoj komori

Crne Gore odnosno Komori arhitekata i planera Crne Gore, navodeći u njoj svaku promjenu podataka.

Ako u vrijeme obnavljanja zahtjeva Inženjerska komora Crne Gore odnosno Komora arhitekata i planera Crne Gore utvrdi, na osnovu kriterijuma utvrđenih u zakonu kojim se uređuje postupak priznavanja profesionalnih kvalifikacija za obavljanje regulisanih profesija, da strano fizičko lice koje je upisano u Registar stranih lica postupa po propisima koji važe u Crnoj Gori i etičkom kodeksu, produžava potvrdu na određeni vremenski period, najduže do godinu dana.

Evidenciju prijava iz stava 1 ovog člana vodi Inženjerska komora Crne Gore odnosno Komora arhitekata i planera Crne Gore.

Registar stranih lica

Član 100

Registar stranih pravnih i fizičkih lica vodi Inženjerska komora Crne Gore odnosno Komora arhitekata i planera Crne Gore elektronski.

Bliži sadržaj i način vođenja registar stranih lica propisuje Ministarstvo.

Priznavanje ugovora o osiguranju

Član 101

Pravnom licu sa sjedištem u državi ugovornici i državi potpisnici priznaje se ugovor o osiguranju od profesionalne odgovornosti zaključen u državi u kojoj je njegovo sjedište, ako je osiguranik pokriven garancijom za teritoriju Crne Gore koja je istovjetna ili uporediva u odnosu na namjenu ili predmet osiguranja, pri čemu iznos osiguranja ne može da bude manji od iznosa koji je utvrđen propisom iz člana 105 ovog zakona.

U slučaju da garancije iz stava 1 ovog člana nijesu istovjetne, pravno lice dužno je da se dodatno osigura za pokriće: osiguranog rizika, osigurane gornje granice jemstva ili mogućeg isključenja iz pokrića.

Provjeru garancije iz stava 1 ovog člana vrši Inženjerska komora Crne Gore odnosno Komora arhitekata i planera Crne Gore.

Priznavanje strane profesionalne kvalifikacije

Član 102

Poslove koji se odnose na priznavanje profesionalnih kvalifikacija stranih fizičkih lica za obavljanje djelatnosti utvđenih ovim zakonom, obavlja Inženjerska komora Crne Gore odnosno Komora arhitekata i planera Crne Gore u skladu sa zakonom kojim se uređuje priznavanje kvalifikacija za obavljanje regulisanih profesija i ovim zakonom.

Inženjerska komora Crne Gore odnosno Komora arhitekata i planera Crne Gore izdaje državljanima Crne Gore i licima koja su u Crnoj Gori stekla profesionalnu kvalifikaciju potvrdu o profesionalnim kvalifikacijama u skladu sa minimalnim uslovima osposobljavanja, potvrdu o važenju diploma i sertifikata o profesionalnim kvalifikacijama, kao i potvrdu kod automatskog priznavanja da su obavljali djelatnost na njihovoj teritoriji najmanje tri uzastopne godine, i to pet godina prije dana izdavanja potvrde.

Za potrebe izdavanja potvrde iz stava 2 ovog člana, članstvo u Inženjerskoj komori Crne Gore odnosno Komori arhitekata i planera Crne Gore nije obavezno.

Protiv rješenja Inženjerske komore Crne Gore odnosno Komore arhitekata i planera Crne Gore za poslove iz stava 1 ovog zakona može se izjaviti žalba Ministarstvu, u roku od osam dana od dana dostavljanja rješenja.“

Član 27

Poslije člana 102 dodaje se tri nova člana koja glase:

„Automatsko priznavanje profesionalnih kvalifikacija za arhitekte

Član 102a

Priznavanje profesionalne kvalifikacije arhitekta koji u Crnoj Gori namjerava da obavlja djelatnost licenciranog arhitekta utvrđenu ovim zakonom automatski se priznaje profesionalna kvalifikacija u skladu sa zakonom kojim se uređuje postupak priznavanja profesionalnih kvalifikacija za obavljanje regulisanih profesija i ovim zakonom.

Ako nijesu ispunjeni uslovi za automatsko priznavanje profesionalne kvalifikacije, za priznavanje profesionalne kvalifikacije koristi se opšti sistem priznavanja profesionalnih kvalifikacija, u skladu sa zakonom kojim se uređuje postupak priznavanja profesionalnih kvalifikacija za obavljanje regulisanih profesija i ovim zakonom.

Odredba stava 1 ovog člana odnosi se i na strana fizička lica arhitektonske struke na koja se primjenjuje Sporazum o priznavanju profesionalnih kvalifikacija za doktore medicine, doktore stomatologije i arhitekture u kontekstu Centralnoevropskog sporazuma o slobodnoj trgovini.

Poslove koji se odnose na priznavanje profesionalnih kvalifikacija iz st. 1, 2 i 3 ovog člana obavlja Komora arhitekata i planera Crne Gore.

Bliže uslove, način, postupak i minimalne uslove osposobljenosti za automatsko priznavanje profesionalnih kvalifikacija za arhitekte propisuje Ministarstvo.

Osposobljavanje arhitekata

Član 102b

Osposobljavanje arhitekata obuhvata:

- a) ukupno najmanje pet godina redovnog studija na univerzitetu ili uporedivoj obrazovnoj ustanovi, koje se završava uspješno položenim ispitom na univerzitetskog tipa; ili
- b) najmanje četiri godine redovnog studija na univerzitetu ili sličnoj obrazovnoj ustanovi, koje se završava uspješno položenim ispitom univerzitetskog tipa, uz priloženu potvrdu o završetku dvogodišnjeg stručnog pripravničkog staža.

Arhitektura mora da bude glavni element studija iz stava 1 ovog člana.

Studije uravnoteženo pokrivaju teorijske i praktične aspekte arhitektonskog osposobljavanja i obezbjeđuju sticanje najmanje sljedećih znanja, vještina i kompetencija:

- a) sposobnost arhitektonskog projektovanja koje ispunjava estetske i tehničke zahtjeve;
- b) odgovarajuće poznavanje istorije arhitekture i teorija i povezanih umjetnosti, tehnologija i društvenih nauka;
- c) poznavanje likovnih umjetnosti kod uticaja na kvalitet arhitektonskog projektovanja;
- d) odgovarajuće poznavanje urbanizma, planiranja i vještina uključenih u proces planiranja;
- e) razumijevanje odnosa između ljudi i građevina, između građevina i njihovog okruženja i razumijevanje potrebe da se građevine i prostor međusobno prilagode ljudskim potrebama i mjerama;
- f) razumijevanje profesije i uloge arhitekta u zajednici, naročito kod pripreme idejnih osnova koje uvažavaju društvene faktore;
- g) razumijevanje metoda istraživanja i metoda za pripremu idejnog plana projekta;
- h) razumijevanje strukturnih, arhitektonskih i građevinskih problema povezanih s građevinskim planiranjem;
- i) odgovarajuće poznavanje fizičkih problema i tehnologija i funkcije zgrada kako bi njihova unutrašnjost pružala udobnost i zaštitu od klimatskih uticaja u okviru održivog razvoja;
- j) potrebne vještine projektovanja, koje omogućavaju ispunjavanje zahtjeva korisnika u okviru granica određenih troškovnim faktorima i građevinskim propisima;

- k) odgovarajuće poznavanje djelatnosti, organizacije, propisa i postupaka koji su uključeni u realizaciju projektnih osnova i za povezivanje planova u sistem cjelovitog prostornog planiranja.

Broj godina akademskog studija iz st. 1 i 3 ovog člana može osim toga biti izražen ekvivalentnim ECTS kreditima.

Stručni pripravnički staž iz stava 1 tačka b ovog člana obavlja se nakon završene prve tri godine studija, a najmanje godina dana stručnog pripravničkog staža je nadogradnja znanja, vještina i kompetencija stečenih tokom studija iz stava 2 ovog člana.

Stručni pripravnički staž se obavlja pod nadzorom lica ili organa koje su nadležni organi države članice domaćina za to ovlastili i može da se obavlja u bilo kojoj državi.

Komora arhitekata i planera Crne Gore je nadležni organ u Crnoj Gori za ocjenjivanje stručnog pripravničkog staža.

Izuzetno od st. 1, 2 i 3 ovog člana, u postupku priznavanja profesionalne kvalifikacije licenciranog arhitekta priznaje se i osposobljavanje koje je dio programa socijalnih poboljšanja ili vanrednih univerzitetskih studija koje ispunjavaju uslove iz stava 3 ovog člana i koje se potvrđuje ispitom iz arhitekture koji položi stručnjak koji je sedam ili više godina radio u oblasti arhitekture, pod nadzorom arhitekta ili arhitektonskog biroa.

Ispit iz stava 7 ovog člana treba da bude na univerzitetskom stepenu i ekvivalentan završnom ispitu iz stava 1 tačka b ovog člana.

Obavljanje profesionalne djelatnosti licenciranog arhitekta

Član 102c

Profesionalna djelatnost licenciranog arhitekta je djelatnost koja se redovno obavlja na osnovu profesionalnog naziva „arhitekta“.

Smatra se da državljani države članice, koji su ovlašćeni da koriste taj naziv u skladu sa zakonom koji ovlašćuje nadležni organ države članice da dodijeli taj naziv državljanima država članica koji se posebno ističu kvalitetom svog rada u oblasti arhitekture, ispunjavaju uslove koji se odnose na obavljanje djelatnosti licenciranog arhitekta na osnovu profesionalnog naziva „arhitekta“.

Potvrdom koju takvim licima izdaje matična država članica potvrđuje se da ona obavljaju djelatnost u arhitekturi.“

Član 28

U članu 103 stav 2 poslije riječi „odnosno“ dodaju se riječi: „najmanje pet godina iskustva na“.

Član 29

U članu 108 stav 1 tač. 1 i 3 mijenjaju se i glase:

„1) imalac licence djelatnost vrši suprotno članu 76 stav 4, članu 78 st. 3 i 4, članu 81 stav 8, članu 82 st. 3, 4 i 6; članu 84 stav 4, članu 85 stav 3 i članu 88 stav 5 ovog zakona;

3) imalac licence prestane da ispunjava uslove za obavljanje djelatnosti iz člana 76 stav 1, člana 78 st. 1 i 2, članu 81 st. 1, 2 i 3, člana 82 st. 1 i 2, člana 84 stav 1, člana 85 st. 1 i 2, člana 88 st. 1 i 2, člana 89 st. 1 do 4 i člana 91 st. 1, 2 i 3 ovog zakona;“.

Član 30

U članu 137 stav 1 tačka 21 riječi: „čl. i 16 ovog zakona“ zamjenjuju se riječima: „članom 16 ovog zakona“.

Član 31

U članu 140 stav 1 tač. 21 i 22 brišu se.

Dosadašnje tač. 23, 24 i 25 postaju tač. 21, 22 i 23.

Član 32

U članu 142 stav 1 tačka 5 riječi: „članom 68“ zamjenjuju se riječima: „članom 67“.

U tački 15 riječ „tri“ zamjenjuje se riječju „pet“.

Član 33

U članu 143 stav 1 tačka 2 riječi: „stav 1 tač. 1, 2 i 5“ zamjenjuju se riječima: „st. 1 i 5“.

Tačka 3 briše se.

Dosadašnje tač. 4 do 10 postaju tač. 3 do 9.

Član 34

U članu 144 stav 1 tačka 2 riječi: „stav 5“ zamjenjuju se riječima: „stav 4“.

Član 35

U članu 145 stav 1 mijenja se i glasi:

„Propisi iz člana 9 stav 3, člana 14 stav 4, 15 stav 8, člana 16 stav 12, člana 30 stav 5, člana 37 stav 7, člana 39 stav 6, člana 43 stav 11, člana 45 stav 2, člana 46 stav 4, člana 52 stav 10, člana 56 stav 3, člana 62 stav 2, člana 65 stav 4, člana 71 stav 4, člana 83 stav 3, člana 100 stav 4, člana 102a stav 5, člana 103 stav 4, 105 stav 4, člana 111, člana 127 stav 3, člana 134 stav 6, člana 135 stav 3 i član 136 stav 2 ovog zakona donijeće se u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.“

Član 36

U članu 154 poslije stava 4 dodaje se novi stav koji glasi:

„Urbanističko-tehnički uslovi koje je izdala Vlada shodno članu 218c Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata („Službeni list CG“, br. 64/17, 44/18, 63/18, 11/19, 82/20, 86/22 i 4/23) za podsticanje izgradnje objekata za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije, prestaju da važe u roku od 24 mjeseca od dana stupanja na snagu ovog zakona“.

Član 37

U članu 155 stav 2 riječi: „vodovodna, elektorska“ zamjenjuju se riječima: „vodovodna mreža, elektorska mreža“.

Član 38

U članu 156 stav 1 poslije riječi „pribavi“ dodaju se riječi „odnosno uskladi“.

U stavu 2 poslije riječi „preduzetnik“ riječi: „,kao i fizička lica“ brišu se.

Član 39

Poslije člana 159 dodaje se novi član koji glasi:

„Započeti postupak inspekcijskog nadzora

Član 159a

Postupak inspekcijskog nadzora započet do dana stupanja na snagu ovog zakona u kojima nije donijeta pravosnažna odluka okončaće građevinski odnosno urbanistički inspektor po zakonu koji je bio na snazi u vrijeme pokretanja postupka.

Postupak inspekcijskog nadzora koji je započeo urbanističko-građevinski inspektor na osnovu Zakona o izgradnji bjekata („Službeni list CG, broj 19/25), okončaće će građevinski inspektor u skladu sa odredbama ovog zakona.”

Član 40

U članu 162 riječi: „člana 93 stav 2, člana 94 stav 2, čl. 95, 96 i 97 i člana 102 stav 1 ovog zakona“ zamjenjuju se riječima: „čl. 93 do 102, člana 102a st. 1 i 2 i čl. 102b i 102c ovog zakona“.

Član 41

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore“.

OBRAZLOŽENJE

Predlogom zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izgradnji objekata predlažu se izmjene u cilju postizanja potpune usaglašenosti sa Direktivom broj 2005/36/EZ o priznavanju profesionalnih kvalifikacija i Direktivom broj 2013/55/EU o izmjeni Direktive 2005/36/EZ o priznavanju profesionalnih kvalifikacija. Postizanje potpune usaglašenosti nacionalnog zakonodavstva sa navedenim direktivama uslov je za zatvaranje Poglavlja 3 – pravo osnivanja preduzeća i sloboda pružanja usluga.

Član 12 Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izgradnji objekata predlaže se iz razloga što je isto već propisano u novom članu 76a stav 1 Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izgradnji objekata.

Takođe, izmjene i dopune Zakona o izgradnji objekata predlažu se u cilju pravno-tehničkog usaglašavanja teksta Zakona.

Pored navedenog, izmjene i dopune Zakona o izgradnji objekata predlažu se i u cilju postizanja potpune usaglašenosti sa članom 51 Ugovora o funkcionisanju Evropske Unije, kojim se ukida zahtjev za državljanstvo za državljane Evropske Unije, Evropskog ekonomskog prostora i Švajcarske konfederacije, a u skladu sa bilateralnim ugovorom koji EU ima sa Švajcarskom.

Ostali članovi Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izgradnji objekata predlažu se u cilju postizanja usaglašenosti sa ostalim odredbama zakona.

Razlozi hitnosti:

U skladu sa obavezama koje je Crna Gora preuzela u okviru procesa pristupanja Evropskoj uniji, posebno u cilju ispunjenja završnih mjerila za zatvaranje Poglavlja 3 – Pravo osnivanja preduzeća i sloboda pružanja usluga u skladu sa specifičnim nadležnostima iz oblasti izgradnje objekata, potrebno je ispuniti uslove za zatvaranje pomenutog poglavlja do kraja ove godine.

Predlogom zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izgradnji objekata vrši se potpuno usklađivanje nacionalnog zakonodavstva sa zakonodavstvom EU u dijelu automatskog priznavanja profesionalnih kvalifikacija za arhitekte.

Donošenje zakona u predviđenom roku predstavlja ključni preduslov za privremeno zatvaranje navedenog pregovaračkog poglavlja u narednim mjesecima, čime se dodatno osigurava planirana dinamika procesa evropskih integracija.



Crna Gora
Sekretarijat za zakonodavstvo

**Pisarnica Ministarstvo prostornog planiranja,
urbanizma i državne imovine**

Adresa: Vuka Karadžića br. 3
81000 Podgorica, Crna Gora
tel. +382 20 231-535
fax +382 20 231-592
www.gov.me/szz

Primljeno: 22. 07. 2025				
Org. jed.	Jed. kao zna.	Redni broj	Prilog	Vrijednost
06 - 333/24 - 14545/49				

Broj: 05-040/25-317/4

jula 2025. godine

Za: Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine
Gospodinu Slavenu Radunoviću, ministru

Veza: Broj: 06-333/24-14545/48 od 22. jula 2025. godine

Predmet: **Mišljenje na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izgradnji objekata**

Poštovani gospodine Radunoviću,

Na inovirani tekst **PREDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O IZGRADNJI OBJEKATA**, iz okvira nadležnosti ovog Sekretarijata, nemamo primjedbi, budući da su primjedbe i sugestije Sekretarijata date u neposrednoj saradnji predstavnicima obrađivača 22. jula 2025. godine, inkorporirane u predloženi tekst zakona.

SEKRETARKA
Slavica Bajić



Ministarstvo
finansija

Pisarnica Ministarstvo prostornog planiranja,
urbanizma i državne imovine

22. 07. 2025.				
06-333	24-14545	52		

Adresa: ul. Stanka Dragojevića 2,
81000 Podgorica, Crna Gora
tel: +382 20 242 835
fax: +382 20 224 450
www.mif.gov.me

Br: 05-02-041/25-24385/2

Podgorica, 22.07.2025.godine

Za: MINISTARSTVO PROSTORNOG PLANIRANJA, URBANIZMA I DRŽAVNE IMOVINE,
IV proleterske brigade br. 19, Podgorica

gospodinu, Slavenu Radunoviću, ministru

Predmet: Mišljenje na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izgradnji objekata

Veza: Vaš akt br. 06-333/24-14545/48 od 22.07.2025 godine

Poštovani gospodine Radunoviću,

Povodom Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izgradnji objekata, Ministarstvo finansija daje sledeće:

MIŠLJENJE

Kako je navedeno u dostavljenom aktu, Zakonom o izgradnji objekata, koji je stupio na snagu 5. marta 2025. godine, unaprijeđena je politika u građevinarstvu kao važan faktor privrednog razvoja Crne Gore. Nakon njegovog donošenja, pristupilo se izmjenama radi usklađivanja sa sugestijama Evropske komisije. Cilj predloženih izmjena je potpuna usaglašenost sa direktivama EU o priznavanju profesionalnih kvalifikacija, što je uslov za zatvaranje poglavlja 3 u procesu evropskih integracija.

Na tekst Predloga zakona i pripremljeni Izvještaj o analizi uticaja propisa, sa aspekta implikacija na poslovni ambijent, nemamo primjedbi.

Uvidom u dostavljeni tekst Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izgradnji objekata sa Izvještajem o analizi uticaja propisa navedeno je da za implementaciju nijesu potrebna finansijska sredstva iz budžeta države.

Shodno navedenom, Ministarstvo finansija, sa aspekta budžeta, nema primjedbi na dostavljeni Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izgradnji objekata.

S poštovanjem,

MINISTAR
Novica Vuković

IZVJEŠTAJ O SPROVEDENOJ ANALIZI PROCJENE UTICAJA PROPISA

PREDLAGAČ

Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine

NAZIV PROPISA

Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izgradnji objekata

1. Definisanje problema

- Koje probleme treba da riješi predloženi akt?
- Koji su uzroci problema?
- Koje su posljedice problema?
- Koji su subjekti oštećeni, na koji način i u kojoj mjeri?
- Kako bi problem evoluirao bez promjene propisa ("status quo" opcija)?

Zakonom o izgradnji objekata politika izgradnje objekata je značajnije reformisana i unaprijeđena u oblasti građevinarstva. Imajući u vidu da je izgradnja objekata važan segment privrednog razvoja Crne Gore procjenjeno je da je potrebno donošenje novog posebnog propisa, pa se stoga pristupilo i donošenju posebnog zakona u ovoj oblasti, koji je stupio na snagu 5. marta 2025. godine.

Kako su nakon donošenja navedenog propisa uslijedile sugestije iz Evropske komisije to se ukazala potreba za mijenjanjem donešenog propisa.

Naime, Predloženim zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o izgradnji objekata predlažu se izmjene u cilju postizanja potpune usaglašenosti sa Direktivom broj 2005/36/EZ o priznavanju profesionalnih kvalifikacija i Direktivom broj 2013/55/EU o izmjeni Direktive 2005/36/EZ o priznavanju profesionalnih kvalifikacija. Postizanje potpune usaglašenosti nacionalnog zakonodavstva sa navedenim direktivama uslov je za zatvaranje Poglavlja 3 – pravo osnivanja preduzeća i sloboda pružanja usluga.

Pored navedenog, izmjene i dopune Zakona o izgradnji objekata predlažu se i u cilju postizanja potpune usaglašenosti sa članom 51 Ugovora o funkcionisanju Evropske Unije, kojim se ukida zahtjev za državljanstvo za državljane Evropske Unije, Evropskog ekonomskog prostora i Švajcarske konfederacije, a u skladu sa bilateralnim ugovorom koji EU ima sa Švajcarskom.

U odnosu na primjenu navedenih Direktiva u praksi, kao i njihovo transponovanje u nacionalno zakonodavstvo, prepoznata su neadekvatna zakonska rješenja sadržana u važećem Zakonu o izgradnji objekata.

S obzirom da se radi o usaglašavanju nacionalnog zakonodavstva sa zakonodavstvom Evropske Unije, kao i da je za donošenje propisa potrebno da isti prođe propisani postupak i dobije pozitivna mišljenja, između ostalih, i od Evropske Komisije, u tom smislu neadekvatnosti iz postojećeg propisa nisu ni mogle dovesti do posljedica.

Zakonom o izgradnji objekata nisu bili jasno definisani postupci za priznavanje profesionalnih kvalifikacija za državljane Crne Gore koji će obavljati regulisane profesije iz oblasti izgradnje objekata.

2. Ciljevi

- Koji ciljevi se postižu predloženim propisom?
- Naveći usklađenost ovih ciljeva sa postojećim strategijama ili programima Vlade, ako je primjenljivo.

U skladu s obavezama koje je Crna Gora preuzela u okviru procesa pristupanja Evropskoj uniji, posebno u cilju ispunjenja završnih mjerila za zatvaranje Poglavlja 3 – Pravo osnivanja preduzeća i sloboda pružanja usluga u skladu sa specifičnim nadležnostima iz oblasti izgradnje objekata, ukazala se potreba da se ponovo razmotre zakonska rješenja Predloga zakona o

izmjenama i dopunama Zakona o izgradnji objekata, a čije je usaglašavanje u toku kod Evropske komisije.

Ovaj pristup osiguraće donošenje zakona u predviđenom roku, što predstavlja ključni predušlov za privremeno zatvaranje navedenog pregovaračkog poglavlja u narednim mjesecima, čime ćemo dodatno osigurati planiranu dinamiku procesa evropske integracije.

Ovim zakonskim rješenjem jačaju se kontrolni mehanizmi u procesu izgradnje objekata, uvodi obaveza kontrole održavanja objekata, veća je odgovornost i lica koja se bave djelatnostima izrade i revizije tehničke dokumentacije, građenja i vršenja stručnog nadzora.

Osnovni cilj koji se postiže predloženim izmjenama i dopunama Zakona jeste sticanje slobodnog prometa roba i usluga u okviru Evropske Unije i sticanja uslova za obavljanje regulisanih profesija iz oblasti izgradnje objekata i priznavanja profesionalnih kvalifikacija.

Predlogom zakonskih rješenja podržava se sprovođenje koncepta cirkularne ekonomije u skladu sa Nacionalnom strategijom cirkulatne tranzicije do 2030. godine.

3. Opcije

- Koje su moguće opcije za ispunjavanje ciljeva i rješavanje problema? (uvijek treba razmatrati "status quo" opciju i preporučljivo je uključiti i neregulativnu opciju, osim ako postoji obaveza donošenja predloženog propisa).
- Obrazložiti preferiranu opciju?

Donošenje predloženog propisa uslovljeno je obavezom koju je Crna Gora preuzela u okviru procesa pristupanja Evropskoj uniji, posebno u cilju ispunjenja završnih mjerila za zatvaranje Poglavlja III

Shodno dostavljenim komentarima Evropske komisije, predloženim propisom vrši se potpuna usaglašenost sa Direktivom broj 2005/36/EZ o priznavanju profesionalnih kvalifikacija i Direktivom broj 2013/55/EU o izmjeni Direktive 2005/36/EZ o priznavanju profesionalnih kvalifikacija.

Imajući u vidu da nije bilo moguće drugim propisom propisati uslove za priznavanje profesionalnih kvalifikacija za obavljanje regulisanih profesija u oblasti izgradnje objekata, to se pristupilo donošenju ovog propisa. U tom smislu, bez ovog propisa ne bi bilo moguće našim državljanima omogućiti obavljanje profesionalnih djelatnosti.

4. Analiza uticaja

- Na koga će i kako će najvjerovatnije uticati rješenja u propisu - nabrojati pozitivne i negativne uticaje, direktne i indirektne.
- Koje troškove će primjena propisa izazvati građanima i privredi (naročito malim i srednjim preduzećima)
- Da li pozitivne posljedice donošenja propisa opravdavaju troškove koje će on stvoriti,
- Da li se propisom podržava stvaranje novih privrednih subjekata na tržištu i tržišna konkurencija;
- Uključiti procjenu administrativnih opterećenja i biznis barijera.

S obzirom da se radi o uskladjivanju sa direktivom Evropske Unije, nema negativnih uticaja, već su samo prepoznati pozitivni uticaji.

Pozitivni uticaji se ogledaju upravo u postizanju potpune usaglašenosti sa Direktivom EU o priznavanju profesionalnih kvalifikacija, čime će državljani Crne Gore steći mogućnost za obavljanje regulisane profesije na teritoriji Evropske Unije od dana pristupanja Crne Gore EU, kao i privremeno zatvaranje poglavlja III koje je ujedno i cilj i obaveza Crne Gore u procesu pristupanja.

Propisom se ne podržava stvaranje novih privrednih subjekata na tržištu.

Donošenje ovog propisa neće prouzrokovati administrativna opterećenja niti biznis barijere.

5. Procjena fiskalnog uticaja

- Da li je potrebno obezbjeđenje finansijskih sredstava iz budžeta Crne Gore za implementaciju propisa i u kom iznosu?;
- Da li je obezbjeđenje finansijskih sredstava jednokratno, ili tokom određenog vremenskog perioda? Obrazložiti;
- Da li implementacijom propisa proizilaze međunarodne finansijske obaveze? Obrazložiti;
- Da li su neophodna finansijska sredstva obezbijeđena u budžetu za tekuću fiskalnu godinu, odnosno da li su planirana u budžetu za narednu fiskalnu godinu?;
- Da li je usvajanjem propisa predviđeno donošenje podzakonskih akata iz kojih će proistići finansijske obaveze?;
- Da li će se implementacijom propisa ostvariti prihod za budžet Crne Gore?;
- Obrazložiti metodologiju koja je korišćena prilikom obračuna finansijskih izdataka/prihoda;
- Da li su postojali problemi u preciznom obračunu finansijskih izdataka/prihoda? Obrazložiti;
- Da li su postojale sugestije Ministarstva finansija na nacrt/predlog propisa?;
- Da li su dobijene primjedbe implementirane u tekst propisa? Obrazložiti.

Za implementaciju ovog propisa nije potrebno obezbijediti finansijska sredstva iz budžeta Crne Gore.

Implementacijom predloženog propisa ne proizilaze međunarodne finansijske obaveze

Usvajanjem predloženog propisa nije predviđeno donošenje podzakonskih akata iz kojih bi proizilazile finansijske obaveze.

Na predlog propisa nisu postojale sugestije Ministarstva finansija.

6. Konsultacije zainteresovanih strana

1. Naznačiti da li je korišćena eksterna ekspertiza i ako da, kako;
2. Naznačiti koje su grupe zainteresovanih strana konsultovane, u kojoj fazi RIA procesa i kako (javne ili ciljane konsultacije);
3. Naznačiti glavne rezultate konsultacija, i koji su predlozi i sugestije zainteresovanih strana prihvaćeni odnosno nijesu prihvaćeni, Obrazložiti

Korišćena je eksterna ekspertiza ekspertkinje iz Projekta PLAC koji je usmjeren na usklađivanje nacionalnog zakonodavstva sa pravnom tekovinom Evropske Unije i jačanje administrativnih kapaciteta.

Takođe, održane su i iteracije usaglašavanja kod Evropske komisije kao i međuresorne konsultacije.

Glavni rezultat konsultacija jeste potpuno inkorporiranje direktive Evropske Unije kojom se reguliše priznavanje profesionalnih kvalifikacija i usaglašavanje sa Ugovorom o funkcionisanju Evropske Unije u potpunosti.

Kako se radi o Predlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izgradnji objekata, koji se odnosi na usaglašavanje sa zakonodavstvom EU i na pravno-tehničko usaglašavanje, to nije bilo potrebe za objavljivanje poziva za javnu raspravu i održavanje iste.

7. Monitoring i evaluacija

4. Koje su potencijalne prepreke za implementaciju propisa?
Koje će mjere biti preduzete tokom primjene propisa da bi se ispunili ciljevi?
5. Koji su glavni indikatori prema kojima će se mjeriti ispunjenje ciljeva?
6. Ko će biti zadužen za sprovođenje monitoringa i evaluacije primjene propisa?

Nema potencijalnih prepreka za implementaciju predloženog propisa.

Glavni indikatori prema kojima se mjeri ispunjenje ciljeva su potpuno inkorporiranje direktive Evropske Unije kojom se reguliše priznavanje profesionalnih kvalifikacija i usaglašavanje sa

Ugovorom o funkcionisanju Evropske Unije u potpunosti, kao i broj naših državljana kojima će biti priznate profesionalne kvalifikacije za obavljanje regulisanih profesija u oblasti izgradnje objekata.

Za monitoring i evaluaciju zaduženi su Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine i jedinice lokalne samouprave.

Datum i mjesto

22. 07.2025. godine, Podgorica



Starješina



Crna Gora

Ministarstvo javne uprave

Pisarnica Ministarstvo prostornog planiranja,
urbanizma i državne imovine

Adresa: Rimski Trg br 45
81000 Podgorica, Crna Gora
tel: +382 482 131
fax: +382 241 790
www.mju.gov.me

Primljeno: 23.07.2025				
Org. jed.	Let. i dr. ozn.	Način prij.	Prilog	Vrijednost
06-	333/24-	14545/53		

Br: 01-040/25-3021/2

23. 07. 2025. godine

Za: Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine
gospođa Marina Izgarević Pavićević, državna sekretarka

Veza: akt broj: 01-040/25-3021 od 22. 07. 2025. godine

Predmet: Mišljenje na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izgradnji objekata

Poštovana gospođo Izgarević Pavićević,

Povodom Vašeg akta, broj: 06-333/24-14545/48 od 22. 07. 2025. godine, kojim nam dostavljate na mišljenje Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izgradnji objekata, sa aspekta nadležnosti Ministarstva javne uprave, nemamo primjedbi i sugestija.

S poštovanjem,

MINISTAR

mr. Marash Dukaj





Crna Gora
Ministarstvo pravde

Pisarnica Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine

Primljeno: 22.07.2025			
Org. jed.	Služb. znak	Redni broj	Prilog
06	333	24	14545/50

Adresa: Vuka Karadžića 3,
81000 Podgorica, Crna Gora
tel: +382 20 407 501
fax: +382 20 407 515
www.gov.me/mpa

Broj: 01-040/25-7812/4

22. jul 2025. godine

MINISTARSTVO PROSTORNOG PLANIRANJA, URBANIZMA I DRŽAVNE IMOVINE
G-din Slaven Radunović, ministar

Predmet: Mišljenje na Predlog zakona o izmijenama i dopunama Zakona o izgradnji objekata

Veza: Vaš akt broj: 06-333/24-14545/48 od 22. jula 2025. godine

Uvaženi,

Ministarstvo pravde razmotrilo je Izvještaj o preliminarnoj kontroli na rizike od korupcije (CPL obrazac) koji se odnosi na Predlog zakona o izmijenama i dopunama Zakona o izgradnji objekata, koji je dostavljen aktom broj. 06-333/24-14545/48 od 22. jula 2025. godine, zaprimljen u ovom ministarstvu 22. jula 2025. godine.

U skladu sa članom 4 Uputstva o preliminarnoj kontroli na rizike od korupcije („Službeni list Crne Gore“, broj 75/24), Ministarstvo pravde je dana 22. jula 2025. godine zatražilo mišljenje Agencije za sprečavanje korupcije radi otklanjanja mogućih rizika za nastanak korupcije u izradi propisa.

Dana 22. jula 2025. godine, Agencija za sprečavanje korupcije dostavila je mišljenje broj: 04-03-2220/2-25 u kome navodi da nema primjedbi iz okvira svoje nadležnosti na Predlog zakona o izmijenama i dopunama Zakona o izgradnji objekata.

Imajući u vidu navedeno, obavještavamo Vas da, u okviru nadležnosti Ministarstva pravde, nemamo primjedbi na Izvještaj o preliminarnoj kontroli na rizike od korupcije (CPL obrazac) koji se odnosi na Predlog zakona o izmijenama i dopunama Zakona o izgradnji objekata.

S poštovanjem,

MINISTAR
mr Bojan Božović



Dostavljeno:

- naslovu
- u spise predmeta
- a/a



Crna Gora
Ministarstvo pravde

Pisarnica Ministarstvo prostornog planiranja,
urbanizma i državne imovine

Primljeno: 22.07.2025				
Org. jed.	Jed. + št. znak	Radni broj	Prilog	Vrijednost
06-333	24	14545	51	

Adresa: Vuka Karadžića 3,
81000 Podgorica, Crna Gora
tel: +382 20 407 501
fax: +382 20 407 515
www.gov.me/mpa

Broj: 01-040/25-7812/5

22. jul 2025. godine

MINISTARSTVO PROSTORNOG PLANIRANJA, URBANIZMA I DRŽAVNE IMOVINE
G-din Slaven Radunović, ministar

Predmet: Mišljenje na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izgradnji objekata

Veza: Vaš akt broj: 06-333/24-14545/48 od 22. jula 2025. godine

Uvaženi,

Ministarstvo pravde razmotrilo je tekst Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izgradnji objekata, koji je dostavljen aktom broj 06-333/24-14545/48 od 22. jula 2025. godine, zaprimljen u ovom ministarstvu 22. jula 2025. godine.

S tim u vezi, obavještavamo Vas da u okviru nadležnosti ovog ministarstva, koje se odnose na uređenje postupka pred sudovima, kao i na poglavlje 1. odredaba Predloga zakona koje regulišu pitanje sankcija i prekršajnog postupka nemamo primjedbi na tekst Predloga zakona, budući da su u neposrednoj komunikaciji sa predsjednicom i predlagача sugestije Ministarstva pravde uvrštene u tekst Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izgradnji objekata.

S poštovanjem,

MINISTAR
mr Bojan Božović



Dostavljeno:

- naslovu
- u spise predmeta
- a/a

Preliminarna kontrola na rizike od korupcije

Naziv propisa	Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o izgradnji objekata
Naziv organa	Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine
Sektor/odsjek	Direktorat za građevinarstvo
Faza donošenja propisa	Evropska komisija dostavila je komentare, sugestije i primjedbe, koje su uvrštene u Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izgradnji objekata koji se dostavlja
1. Navedi oblast koja se uređuje propisom.	Izgradnja objekata
2. Da li su jasno definisani subjekti zaduženi za sprovođenje propisa? Objasni.	Jasno su definisani subjekti zaduženi za sprovođenje ovog propisa. Organ državne uprave nadležan za poslove izgradnje objekata, organi lokalne samouprave nadležni za izgradnju objekata, Glavni državni/gradski arhitekta
3. Da li postoje očigledne pravne praznine, nedostaci ili odredbe u propisu koje dozvoljavaju dvosmisleno tumačenje? Objasni.	Ne postoje očigledne pravne praznine, nedostaci ili odredbe o propisu koje dozvoljavaju dvosmisleno tumačenje. Naime, sve norme u predmetnom propisu su jasno i precizno definisane.
4. Da li je propis, sa predviđenim regulatornim pretpostavkama, kreiran u cilju ostvarivanja profita ili drugih benefita za račun	Propis se ne kreira u cilju ostvarivanja profita, niti drugih benefita za račun određenog subjekta. Propis se kreira radi unapređenja i reforme politike izgradnje objekata.

određenog/ih subjekta/ata? Objasni.	
5. Da li će javni funkcioner koji je na čelu organa koji je predlagač propisa imati privatni interes od efekata primjene propisa (etičke povrede)? Objasni.	Javni funkcioner na čelu organa koji je predlagač propisa neće imati privatni interes od efekata primjene propisa.
6. Da li su u propisu predviđeni adekvatni mehanizmi za njegovo sprovođenje ili je predviđeno da će ovo pitanje biti regulisano podzakonskim aktima? Objasni.	Predviđen je adekvatan mehanizam za sprovođenje navedenog propisa.
7. Da li su u propisu definisane vrste odgovornosti subjekata zaduženih za sprovođenje odredaba propisa? Objasni.	U Zakonu o izgradnji objekata su jasno i nedvosmisleno definisane vrste odgovornosti subjekata zaduženih za sprovođenje odredaba ovog propisa
8. Da li su kontrolni mehanizmi definisani propisom? Objasni.	Poslove inspeksijskog nadzora nad sprovođenjem ovog zakona vrši Ministarstvo odnosno jedinica lokalne samouprave, u skladu sa Zakonom o izgradnji objekata i zakonom kojim se uređuje inspeksijski nadzor. Protiv svih upravnih akata iz oblasti izgradnje objekata predviđena je prvenstveno drugostepenost, kao i sudska zaštita upravnih akata.
9. Da li su predviđene sankcije za slučajeve povrede zakonskih normi? Objasni.	Poglavljem VI KAZNENE ODREDBE Zakona o izgradnji objekata predviđene su sankcije za slučajeve povrede zakonskih normi kroz prekršajnu odgovornost za sve subjekte koji učestvuju u sprovođenju ovog propisa. Pored navedenih, krivičnim zakonom Crne Gore propisana je krivična odgovornost za krivična djela iz predmetne oblasti.

10. Da li je u zakonu propisana jasna procedura za izricanje sankcija, tj. da li je uspostavljen mehanizam praćenja primjene, izricanja sankcija i vrste sankcija? Objasni.	U Zakonu o izgradnji objekata jasno je propisana procedura za izricanje sankcija.
11. Da li je propisano da je subjekt koji odlučuje o davanju prava, uvođenju ograničenja i izricanju sankcija, odvojen od subjekta koji kontroliše (nadzire) zakonitost i sprovođenje ovih odluka, tj. da li je uspostavljena adekvatna „dvostranost“ kao mehanizam provjere i kontrole donesenih odluka? Objasni.	Zakonom o izgradnji objekata uspostavljena je adekvatna drugostepenost kao mehanizam provjere i kontrole donesenih odluka.
12. Da li je propis bio predmet lobiranja? Objasni.	Predmetni propis nije bio predmet lobiranja.
13. Da li se propis odnosi na izmjenu izbornih mehanizama ili finansiranje političkih partija? Objasni.	Predmetni propis se ne odnosi na izmjenu izbornih mehanizama ili finansiranje političkih partija.
14. Da li se propisom bitnije mijenja struktura javne uprave? Objasni.	Predmetnim propisom se mijenja struktura javne uprave.
15. Da li je transparentnost obezbijeđena objavljivanjem poziva za javnu raspravu? Objasni.	Kako se radi o Predlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izgradnji objekata, koji se odnosi na usaglašavanje sa zakonodavstvom EU i na pravno-tehničko usaglašavanje, to nije bilo potrebe za objavljivanje poziva za javnu raspravu.

16. Da li propis predviđa transparentan proces donošenja odluka? Objasni.	Zakon o izgradnji objekata predviđa transparentan proces donošenja odluka kroz sprovođenje ispitnog postupka, shodno Zakonu o upravnom postupku, kao i kroz proces objavljivanja potrebne dokumentacije i odluka na zvaničnom sajtu organa nadležnog za donošenje odluka.
17. Da li propis definiše listu opravdanih slučajeva u kojima se određene odredbe ne primenjuju? Objasni.	Propis ne definiše listu opravdanih slučajeva u kojima se određene odredbe ne primenjuju kao takvu, međutim kroz određene odredbe predložnog zakona navedeni su određeni izuzeci.
18. Da li se u propisu definišu rokovi za administrativne postupke? Objasni.	Za svaki administrativni postupak definisan je rok prema vrsti postupka.
19. Da li propis uspostavlja mehanizam kontrole rizika od pojave sukoba interesa na nivou države uprave kroz uvođenje: odredbi koje se odnose na definisanje odgovornosti za lica koja obavljaju djelatnosti iz oblasti izgradnje objekata; odredbi koje predviđaju oduzimanje licence i odredbi koje determinišu sankcije kroz kaznene odredbe.	
20. Ostala relevantna pitanja.	Nema

Datum i mjesto

22.07.2025. godine, Podgorica

Starješina

Slaven Radunović





Crna Gora

Ministarstvo evropskih poslova
Pisarnica Ministarstva prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine

Adresa: Bulevar revolucije 15
81 000 Podgorica, Crna Gora
Tel: +382 20 481 301
www.me4.eu

Br: 04/4-907/25-2433/2

Primljeno: 23.07.2025				
Org. jed.	Jed. + list štira	Redni broj	Prilog	Vrijednost
06	333	24	14545	54

23. jul 2025.

Za: MINISTARSTVO PROSTORNOG PLANIRANJA, URBANIZMA I DRŽAVNE IMOVINE

ministru Slavenu Radunoviću

Veza: Dopis br: 06-333/24-14545/48

Predmet: **Mišljenje o usklađenosti Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izgradnji objekata s pravnom tekovinom EU**

Poštovani,

Dopisom broj 06-333/24-14545/48 od 23. jula 2025. godine tražili ste mišljenje o usklađenosti **Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izgradnji objekata s pravnom tekovinom Evropske unije**.

Nakon upoznavanja sa sadržinom predloga propisa, a u skladu sa nadležnostima definisanim članom 40 stav 1 alineja 2 Poslovnika Vlade Crne Gore („Sl. list CG“, br. 80/08, 14/17, 28/18, 63/22, 121/23 i 43/25) Ministarstvo evropskih poslova je saglasno sa navodima u obrascu usklađenosti predloga propisa s pravnom tekovinom Evropske unije.

Ministarstvo evropskih poslova ističe kompleksnost i obimnost materije koju uređuje predmetni propisi i ukazuje da je ostavljen kratak rok Ministarstvu za finalizaciju obrasca u saradnji sa obrađivačem.

S poštovanjem,

Malda Gorčević
MINISTARKA EVROPSKIH POSLOVA

Prilog:

- Izjava i tabela usklađenosti Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izgradnji objekata s pravnom tekovinom EU

Dostavljeno:

- Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine;
- a/a

me4.eu
eu4.me
iz evropske unije za evro

IZJAVA O USKLAĐENOSTI NACRTA/PREDLOGA PROPISA CRNE GORE S PRAVNOM TEKOVINOM EVROPSKE UNIJE

Identifikacioni broj Izjave		MDUP-IU/PZ/25/02
1. Naziv nacrt/predloga propisa		
- na crnogorskom jeziku	Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izgradnji objekata	
- na engleskom jeziku	Proposal for a Law on Amendments to the Law on Construction of Structures	
2. Podaci o obrađivaču propisa		
a) Organ državne uprave koji priprema propis		
Organ državne uprave	Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine	
- Sektor/odsjek	Direktorat za građevinarstvo	
- odgovorno lice (ime, prezime, telefon, e-mail)	Boško Todorović, v.d. generalnog direktor Direktorata za građevinarstvo Tel: 020 446 209, e-mail: bosko.todorovic@mdup.gov.me	
- kontakt osoba (ime, prezime, telefon, e-mail)	Svetlana Vuksanovic, načelnica Direkcije za unapređenje politika u građevinarstvu; tel. 020 446 272 e-mail: svetlana.vuksanovic@mdup.gov.me	
b) Pravno lice s javnim ovlaštenjem za pripremu i sprovođenje propisa		
- Naziv pravnog lica	/	
- odgovorno lice (ime, prezime, telefon, e-mail)	/	
- kontakt osoba (ime, prezime, telefon, e-mail)	/	
3. Organi državne uprave koji primjenjuju/sprovode propis		
- Organ državne uprave	Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine	
4. Usklađenost nacrt/predloga propisa s odredbama Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropske unije i njenih država članica, s jedne strane i Crne Gore, s druge strane (SSP)		
a) Odredbe SSPa s kojima se usklađuje propis		
Glava VI, Usklađivanje zakonodavstva, sprovođenje zakona i pravila o konkurenciji, član 72		
b) Step en ispunjenosti obaveza koje proizilaze iz navedenih odredbi SSPa		
☒	ispunjava u potpunosti	
☐	djelimično ispunjava	
☐	ne ispunjava	
c) Razlozi za djelimično ispunjenje, odnosno neispunjenje obaveza koje proizilaze iz navedenih odredbi SSPa		
/		
5. Veza nacrt/predloga propisa s Programom pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji (PPCG)		
- PPCG za period	2025 - 2026	
- Poglavlje, potpoglavlje		
- Rok za donošenje propisa		
- Napomena	Donošenje Zakona o izgradnji objekata nije predviđeno Programom pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji.	

6. Usklađenost nacrt/predloga propisa s pravnom tekovinom Evropske unije

a) Usklađenost s primarnim izvorima prava Evropske unije

UFEU, Dio treći, Politike i unutrašnje akcije Unije, Glava VII, Zajednički propisi o konkurenciji, poreskom sistemu i približavanju zakonodavstava, Poglavlje 3, Usklađivanje pravnih propisa, član 114 / TFEU, Part Three, Union Policy and Internal Actions, Title VII, Chapter 3, Approximation of laws, Article 114

Potpuno usklađeno / fully harmonized

b) Usklađenost sa sekundarnim izvorima prava Evropske unije

32006L0123

Direktiva 2006/123/EZ Evropskog parlamenta i Savjeta o uslugama na unutrašnjem tržištu od 12. decembra 2006 / Directive 2006/123/EC of the European Parliament and of the Council of 12 Decembar 2006 on services in the internal market (OJ L 376, 27.12.2006)

Potpuno usklađeno / Fully harmonized

32005L0036

Direktiva 2005/36/EZ Evropskog parlamenta i Savjeta od 7. septembra 2005. o priznavanju stručnih kvalifikacija; Directive 2005/36/EC of the European Parliament and of the Council of 7 September 2005 on the recognition of professional qualifications (Text with EEA relevance) OJ L 255, 30.9.2005

Djelimično usklađeno / Partially aligned

32013L0055

Direktiva Evropskog parlamenta i Savjeta 2013/55/EU od 20 novembra 2013. o izmjenama i dopunama Direktive 2005/36/EZ o priznavanju stručnih kvalifikacija i Regulative (EU) br. 1024/2012 o administrativnoj saradnji Informacionog sistema unutrašnjeg tržišta (Regulativa IMI); Directive 2013/55/EU of the European Parliament and of the Council of 20 November 2013 amending Directive 2005/36/EC on the recognition of professional qualifications and Regulation (EU) No 1024/2012 on administrative cooperation through the Internal Market Information System ('the IMI Regulation') Text with EEA relevance OJ L 354, 28.12.2013 -

Djelimično usklađeno / Partially aligned

c) Usklađenost s ostalim izvorima prava Evropske unije

Ne postoji izvor prava EU ove vrste s kojim bi se predlog propisa mogao uporediti radi dobijanja stepena njegove usklađenosti.

6.1. Razlozi za djelimičnu usklađenost ili neusklađenost nacrt/predloga propisa Crne Gore s pravnom tekovinom Evropske unije i rok u kojem je predviđeno postizanje potpune usklađenosti

Materija koja se odnosi na direktivu 32005L0036 je djelimično usklađena u dijelu koji se odnosi na:

- Princip automatskog priznavanja- Materija će biti regulisana donošenjem podzakonskog akta u skladu sa zakonom kojim se uređuje izgradnja objekata, po usvajanju zakona;

-Lista stručnih udruženja ili organizacija- Materija će biti regulisana donošenjem liste djelatnosti za priznavanje profesionalnog iskustva na osnovu lista koje utvrđuje Evropska komisija, od strane nadležnog organa, danom ulaska CG u EU;

-Stechena prava arhitekata. Materija će biti regulisana donišenjem podzakonskog akta u skladu sa zakonom kojim se uređuje izgradnja objekata.

-Aneke I, IV- Materija će biti regulisana donošenjem liste djelatnosti za priznavanje profesionalnog iskustva na osnovu lista koje utvrđuje Evropska komisija, od strane nadležnog organa. Danom ulaska CG u EU.

-Aneke V i VI- Materija će biti regulisana donošenjem podzakonskog akta u skladu sa zakonom kojim se uređuje izgradnja objekata.

Materija koja se odnosi na direktivu **32013L0055** je djelimično usklađena u dijelu koji se odnosi na:

- Provjera osposobljenosti- Potpuna usklađenost postiže se donošenjem podzakonskog akta iz člana 100 stav 2., po usvajanju zakona.

Postupak obavješćavanja- Materija će biti regulisana donošenjem posebnih propisa od strane nadležnih organa koji će propisati postupak obavješćavanja. Do dana pristupanja Crne Gore Evropskoj Uniji.

Odstupanje od uslova osposobljavanja arhitekata- Potpuna usklađenost postiže se donošenjem podzakonskog akta u skladu sa zakonom kojim se uređuje izgradnja objekata. Podzakonski akt pripremljen.

7. Ukoliko ne postoje odgovarajući propisi Evropske unije s kojima je potrebno obezbijediti usklađenost konstatovati tu činjenicu

8. Navesti pravne akte Savjeta Evrope i ostale izvore međunarodnog prava korišćene pri izradi nacrt/predloga propisa

Ne postoje izвори međunarodnog prava s kojima je potrebno uskladiti predlog propisa.

9. Navesti da li su navedeni izvori prava Evropske unije, Savjeta Evrope i ostali izvori međunarodnog prava prevedeni na crnogorski jezik (prevode dostaviti u prilogu)

Navedeni izvor prava EU nijesu preveden na crnogorski jezik.

10. Navesti da li je nacrt/predlog propisa iz tačke 1 Izjave o usklađenosti preveden na engleski jezik (prevod dostaviti u prilogu)

Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izgradnji objekata nije preveden na engleski jezik.

11. Učešće konsultanata u izradi nacrt/predloga propisa i njihovo mišljenje o usklađenosti

U izradi Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izgradnji objekata je učestvovala konsultantkinja Pavli Kot angažovana preko PLAC projekta.

Potpis / ovlašteno lice obrađivača propisa

Potpis / ministarka evropskih poslova

Datum:

23.07.2014

Datum:

Prilog obrasca:

1. Prevod propisa Evropske unije
2. Prevod nacrt/predloga propisa na engleskom jeziku (ukoliko postoji)

TABELA USKLAĐENOSTI

1. Identifikacioni broj (IB) nacarta/predloga propisa		1.1. Identifikacioni broj izjave o usklađenosti i datum utvrđivanja nacarta/predloga propisa na Vladi			
MDUP-TU/PZ/25/02		MDUP-IU/PZ/25/02			
2. Naziv izvora prava Evropske unije i CELEX oznaka					
Direktiva 2006/123/EZ Evropskog parlamenta i Savjeta o uslugama na unutrašnjem tržištu od 12. decembra 2006 / Directive 2006/123/EC of the European Parliament and of the Council of 12 Decembar 2006 on services in the internal market (OJ L 376, 27.12.2006) - 32006L0123					
Direktiva 2005/36/EZ Evropskog parlamenta i Savjeta od 7. septembra 2005. o priznavanju stručnih kvalifikacija; Directive 2005/36/EC of the European Parliament and of the Council of 7 September 2005 on the recognition of professional qualifications (Text with EEA relevance) OJ L 255, 30.9.2005 - 32005L0036					
Direktiva Evropskog parlamenta i Savjeta 2013/55/EU od 20 novembra 2013. o izmjenama i dopunama Direktive 2005/36/EZ o priznavanju stručnih kvalifikacija i Regulative (EU) br. 1024/2012 o administrativnoj saradnji Informacionog sistema unutrašnjeg tržišta (Regulativa IMI); Directive 2013/55/EU of the European Parliament and of the Council of 20 November 2013 amending Directive 2005/36/EC on the recognition of professional qualifications and Regulation (EU) No 1024/2012 on administrative cooperation through the Internal Market Information System ('the IMI Regulation') Text with EEA relevance OJ L 354, 28.12.2013 - 32013L0055					
3. Naziv nacarta/predloga propisa Crne Gore					
Na crnogorskom jeziku		Na engleskom jeziku			
Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izgradnji objekata		Prosposal the Law on Construction of Buildings			
a)	b)		c)	d)	e)
Odredba i tekst odredbe izvora prava Evropske unije (član, stav, tačka)	Odredba i tekst odredbe nacarta/predloga propisa Crne Gore (član, stav, tačka)		Usklađenost odredbe nacarta/predloga propisa Crne Gore s odredbom izvora prava Evropske unije	Razlog za djelimičnu usklađenost ili neusklađenost	Rok za postizanje potpune usklađenosti
Direktiva 2006/123 EZ					
POGLAVLJE I OPŠTE ODREDBE Član 1 Predmet	Nema odgovarajuće odredbe		Potpuno usklađeno	Materija je predmet regulisanja Zakona o uslugama („Sl.	

1. Ovom Direktivom utvrđuju se opšte odredbe kojima se pružaocima usluga olakšava ostvarivanje slobode osnivanja i slobodnog kretanja usluga uz istovremeno održavanje visokog nivoa kvaliteta usluga. 2. Ova Direktiva ne odnosi se na liberalizaciju usluga od opšteg ekonomskog interesa, rezervisanih za javne ili privatne subjekte, niti na privatizaciju javnih subjekata koji pružaju usluge. 3. Ova Direktiva ne bavi se ukidanjem monopola koji pružaju usluge niti pomoćima koje dodjeljuju države članice a koje su obuhvaćene pravilima Zajednice o konkurenciji. Ova Direktiva ne utiče na slobodu država članica da, u skladu sa pravom Zajednice, same definišu usluge koje smatraju uslugama od opšteg ekonomskog interesa, način na koji treba da budu organizovane i finansirane, saglasno pravilima o državnoj pomoći, kao i posebne obaveze koje bi za njih trebalo da važe. 4. Ova Direktiva ne utiče na mjere koje se, u skladu sa pravom Zajednice, preduzimaju na nivou Zajednice ili na nivou države članice radi zaštite ili podsticanja kulturne ili jezičke raznolikosti ili pluralizma medija. 5. Ova Direktiva ne utiče na odredbe krivičnog prava država članica. Države članice, međutim, ne smiju ograničiti slobodu pružanja usluga primjenom odredaba krivičnog prava koje specifično uređuju ili utiču na pristup uslužnoj djelatnosti ili obavljanje uslužne djelatnosti izbjegavajući pravila predviđena ovom Direktivom. 6. Ova Direktiva ne utiče na radno pravo, to jest bilo koju zakonsku ili ugovornu odredbu koja se odnosi na uslove zapošljavanja, uslove rada, uključujući bezbjednost i zdravlje na radu i odnos između poslodavaca i radnika, koju države članice primjenjuju u skladu sa domaćim zakonodavstvom koje je usklađeno sa pravom Zajednice. Isto tako, ova Direktiva ne utiče na zakonodavstvo država članica o socijalnoj sigurnost 7. Ova Direktiva ne utiče na ostvarivanje osnovnih prava koja su priznata u državama članicama i			list CG", br. 57/11, 55/16, 55/18 i 84/24)	
--	--	--	---	--

zakonodavstvu Zajednice. Ona, takođe, ne utiče na pravo na pregovaranje, zaključivanje i sprovođenje kolektivnih ugovora, kao i na preduzimanje industrijske akcije u skladu sa domaćim zakonima i praksama, usklađenim sa zakonodavstvom Zajednice.				
Član 2 Područje primjene 1. Ova se Direktiva primjenjuje na usluge koje pružaju pružaoci usluga sa sjedištem u državi članici. 2. Ova se Direktiva ne primjenjuje na sljedeće djelatnosti: (a) neprivredne usluge od opšteg interesa; (b) finansijske usluge, kao što je bankarstvo, kreditiranje, osiguranje i reosiguranje, profesionalne ili lične penzije, hartije od vrijednosti, investicioni fondovi, plaćanja i investiciono savjetovanje, uključujući i usluge iz Priloga I Direktive 2006/48/EZ; (c) elektronske komunikacione usluge i mreže, i pripadajuće resurse i usluge, u vezi sa pitanjima obuhvaćena Direktivama 2002/19/EZ, 2002/20/EZ, 2002/21/EZ, 2002/22/EZ i 2002/58/EZ; (d) usluge u oblasti saobraćaja, uključujući lučke usluge, koje potpadaju pod područje primjene Glave V Ugovora; (e) usluge agencija za privremeno zapošljavanje; (f) zdravstvene usluge bez obzira na to da li se pružaju kroz zdravstvene ustanove ili ne, bez obzira na način na koji su organizovane i na koji se finansiraju na nacionalnom nivou, odnosno da li su javne ili privatne; (g) audiovizuelne usluge, uključujući kinematografske usluge, bez obzira na način njihove produkcije, distribucije i prenosa, kao i radijsko emitovanje; (h) kockanje koje uključuje stavljanje novčanog uloga u igrama na sreću, uključujući lutriju, kockanje u kazinima i klađenje; (i) djelatnosti povezane sa vršenjem službenog ovlašćenja u skladu sa članom 45 Ugovora; (j) socijalne usluge u vezi sa socijalnim stanovanjem, dječijom zaštitom i podrškom porodicama i licima	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija je predmet regulisanja Zakona o uslugama(„Sl. list CG”, br. 57/11, 55/16, 55/18 i 84/24)	

kojima je potrebna trajna ili privremena pomoć koje pruža država, pružaoci koje je ovlastila država ili dobrotvorne organizacije koje je kao takve priznala država; (k) usluge privatne zaštite; (l) usluge koje pružaju notari i izvršitelji imenovani službenim aktom vlasti. 3. Ova se Direktiva ne primjenjuje na oblast oporezivanja.				
Član 3 Odnos sa drugim odredbama zakonodavstva Zajednice 1. Ako su odredbe ove Direktive u suprotnosti sa odredbom nekog drugog akta Zajednice koji uređuje posebne aspekte pristupa uslužnoj djelatnosti ili obavljanja uslužne djelatnosti u posebnim sektorima ili za posebne profesije, prednost ima odredba drugog akta Zajednice koja se primjenjuje na te posebne sektore ili profesije. To uključuje: (a) Direktivu 96/71/EZ; (b) Regulativu (EEZ) br. 1408/71; (c) Direktivu Savjeta 89/552/EEZ od 3. oktobra 1989. godine o usklađivanju određenih odredaba predviđenih zakonima i drugim propisima država članica o obavljanju djelatnosti televizijskog emitovanja; (d) Direktivu 2005/36/EZ. 2. Ova se Direktiva ne odnosi na propise međunarodnog privatnog prava, a naročito na one koji se primjenjuju na ugovorne ili vanugovorne obaveze, uključujući one koji jemče da potrošači uživaju zaštitu iz propisa o zaštiti potrošača iz važećeg zakonodavstva o zaštiti potrošača u njihovoj državi članici. 3. Države članice primjenjuju odredbe ove Direktive u skladu sa odredbama Ugovora o pravu osnivanja i slobodnom kretanju usluga.	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija je predmet regulisanja Zakona o uslugama(„Sl. list CG”, br. 57/11, 55/16, 55/18 i 84/24)	
Član 4 Značenje izraza U smislu ove Direktive primjenjuju se sljedeća značenja izraza:	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija je predmet regulisanja Zakona o uslugama(„Sl. list CG”, br. 57/11,	

1) “usluga” je svaka privredna djelatnost samozaposlenog lica koja se, po pravilu, pruža uz naknadu, kako je navedeno članom 50 Ugovora; 2) “pružalac” je svako fizičko lice koje je državljanin države članice ili svako pravno lice, kako je navedeno u članu 48 Ugovora, sa sjedištem u državi članici, koje nudi ili pruža uslugu; 3) “primalac” je svako fizičko lice koje je državljanin države članice ili koje koristi prava dodijeljena aktima Zajednice, ili svako pravno lice, kako je navedeno u članu 48 Ugovora, sa sjedištem u državi članici, koje koristi ili želi da koristi uslugu u profesionalne ili neprofesionalne svrhe; 4) “država članica osnivanja” je država članica na čijoj teritoriji pružalac predmetne usluge ima sjedište; 5) “osnivanje” je stvarno obavljanje privredne djelatnosti, kako je navedeno u članu 43 Ugovora, od strane pružaoca na neodređeno vrijeme i kroz stalnu infrastrukturu iz koje se stvarno obavlja djelatnost pružanja usluga; 6) “sistem odobrenja” je svaki postupak koji pružalac ili primalac mora da slijedi da bi od nadležnog organa pribavio službenu ili implicitnu odluku o pristupu uslužnoj djelatnosti ili njenom obavljanju; 7) “zahtjev” je svaka obaveza, zabrana, uslov ili ograničenje koje je predviđeno zakonima i drugim propisima država članica ili koje proizilazi iz sudske prakse, upravne prakse, propisa profesionalnih tijela ili kolektivnih pravila strukovnih udruženja ili drugih profesionalnih organizacija, usvojenih u vršenju njihove pravne autonomije; propisi utvrđeni kolektivnim ugovorima, koje su zaključili socijalni partneri, ne smatraju se kao takvi zahtjevima u smislu ove Direktive; 8) “preovlađujući razlozi od javnog interesa” su razlozi koji su kao takvi priznati u sudskoj praksi Suda pravde, a uključuju sljedeće razloge: javni red, javnu sigurnost, javnu zaštitu, javno zdravlje, očuvanje finansijske ravnoteže sistema socijalne sigurnosti, zaštitu potrošača, primaoca usluga i radnika, poštene poslovne transakcije, borbu protiv prevara, zaštitu			55/16, 55/18 i 84/24)	
---	--	--	------------------------	--

životne sredine i gradske sredine, zdravlje životinja, intelektualnu svojinu, očuvanje nacionalne istorijske i umjetničke baštine, ciljeve socijalne i kulturne politike; 9) "nadležni organ" je svako tijelo ili organ koji ima nadzornu ili regulatornu ulogu u državi članici u odnosu na uslužne djelatnosti, a naročito uključuje upravne organe, uključujući sudove kao takve, profesionalna tijela i strukovna udruženja ili druge profesionalne organizacije koje u vršenju svoje pravne autonomije kolektivno uređuju pristup uslužnim djelatnostima ili njihovo obavljanje; 10) "država članica u kojoj se pruža usluga" je država članica u kojoj pružalac sa sjedištem u drugoj državi članici pruža uslugu; 11) "regulisana profesija" je profesionalna aktivnost ili grupa profesionalnih aktivnosti iz člana 3 stav 1 tačka (a) Direktive 2005/36/EZ; 12) "poslovna komunikacija" je svaki oblik komunikacije koja je namijenjena neposrednom ili posrednom promovisanju robe, usluga ili imidža privrednog društva, organizacije ili lica koje obavlja trgovačku, industrijsku ili zanatsku djelatnost ili se bavi regulisanom profesijom. Sljedeće aktivnosti same po sebi ne predstavljaju poslovne komunikacije: (a) informacije koje omogućavaju neposredni pristup djelatnosti privrednog društva, organizacije ili lica, što naročito uključuje naziv domena ili adresu elektronske pošte; (b) komunikacije u vezi sa robama, uslugama ili imidžom privrednog društva, organizacije ili lica, koje su pribavljene nezavisno, a naročito kada se pružaju bez finansijske naknade.				
POGLAVLJE III ADMINISTRATIVNO POJEDNOSTAVLJENJE Član 5 Pojednostavljenje postupaka 1. Države članice ispituju postupke i formalnosti koje se primjenjuju na pristup uslužnoj djelatnosti i njeno obavljanje. Ako postupci i formalnosti, ispitani na osnovu ovog stava, nisu dovoljno jednostavni, države članice ih pojednostavljaju.	Član 12 Poslije člana 76 dodaje se novi član koji glasi: „Licencirani arhitekta i licencirani inženjer Član 76a Licencirani arhitekta odnosno licencirani inženjer je fizičko lice koje posjeduje najmanje VII 1 nivo kvalifikacije obrazovanja i najmanje tri godine radnog iskustva na stručnim poslovima		Materija regulisana i Zakonom o izgradnji objekata ("SL.list CG", br. 19/25), čl. 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 107, 108,	

2. U skladu sa postupkom iz člana 40 stav 2 Komisija može uvesti usklađene obrasce na nivou Zajednice. Ti obrasci su ekvivalentni potvrdama, atestima ili drugoj dokumentaciji koja se zahtijeva od pružaoca. 3. Ako države članice zahtijevaju od pružaoca ili primaoca da dostave potvrdu, atest ili neki drugi dokument koji dokazuje da je zahtjev ispunjen, one prihvataju svaki dokument iz druge države članice koji služi jednakoj svrsi ili iz kojeg je jasno da je dotični zahtjev ispunjen. Ne smiju zahtijevati da se dokument iz druge države članice dostavi u originalnom obliku ili kao ovjerena kopija ili ovjeren prevod, osim u slučajevima predviđenim drugim instrumentima Zajednice ili ako je takav zahtjev opravdan preovlađujućim razlogom od javnog interesa, koji uključuje javni red i sigurnost. Podstav 1 ne utiče na pravo država članica da zahtijevaju neovjerene prevode dokumenata na jedan od svojih službenih jezika. 4. Stav 3 se ne primjenjuje na dokumenta koja su navedeni u članu 7 stav 2 i članu 50 Direktive 2005/36/EZ, članu 45 stavu 3, čl. 46, 49 i 50 Direktive 2004/18/EZ Evropskog parlamenta i Savjeta od 31. marta 2004. godine o usklađivanju postupaka za dodjelu ugovora o javnim radovima, javnoj nabavci robe i javnim uslugama, članu 3 stav 2 Direktive 98/5/EZ Evropskog parlamenta i Savjeta od 16. februara 1998. godine o omogućavanju stalnog obavljanja profesije advokata u državi članici koja nije država članica u kojoj je stečena kvalifikacija, Prvoj direktivi Savjeta 68/151/EEZ od 9. marta 1968. godine o usklađivanju zaštitnih mjera koje, radi zaštite interesa članova i trećih lica, države članice zahtijevaju od privrednih društava u smislu člana 58 stav 2 Ugovora, kako bi se te zaštitne mjere izjednačile u cijeloj Zajednici, kao i Jedanaestoj direktivi Savjeta 89/666/EEZ od 21. decembra 1989. godine o zahtjevima za objelodanjivanje podataka u vezi sa podružnicama koje u državi članici otvaraju određene vrste društava na koja se primjenjuje pravo druge države.	izrade tehničke dokumentacije i/ili građenja objekta, položen stručni ispit i koje je upisano u registar Inženjerske komore Crne Gore, odnosno Komore arhitekata i planera Crne Gore. Licencirani arhitekta može da obavlja poslove izrade tehničke dokumentacije projekta arhitekture objekta, projekta uređenja terena i projekta pejzažne arhitekture, odnosno građenja objekata zavisno od vrste objekta i vrste radova. Licencirani inženjer može da obavlja poslove izrade tehničke dokumentacije za vrstu projekta zavisno od formalne kvalifikacije obrazovanja odnosno građenja objekata zavisno od vrste objekta i vrste radova.“ Član 13 U članu 77 stav 2 mijenja se i glasi: „Izuzetno od stava 1 ovog člana autor projekta može biti fizičko lice (student i drugo lice), arhitekta odnosno inženjer odgovarajuće struke, licencirani inženjer odnosno licencirani arhitekta koje je autor djela arhitekture (skice, idejnog rješenja, glavnog projekta i izgrađenog objekta).“ Član 14 U članu 78 stav 1 mijenja se i glasi: „Rukovođenje izradom tehničke dokumentacije, u svojstvu vodećeg projektanta, može da vrši licencirani arhitekta, odnosno licencirani inženjer građevinske, elektro ili mašinske struke.“ Stav 3 briše se. Dosadašnji st. 4, 5 i 6 postaju st. 3, 4 i 5. Član 15 U članu 81 stav 1 riječi: „licenciranog arhitektu odnosno licenciranog inženjera	Potpuno usklađeno	109, 110, 111, 112, 113	
---	---	--------------------------	--------------------------------	--

	odgovarajuće struke“ zamjenjuju se riječju „revizora“, a riječi: „(u daljem tekstu: revizor)“ brišu se. U stavu 2 riječi: „licenciranog arhitektu odnosno licenciranog inženjera odgovarajuće struke“ zamjenjuju se riječima „nadzornog inženjera“, a riječi: „(u daljem tekstu: nadzornog inženjera)“ brišu se. U stavu 4 riječ „projektant“ zamjenjuje se riječima: „licencirani arhitekta odnosno licencirani inženjer“. Član 16 U naslovu člana 82 riječi: „odnosno arhitekta“ brišu se. Član 17 U članu 82 st. 1, 2 i 3 mijenjaju se i glase: „Revizor odnosno nadzorni inženjer može da bude licencirani arhitekta odnosno licencirani inženjer, koje je crnogorski državljanin i ima najmanje sedam godina iskustva na izradi tehničke dokumentacije odnosno građenja objekta. Revizor odnosno nadzorni inženjer može da bude i fizičko lice koje nije crnogorski državljanin, ako je državljanin države članice Evropske unije, Evropskog ekonomskog prostora i Švajcarske konfederacije (u daljem tekstu: države ugovornice) i ako ima priznatu kvalifikaciju u skladu sa zakonom kojim se uređuje priznavanje profesionalnih kvalifikacija za obavljanje regulisanih profesija i ovim zakonom. Vodeći revizor odnosno vodeći nadzorni inženjer koji rukovodi revizijom tehničke dokumentacije odnosno stručnim nadzorom nad građenjem objekta može da bude revizor arhitektonske, građevinske, elektro ili mašinske struke, koji se određuje prema vrsti objekta i odgovoran je za provjeru međusobne			
--	---	--	--	--

	usklađenosti svih djelova tehničke dokumentacije, odnosno za provjeru međusobne usklađenosti svih radova na građenju objekta.“ U stavu 6 riječ „tri“ zamjenjuje se riječju „pet“. Član 18 U članu 85 stav 1 mijenja se i glasi: „Rukovodilac građenja može da bude licencirani arhitekta, odnosno licencirani inženjer građevinske, elektro ili mašinske struke“ Stav 3 briše se. Dosadašnji st. 4, 5 i 6 postaju st. 3, 4 i 5. Član 19 U članu 86 stav 1 alineja 9 briše se. Član 20 U članu 87 stav 2 mijenja se i glasi: „Odluku o potrebi upravljanja projektom donosi investitor.“ Član 21 U članu 88 stav 1 riječi: „licencirnog arhitektu odnosno licenciranog inženjera odgovarajuće struke“ zamjenjuju se riječima: „vođu projekta“. Član 22 Član 89 mijenja se i glasi: „Vođa projekta može biti licencirani arhitekta odnosno licencirani inženjer odgovarajuće struke, koji je crnogorski državljanin i ima najmanje sedam godina radnog iskustva na stručnim poslovima izrade tehničke dokumentacije i/ili građenja objekta. Izuzetno od stava 1 ovog člana vođa projekta može biti licencirani inženjer građevinske struke smjera menadžment, koji je crnogorski državljanin i ima najmanje pet godina radnog			
--	--	--	--	--

	iskustva na stručnim poslovima građenja objekta i upravljanja projektima. Vođa projekta može da bude i fizičko lice koje nije crnogorski državljanin, ako je državljanin države ugovornice i ako ima priznatu kvalifikaciju u skladu sa zakonom kojim se uređuje priznavanje profesionalnih kvalifikacija za obavljanje regulisanih profesija i ovim zakonom.“ Član 23 U članu 90 stav 1 riječi: „i prethodnih istraživanja“ brišu se. Član 24 Član 91 mijenja se i glasi: „Djelatnost ispitivanja građevinskih proizvoda i ispitivanje objekta odnosno određenih djelova objekta, u toku građenja objekta ili održavanja, u svrhu provjere, odnosno dokazivanja ispunjenosti osnovnih zahtjeva za objekat i/ili drugih zahtjeva, odnosno uslova predviđenih revidovanim glavnim projektom, kao i kontrolna ispitivanja koja se sprovode na osnovu posebnih propisa, revidovanog glavnog projekta i/ili sumnje na kvalitet, može da obavlja privredno društvo, pravno lice odnosno preduzetnik koje ima sertifikat o akreditaciji prema standardu MEST EN ISO/IEC 17025 izdat od Akreditacionog tijela Crne Gore za ta ispitivanja, u skladu sa zakonom. Ako u Crnoj Gori ne postoji privredno društvo, pravno lice odnosno preduzetnik koji je akreditovan za dio ispitivanja iz stava 1 ovog člana, djelatnost ispitivanja može da obavlja strano privredno društvo akreditovano za ta ispitivanja od strane nacionalnog akreditacionog tijela sa kojim privredno društvo iz Crne Gore ima zaključen sporazum o saradnji.			
--	---	--	--	--

	Prethodna istraživanja može da obavlja privredno društvo, pravno lice odnosno preduzetnik koji ima najmanje jedno zaposleno stručno lice za obavljanje prethodnih istraživanja. Obavljanje pojedinih poslova prethodnih istraživanja i ispitivanja privredno društvo, pravno lice odnosno preduzetnik može da obezbijedi i na osnovu zaključenog ugovora sa drugim privrednim društvom koje je akreditovano za ispitivanja i koje ima zaposleno stručno lice za obavljanje poslova prethodnih istraživanja.“ Član 25 U članu 92 stav 2 mijenja se i glasi: „Stručno lice iz stava 1 ovog člana može da bude fizičko lice koje ima sedam godina radnog iskustva na stručnim poslovima ispitivanja i prethodnih istraživanja, položen stručni ispit i koji je upisan u registar Inženjerske komore Crne Gore.“ Član 26 U poglavlju III Obavljanje djelatnosti u oblasti izgradnje objekata potpoglavlje 6 Djelatnost stranih lica mijenja se i glasi: „6. Djelatnosti stranih lica Djelatnost stranog lica koje ne posjeduje odobrenje za obavljanje djelatnosti Član 93 Strano pravno ili fizičko lice koje ne posjeduje odobrenje za obavljanje djelatnosti izdato od nadležnog organa države sjedišta odnosno prebivališta stranog lica (u daljem tekstu: odobrenje) može da obavlja djelatnost ako ispunjava uslove utvrđene ovim zakonom za domaća lica, a strano fizičko lice mora da			
--	---	--	--	--

	ispunjava i uslove utvrđene zakonom kojim se uređuje zapošljavanje i rad stranaca. Djelatnost pravnog lica iz države ugovornice Član 94 Pravno lice sa sjedištem u državi ugovornici ili sa sjedištem u državi sa kojom je sklopljen međunarodni sporazum (u daljem tekstu: država potpisnica) ima pravo da u Crnoj Gori obavlja djelatnost u oblasti izgradnje objekata, ako ispunjavaju uslove za obavljanje te djelatnosti u državi sjedišta. Pravno lice iz stava 1 ovog člana, dužno je da, prije početka prvog posla, podnese prijavu obavljanja djelatnosti i dokaz iz člana 101 ovog zakona Inženjerskoj komori Crne Gore odnosno Komori arhitekata i planera Crne Gore. Djelatnost pravnog lica iz države koja nije država ugovornica Član 95 Pravno lice iz države koja nije država ugovornica (u daljem tekstu: treća država) koje posjeduje odobrenje, licencu ili drugo ovlašćenje za obavljanje djelatnosti izgradnje objekata izdato od strane nadležnog organa države sjedišta stranog pravnog lica, odnosno koje je upisano u odgovarajući registar nadležnog organa države sjedišta stranog pravnog lica, ima pravo da u Crnoj Gori, pod uslovima reciprociteta, obavlja djelatnost ako ispunjava uslove utvrđene ovim zakonom i ako je upisan u registar iz člana 100 ovog zakona. Pravno lice iz stava 1 ovog člana, dužno je da, prije početka prvog posla, podnese zahtjev za odobrenje, dokaze iz stava 1 ovog člana i dokaz iz člana 101 ovog zakona, Inženjerskoj komori Crne Gore odnosno Komori arhitekata i planera Crne Gore.			
--	---	--	--	--

	Inženjerska komora Crne Gore odnosno Komora arhitekata i planera Crne Gore izdaje rješenje kojim se odobrava obavljanje djelatnosti. Protiv rješenja Inženjerske Komore Crne Gore odnosno Komore arhitekata i planera Crne Gore iz stava 3 ovog člana može se izjaviti žalba Ministarstvu, u roku od osam dana od dana dostavljanja rješenja. Privremeno i povremeno obavljanje djelatnosti pravnog lica iz države ugovornice Član 96 Pravno lice sa sjedištem u državi ugovornici i državi potpisnici, koje obavlja djelatnost utvrđenu ovim zakonom može da u Crnoj Gori privremeno ili povremeno obavlja tu djelatnost, pod uslovom da prije početka obavljanja prvog posla izjavom u pisanom ili elektronskom obliku o tome obavijesti Inženjersku komoru Crne Gore odnosno Komoru arhitekata i planera Crne Gore i da: 1) ima ovlašćenje za obavljanje djelatnosti u državi u kojoj ima sjedište, a koja odgovara poslovima utvrđenim ovim zakonom; 2) je osigurano od profesionalne odgovornosti za štetu koju bi, obavljanjem stručnih poslova u djelatnosti u oblasti izgradnje objekata, moglo nanijeti investitoru ili drugim licima u Crnoj Gori. Izjava iz stava 1 ovog člana podnosi se za svaku godinu u kojoj pravno lice sa sjedištem u državi ugovornici namjerava da privremeno ili povremeno obavlja djelatnost u Crnoj Gori. Provjeru ispunjenosti uslova iz stava 1 ovog člana vrši Inženjerska komora Crne Gore odnosno Komora arhitekata i planera Crne Gore.			
--	---	--	--	--

	Evidenciju izjava iz stava 1 ovog člana vodi Inženjerska komora Crne Gore odnosno Komora arhitekata i planera Crne Gore. Trajno obavljanje djelatnosti fizičkih lica iz države ugovornice Član 97 Fizičko lice iz države ugovornice, koje ima stručnu kvalifikaciju odnosno odobrenje u državi ugovornici i državi potpisnici može u Crnoj Gori da trajno obavlja regulisanu profesiju u skladu sa ovim zakonom, pod uslovom da od Inženjerske komore Crne Gore odnosno Komore arhitekata i planera Crne Gore dobije rješenje o priznavanju profesionalne kvalifikacije. Rješenje iz stava 1 ovog člana izdaće se fizičkom lice iz države ugovornice koje: - ispunjava uslove iz zakona kojim se uređuje priznavanje porofesionalnih kvalifikacija za obavljanje regulisanih profesija; - ima obezbijeđeno osiguranje iz člana 101 ovog zakona; i - dostavi dokaz o nekažnjavanju, odnosno da nije izrečena mjera privremenog ili trajnog oduzimanja prava na obavljanje poslova izrade tehničke dokumentacije i građenja objekata za koju posjeduje ovlašćenje države ugovornice. Ako u postupku priznavanja profesionalnih kvalifikacija za obavljanje regulisanih profesija Inženjerska komora Crne Gore odnosno Komora arhitekata i planera Crne Gore ocijeni da je potrebno sprovesti dopunsku mjeru u skladu sa zakonom kojim se uređuje priznavanje porofesionalnih kvalifikacija za obavljanje regulisanih profesija fizičko lice iz države ugovornice izabere mjeru provjere profesionalne osposobljenosti Inženjerska komora Crne Gore odnosno Komora arhitekata			
--	--	--	--	--

	i planera Crne Gore će utvrditi sadržaj i postupak provjere kandidata. Ako fizičko lice iz države ugovornice izabere mjeru perioda prilagođavanja, dužno je da dostavi Inženjerskoj komori Crne Gore odnosno Komori arhitekata i planera Crne Gore ime mentora i potpisanu izjavu mentora da će biti pod njihovim mentorstvom tokom perioda prilagođavanja. Mentor mora da ispunjava uslove za obavljanje regulisane profesije za koju se kandidat osposobljava u skladu sa ovim zakonom. Inženjerska komora Crne Gore odnosno Komora arhitekata i planera Crne Gore će upisati -strano fizičko lice u Registar stranih lica u roku od tri dana od dana izdavanja rješenja o priznavanju profesionalne kvalifikacije u skladu sa ovim zakonom. Fizičko lice iz države ugovornice dužno je da u roku od tri dana od dana upisa u Registar stranih lica podnese zahtjev za članstvo u Inženjerskoj komori Crne Gore odnosno Komori arhitekata i planera Crne Gore u skladu sa ovim zakonom. Nakon upisa u Inženjersku komoru Crne Gore odnosno Komoru arhitekata i planera Crne Gore fizičko lice iz države ugovornice može da obavlja regulisanu profesiju u skladu sa ovim zakonom. Obavljanje djelatnosti fizičkih lica iz trećih država Član 98 Fizičko lice iz treće države koje je steklo stručnu kvalifikaciju u toj državi može da obavlja regulisanu profesiju u skladu sa ovim zakonom, pod uslovom reciprociteta, da ima stečenu kvalifikaciju uporedive sa onima koje se traže za državljane Crne Gore, da ima položen stručni			
--	--	--	--	--

	ispit iz člana 103 ovog zakona, da je upisano u registar iz člana 100 ovog zakona i da dostavi dokaz da ispunjava uslove propisane zakonom kojim se uređuje zapošljavanje i rad stranaca. Reciprocitet podrazumijeva pravo državljanina Crne Gore da u trećoj državi može da obavlja regulisanu profesiju pod istim ili sličnim uslovima pod kojima državljani tih država mogu da obavljaju u Crnoj Gori. Reciprocitet i uporedivost kvalifikacija iz stava 1 za regulisane profesije, čije je obavljanje uslov za upis u Registar fizičkih lica iz trećih država, utvrđuje Inženjerska komora Crne Gore odnosno Komora arhitekata i planera Crne Gore. Inženjerska komora Crne Gore odnosno Komora arhitekata i planera Crne Gore će upisati –fizičko lice iz treće države u Registar stranih lica u roku od tri dana od dana izdavanja rješenja o priznavanju profesionalne kvalifikacije za obavljanje djelatnosti u skladu sa ovim zakonom. Fizičko lice iz treće države dužno je da u roku od tri dana od dana upisa u Registar stranih lica podnese zahtjev za članstvo u Inženjerskoj komori Crne Gore odnosno Komori arhitekata i planera Crne Gore u skladu sa ovim zakonom. Nakon upisa u Inženjersku komoru Crne Gore odnosno Komoru arhitekata i planera Crne Gore fizičko lice iz treće države može da obavlja regulisanu profesiju u skladu sa ovim zakonom. Privremeno i povremeno obavljanje djelatnosti fizičkih lica iz države ugovornice Član 99 Fizičko lice iz države ugovornice koje je steklo profesionalnu kvalifikaciju u toj državi i državi potpisnici, može da u Crnoj Gori privremeno ili povremeno obavlja regulisanu profesiju u oblasti izgradnje objekata u skladu sa ovim zakonom, pod uslovom da podnese			
--	--	--	--	--

	prijavu Inženjerskoj komori Crne Gore odnosno Komori arhitekata i planera Crne Gore o vršenju privremenih odnosno povremenih poslova i dokaz da ima stečene kvalifikacije u skladu sa zakonom kojim se uređuje postupak priznavanja profesionalnih kvalifikacija za obavljanje regulisanih profesija. Prijava se takođe mora podnijeti kad god se okolnosti za obavljanje profesionalnih kvalifikacija značajno promijene. Fizičko lice iz države ugovornice upisuje se u Registar stranih lica, za privremeno i povremeno obavljanje djelatnosti, u roku od tri dana od dana podnošenja prijave. Fizičko lice iz države ugovornice koje obavlja regulisanu profesiju u Crnoj Gori duže od jedne godine dužno je da jednom u kalendarskoj godini podnijese prijavu Inženjerskoj komori Crne Gore odnosno Komori arhitekata i planera Crne Gore, navodeći u njoj svaku promjenu podataka. Ako u vrijeme obnavljanja zahtjeva Inženjerska komora Crne Gore odnosno Komora arhitekata i planera Crne Gore utvrdi, na osnovu kriterijuma utvrđenih u zakonu kojim se uređuje postupak priznavanja profesionalnih kvalifikacija za obavljanje regulisanih profesija, da strano fizičko lice koje je upisano u Registar stranih lica postupa po propisima koji važe u Crnoj Gori i etičkom kodeksu, produžava potvrdu na određeni vremenski period, najduže do godinu dana. Evidenciju prijava iz stava 1 ovog člana vodi Inženjerska komora Crne Gore odnosno Komora arhitekata i planera Crne Gore. Registar stranih lica Član 100 Registar stranih pravnih i fizičkih lica vodi Inženjerska komora Crne Gore odnosno			
--	---	--	--	--

	Komora arhitekata i planera Crne Gore elektronski. Bliži sadržaj i način vođenja registar stranih lica propisuje Ministarstvo.			
Član 6 Jedinstvene kontakt tačke 1. Države članice obezbjeđuju da na jedinstvenim kontakt tačkama pružaoci usluga mogu obaviti sljedeće postupke i formalnosti: (a) sve postupke i formalnosti koji su potrebni za pristup njihovim uslužnim djelatnostima, a naročito sve izjave, prijave ili zahtjeve potrebne za dobijanje odobrenja od nadležnih organa, uključujući zahtjeve za upis u registar, spisak ili bazu podataka ili za registraciju kod profesionalnog tijela ili udruženja; (b) sve zahtjeve za odobrenje, potrebne za obavljanje uslužnih djelatnosti. 2. Uspostavljanje jedinstvenih kontakt tačaka ne dovodi u pitanje raspodjelu funkcija i ovlašćenja između organa u okviru nacionalnih sistema.	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno Potpuno usklađeno	Materija je predmet regulisanja Zakona o uslugama („Sl. list CG”, br. 57/11, 55/16, 55/18 i 84/24)	
Član 7 Pravo na informacije 1. Države članice obezbjeđuju da su pružaocima i primaocima na jedinstvenim kontakt tačkama lako dostupne sljedeće informacije: (a) zahtjevi koji se primjenjuju na pružaoce sa sjedištem na njihovoj teritoriji, a naročito zahtjevi u vezi sa postupcima i formalnostima koji se moraju obaviti za pristup uslužnim djelatnostima i njihovo obavljanje; (b) kontakt podaci nadležnih organa putem kojih se nadležni organi mogu direktno kontaktirati, uključujući pojedinosti o organima koji su odgovorni za pitanja u vezi sa obavljanjem uslužnih aktivnosti; (c) informacije o načinima i uslovima pristupa javnim registrima i bazama podataka o pružaocima i uslugama;	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija je predmet regulisanja Zakona o uslugama („Sl. list CG”, br. 57/11, 55/16, 55/18 i 84/24)	

(d) pravna sredstva koja su uobičajeno dostupna u slučaju spora između nadležnih organa i pružaoca ili primaoca, odnosno između pružaoca i primaoca, ili između pružalaca; (e) kontakt podaci udruženja ili organizacija, koji nisu nadležni organi, od kojih pružaoci ili primaoci mogu dobiti praktičnu pomoć. 2. Države članice obezbjeđuju da pružaoci i primaoci usluga mogu, na sopstveni zahtjev, od nadležnih organa dobiti pomoć koja se sastoji od informacija o opštem tumačenju i primjeni zahtjeva iz stava 1 tačka (a). Takav savjet, po potrebi, uključuje jednostavna postupna uputstva. Informacije se pružaju jednostavnim i razumljivim jezikom. 3. Države članice obezbjeđuju da se informacije i pomoć iz st. 1 i 2 pružaju jasno i nedvosmisleno, da su lako dostupne na daljinu i elektronskim putem, kao i da se redovno ažuriraju. 4. Države članice obezbjeđuju da jedinstvene kontakt tačke i nadležni organi što brže odgovaraju na svaki zahtjev za informacijom ili pomoći iz st. 1 i 2, kao i da u slučaju nepravilnog ili neosnovanog zahtjeva o tome odmah obavijeste podnosioca zahtjeva. 5. Države članice i Komisija preduzimaju prateće mjere kako bi podstakle jedinstvene kontakt tačke da informacije predviđene ovim članom pružaju i na drugim jezicima Zajednice. To ne utiče na propise država članica o upotrebi jezika. 6. Obaveza nadležnih organa da pomažu pružaocima i primaocima usluga ne podrazumijeva pružanje pravnog savjeta u pojedinačnim slučajevima, nego se odnosi isključivo na opšte informacije o načinu na koji se zahtjevi obično tumače ili primjenjuju.				
Član 8 Postupci elektronskim putem 1. Države članice obezbjeđuju da se svi postupci i formalnosti u vezi sa pristupom uslužnoj djelatnosti i njeno obavljanje mogu lako ispuniti na daljinu i elektronskim putem preko odgovarajuće jedinstvene kontakt tačke i kod odgovarajućeg nadležnog organa.	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija je predmet regulisanja i Zakona o uslugama („Sl. list CG”, br. 57/11, 55/16, 55/18 i 84/24) i članom 4 Zakona o izgradnji objekata	

2. Stav 1 ne odnosi se na inspekciju prostorija u kojima se pruža usluga niti opreme koju koristi pružalac usluge kao ni na fizičko ispitivanje sposobnosti ili ličnog integriteta pružaoca usluga ili njegovog odgovornog osoblja. 3. U skladu sa postupkom iz člana 40 stav 2 Komisija usvaja detaljne propise za sprovođenje stava 1 ovog člana radi lakše interoperabilnosti informacionih sistema i korišćenja elektronskih postupaka između država članica uzimajući u obzir zajedničke standarde na nivou Zajednice			(“SL. list CG.” , br. 19/25)	
POGLAVLJE III SLOBODA OSNIVANJA ZA PRUŽAOCE ODJELJAK 1 Odobrenja Član 9 Sistemi odobrenja 1. Države članice pristup uslužnoj djelatnosti ili njeno obavljanje ne uslovljavaju sistemom odobrenja, osim ukoliko su ispunjeni sljedeći uslovi: (a) sistem odobrenja ne diskriminiše pružaoca o kome je riječ; (b) potreba za sistemom odobrenja opravdana je preovlađujućim razlogom od javnog interesa; (c) postavljeni cilj ne može se ostvariti manje restriktivnom mjerom, a naročito zato što bi se naknadna inspekcija obavila prekasno da bi bila stvarno djelotvorna. 2. U izvještaju iz člana 39 stav 1 države članice navode svoje sisteme odobrenja i obrazlažu njihovu usklađenost sa stavom 1 ovog člana. 3. Ovaj se odjeljak ne odnosi na one aspekte sistema odobrenja koje neposredno ili posredno uređuju drugi instrumenti Zajednice.	Član 29 U članu 108 stav 1 tač. 1 i 3 mijenjaju se i glase: „1) imalac licence djelatnost vrši suprotno članu 76 stav 4, članu 78 st. 3 i 4, članu 81 stav 8, članu 82 st. 3, 4 i 6; članu 84 stav 4, članu 85 stav 3 i članu 88 stav 5 ovog zakona; 3) imalac licence prestane da ispunjava uslove za obavljanje djelatnosti iz člana 76 stav 1, člana 78 st. 1 i 2, članu 81 st. 1, 2 i 3, člana 82 st. 1 i 2, člana 84 stav 1, člana 85 st. 1 i 2, člana 88 st. 1 i 2, člana 89 st. 1 do 4 i člana 91 st. 1, 2 i 3 ovog zakona. Član 36 U članu 156 stav 1 poslije riječi „pribavi“ dodaju se riječi “odnosno uskladi”. U stavu 2 poslije riječi „preduzetnik“ riječi: „kao i fizička lica“ brišu se.	Potpuno usklađeno	Materija je predmet regulisanja i Zakona o uslugama(„Sl. list CG”, br. 57/11, 55/16, 55/18 i 84/24) i članom 107, 108, 109, 110, 111, 153, 156 i 157 Zakona o izgradnji objekata (“SL. list CG.” , br. 19/25)	

Član 10 Uslovi za davanje odobrenja 1. Sistemi odobrenja zasnivaju se na kriterijumima koji onemogućavaju nadležnim organima da samovoljno vrše svoja ovlašćenja ocjenjivanja. 2. Kriterijumi iz stava 1 su: (a) nediskriminatorni; (b) opravdani preovlađujućim razlogom od javnog interesa; (c) srazmjerni odgovarajućem cilju od javnog interesa; (d) jasni i nedvosmisleni; (e) objektivni; (f) prethodno objavljeni; (g) transparentni i dostupni. 3. Uslovi za davanje odobrenja za novo osnivanje ne smiju udvostručiti zahtjeve i kontrole koje su ekvivalentne ili bitno uporedive s obzirom na njihovu svrhu a koje su za pružaoca već važile u drugoj ili istoj državi članici. Kontakt tačke iz člana 28 stav 2 i pružalac usluge pomažu nadležnom organu dostavljajući sve potrebne informacije u vezi sa tim zahtjevima. 4. Odobrenje pružaocu omogućava pristup uslužnoj djelatnosti ili obavljanje te djelatnosti na cijeloj državnoj teritoriji, uključujući osnivanje agencija, društva kćeri, podružnica ili kancelarija, osim ukoliko odobrenje za svako pojedinačno osnivanje ili ograničenje odobrenja na određeni dio teritorije nije opravdano preovlađujućim razlogom od javnog interesa. 5. Odobrenje se izdaje čim se odgovarajućim ispitivanjem utvrdi da su ispunjeni uslovi za davanje odobrenja. 6. Osim u slučaju davanja odobrenja, svaka odluka nadležnih organa, uključujući odbijanje ili ukidanje odobrenja, mora se u cjelini obrazložiti i može biti predmet spora pred sudom ili drugim organima za pritužbe. 7. Ovaj član ne dovodi u pitanje raspodjelu nadležnosti, na lokalnom ili regionalnom nivou, organa država članica koji izdaju odobrenja.	Član 12 Poslije člana 76 dodaje se novi član koji glasi: „Licencirani arhitekta i licencirani inženjer Član 76a Licencirani arhitekta odnosno licencirani inženjer je fizičko lice koje posjeduje najmanje VII 1 nivo kvalifikacije obrazovanja i najmanje tri godine radnog iskustva na stručnim poslovima izrade tehničke dokumentacije i/ili građenja objekta, položen stručni ispit i koje je upisano u registar Inženjerske komore Crne Gore, odnosno Komore arhitekata i planera Crne Gore. Licencirani arhitekta može da obavlja poslove izrade tehničke dokumentacije projekta arhitekture objekta, projekta uređenja terena i projekta pejzažne arhitekture, odnosno građenja objekata zavisno od vrste objekta i vrste radova. Licencirani inženjer može da obavlja poslove izrade tehničke dokumentacije za vrstu projekta zavisno od formalne kvalifikacije obrazovanja odnosno građenja objekata zavisno od vrste objekta i vrste radova.“ Član 13 U članu 77 stav 2 mijenja se i glasi: „Izuzetno od stava 1 ovog člana autor projekta može biti fizičko lice (student i drugo lice), arhitekta odnosno inženjer odgovarajuće struke, licencirani inženjer odnosno licencirani arhitekta koje je autor djela arhitekture (skice, idejnog rješenja, glavnog projekta i izgrađenog objekta).“ Član 14 U članu 78 stav 1 mijenja se i glasi: „Rukovođenje izradom tehničke dokumentacije, u svojstvu vodećeg projektanta, može da vrši licencirani arhitekta, odnosno	Potpuno usklađeno	Materija je predmet regulisanja i Zakona o uslugama („Sl. list CG”, br. 57/11, 55/16, 55/18 i 84/24) Materija regulisana i Zakonom o izgradnji objekata (“SL.list CG”, br. 19/25), čl. 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 120, 153, 156 i 157
--	---	--------------------------	---

	licencirani inženjer građevinske, elektro ili mašinske struke.“ Stav 3 briše se. Dosadašnji st. 4, 5 i 6 postaju st. 3, 4 i 5. Član 15 U članu 81 stav 1 riječi: „licenciranog arhitektu odnosno licenciranog inženjera odgovarajuće struke“ zamjenjuju se riječju „revizora“, a riječi: „(u daljem tekstu: revizor)“ brišu se. U stavu 2 riječi: „licenciranog arhitektu odnosno licenciranog inženjera odgovarajuće struke“ zamjenjuju se riječima „nadzornog inženjera“, a riječi: „(u daljem tekstu: nadzornog inženjera)“ brišu se. U stavu 4 riječ „projektant“ zamjenjuje se riječima: „licencirani arhitekta odnosno licencirani inženjer“. Član 16 U naslovu člana 82 riječi: „odnosno arhitekta“ brišu se. Član 17 U članu 82 st. 1, 2 i 3 mijenjaju se i glase: „Revizor odnosno nadzorni inženjer može da bude licencirani arhitekta odnosno licencirani inženjer, koje je crnogorski državljanin i ima najmanje sedam godina iskustva na izradi tehničke dokumentacije odnosno građenja objekta. Revizor odnosno nadzorni inženjer može da bude i fizičko lice koje nije crnogorski državljanin, ako je državljanin države članice Evropske unije, Evropskog ekonomskog prostora i Švajcarske konfederacije (u daljem tekstu: države ugovornice) i ako ima priznatu kvalifikaciju u skladu sa zakonom kojim se uređuje priznavanje profesionalnih kvalifikacija			
--	--	--	--	--

	za obavljanje regulisanih profesija i ovim zakonom. Vodeći revizor odnosno vodeći nadzorni inženjer koji rukovodi revizijom tehničke dokumentacije odnosno stručnim nadzorom nad građenjem objekta može da bude revizor arhitektonske, građevinske, elektro ili mašinske struke, koji se određuje prema vrsti objekta i odgovoran je za provjeru međusobne usklađenosti svih djelova tehničke dokumentacije, odnosno za provjeru međusobne usklađenosti svih radova na građenju objekta.“ U stavu 6 riječ „tri“ zamjenjuje se riječju „pet“. Član 18 U članu 85 stav 1 mijenja se i glasi: „Rukovodilac građenja može da bude licencirani arhitekta, odnosno licencirani inženjer građevinske, elektro ili mašinske struke“ Stav 3 briše se. Dosadašnji st. 4, 5 i 6 postaju st. 3, 4 i 5. Član 19 U članu 86 stav 1 alineja 9 briše se. Član 20 U članu 87 stav 2 mijenja se i glasi: „Odluku o potrebi upravljanja projektom donosi investitor.“ Član 21 U članu 88 stav 1 riječi: „licencirnog arhitektu odnosno licenciranog inženjera odgovarajuće struke“ zamjenjuju se riječima: „vođu projekta“. Član 22 Član 89 mijenja se i glasi:			
--	--	--	--	--

	„Vođa projekta može biti licencirani arhitekta odnosno licencirani inženjer odgovarajuće struke, koji je crnogorski državljanin i ima najmanje sedam godina radnog iskustva na stručnim poslovima izrade tehničke dokumentacije i/ili građenja objekta. Izuzetno od stava 1 ovog člana vođa projekta može biti licencirani inženjer građevinske struke smjera menadžment, koji je crnogorski državljanin i ima najmanje pet godina radnog iskustva na stručnim poslovima građenja objekta i upravljanja projektima. Vođa projekta može da bude i fizičko lice koje nije crnogorski državljanin, ako je državljanin države ugovornice i ako ima priznatu kvalifikaciju u skladu sa zakonom kojim se uređuje priznavanje profesionalnih kvalifikacija za obavljanje regulisanih profesija i ovim zakonom.“ Član 23 U članu 90 stav 1 riječi: „i prethodnih istraživanja“ brišu se. Član 24 Član 91 mijenja se i glasi: „Djelatnost ispitivanja građevinskih proizvoda i ispitivanje objekta odnosno određenih djelova objekta, u toku građenja objekta ili održavanja, u svrhu provjere, odnosno dokazivanja ispunjenosti osnovnih zahtjeva za objekat i/ili drugih zahtjeva, odnosno uslova predviđenih revidovanim glavnim projektom, kao i kontrolna ispitivanja koja se sprovode na osnovu posebnih propisa, revidovanog glavnog projekta i/ili sumnje na kvalitet, može da obavlja privredno društvo, pravno lice odnosno preduzetnik koje ima sertifikat o akreditaciji prema standardu MEST EN ISO/IEC 17025 izdat od Akreditacionog tijela			
--	--	--	--	--

	Crne Gore za ta ispitivanja, u skladu sa zakonom. Ako u Crnoj Gori ne postoji privredno društvo, pravno lice odnosno preduzetnik koji je akreditovan za dio ispitivanja iz stava 1 ovog člana, djelatnost ispitivanja može da obavlja strano privredno društvo akreditovano za ta ispitivanja od strane nacionalnog akreditacionog tijela sa kojim privredno društvo iz Crne Gore ima zaključen sporazum o saradnji. Prethodna istraživanja može da obavlja privredno društvo, pravno lice odnosno preduzetnik koji ima najmanje jedno zaposleno stručno lice za obavljanje prethodnih istraživanja. Obavljanje pojedinih poslova prethodnih istraživanja i ispitivanja privredno društvo, pravno lice odnosno preduzetnik može da obezbijedi i na osnovu zaključenog ugovora sa drugim privrednim društvom koje je akreditovano za ispitivanja i koje ima zaposleno stručno lice za obavljanje poslova prethodnih istraživanja.“ Član 25 U članu 92 stav 2 mijenja se i glasi: „Stručno lice iz stava 1 ovog člana može da bude fizičko lice koje ima sedam godina radnog iskustva na stručnim poslovima ispitivanja i prethodnih istraživanja, položen stručni ispit i koji je upisan u registar Inženjerske komore Crne Gore.“ Član 26 U poglavlju III Obavljanje djelatnosti u oblasti izgradnje objekata potpoglavlje 6 Djelatnost stranih lica mijenja se i glasi: „6. Djelatnosti stranih lica			
--	--	--	--	--

	Djelatnost stranog lica koje ne posjeduje odobrenje za obavljanje djelatnosti Član 93 Strano pravno ili fizičko lice koje ne posjeduje odobrenje za obavljanje djelatnosti izdato od nadležnog organa države sjedišta odnosno prebivališta stranog lica (u daljem tekstu: odobrenje) može da obavlja djelatnost ako ispunjava uslove utvrđene ovim zakonom za domaća lica, a strano fizičko lice mora da ispunjava i uslove utvrđene zakonom kojim se uređuje zapošljavanje i rad stranaca. Djelatnost pravnog lica iz države ugovornice Član 94 Pravno lice sa sjedištem u državi ugovornici ili sa sjedištem u državi sa kojom je sklopljen međunarodni sporazum (u daljem tekstu: država potpisnica) ima pravo da u Crnoj Gori obavlja djelatnost u oblasti izgradnje objekata, ako ispunjavaju uslove za obavljanje te djelatnosti u državi sjedišta. Pravno lice iz stava 1 ovog člana, dužno je da, prije početka prvog posla, podnese prijavu obavljanja djelatnosti i dokaz iz člana 101 ovog zakona Inženjerskoj komori Crne Gore odnosno Komori arhitekata i planera Crne Gore. Djelatnost pravnog lica iz države koja nije država ugovornica Član 95 Pravno lice iz države koja nije država ugovornica (u daljem tekstu: treća država) koje posjeduje odobrenje, licencu ili drugo ovlašćenje za obavljanje djelatnosti izgradnje objekata izdato od strane nadležnog organa države sjedišta stranog pravnog lica, odnosno koje je upisano u odgovarajući registar nadležnog organa države sjedišta stranog			
--	--	--	--	--

	pravnog lica, ima pravo da u Crnoj Gori, pod uslovima reciprociteta, obavlja djelatnost ako ispunjava uslove utvrđene ovim zakonom i ako je upisan u registar iz člana 100 ovog zakona. Pravno lice iz stava 1 ovog člana, dužno je da, prije početka prvog posla, podnese zahtjev za odobrenje, dokaze iz stava 1 ovog člana i dokaz iz člana 101 ovog zakona, Inženjerskoj komori Crne Gore odnosno Komori arhitekata i planera Crne Gore. Inženjerska komora Crne Gore odnosno Komora arhitekata i planera Crne Gore izdaje rješenje kojim se odobrava obavljanje djelatnosti. Protiv rješenja Inženjerske Komore Crne Gore odnosno Komore arhitekata i planera Crne Gore iz stava 3 ovog člana može se izjaviti žalba Ministarstvu, u roku od osam dana od dana dostavljanja rješenja. Privremeno i povremeno obavljanje djelatnosti pravnog lica iz države ugovornice Član 96 Pravno lice sa sjedištem u državi ugovornici i državi potpisnici, koje obavlja djelatnost utvrđenu ovim zakonom može da u Crnoj Gori privremeno ili povremeno obavlja tu djelatnost, pod uslovom da prije početka obavljanja prvog posla izjavom u pisanom ili elektronskom obliku o tome obavijesti Inženjersku komoru Crne Gore odnosno Komoru arhitekata i planera Crne Gore i da: 3) ima ovlašćenje za obavljanje djelatnosti u državi u kojoj ima sjedište, a koja odgovara poslovima utvrđenim ovim zakonom; 4) je osigurano od profesionalne odgovornosti za štetu koju bi, obavljanjem stručnih poslova u djelatnosti u oblasti izgradnje			
--	--	--	--	--

	objekata, moglo nanijeti investitoru ili drugim licima u Crnoj Gori. Izjava iz stava 1 ovog člana podnosi se za svaku godinu u kojoj pravno lice sa sjedištem u državi ugovornici namjerava da privremeno ili povremeno obavlja djelatnost u Crnoj Gori. Provjeru ispunjenosti uslova iz stava 1 ovog člana vrši Inženjerska komora Crne Gore odnosno Komora arhitekata i planera Crne Gore. Evidenciju izjava iz stava 1 ovog člana vodi Inženjerska komora Crne Gore odnosno Komora arhitekata i planera Crne Gore. Trajno obavljanje djelatnosti fizičkih lica iz države ugovornice Član 97 Fizičko lice iz države ugovornice, koje ima stručnu kvalifikaciju odnosno odobrenje u državi ugovornici i državi potpisnici može u Crnoj Gori da trajno obavlja regulisanu profesiju u skladu sa ovim zakonom, pod uslovom da od Inženjerske komore Crne Gore odnosno Komore arhitekata i planera Crne Gore dobije rješenje o priznavanju profesionalne kvalifikacije. Rješenje iz stava 1 ovog člana izdaće se fizičkom lice iz države ugovornice koje: - ispunjava uslove iz zakona kojim se uređuje priznavanje porofesionalnih kvalifikacija za obavljanje regulisanih profesija; - ima obezbijeđeno osiguranje iz člana 101 ovog zakona; i - dostavi dokaz o nekažnjavanju, odnosno da nije izrečena mjera privremenog ili trajnog oduzimanja prava na obavljanje poslova izrade tehničke dokumentacije i građenja objekata za koju posjeduje ovlašćenje države ugovornice.			
--	---	--	--	--

	Ako u postupku priznavanja profesionalnih kvalifikacija za obavljanje regulisanih profesija Inženjerska komora Crne Gore odnosno Komora arhitekata i planera Crne Gore ocijeni da je potrebno sprovesti dopunsku mjeru u skladu sa zakonom kojim se uređuje priznavanje profesionalnih kvalifikacija za obavljanje regulisanih profesija fizičko lice iz države ugovornice izabere mjeru provjere profesionalne osposobljenosti Inženjerska komora Crne Gore odnosno Komora arhitekata i planera Crne Gore će utvrditi sadržaj i postupak provjere kandidata. Ako fizičko lice iz države ugovornice izabere mjeru perioda prilagođavanja, dužno je da dostavi Inženjerskoj komori Crne Gore odnosno Komori arhitekata i planera Crne Gore ime mentora i potpisanu izjavu mentora da će biti pod njihovim mentorstvom tokom perioda prilagođavanja. Mentor mora da ispunjava uslove za obavljanje regulisane profesije za koju se kandidat osposobljava u skladu sa ovim zakonom. Inženjerska komora Crne Gore odnosno Komora arhitekata i planera Crne Gore će upisati -strano fizičko lice u Registar stranih lica u roku od tri dana od dana izdavanja rješenja o priznavanju profesionalne kvalifikacije u skladu sa ovim zakonom. Fizičko lice iz države ugovornice dužno je da u roku od tri dana od dana upisa u Registar stranih lica podnese zahtjev za članstvo u Inženjerskoj komori Crne Gore odnosno Komori arhitekata i planera Crne Gore u skladu sa ovim zakonom. Nakon upisa u Inženjersku komoru Crne Gore odnosno Komoru arhitekata i planera Crne Gore fizičko lice iz države ugovornice može da obavlja regulisanu profesiju u skladu sa ovim zakonom.			
--	--	--	--	--

Obavljanje djelatnosti fizičkih lica iz trećih

država

Član 98

Fizičko lice iz treće države koje je steklo stručnu kvalifikaciju u toj državi može da obavlja regulisanu profesiju u skladu sa ovim zakonom, pod uslovom reciprociteta, da ima stečenu kvalifikaciju uporedive sa onima koje se traže za državljane Crne Gore, da ima položen stručni ispit iz člana 103 ovog zakona, da je upisano u registar iz člana 100 ovog zakona i da dostavi dokaz da ispunjava uslove propisane zakonom kojim se uređuje zapošljavanje i rad stranaca.

Reciprocitet podrazumijeva pravo državljanina Crne Gore da u trećoj državi može da obavlja regulisanu profesiju pod istim ili sličnim uslovima pod kojima državljani tih država mogu da obavljaju u Crnoj Gori.

Reciprocitet i uporedivost kvalifikacija iz stava 1 za regulisane profesije, čije je obavljanje uslov za upis u Registar fizičkih lica iz trećih država, utvrđuje Inženjerska komora Crne Gore odnosno Komora arhitekata i planera Crne Gore.

Inženjerska komora Crne Gore odnosno Komora arhitekata i planera Crne Gore će upisati –fizičko lice iz treće države u Registar stranih lica u roku od tri dana od dana izdavanja rješenja o priznavanju profesionalne kvalifikacije za obavljanje djelatnosti u skladu sa ovim zakonom.

Fizičko lice iz treće države dužno je da u roku od tri dana od dana upisa u Registar stranih lica podnese zahtjev za članstvo u Inženjerskoj komori Crne Gore odnosno Komori arhitekata i planera Crne Gore u skladu sa ovim zakonom.

Nakon upisa u Inženjersku komoru Crne Gore odnosno Komoru arhitekata i planera Crne Gore fizičko lice iz treće države može da obavlja regulisanu profesiju u skladu sa ovim zakonom.

**Privremeno i povremeno obavljanje
djelatnosti fizičkih lica iz države ugovornice
Član 99**

Fizičko lice iz države ugovornice koje je steklo profesionalnu kvalifikaciju u toj državi i državi potpisnici, može da u Crnoj Gori privremeno ili povremeno obavlja regulisanu profesiju u oblasti izgradnje objekata u skladu sa ovim zakonom, pod uslovom da podnese prijavu Inženjerskoj komori Crne Gore odnosno Komori arhitekata i planera Crne Gore o vršenju privremenih odnosno povremenih poslova i dokaz da ima stečene kvalifikacije u skladu sa zakonom kojim se uređuje postupak priznavanja profesionalnih kvalifikacija za obavljanje regulisanih profesija.

Prijava se takođe mora podnijeti kad god se okolnosti za obavljanje profesionalnih kvalifikacija značajno promijene.

Fizičko lice iz države ugovornice upisuje se u Registar stranih lica, za privremeno i povremeno obavljanje djelatnosti, u roku od tri dana od dana podnošenja prijave.

Fizičko lice iz države ugovornice koje obavlja regulisanu profesiju u Crnoj Gori duže od jedne godine dužno je da jednom u kalendarskoj godini podnijese prijavu Inženjerskoj komori Crne Gore odnosno Komori arhitekata i planera Crne Gore, navodeći u njoj svaku promjenu podataka.

Ako u vrijeme obnavljanja zahtjeva Inženjerska komora Crne Gore odnosno Komora arhitekata i planera Crne Gore utvrdi, na osnovu kriterijuma utvrđenih u zakonu kojim se uređuje postupak priznavanja profesionalnih kvalifikacija za obavljanje regulisanih profesija, da strano fizičko lice koje je upisano u Registar stranih lica postupa po propisima koji važe u Crnoj Gori i etičkom kodeksu, produžava

	potvrdu na određeni vremenski period, najduže do godinu dana. Evidenciju prijava iz stava 1 ovog člana vodi Inženjerska komora Crne Gore odnosno Komora arhitekata i planera Crne Gore. Registar stranih lica Član 100 Registar stranih pravnih i fizičkih lica vodi Inženjerska komora Crne Gore odnosno Komora arhitekata i planera Crne Gore elektronski. Bliži sadržaj i način vođenja registar stranih lica propisuje Ministarstvo. Član 36 U članu 156 stav 1 poslije riječi „pribavi“ dodaju se riječi „odnosno uskladi“. U stavu 2 poslije riječi „preduzetnik“ riječi: „kao i fizička lica“ brišu se.			
Član 11 Trajanje odobrenja 1. Odobrenje izdato pružaocu ne smije biti vremenski ograničeno, osim ako: (a) se odobrenje automatski produžava ili ako podliježe isključivo trajnom ispunjavanju zahtjeva; (b) je broj raspoloživih odobrenja ograničen zbog preovlađujućeg razloga od javnog interesa; ili (c) ako se vremensko ograničenje odobrenja može opravdati preovlađujućim razlogom od javnog interesa. 2. Stav 1 ne odnosi se na najduži period prije čijeg isteka pružalac mora stvarno započeti svoju djelatnost nakon što dobije odobrenje. 3. Države članice zahtijevaju od pružaoca da odgovarajuću jedinstvenu kontakt tačku iz člana 6 obavijesti o sljedećim promjenama:	„6. Djelatnosti stranih lica Djelatnost stranog lica koje ne posjeduje odobrenje za obavljanje djelatnosti Član 93 Strano pravno ili fizičko lice koje ne posjeduje odobrenje za obavljanje djelatnosti izdato od nadležnog organa države sjedišta odnosno prebivališta stranog lica (u daljem tekstu: odobrenje) može da obavlja djelatnost ako ispunjava uslove utvrđene ovim zakonom za domaća lica, a strano fizičko lice mora da ispunjava i uslove utvrđene zakonom kojim se uređuje zapošljavanje i rad stranaca. Djelatnost pravnog lica iz države ugovornice	Potpuno usklađeno	Materija je predmet regulisanja i Zakona o uslugama („Sl. list CG”, br. 57/11, 55/16, 55/18 i 84/24) i čl. 107, 108 i 109 Zakona o izgradnji objekata /”SL. list CG”, br. 19/25).	

(a) osnivanju društva kćeri čije djelatnosti potpadaju pod područje primjene sistema odobrenja; (b) promjeni njegovog položaja, zbog čega uslovi za dobijanje odobrenja više nisu ispunjeni. 4. Ovaj član ne dovodi u pitanje mogućnost država članica da odobrenja ukinu, ukoliko više nisu ispunjeni uslovi za davanje odobrenja.	Član 94 Pravno lice sa sjedištem u državi ugovornici ili sa sjedištem u državi sa kojom je sklopljen međunarodni sporazum (u daljem tekstu: država potpisnica) ima pravo da u Crnoj Gori obavlja djelatnost u oblasti izgradnje objekata, ako ispunjavaju uslove za obavljanje te djelatnosti u državi sjedišta. Pravno lice iz stava 1 ovog člana, dužno je da, prije početka prvog posla, podnese prijavu obavljanja djelatnosti i dokaz iz člana 101 ovog zakona Inženjerskoj komori Crne Gore odnosno Komori arhitekata i planera Crne Gore. Djelatnost pravnog lica iz države koja nije država ugovornica Član 95 Pravno lice iz države koja nije država ugovornica (u daljem tekstu: treća država) koje posjeduje odobrenje, licencu ili drugo ovlašćenje za obavljanje djelatnosti izgradnje objekata izdato od strane nadležnog organa države sjedišta stranog pravnog lica, odnosno koje je upisano u odgovarajući registar nadležnog organa države sjedišta stranog pravnog lica, ima pravo da u Crnoj Gori, pod uslovima reciprociteta, obavlja djelatnost ako ispunjava uslove utvrđene ovim zakonom i ako je upisan u registar iz člana 100 ovog zakona. Pravno lice iz stava 1 ovog člana, dužno je da, prije početka prvog posla, podnese zahtjev za odobrenje, dokaze iz stava 1 ovog člana i dokaz iz člana 101 ovog zakona, Inženjerskoj komori Crne Gore odnosno Komori arhitekata i planera Crne Gore. Inženjerska komora Crne Gore odnosno Komora arhitekata i planera Crne Gore izdaje rješenje kojim se odobrava obavljanje djelatnosti.			
--	--	--	--	--

Protiv rješenja Inženjerske Komore Crne Gore odnosno Komore arhitekata i planera Crne Gore iz stava 3 ovog člana može se izjaviti žalba Ministarstvu, u roku od osam dana od dana dostavljanja rješenja.

**Privremeno i povremeno obavljanje
djelatnosti pravnog lica iz države
ugovornice
Član 96**

Pravno lice sa sjedištem u državi ugovornici i državi potpisnici, koje obavlja djelatnost utvrđenu ovim zakonom može da u Crnoj Gori privremeno ili povremeno obavlja tu djelatnost, pod uslovom da prije početka obavljanja prvog posla izjavom u pisanom ili elektronskom obliku o tome obavijesti Inženjersku komoru Crne Gore odnosno Komoru arhitekata i planera Crne Gore i da:

- 1) ima ovlašćenje za obavljanje djelatnosti u državi u kojoj ima sjedište, a koja odgovara poslovima utvrđenim ovim zakonom;
- 2) je osigurano od profesionalne odgovornosti za štetu koju bi, obavljanjem stručnih poslova u djelatnosti u oblasti izgradnje objekata, moglo nanijeti investitoru ili drugim licima u Crnoj Gori.

Izjava iz stava 1 ovog člana podnosi se za svaku godinu u kojoj pravno lice sa sjedištem u državi ugovornici namjerava da privremeno ili povremeno obavlja djelatnost u Crnoj Gori.

Provjeru ispunjenosti uslova iz stava 1 ovog člana vrši Inženjerska komora Crne Gore odnosno Komora arhitekata i planera Crne Gore.

Evidenciju izjava iz stava 1 ovog člana vodi Inženjerska komora Crne Gore odnosno Komora arhitekata i planera Crne Gore.

	Trajno obavljanje djelatnosti fizičkih lica iz države ugovornice Član 97 Fizičko lice iz države ugovornice, koje ima stručnu kvalifikaciju odnosno odobrenje u državi ugovornici i državi potpisnici može u Crnoj Gori da trajno obavlja regulisanu profesiju u skladu sa ovim zakonom, pod uslovom da od Inženjerske komore Crne Gore odnosno Komore arhitekata i planera Crne Gore dobije rješenje o priznavanju profesionalne kvalifikacije. Rješenje iz stava 1 ovog člana izdaće se fizičkom lice iz države ugovornice koje: - ispunjava uslove iz zakona kojim se uređuje priznavanje porofesionalnih kvalifikacija za obavljanje regulisanih profesija; - ima obezbijeđeno osiguranje iz člana 101 ovog zakona; i - dostavi dokaz o nekažnjavanju, odnosno da nije izrečena mjera privremenog ili trajnog oduzimanja prava na obavljanje poslova izrade tehničke dokumentacije i građenja objekata za koju posjeduje ovlašćenje države ugovornice. Ako u postupku priznavanja profesionalnih kvalifikacija za obavljanje regulisanih profesija Inženjerska komora Crne Gore odnosno Komora arhitekata i planera Crne Gore ocijeni da je potrebno sprovesti dopunsku mjeru u skladu sa zakonom kojim se uređuje priznavanje porofesionalnih kvalifikacija za obavljanje regulisanih profesija fizičko lice iz države ugovornice izabere mjeru provjere profesionalne osposobljenosti Inženjerska komora Crne Gore odnosno Komora arhitekata i planera Crne Gore će utvrditi sadržaj i postupak provjere kandidata. Ako fizičko lice iz države ugovornice izabere mjeru perioda prilagođavanja, dužno je da dostavi Inženjerskoj komori Crne Gore			
--	--	--	--	--

	odnosno Komori arhitekata i planera Crne Gore ime mentora i potpisanu izjavu mentora da će biti pod njihovim mentorstvom tokom perioda prilagođavanja. Mentor mora da ispunjava uslove za obavljanje regulisane profesije za koju se kandidat osposobljava u skladu sa ovim zakonom. Inženjerska komora Crne Gore odnosno Komora arhitekata i planera Crne Gore će upisati -strano fizičko lice u Registar stranih lica u roku od tri dana od dana izdavanja rješenja o priznavanju profesionalne kvalifikacije u skladu sa ovim zakonom. Fizičko lice iz države ugovornice dužno je da u roku od tri dana od dana upisa u Registar stranih lica podnese zahtjev za članstvo u Inženjerskoj komori Crne Gore odnosno Komori arhitekata i planera Crne Gore u skladu sa ovim zakonom. Nakon upisa u Inženjersku komoru Crne Gore odnosno Komoru arhitekata i planera Crne Gore fizičko lice iz države ugovornice može da obavlja regulisanu profesiju u skladu sa ovim zakonom. Obavljanje djelatnosti fizičkih lica iz trećih država Član 98 Fizičko lice iz treće države koje je steklo stručnu kvalifikaciju u toj državi može da obavlja regulisanu profesiju u skladu sa ovim zakonom, pod uslovom reciprociteta, da ima stečenu kvalifikaciju uporedive sa onima koje se traže za državljane Crne Gore, da ima položen stručni ispit iz člana 103 ovog zakona, da je upisano u registar iz člana 100 ovog zakona i da dostavi dokaz da ispunjava uslove propisane zakonom kojim se uređuje zapošljavanje i rad stranaca.			
--	--	--	--	--

	Reciprocitet podrazumijeva pravo državljanina Crne Gore da u trećoj državi može da obavlja regulisanu profesiju pod istim ili sličnim uslovima pod kojima državljani tih država mogu da obavljaju u Crnoj Gori. Reciprocitet i uporedivost kvalifikacija iz stava 1 za regulisane profesije, čije je obavljanje uslov za upis u Registar fizičkih lica iz trećih država, utvrđuje Inženjerska komora Crne Gore odnosno Komora arhitekata i planera Crne Gore. Inženjerska komora Crne Gore odnosno Komora arhitekata i planera Crne Gore će upisati –fizičko lice iz treće države u Registar stranih lica u roku od tri dana od dana izdavanja rješenja o priznavanju profesionalne kvalifikacije za obavljanje djelatnosti u skladu sa ovim zakonom. Fizičko lice iz treće države dužno je da u roku od tri dana od dana upisa u Registar stranih lica podnese zahtjev za članstvo u Inženjerskoj komori Crne Gore odnosno Komori arhitekata i planera Crne Gore u skladu sa ovim zakonom. Nakon upisa u Inženjersku komoru Crne Gore odnosno Komoru arhitekata i planera Crne Gore fizičko lice iz treće države može da obavlja regulisanu profesiju u skladu sa ovim zakonom. Privremeno i povremeno obavljanje djelatnosti fizičkih lica iz države ugovornice Član 99 Fizičko lice iz države ugovornice koje je steklo profesionalnu kvalifikaciju u toj državi i državi potpisnici, može da u Crnoj Gori privremeno ili povremeno obavlja regulisanu profesiju u oblasti izgradnje objekata u skladu sa ovim zakonom, pod uslovom da podnese prijavu Inženjerskoj komori Crne Gore odnosno Komori arhitekata i planera Crne Gore o vršenju privremenih odnosno povremenih poslova i dokaz da ima stečene kvalifikacije u skladu sa			
--	---	--	--	--

	zakonom kojim se uređuje postupak priznavanja profesionalnih kvalifikacija za obavljanje regulisanih profesija. Prijava se takođe mora podnijeti kad god se okolnosti za obavljanje profesionalnih kvalifikacija značajno promijene. Fizičko lice iz države ugovornice upisuje se u Registar stranih lica, za privremeno i povremeno obavljanje djelatnosti, u roku od tri dana od dana podnošenja prijave. Fizičko lice iz države ugovornice koje obavlja regulisanu profesiju u Crnoj Gori duže od jedne godine dužno je da jednom u kalendarskoj godini podnijese prijavu Inženjerskoj komori Crne Gore odnosno Komori arhitekata i planera Crne Gore, navodeći u njoj svaku promjenu podataka. Ako u vrijeme obnavljanja zahtjeva Inženjerska komora Crne Gore odnosno Komora arhitekata i planera Crne Gore utvrdi, na osnovu kriterijuma utvrđenih u zakonu kojim se uređuje postupak priznavanja profesionalnih kvalifikacija za obavljanje regulisanih profesija, da strano fizičko lice koje je upisano u Registar stranih lica postupa po propisima koji važe u Crnoj Gori i etičkom kodeksu, produžava potvrdu na određeni vremenski period, najduže do godinu dana. Evidenciju prijava iz stava 1 ovog člana vodi Inženjerska komora Crne Gore odnosno Komora arhitekata i planera Crne Gore. Registar stranih lica Član 100 Registar stranih pravnih i fizičkih lica vodi Inženjerska komora Crne Gore odnosno Komora arhitekata i planera Crne Gore elektronski. Bliži sadržaj i način vođenja registar stranih lica propisuje Ministarstvo.			
--	---	--	--	--

	Priznavanje ugovora o osiguranju Član 101 Pravnom licu sa sjedištem u državi ugovornici i državi potpisnici priznaje se ugovor o osiguranju od profesionalne odgovornosti zaključen u državi u kojoj je njegovo sjedište, ako je osiguranik pokriven garancijom za teritoriju Crne Gore koja je istovjetna ili uporediva u odnosu na namjenu ili predmet osiguranja, pri čemu iznos osiguranja ne može da bude manji od iznosa koji je utvrđen propisom iz člana 105 ovog zakona. U slučaju da garancije iz stava 1 ovog člana nijesu istovjetne, pravno lice dužno je da se dodatno osigura za pokriće: osiguranog rizika, osigurane gornje granice jemstva ili mogućeg isključenja iz pokrića. Provjeru garancije iz stava 1 ovog člana vrši Inženjerska komora Crne Gore odnosno Komora arhitekata i planera Crne Gore.			
Član 12 Izbor između više kandidata 1. Ukoliko je broj raspoloživih odobrenja za datu djelatnost ograničen zbog oskudice dostupnih prirodnih izvora ili tehničkih mogućnosti, države članice primjenjuju postupak izbora potencijalnih kandidata kojim se u potpunosti jemči nepristrasnost i transparentnost, što naročito uključuje odgovarajuću objavu o pokretanju, sprovođenju i završetku postupka. 2. U slučajevima iz stava 1 odobrenje se izdaje na odgovarajući vremenski ograničen period i ne smije biti predmet automatskog produženja, a pružaocu kojem je upravo isteklo odobrenje ili bilo kojem drugom licu koje je naročito povezano sa tim pružaocem, ne smije davati nikakvu drugu prednost.	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija je predmet regulisanja Zakona o uslugama(„Sl. list CG”, br. 57/11, 55/16, 55/18 i 84/24)	

3. U skladu sa stavom 1 ovog člana i čl. 9 i 10, prilikom utvrđivanja pravila za postupak izbora kandidata, države članice mogu uzeti u obzir javno zdravlje, ciljeve socijalne politike, zdravlje i bezbjednost zaposlenih i samozaposlenih lica, zaštitu životne sredine, očuvanje kulturne baštine i druge preovlađujuće razloge od javnog interesa, u skladu sa pravom Zajednice.				
Član 13 Postupci izdavanja odobrenja 1. Postupci i formalnosti za izdavanje odobrenja moraju biti jasni, prethodno objavljeni i takvi da podnosiocima zahtjeva jamče objektivno i nepristrasno rješavanje njihovih zahtjeva. 2. Postupci i formalnosti za izdavanje odobrenja ne smiju imati dejstvo odvrćanja i ne smiju neopravdano komplikovati ili odlagati pružanje usluge. Lako su dostupni, a svi troškovi koje podnosioci zahtjeva imaju zbog svog zahtjeva, razumni su i srazmjerni troškovima predmetnih postupaka izdavanja odobrenja i ne prelaze troškove postupka. 3. Postupci i formalnosti za izdavanje odobrenja podnosiocima zahtjeva jamče da će njihov zahtjev biti obrađen što je moguće prije a, u svakom slučaju, u utvrđenom i prethodno objavljenom razumnom roku. Taj rok počinje da teče kada se dostavi sva dokumentacija. Nadležni organ može jednom produžiti navedeni rok za određeni vremenski period, ako to opravdava složenost predmeta. Produženje i trajanje tog roka treba propisno obrazložiti i saopštiti podnosiocu zahtjeva prije isteka prvobitnog roka. 4. Ako se u roku utvrđenom ili produženom u skladu sa stavom 3, ne dobije odgovor, odobrenje se smatra izdatim. Međutim, mogu se predvidjeti drugačija rješenja, ako je to opravdano preovlađujućim razlozima od javnog interesa, uključujući zakoniti interes trećih strana. 5. Za sve se zahtjeve za izdavanje odobrenja u najkraćem roku potvrđuje prijem. U potvrdi o prijemu navodi se sljedeće: (a) rok iz stava 3;	Izdavanje licence Član 107 Licenca je akt kojim se utvrđuje ispunjenost uslova za obavljanje djelatnosti iz čl. 76, 78, 81, 82, 84, 85, 88, 89, 91 i 92 ovog zakona. Licencu izdaje Ministarstvo rješenjem, u roku od osam dana od dana podnošenja zahtjeva. Na osnovu licence fizičkog lica može se izdati licenca za obavljanje djelatnosti samo jednom privrednom društvu, pravnom licu odnosno preduzetniku. Licenca se ne može izdati privrednom društvu, pravnom licu odnosno preduzetniku po osnovu dopunskog rada fizičkog lica. Licenca se može izdati privrednom društvu, pravnom licu odnosno preduzetniku samo na osnovu licence fizičkog lica, zaposlenog na neodređeno vrijeme sa punim radnim vremenom. Licenca za privredno društvo, pravno lice odnosno preduzetnik izdaje se na period od pet godina. Licenca za fizičko lice izdaje se na neodređeno vrijeme. Privredno društvo, pravno lice odnosno preduzetnik, kao i fizičko lice, koji je imalac licence, dužan je da obavijesti Ministarstvo o svim promjenama koje utiču na ispunjenost uslova za sticanje licence, u roku od osam dana od dana nastale promjene.	Potpuno usklađeno	Materija je predmet regulisanja i Zakona o uslugama („Sl. list CG”, br. 57/11, 55/16, 55/18 i 84/24)	

(b) dostupna pravna sredstva; (c) ako je potrebno, izjava da se u slučaju izostanka odgovora u navedenom roku odobrenje smatra izdatim. 6. U slučaju nepotpunog zahtjeva, podnosilac se što prije obavještava da treba da dostavi dodatnu dokumentaciju kao i o mogućim posljedicama na trajanje roka iz stava 3. 7. Ukoliko je zahtjev odbijen jer ne ispunjava propisane postupke ili formalnosti, podnosilac se što je prije moguće obavještava o odbijanju zahtjeva.	Ministarstvo je dužno da na internet stranici objavi izdatu licencu u roku od tri dana od dana izdavanja licence. Podzakonski akt za licence Član 111 Bliži način i postupak izdavanja, mirovanja i oduzimanja licenci i način vođenja registra licenci propisuje Ministarstvo. Upis u registar Član 122 Upis u registar Komore vrši se na lični zahtjev podnosioca. Članovi Komore su dužni da o svakoj promjeni koja se odnosi na podatke upisane u registar Komore obavijeste Komoru. Lice kome je prestalo članstvo u Komori može ponovo podnijeti zahtjev za upis u registar Komore. Upisnina i članarina Član 123 Za upis u registar Komore plaća se upisnina i godišnja članarina. Naknade iz stava 1 ovog člana utvrđuje Komora, uz prethodnu saglasnost Ministarstva. Usklađivanje poslovanja Član 153 Privredna društva, pravna lica odnosno preduzetnici koji obavljaju djelatnosti uređene ovim zakonom dužna su da svoje poslovanje i djelatnost usklade sa odredbama ovog zakona, u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona. Privredno društvo, pravno lice odnosno preduzetnik koje je do stupanja na snagu ovog zakona steklo licencu može vršiti izradu i reviziju tehničke dokumentacije do isteka roka iz stava			
--	--	--	--	--

	1 ovog člana, osim revizije tehničke dokumentacije u čijoj je izradi učestvovalo. Privredno društvo, pravno lice odnosno preduzetnik koji je do stupanja na snagu ovog zakona stekao licencu za vršenje stručnog nadzora nad građenjem objekta može vršiti stručni nadzor do isteka roka iz stava 1 ovog člana. Usklađivanje licenci Član 156 Privredno društvo, pravno lice odnosno preduzetnik, kao i fizičko lice koje je, do stupanja na snagu ovog zakona steklo licencu u oblasti izgradnje objekata, dužno je da u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona pribavi licencu u skladu sa ovim zakonom. Ako privredna društva, pravna lica odnosno preduzetnik, kao i fizička lica u roku iz stava 1 ovog člana ne pribave licencu u skladu sa ovim zakonom, licence izdate u skladu sa propisima koji su važili do stupanja na snagu ovog zakona prestaju da važe. Do pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji, strana lica obavljaće djelatnost u skladu sa uslovima utvrđenim ovim zakonom za domaća lica. Stečena prava Član 157 Lica koja su položila stručni ispit, po propisima koji su bili na snazi u vrijeme njihovog polaganja odnosno stekla ovlašćenje ili licencu u oblasti izgradnje objekta, nijesu obavezni da polažu stručni ispit u skladu sa ovim zakonom.			
ODJELJAK 2 Zabranjeni zahtjevi ili zahtjevi koji su predmet ocjenjivanja Član 14	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija je predmet regulisanja Zakona o uslugama(„Sl. list CG”, br. 57/11,	

Zabranjeni zahtjevi Države članice pristup uslužnoj djelatnosti ili njeno obavljanje na svojoj teritoriji ne uslovljavaju ispunjavanjem sljedećih zahtjeva: 1) diskriminatornih zahtjeva koji se neposredno ili posredno zasnivaju na državljanstvu ili, u slučaju privrednih društva, mjestu registrovanog sjedišta, što naročito uključuje: (a) zahtjeve u pogledu državljanstva pružaoca usluge, njegovog osoblja, vlasnika kapitala ili članova uprave ili nadzornih organa pružaoca; (b) zahtjev da pružalac usluge, njegovo osoblje, vlasnici kapitala ili članovi uprave ili nadzornih organa pružaoca imaju prebivalište na njihovoj teritoriji; 2) zabrane osnivanja u više država članica ili upisa u registre ili članstva u profesionalnim tijelima ili udruženjima u više država članica; 3) ograničenja slobode pružaoca da izabere između glavnog ili sekundarnog sjedišta, a naročito obaveze da pružalac ima svoje glavno sjedište na njihovoj teritoriji, ili ograničenja slobode izbora sjedišta u obliku agencije, podružnice ili društva kćeri; 4) uslova uzajamnosti sa državom članicom u kojoj pružalac već ima sjedište, osim u slučaju uslova uzajamnosti predviđenih instrumentima Zajednice o energetici; 5) primjene ekonomskog testa na svaki pojedinačni slučaj, čime se izdavanje odobrenja uslovljava dokazivanjem postojanja ekonomske potrebe ili tražnje na tržištu, ocjenom potencijalnih ili trenutnih ekonomskih efekata djelatnosti ili ocjenom primjerenosti djelatnosti u odnosu na ciljeve ekonomskog planiranja koje je utvrdio nadležni organ; ova se zabrana ne odnosi na zahtjeve planiranja koji nisu usmjereni na ekonomske ciljeve već su u funkciji preovlađujućih razloga od javnog interesa; 6) neposrednog ili posrednog uključivanja konkurentnih operatora, takođe i u okviru savjetodavnih tijela, prilikom izdavanja odobrenja ili donošenja drugih odluka nadležnih organa, izuzev profesionalnih tijela i udruženja ili drugih organizacija			55/16, 55/18 i 84/24)	
---	--	--	------------------------	--

koje djeluju u svojstvu nadležnog organa; ova se zabrana ne odnosi na savjetovanja sa organizacijama, kao što su privredne komore ili socijalni partneri, o pitanjima koja se ne odnose na pojedinačne zahtjeve za izdavanje odobrenja, ili na savjetovanje sa širom javnosti; 7) obaveze pružanja finansijske garancije ili učešća u finansijskoj garanciji ili zaključivanja osiguranja kod pružaoca ili tijela sa sjedištem na njihovoj teritoriji. To ne utiče na mogućnost država članica da zahtijevaju osiguranje ili finansijsku garanciju kao takvu, niti utiče na zahtjeve u vezi sa učešćem u zajedničkom kompenzacionom fondu, na primjer za članove profesionalnih tijela ili organizacija; 8) obaveze prethodne registracije, za dati period, u registrima koji se vode na njihovoj teritoriji ili obaveze da je djelatnost prethodno obavljana u datom periodu na njihovoj teritoriji.				
Član 15 Zahtjevi koje treba ocijeniti 1. Države članice ispituju da li njihov pravni sistem predviđa neki od zahtjeva iz stava 2 i obezbjeđuju da su svi takvi zahtjevi usklađeni sa uslovima iz stava 3. Države članice prilagođavaju svoje zakone i druge propise kako bi se uskladili sa tim uslovima. 2. Države članice ispituju da li je u njihovom pravnom sistemu pristup uslužnoj djelatnosti ili njeno obavljanje uslovljeno ispunjavanjem nekih od sljedećih nediskriminatorih zahtjeva: (a) kvantitativnih ili teritorijalnih ograničenja, a naročito u obliku granica koje se utvrđuju u odnosu na stanovništvo ili najmanje geografske udaljenosti između pružalaca usluga; (b) obaveze da pružalac usluge ima posebni pravni oblik; (c) zahtjeva koji se odnose na vlasništvo udjela u privrednom društvu; (d) zahtjeva, osim onih koji se odnose na pitanja obuhvaćena Direktivom 2005/36/EZ ili predviđenih drugim instrumentima Zajednice, koji pristup dotičnoj	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija je predmet regulisanja Zakona o uslugama („Sl. list CG”, br. 57/11, 55/16, 55/18 i 84/24)	

uslužnoj djelatnosti rezervišu za određene pružaoce zbog njene specifične prirode; (e) zabrane više od jednog sjedišta na teritoriji iste države; (f) zahtjeva kojima se određuje najmanji broj zaposlenih; (g) fiksnih najnižih i/ili najviših tarifa koje pružalac usluge mora poštovati; (h) obaveze pružalaca da zajedno sa svojom uslugom nudi i druge specifične usluge. 3. Države članice provjeravaju da li zahtjevi iz stava 2 ispunjavaju sljedeće uslove: (a) nediskriminacije: zahtjevi ne smiju biti neposredno ili posredno diskriminatorni s obzirom na državljanstvo niti, u slučaju privrednih društava, mjesto registrovanog sjedišta; (b) nužnosti: zahtjevi moraju biti opravdani preovlađujućim razlogom od javnog interesa; (c) srazmjernosti: zahtjevi moraju biti takvi da obezbjeđuju ispunjenje postavljenog cilja; ne smiju preći ono što je nužno za ostvarivanje tog cilja i nije ih moguće zamijeniti drugim, manje restriktivnim mjerama kojima se postiže isti rezultat. 4. St. 1, 2 i 3 primjenjuju se na zakonodavstvo u oblasti usluga od opšteg ekonomskog interesa u onoj mjeri u kojoj primjena tih stavova ne ometa pravno ili stvarno izvršavanje posebnog zadatka koji im je povjeren.				
POGLAVLJE IV SLOBODNO KRETANJE USLUGA ODJELJAK 1 Sloboda pružanja usluga i s tim povezana odstupanja Član 16 Sloboda pružanja usluga 1. Države članice poštuju pravo pružalaca da pružaju usluge u državi članici u kojoj nemaju sjedište. Država članica u kojoj se pruža usluga obezbjeđuje slobodni pristup i slobodno obavljanje uslužne djelatnosti na svojoj teritoriji. Države članice ne smiju uslovljavati pristup ili obavljanje uslužne djelatnosti na svojoj teritoriji	Član 26 U poglavlju III Obavljanje djelatnosti u oblasti izgradnje objekata potpoglavlje 6 Djelatnost stranih lica mijenja se i glasi: „6. Djelatnosti stranih lica Djelatnost stranog lica koje ne posjeduje odobrenje za obavljanje djelatnosti Član 93	Potpuno usklađeno	Materija je predmet regulisanja i Zakona o uslugama („Sl. list CG”, br. 57/11, 55/16, 55/18 i 84/24) i čl. 108, 120, 122, 123, 125, 153, 156 i 157 Zakona o izgradnji objekata (“Sl. list CG”, br. 19/25)	

ispunjavanjem nekog zahtjeva koji ne poštuje sljedeća načela: (a) nediskriminacije: zahtjev ne smije biti neposredno ili posredno diskriminatoran s obzirom na državljanstvo niti, u slučaju pravnih lica, državu članicu u kojoj imaju sjedište; (b) nužnosti: zahtjevi moraju biti opravdani razlozima javnog reda, javne sigurnosti, javnog zdravlja ili zaštite životne sredine; (c) srazmjernosti: zahtjev mora biti prikladan za ostvarivanje postavljenog cilja i ne smije preći ono što je nužno za ostvarivanje tog cilja. 2. Države članice ne smiju ograničiti slobodu pružanja usluga, ako pružalac ima sjedište u drugoj državi članici, namećući bilo koji od sljedećih zahtjeva: (a) obavezu da pružalac ima sjedište na njihovoj teritoriji; (b) obavezu da pružalac pribavi odobrenje od njihovih nadležnih organa, uključujući upis u registar ili registraciju kod profesionalnog tijela ili udruženja na njihovoj teritoriji, osim ukoliko je to predviđeno ovom Direktivom ili drugim instrumentima prava Zajednice; (c) zabranu da pružalac uspostavi određeni oblik ili vrstu infrastrukture na njihovoj teritoriji, uključujući službu ili kancelariju, koja je pružaocu potrebna za pružanje predmetnih usluga; (d) primjenu određenih ugovornih sporazuma između pružaoca i primaoca, kojima se samozaposlenim licima onemogućava ili ograničava pružanje usluga; (e) obavezu pružaoca da posjeduje identifikacioni dokument koji su izdali njihovi nadležni organi, koji je potreban za obavljanje uslužne djelatnosti; (f) zahtjeve koji utiču na upotrebu opreme i materijala koji čine sastavni dio usluge koja se pruža, izuzev opreme i materijala potrebnih iz razloga bezbjednosti i zdravlja na radu; (g) ograničenja slobode pružanja usluga iz člana 19. 3. Državi članici, u koju se pružalac preseli, nije onemogućeno propiše zahtjeve u pogledu obavljanja uslužne djelatnosti, ako su ti zahtjevi opravdani razlozima javnoga reda, javne sigurnosti, javnog	Strano pravno ili fizičko lice koje ne posjeduje odobrenje za obavljanje djelatnosti izdato od nadležnog organa države sjedišta odnosno prebivališta stranog lica (u daljem tekstu: odobrenje) može da obavlja djelatnost ako ispunjava uslove utvrđene ovim zakonom za domaća lica, a strano fizičko lice mora da ispunjava i uslove utvrđene zakonom kojim se uređuje zapošljavanje i rad stranaca. Djelatnost pravnog lica iz države ugovornice Član 94 Pravno lice sa sjedištem u državi ugovornici ili sa sjedištem u državi sa kojom je sklopljen međunarodni sporazum (u daljem tekstu: država potpisnica) ima pravo da u Crnoj Gori obavlja djelatnost u oblasti izgradnje objekata, ako ispunjavaju uslove za obavljanje te djelatnosti u državi sjedišta. Pravno lice iz stava 1 ovog člana, dužno je da, prije početka prvog posla, podnese prijavu obavljanja djelatnosti i dokaz iz člana 101 ovog zakona Inženjerskoj komori Crne Gore odnosno Komori arhitekata i planera Crne Gore. Djelatnost pravnog lica iz države koja nije država ugovornica Član 95 Pravno lice iz države koja nije država ugovornica (u daljem tekstu: treća država) koje posjeduje odobrenje, licencu ili drugo ovlašćenje za obavljanje djelatnosti izgradnje objekata izdato od strane nadležnog organa države sjedišta stranog pravnog lica, odnosno koje je upisano u odgovarajući registar nadležnog organa države sjedišta stranog pravnog lica, ima pravo da u Crnoj Gori, pod uslovima reciprociteta, obavlja djelatnost ako ispunjava uslove utvrđene ovim zakonom i ako je upisan u registar iz člana 100 ovog zakona.			
---	--	--	--	--

zdravlja ili zaštite životne sredine i ako su u skladu sa stavom 1. Toj državi članici, takođe, nije onemogućeno da, u skladu sa pravom Zajednice, primijeni svoje propise o uslovima zapošljavanja uključujući one predviđene kolektivnim ugovorima. 4. Do 28. decembra 2011. godine Komisija, nakon savjetovanja sa državama članicama i socijalnim partnerima na nivou Zajednice, Evropskom parlamentu i Savjetu dostavlja izvještaj o primjeni ovog člana, u kojem razmatra potrebu za predlaganjem mjera za usklađivanje u pogledu uslužnih djelatnosti iz ove Direktive.	Pravno lice iz stava 1 ovog člana, dužno je da, prije početka prvog posla, podnese zahtjev za odobrenje, dokaze iz stava 1 ovog člana i dokaz iz člana 101 ovog zakona, Inženjerskoj komori Crne Gore odnosno Komori arhitekata i planera Crne Gore. Inženjerska komora Crne Gore odnosno Komora arhitekata i planera Crne Gore izdaje rješenje kojim se odobrava obavljanje djelatnosti. Protiv rješenja Inženjerske Komore Crne Gore odnosno Komore arhitekata i planera Crne Gore iz stava 3 ovog člana može se izjaviti žalba Ministarstvu, u roku od osam dana od dana dostavljanja rješenja. Privremeno i povremeno obavljanje djelatnosti pravnog lica iz države ugovornice Član 96 Pravno lice sa sjedištem u državi ugovornici i državi potpisnici, koje obavlja djelatnost utvrđenu ovim zakonom može da u Crnoj Gori privremeno ili povremeno obavlja tu djelatnost, pod uslovom da prije početka obavljanja prvog posla izjavom u pisanom ili elektronskom obliku o tome obavijesti Inženjersku komoru Crne Gore odnosno Komoru arhitekata i planera Crne Gore i da: 1) ima ovlašćenje za obavljanje djelatnosti u državi u kojoj ima sjedište, a koja odgovara poslovima utvrđenim ovim zakonom; 2) je osigurano od profesionalne odgovornosti za štetu koju bi, obavljanjem stručnih poslova u djelatnosti u oblasti izgradnje objekata, moglo nanijeti investitoru ili drugim licima u Crnoj Gori.			
--	--	--	--	--

	Izjava iz stava 1 ovog člana podnosi se za svaku godinu u kojoj pravno lice sa sjedištem u državi ugovornici namjerava da privremeno ili povremeno obavlja djelatnost u Crnoj Gori. Provjeru ispunjenosti uslova iz stava 1 ovog člana vrši Inženjerska komora Crne Gore odnosno Komora arhitekata i planera Crne Gore. Evidenciju izjava iz stava 1 ovog člana vodi Inženjerska komora Crne Gore odnosno Komora arhitekata i planera Crne Gore. Trajno obavljanje djelatnosti fizičkih lica iz države ugovornice Član 97 Fizičko lice iz države ugovornice, koje ima stručnu kvalifikaciju odnosno odobrenje u državi ugovornici i državi potpisnici može u Crnoj Gori da trajno obavlja regulisanu profesiju u skladu sa ovim zakonom, pod uslovom da od Inženjerske komore Crne Gore odnosno Komore arhitekata i planera Crne Gore dobije rješenje o priznavanju profesionalne kvalifikacije. Rješenje iz stava 1 ovog člana izdaće se fizičkom lice iz države ugovornice koje: - ispunjava uslove iz zakona kojim se uređuje priznavanje porofesionalnih kvalifikacija za obavljanje regulisanih profesija; - ima obezbijeđeno osiguranje iz člana 101 ovog zakona; i - dostavi dokaz o nekažnjavanju, odnosno da nije izrečena mjera privremenog ili trajnog oduzimanja prava na obavljanje poslova izrade tehničke dokumentacije i građenja objekata za koju posjeduje ovlašćenje države ugovornice. Ako u postupku priznavanja profesionalnih kvalifikacija za obavljanje regulisanih profesija Inženjerska komora Crne			
--	--	--	--	--

	Gore odnosno Komora arhitekata i planera Crne Gore ocijeni da je potrebno sprovesti dopunsku mjeru u skladu sa zakonom kojim se uređuje priznavanje porofesionalnih kvalifikacija za obavljanje regulisanih profesija fizičko lice iz države ugovornice izabere mjeru provjere profesionalne osposobljenosti Inženjerska komora Crne Gore odnosno Komora arhitekata i planera Crne Gore će utvrditi sadržaj i postupak provjere kandidata. Ako fizičko lice iz države ugovornice izabere mjeru perioda prilagođavanja, dužno je da dostavi Inženjerskoj komori Crne Gore odnosno Komori arhitekata i planera Crne Gore ime mentora i potpisanu izjavu mentora da će biti pod njihovim mentorstvom tokom perioda prilagođavanja. Mentor mora da ispunjava uslove za obavljanje regulisane profesije za koju se kandidat osposobljava u skladu sa ovim zakonom. Inženjerska komora Crne Gore odnosno Komora arhitekata i planera Crne Gore će upisati -strano fizičko lice u Registar stranih lica u roku od tri dana od dana izdavanja rješenja o priznavanju profesionalne kvalifikacije u skladu sa ovim zakonom. Fizičko lice iz države ugovornice dužno je da u roku od tri dana od dana upisa u Registar stranih lica podnese zahtjev za članstvo u Inženjerskoj komori Crne Gore odnosno Komori arhitekata i planera Crne Gore u skladu sa ovim zakonom. Nakon upisa u Inženjersku komoru Crne Gore odnosno Komoru arhitekata i planera Crne Gore fizičko lice iz države ugovornice može da obavlja regulisanu profesiju u skladu sa ovim zakonom.			
--	---	--	--	--

	Obavljanje djelatnosti fizičkih lica iz trećih država Član 98 Fizičko lice iz treće države koje je steklo stručnu kvalifikaciju u toj državi može da obavlja regulisanu profesiju u skladu sa ovim zakonom, pod uslovom reciprociteta, da ima stečenu kvalifikaciju uporedive sa onima koje se traže za državljane Crne Gore, da ima položen stručni ispit iz člana 103 ovog zakona, da je upisano u registar iz člana 100 ovog zakona i da dostavi dokaz da ispunjava uslove propisane zakonom kojim se uređuje zapošljavanje i rad stranaca. Reciprocitet podrazumijeva pravo državljanina Crne Gore da u trećoj državi može da obavlja regulisanu profesiju pod istim ili sličnim uslovima pod kojima državljani tih država mogu da obavljaju u Crnoj Gori. Reciprocitet i uporedivost kvalifikacija iz stava 1 za regulisane profesije, čije je obavljanje uslov za upis u Registar fizičkih lica iz trećih država, utvrđuje Inženjerska komora Crne Gore odnosno Komora arhitekata i planera Crne Gore. Inženjerska komora Crne Gore odnosno Komora arhitekata i planera Crne Gore će upisati –fizičko lice iz treće države u Registar stranih lica u roku od tri dana od dana izdavanja rješenja o priznavanju profesionalne kvalifikacije za obavljanje djelatnosti u skladu sa ovim zakonom. Fizičko lice iz treće države dužno je da u roku od tri dana od dana upisa u Registar stranih lica podnese zahtjev za članstvo u Inženjerskoj komori Crne Gore odnosno Komori arhitekata i planera Crne Gore u skladu sa ovim zakonom. Nakon upisa u Inženjersku komoru Crne Gore odnosno Komoru arhitekata i planera Crne Gore fizičko lice iz treće države može da obavlja regulisanu profesiju u skladu sa ovim zakonom.			
--	---	--	--	--

**Privremeno i povremeno obavljanje
djelatnosti fizičkih lica iz države ugovornice
Član 99**

Fizičko lice iz države ugovornice koje je steklo profesionalnu kvalifikaciju u toj državi i državi potpisnici, može da u Crnoj Gori privremeno ili povremeno obavlja regulisanu profesiju u oblasti izgradnje objekata u skladu sa ovim zakonom, pod uslovom da podnese prijavu Inženjerskoj komori Crne Gore odnosno Komori arhitekata i planera Crne Gore o vršenju privremenih odnosno povremenih poslova i dokaz da ima stečene kvalifikacije u skladu sa zakonom kojim se uređuje postupak priznavanja profesionalnih kvalifikacija za obavljanje regulisanih profesija.

Prijava se takođe mora podnijeti kad god se okolnosti za obavljanje profesionalnih kvalifikacija značajno promijene.

Fizičko lice iz države ugovornice upisuje se u Registar stranih lica, za privremeno i povremeno obavljanje djelatnosti, u roku od tri dana od dana podnošenja prijave.

Fizičko lice iz države ugovornice koje obavlja regulisanu profesiju u Crnoj Gori duže od jedne godine dužno je da jednom u kalendarskoj godini podnijese prijavu Inženjerskoj komori Crne Gore odnosno Komori arhitekata i planera Crne Gore, navodeći u njoj svaku promjenu podataka.

Ako u vrijeme obnavljanja zahtjeva Inženjerska komora Crne Gore odnosno Komora arhitekata i planera Crne Gore utvrdi, na osnovu kriterijuma utvrđenih u zakonu kojim se uređuje postupak priznavanja profesionalnih kvalifikacija za obavljanje regulisanih profesija, da strano fizičko lice koje je upisano u Registar stranih lica postupa po propisima koji važe u Crnoj Gori i etičkom kodeksu, produžava potvrdu na određeni vremenski period, najduže do godinu dana.

Evidenciju prijava iz stava 1 ovog člana vodi Inženjerska komora Crne Gore odnosno Komora arhitekata i planera Crne Gore.

Registar stranih lica

Član 100

Registar stranih pravnih i fizičkih lica vodi Inženjerska komora Crne Gore odnosno Komora arhitekata i planera Crne Gore elektronski.

Bliži sadržaj i način vođenja registar stranih lica propisuje Ministarstvo.

Priznavanje ugovora o osiguranju

Član 101

Pravnom licu sa sjedištem u državi ugovornici i državi potpisnici priznaje se ugovor o osiguranju od profesionalne odgovornosti zaključen u državi u kojoj je njegovo sjedište, ako je osiguranik pokriven garancijom za teritoriju Crne Gore koja je istovjetna ili uporediva u odnosu na namjenu ili predmet osiguranja, pri čemu iznos osiguranja ne može da bude manji od iznosa koji je utvrđen propisom iz člana 105 ovog zakona.

U slučaju da garancije iz stava 1 ovog člana nijesu istovjetne, pravno lice dužno je da se dodatno osigura za pokriće: osiguranog rizika, osigurane gornje granice jemstva ili mogućeg isključenja iz pokrića.

Provjeru garancije iz stava 1 ovog člana vrši Inženjerska komora Crne Gore odnosno Komora arhitekata i planera Crne Gore.

Izdavanje licence

Član 107

Licenca je akt kojim se utvrđuje ispunjenost uslova za obavljanje djelatnosti iz čl.

	76, 78, 81, 82, 84, 85, 88, 89, 91 i 92 ovog zakona. Licencu izdaje Ministarstvo rješenjem, u roku od osam dana od dana podnošenja zahtjeva. Na osnovu licence fizičkog lica može se izdati licenca za obavljanje djelatnosti samo jednom privrednom društvu, pravnom licu odnosno preduzetniku. Licenca se ne može izdati privrednom društvu, pravnom licu odnosno preduzetniku po osnovu dopunskog rada fizičkog lica. Licenca se može izdati privrednom društvu, pravnom licu odnosno preduzetniku samo na osnovu licence fizičkog lica, zaposlenog na neodređeno vrijeme sa punim radnim vremenom. Licenca za privredno društvo, pravno lice odnosno preduzetnik izdaje se na period od pet godina. Licenca za fizičko lice izdaje se na neodređeno vrijeme. Privredno društvo, pravno lice odnosno preduzetnik, kao i fizičko lice, koji je imalac licence, dužan je da obavijesti Ministarstvo o svim promjenama koje utiču na ispunjenost uslova za sticanje licence, u roku od osam dana od dana nastale promjene. Ministarstvo je dužno da na internet stranici objavi izdatu licencu u roku od tri dana od dana izdavanja licence. Član 29 U članu 108 stav 1 tač. 1 i 3 mijenjaju se i glase: „1) imalac licence djelatnost vrši suprotno članu 76 stav 4, članu 78 st. 3 i 4, članu 81 stav 8, članu 82 st. 3, 4 i 6; članu 84 stav 4, članu 85 stav 3 i članu 88 stav 5 ovog zakona;			
--	--	--	--	--

	3) imalac licence prestane da ispunjava uslove za obavljanje djelatnosti iz člana 76 stav 1, člana 78 st. 1 i 2, članu 81 st. 1, 2 i 3, člana 82 st. 1 i 2, člana 84 stav 1, člana 85 st. 1 i 2, člana 88 st. 1 i 2, člana 89 st. 1 do 4 i člana 91 st. 1, 2 i 3 ovog zakona;“. Član 36 U članu 156 stav 1 poslije riječi „pribavi“ dodaju se riječi “odnosno uskladi”. U stavu 2 poslije riječi „preduzetnik“ riječi: „kao i fizička lica“ brišu se.			
Član 17 Dodatna odstupanja od slobode pružanja usluga Član 16 se ne primjenjuje na: 1) usluge od opšteg ekonomskog interesa koje se pružaju u drugoj državi članici, između ostalog: (a) u poštanskom sektoru, usluge iz Direktive 97/67/EZ Evropskog parlamenta i Savjeta od 15. decembra 1997. godine o zajedničkim pravilima za razvoj unutrašnjeg tržišta poštanskih usluga Zajednice i unapređenja kvaliteta usluge; (b) u elektroenergetskom sektoru, usluge iz Direktive 2003/54/EZ Evropskog parlamenta i Savjeta od 26. juna 2003. godine o zajedničkim pravilima za unutrašnje tržište električne energije; (c) u sektoru gasa, usluge iz Direktive 2003/55/EZ Evropskog parlamenta i Savjeta od 26. juna 2003. godine o zajedničkim pravilima za unutrašnje tržište prirodnog gasa; (d) usluge distribucije vode i snabdijevanja vodom, kao i usluge odvođenja otpadnih voda; (e) tretman otpada; 2) pitanja iz Direktive 96/71/EZ; 3) pitanja iz Direktive 95/46/EZ Evropskog parlamenta i Savjeta od 24. oktobra 1995. godine o zaštiti pojedinaca prilikom obrade ličnih podataka i o slobodnom kretanju tih podataka;	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija je predmet regulisanja Zakona o uslugama („Sl. list CG”, br. 57/11, 55/16, 55/18 i 84/24)	

4) pitanja iz Direktive Savjeta 77/249/EEZ od 22. marta 1997. godine kojom se advokatima olakšava djelotvorno ostvarivanje slobode pružanja usluga; 5) aktivnosti sudske naplate dugova; 6) pitanja iz Glave II Direktive 2005/36/EZ, kao i zahtjeve države članice u kojoj se pruža usluga, kojima se obavljanje djelatnosti ograničava na određenu profesiju; 7) pitanja iz Regulative (EEZ) br. 1408/71; 8) što se tiče administrativnih formalnosti u vezi sa slobodnim kretanjem lica i njihovim prebivalištem, pitanja iz odredbi Direktive 2004/38/EZ kojom se utvrđuju administrativne formalnosti nadležnih organa države članice u kojoj se pruža usluga, koje su korisnici dužni da ispune; 9) što se tiče državljana trećih država koji putuju u drugu državu članicu radi pružanja usluge, mogućnost država članica da od državljana trećih država, koji nisu obuhvaćeni režimom međusobnog priznavanja iz člana 21 Konvencije o sprovođenju Šengenskog sporazuma od 14. juna 1985. godine o postepenom ukidanju kontrola na zajedničkim granicama, zahtijevaju vizu ili boravišnu dozvolu ili mogućnost da od državljana trećih država zahtijevaju da se u trenutku svog ulaska ili nakon ulaska prijave nadležnim organima države članice u kojoj se pruža usluga; 10) u vezi sa pošiljkama otpada, pitanja iz Regulative Savjeta (EEZ) br. 259/93 od 1. februara 1993. godine o nadzoru i kontroli pošiljaka otpada unutar Evropske zajednice, u nju i iz nje; 11) autorska i srodna prava, kao i prava iz Direktive Savjeta 87/54/EEZ od 16. decembra 1986. godine o pravnoj zaštiti topografija poluprovodničkih proizvoda i Direktive 96/9/EZ Evropskog parlamenta i Savjeta od 11. marta 1996. godine o pravnoj zaštiti baza podataka, kao i prava industrijske svojine; 12) akte koji po zakonu zahtijevaju učešće notara; 13) pitanja iz Direktive 2006/43/EZ Evropskog parlamenta i Savjeta od 17. maja 2006. godine o				
---	--	--	--	--

obaveznoj reviziji godišnjih i konsolidovanih finansijskih izvještaja; 14) registraciju vozila zakupljenih u drugoj državi članici; 15) odredbe koje se odnose na ugovorne i vanugovorne obaveze, uključujući vrstu ugovora, utvrđene u skladu sa propisima međunarodnog privatnog prava.				
Član 18 Odstupanja u pojedinačnim slučajevima 1. Odstupanjem od člana 16 i isključivo u izuzetnim okolnostima država članica može, u odnosu na pružaoca sa sjedištem u drugoj državi članici, preduzeti mjere vezane za bezbjednost usluga. 2. Mjere predviđene stavom 1 mogu se preduzeti jedino ako se poštuje postupak uzajamne pomoći iz člana 35 i ispune sljedeći uslovi: (a) domaći propisi, u skladu sa kojima je preduzeta mjera, nisu usklađeni na nivou Zajednice u oblasti bezbjednosti usluga; (b) mjere predviđaju viši stepen zaštite primaoca, nego što to predviđaju mjere koje preduzima država članica osnivanja u skladu sa svojim domaćim propisima; (c) država članica osnivanja nije preduzela nikakve mjere ili je preduzela mjere koje nisu dovoljne u poređenju sa mjerama iz člana 35 stav 2; (d) mjere su srazmjerne. 3. St. 1 i 2 ne dovode u pitanje odredbe, predviđene instrumentima Zajednice, kojima se jemči sloboda pružanja usluga ili dopuštaju odstupanja od te slobode.	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija je predmet regulisanja Zakona o uslugama („Sl. list CG”, br. 57/11, 55/16, 55/18 i 84/24)	
ODJELJAK 2 Prava primalaca usluga Član 19 Zabranjena ograničenja Države članice ne smiju primaocu postaviti zahtjeve koji ograničavaju korišćenje usluge koju pruža pružalac sa sjedištem u drugoj državi članici, a naročito sljedeće zahtjeve:	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija je predmet regulisanja Zakona o uslugama („Sl. list CG”, br. 57/11, 55/16, 55/18 i 84/24)	

(a) obavezu da pribavi odobrenje od njihovih nadležnih organa ili da podnese izjavu takvim organima; (b) diskriminatorna ograničenja dodjele finansijske pomoći iz razloga da pružalac ima sjedište u drugoj državi članici ili zbog lokacije mjesta na kojem se pruža usluga.				
Član 20 Nediskriminacija 1. Države članice obezbjeđuju da za primaoca ne važe diskriminatorni zahtjevi na osnovu njegovog državljanstva ili mjesta prebivališta. 2. Države članice obezbjeđuju da opšti uslovi pristupa usluzi, koje pružalac stavlja na raspolaganje široj javnosti, ne sadrže diskriminatorne odredbe u odnosu na državljanstvo ili mjesto prebivališta primaoca, ali ne isključuju mogućnost da se predvide različiti uslovi pristupa ukoliko su te razlike neposredno opravdane objektivnim kriterijumima.	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija je predmet regulisanja Zakona o uslugama(„Sl. list CG”, br. 57/11, 55/16, 55/18 i 84/24)	
Član 21 Pomoć primaocima usluga 1. Države članice obezbjeđuju da u državi članici svog prebivališta primaoci usluga mogu dobiti sljedeće informacije: (a) opšte informacije o zahtjevima koji se primjenjuju u drugim državama članicama u vezi sa pristupom uslužnim djelatnostima i njihovim obavljanjem, a naročito onih vezanih za zaštitu potrošača; (b) opšte informacije o pravnim sredstvima koja su dostupna u slučaju spora između pružaoca i primaoca usluge; (c) kontakt podatke udruženja ili organizacija, uključujući Mrežu evropskih centara za zaštitu potrošača, od kojih pružaoci ili primaoci usluga mogu dobiti praktičnu pomoć. Savjet nadležnih organa, po potrebi, uključuje jednostavna postupna uputstva. Informacije i pomoć pružaju se jasno i nedvosmisleno, lako su dostupne na daljinu, uključujući i elektronskim putem, i redovno se ažuriraju.	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija je predmet regulisanja Zakona o uslugama(„Sl. list CG”, br. 57/11, 55/16, 55/18 i 84/24)	

2. Odgovornost za izvršenje zadatka iz stava 1 države članice mogu prenijeti na jedinstvene kontakt tačke ili na bilo koje drugo tijelo, kao što su centri iz Evropske mreže centara za zaštitu potrošača, udruženja potrošača ili Euro info centri. Države članice Komisiji dostavljaju nazive i kontakt podatke imenovanih tijela. Komisija ih prosljeđuje svim državama članicama. 3. Da bi se ispunili zahtjevi iz st. 1 i 2 tijelo kojem se obrati primalac usluge, po potrebi, kontaktira relevantno tijelo dotične države članice. U najkraćem mogućem roku to tijelo šalje tražene informacije tijelu koje ih je zatražilo i koje ih tada prosljeđuje primaocu. Države članice obezbjeđuju da se ta tijela međusobno pomažu i preduzimaju sve moguće mjere za njihovu djelotvornu saradnju. Države članice zajedno sa Komisijom usvajaju praktična rješenja za sprovođenje stava 1. 4. U skladu sa postupkom iz člana 40 stav 2 Komisija usvaja mjere za sprovođenje st. 1, 2 i 3 ovog člana navodeći tehničke mehanizme za razmjenu informacija između tijela različitih država članica i naročito mehanizme za interoperabilnost informacionih sistema, poštujući pritom zajedničke standarde.				
POGLAVLJE V KVALITET USLUGA Član 22 Informacije o pružaocima i njihovim uslugama 1. Države članice obezbjeđuju da primaocu usluga pružaoci stave na raspolaganje sljedeće informacije: (a) naziv pružaoca, njegov pravni status i oblik, adresu njegovog sjedišta i podatke za brzo kontaktiranje i neposredno komuniciranje, po potrebi, i elektronskim putem; (b) ako je pružalac usluge registrovan u trgovačkom ili drugom sličnom javnom registru, naziv tog registra i registracioni broj pružaoca ili ekvivalentno sredstvo identifikacije u tom registru;	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija je predmet regulisanja Zakona o uslugama(„Sl. list CG”, br. 57/11, 55/16, 55/18 i 84/24)	

(c) ako djelatnost podliježe sistemu odobrenja, pojedinosti o relevantnom nadležnom organu ili jedinstvenoj kontakt tački; (d) ako pružalac obavlja djelatnost koja podliježe plaćanju PDV-a, identifikacioni broj iz člana 22 stav 1 Šeste direktive Savjeta 77/388/EEZ od 17. maja 1977. godine o usklađivanju zakonodavstava država članica o porezima na promet – Zajednički sistem poreza na dodatu vrijednost: jedinstvena osnovica za određivanje poreza; (e) za regulisane profesije, svako profesionalno tijelo ili slična institucija kod koje je pružalac registrovan, stručno zvanje i država članica u kojoj je to zvanje stečeno; (f) opšte uslove i klauzule koje koristi pružalac, ako postoje; (g) postojanje ugovornih klauzula koje pružalac koristi u odnosu na pravo koje se primjenjuje na ugovor i/ili nadležne sudove; (h) postojanje eventualne postprodajne garancije, koja nije propisana zakonom; (i) cijenu usluge, ako je pružalac prethodno odredio cijenu za određenu vrstu usluge; (j) glavna obilježja usluge, ako već nije jasno iz konteksta; (k) osiguranje ili garancije iz člana 23 stav 1, a naročito kontakt podatke o osiguravaču ili izdavaocu garancije, kao i teritorijalnu pokrivenost. 2. Države članice obezbjeđuju da, po izboru pružaoca, informacije iz stava 1 budu: (a) date od strane pružaoca na sopstvenu inicijativu; (b) lako dostupne primaocu na mjestu gdje se pruža usluga ili gdje je zaključen ugovor; (c) lako dostupne primaocu elektronskim putem na adresi koju navede pružalac; (d) sadržane u svim informativnim materijalima koje pružalac daje primaocu usluge i koji detaljno opisuju uslugu koju pruža. 3. Države članice obezbjeđuju da na zahtjev primaoca pružaoci dostave sljedeće dodatne informacije:				
--	--	--	--	--

(a) ako za određenu vrstu usluge pružalac nije prethodno odredio cijenu, cijenu usluge ili ako se ne može dati tačna cijena, način izračunavanja cijene na način da je primalac može provjeriti, ili dovoljno preciznu procjenu; (b) za regulisane profesije, upućivanje na profesionalne propise koji se primjenjuju u državi članici osnivanja i način pristupa tim propisima; (c) informacije o njihovim multidisciplinarnim djelatnostima i partnerstvima koja su neposredno povezana sa navedenom uslugom, kao i informacije o mjerama koje se preduzimaju kako bi se izbjegao sukob interesa. Te se informacije nalaze u svim informativnim materijalima u kojima pružaoci detaljno opisuju svoje usluge; (d) sva pravila ponašanja koja važe za pružaoca i adresu na kojoj se elektronskim putem navedena pravila mogu konsultovati uz navođenje dostupne jezičke verzije; (e) ako za pružaoca važe pravila ponašanja ili je član trgovačkog udruženja ili profesionalnog tijela koje predviđa vansudsko rješavanje sporova, informacije o tome. Pružalac navodi način pristupa detaljnim informacijama o obilježjima i uslovima korišćenja vanskog rješavanja sporova. 4. Države članice obezbjeđuju da informacije koje je pružalac u obavezi da dostavi u skladu sa ovim Poglavljem, budu dostupne ili saopštene jasno, nedvosmisleno i blagovremeno prije zaključivanja ugovora ili, ako se ne zaključuje ugovor u pisanoj formi, prije pružanja usluge. 5. Zahtjevi informisanja, predviđeni ovim Poglavljem, dopunjuju zahtjeve koji su već predviđeni pravom Zajednice i ne sprečavaju države članice da utvrde dodatne zahtjeve informisanja koji se primjenjuju na pružaoce sa sjedištem na njihovoj teritoriji. 6. U skladu sa postupkom iz člana 40 stav 2 Komisija može precizirati sadržaj informacija iz st. 1 i 3 ovog člana prema specifičnoj prirodi određenih djelatnosti i može utvrditi praktičan način za sprovođenje stava 2 ovog člana				
--	--	--	--	--

Član 23 Osiguranje od profesionalne odgovornosti i garancije 1. Države članice mogu obezbijediti da pružaoci čije usluge predstavljaju neposredan i poseban rizik po zdravlje ili bezbjednost primaoca ili trećeg lica, ili rizik za finansijsku sigurnost primaoca, zaključe osiguranje od profesionalne odgovornosti, primjereno vrsti i obimu rizika, ili da pruže garanciju ili slično rješenje koje je ekvivalentno ili bitno uporedivo u odnosu na njenu svrhu. 2. Ako pružalac ima sjedište na njihovoj teritoriji, države članice ne mogu zahtijevati osiguranje od profesionalne odgovornosti ili garanciju od pružaoca ako je, u drugoj državi članici u kojoj već ima sjedište, pružalac već pokriven garancijom koja je ekvivalentna ili bitno uporediva po svojoj namjeni i pokriću koje pruža u smislu osiguranog rizika, osiguranog iznosa ili gornje granice garancije i mogućeg isključenja iz pokrića. U slučaju djelimične ekvivalentnosti države članice mogu zatražiti dodatnu garanciju za pokriće nepokrivenih aspekata. Ako od pružaoca sa sjedištem na svojoj teritoriji država članica zahtijeva da zaključi osiguranje od profesionalne odgovornosti ili pruži drugu garanciju, ta država članica kao dovoljan dokaz prihvata potvrde takvog osiguranja koje su izdale kreditne institucije i osiguravači sa sjedištem u drugim državama članicama. 3. St. 1 i 2 ne utiču na osiguranja od profesionalne odgovornosti ili garancije predviđene drugim instrumentima Zajednice. 4. Radi sprovođenja stava 1 Komisija može, u skladu sa regulatornim postupkom iz člana 40 stav 2, utvrditi listu usluga koje imaju obilježja iz stava 1 ovog člana. Komisija može, takođe, u skladu sa postupkom iz člana 40 stav 3, usvojiti mjere za izmjenu i dopunu neključnih odredaba ove Direktive, tako da se ona dopuni utvrđivanjem zajedničkih kriterijuma za određivanje primjerenog osiguranja ili garancija iz stava 1 ovog člana s obzirom na vrstu i obim rizika. 5. U smislu ovog člana	Priznavanje ugovora o osiguranju Član 101 Pravnom licu sa sjedištem u državi ugovornici i državi potpisnici priznaje se ugovor o osiguranju od profesionalne odgovornosti zaključen u državi u kojoj je njegovo sjedište, ako je osiguranik pokriven garancijom za teritoriju Crne Gore koja je istovjetna ili uporediva u odnosu na namjenu ili predmet osiguranja, pri čemu iznos osiguranja ne može da bude manji od iznosa koji je utvrđen propisom iz člana 105 ovog zakona. U slučaju da garancije iz stava 1 ovog člana nijesu istovjetne, pravno lice dužno je da se dodatno osigura za pokriće: osiguranog rizika, osigurane gornje granice jemstva ili mogućeg isključenja iz pokrića. Provjeru garancije iz stava 1 ovog člana vrši Inženjerska komora Crne Gore odnosno Komora arhitekata i planera Crne Gore.	Potpuno usklađeno	Materija je predmet regulisanja i Zakona o uslugama („Sl. list CG”, br. 57/11, 55/16, 55/18 i 84/24) i članom 105 Zakona o izgradnji objekata “Sl. list CG.”, br. 19/25)	
--	--	--------------------------	--	--

- “neposredan i poseban rizik” je rizik koji neposredno proizilazi iz pružanja usluge, - “zdravlje i bezbjednost” je sprečavanje smrtnog slučaja ili ozbiljne lične povrede primaoca ili trećeg lica, - “finansijska sigurnost” je sprečavanje značajnog novčanog gubitka ili pada vrijednosti imovine primaoca, - “osiguranje od profesionalne odgovornosti” je osiguranje koje pružalac zaključuje u vezi sa potencijalnim odgovornostima prema primaocima i, po potrebi, trećim stranama, koje proizilaze iz pružanja usluge.				
Član 24 Poslovne komunikacije regulisanih profesija 1. Države članice uklanjaju sve potpune zabrane poslovnih komunikacija regulisanih profesija. 2. Države članice obezbjeđuju da poslovne komunikacije regulisanih profesija poštuju profesionalne propise, usklađene sa pravom Zajednice, koji se saglasno specifičnoj prirodi profesije naročito odnose na njenu nezavisnost, dostojanstvo i integritet, kao i na poslovnu tajnost. Profesionalni propisi o poslovnoj komunikaciji moraju biti nediskriminatorni, opravdani preovlađujućim razlogom od javnog interesa i srazmjerni.	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija je predmet regulisanja Zakona o uslugama(„Sl. list CG”, br. 57/11, 55/16, 55/18 i 84/24)	
Član 25 Multidisciplinarne djelatnosti 1. Države članice obezbjeđuju da pružaoci ne podliježu zahtjevima koji ih obavezuju da obavljaju isključivo određenu, specifičnu djelatnost ili koji ograničavaju zajedničko ili partnersko obavljanje različitih djelatnosti. Međutim, takvi zahtjevi mogu da važe za sljedeće pružaoce usluga: (a) regulisane profesije, ako su ti zahtjevi opravdani kako bi se garantovala usklađenost sa propisima koji uređuju profesionalnu etiku i ponašanje, a razlikuju se s obzirom na specifičnu prirodu svake profesije, kao i ako su ti zahtjevi potrebni da bi se obezbijedila njihova nezavisnost i nepristrasnost;	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija je predmet regulisanja i Zakona o uslugama(„Sl. list CG”, br. 57/11, 55/16, 55/18 i 84/24) i članom 106 Zakona o izgradnji objekata “Sl. list CG.”, br. 19/25)	

(b) pružaoci usluga sertifikacije, akreditacije, tehničkog nadzora, testiranja ili probe, ako su ti zahtjevi potrebni da bi se obezbijedila njihova nezavisnost i nepristrasnost. 2. Ako su multidisciplinarne djelatnosti između pružalaca iz stava 1 tač. (a) i (b) odobrene, države članice obezbjeđuju sljedeće: (a) sprečavanje sukoba interesa i nespojivosti između određenih djelatnosti; (b) obezbjeđivanje nezavisnosti i nepristrasnosti propisane za određene djelatnosti; (c) međusobnu usklađenost propisa koji uređuju profesionalnu etiku i ponašanje za različite djelatnosti, a naročito u pogledu poslovne tajnosti. 3. U izvještaju iz člana 39 stav 1 države članice navode koji pružaoci usluga podliježu zahtjevima iz stava 1 ovog člana, sadržaj tih zahtjeva i razloge na osnovu kojih ih smatraju opravdanim.				
Član 26 Politika kvaliteta usluga 1. U saradnji sa Komisijom države članice preduzimaju prateće mjere kojima se pružaoci usluga podstiču da na dobrovoljnoj osnovi preduzmu mjere da obezbijede kvalitet usluga, a naročito primjenom nekih od sljedećih metoda: (a) sertifikacijom ili ocjenjivanjem njihovih djelatnosti od strane nezavisnih ili akreditovanih tijela; (b) sastavljanjem sopstvenog dokumenta o kvalitetu ili učešćem u dokumentima o kvalitetu ili oznakama koje sastavljaju profesionalna tijela na nivou Zajednice. 2. Države članice obezbjeđuju da su informacije o značaju određenih oznaka i kriterijumima za stavljanje oznaka ili drugih znakova kvaliteta usluga, lako dostupne pružaocima i primaocima usluga. 3. U saradnji sa Komisijom države članice preduzimaju prateće mjere kojima se profesionalna tijela, privredne komore, zanatska udruženja i udruženja potrošača na njihovoj teritoriji podstiču na saradnju na nivou Zajednice radi promovisanja kvaliteta pružanja usluga, naročito kroz	Nema odgovarajuće odredbe	Neprimjenjivo		

pojednostavljenje ocjenjivanja osposobljenosti pružaoca. 4. U saradnji sa Komisijom države članice preduzimaju prateće mjere za podsticanje razvoja nezavisnog ocjenjivanja u pogledu kvaliteta i manjkavosti u pružanju usluga, naročito od strane udruženja potrošača, kao i razvoja uporednih proba ili testiranja na nivou Zajednice i saopštavanja rezultata. 5. U saradnji sa Komisijom države članice podstiču razvoj dobrovoljnih evropskih standarda sa ciljem pojednostavljenja usklađenosti usluga koje pružaoci pružaju u različitim državama članicama, informisanosti primaoca i kvaliteta pružanja usluga.				
Član 27 Rješavanje sporova 1. Države članice preduzimaju potrebne opšte mjere kojima se obezbjeđuje da pružaoci usluga dostave svoje kontakt podatke, a naročito poštansku adresu, broj faksa ili e-mail adresu i broj telefona, na koje svi primaoci, uključujući one sa prebivalištem u drugoj državi članici, mogu poslati pritužbu ili zahtjev za informacijama o pruženoj usluzi. Pružaoci usluga daju svoju službenu adresu, ako ta adresa nije njihova uobičajena poštanska adresa za korespondenciju. Države članice preduzimaju potrebne opšte mjere kojima se obezbjeđuje da pružaoci usluga u najkraćem roku odgovore na pritužbe iz podstava 1 i ulože sve napore kako bi se pronašlo zadovoljavajuće rješenje. 2. Države članice preduzimaju potrebne opšte mjere prema kojima su pružaoci usluga u obavezi da dokažu da su ispunili obaveze o pružanju informacija iz ove Direktive i dokažu tačnost tih informacija. 3. Ako je za izvršenje sudske odluke potrebno finansijsko jamstvo, države članice priznaju ekvivalentna jamstva položena kod kreditne institucije ili osiguravača sa sjedištem u drugoj državi članici. Takve kreditne institucije moraju biti odobrene u državi članici u skladu sa Direktivom 2006/48/EZ, a osiguravači, ako je primjereno, u skladu sa Prvom	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija je predmet regulisanja Zakona o obligacionim odnosima („Sl. list CG“, br. 47/8, 4/11) i Zakona o upravnom postupku („Sl. List CG“, 37/2017)	

Direktivom Savjeta 73/239/EEZ od 24. jula 1973. godine o usklađivanju zakona i drugih propisa o započinjanju i obavljanju djelatnosti direktnog osiguranja izuzev životnog osiguranja, kao i Direktivom 2002/83/EZ Evropskog parlamenta i Savjeta od 5. novembra 2002. godine o životnom osiguranju. 4. Države članice preduzimaju potrebne opšte mjere kojima se obezbjeđuje da pružaoci za koje važe pravila ponašanja ili su članovi trgovačkog udruženja ili profesionalnog tijela koje predviđa vansudsko rješavanje sporova, o tome obavijeste primaoca i da taj podatak navedu u svim dokumentima u kojima su detaljno predstavljene njihove usluge, navodeći pritom način na koji se mogu dobiti detaljne informacije o obilježjima i uslovima korišćenja tog mehanizma.				
POGLAVLJE VI ADMINISTRATIVNA SARADNJA Član 28 Međusobna pomoć – opšte obaveze 1. Države članice se međusobno pomažu i uvode mjere za djelotvornu međusobnu saradnju, kako bi se obezbijedio nadzor pružalaca i usluga koje pružaju. 2. U smislu ovog Poglavlja države članice imenuju jedno ili više kontakt mjesta, čiji se kontakt podaci dostavljaju drugim državama članicama i Komisiji. Komisija objavljuje i redovno ažurira listu kontakt mjesta. 3. Zahtjevi za informacijama i zahtjevi za vršenje provjera, inspekcija i istraga iz ovog Poglavlja moraju se propisno obrazložiti naročito navodeći razlog zahtjeva. Razmijenjene informacije koriste se samo u onu svrhu za koju su zatražene. 4. Ako države članice prime zahtjev za pomoć od nadležnih organa druge države članice, moraju obezbijediti da pružaoci sa sjedištem na njihovoj teritoriji svojim nadležnim organima dostave sve potrebne informacije za nadzor njihovih djelatnosti u skladu sa njihovim domaćim zakonodavstvom.	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija je predmet regulisanja i Zakona o uslugama („Sl. list CG”, br. 57/11, 55/16, 55/18 i 84/24)	

5. U slučaju poteškoća prilikom ispunjavanja zahtjeva za informacijama ili prilikom vršenja provjera, inspekcija i istraga dotična država članica o tome odmah obavještava državu članicu koja je podnijela zahtjev radi nalaženja rješenja. 6. U najkraćem mogućem roku države članice elektronskim putem dostavljaju informacije koje zatraži druga država članica ili Komisija. 7. Države članice obezbjeđuju da registre u kojima su upisani pružaoci i koji su dostupni nadležnim organima na njihovoj teritoriji, mogu pod istim uslovima konsultovati i ekvivalentni nadležni organi drugih država članica. 8. Države članice Komisiji saopštavaju informacije o slučajevima kada druge države članice ne ispune svoju obavezu u vezi sa međusobnom pomoći. Komisija, po potrebi, preduzima odgovarajuće korake, uključujući postupke iz člana 226 Ugovora, kako bi obezbijedila da dotične države članice ispune svoju obavezu u vezi sa međusobnom pomoći. Komisija povremeno obavještava države članice o funkcionisanju odredaba o međusobnoj pomoći.				
Član 29 Međusobna pomoć – opšte obaveze države članice osnivanja 1. Što se tiče pružalaca koji pružaju usluge u drugoj državi članici, na njen zahtjev država članica osnivanja dostavlja informacije o pružaocima sa sjedištem na njenoj teritoriji i, naročito, potvrđuje da pružalac ima sjedište na njenoj teritoriji i da prema njenim saznanjima ne obavlja svoje djelatnosti na nezakonit način. 2. Na zahtjev druge države članice država članica osnivanja vrši provjere, inspekcije i istrage i obavještava drugu državu članicu o rezultatima i eventualnim preduzetim mjerama. Nadležni organi pritom djeluju u granicama svojih ovlašćenja koja su im povjerena u njihovoj državi članici. Nadležni organi mogu odlučiti da se preduzmu najprikladnije mjere u svakom pojedinačnom slučaju, kako bi se ispunio zahtjev druge države članice.	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija je predmet regulisanja Zakona o uslugama(„Sl. list CG”, br. 57/11, 55/16, 55/18 i 84/24)	

3. Ako država članica osnivanja dođe do stvarnog saznanja da se pružalac sa sjedištem na njenoj teritoriji, koji pruža usluge u drugim državama članicama, ponaša ili vrši specifična djela koja bi prema njenim saznanjima mogla ozbiljno naškoditi zdravlju ili bezbjednosti lica ili životnoj sredini, o tome što prije obavještava sve druge države članice i Komisiju.				
Član 30 Nadzor od strane države članice osnivanja u slučaju privremenog preseljenja pružaoca u drugu državu članicu 1. Što se tiče slučajeva koji nisu obuhvaćeni članom 31 stav 1, država članica osnivanja obezbjeđuje da se ispunjenost njenih zahtjeva nadzire u skladu sa ovlašćenjima nadzora, predviđenim domaćim zakonodavstvom, a naročito kroz mjere nadzora u mjestu sjedišta pružaoca. 2. Država članica osnivanja ne uzdržava se od preduzimanja mjera nadzora ili izvršenja na svojoj teritoriji zato što se usluga pruža ili je uzrokovala štetu u drugoj državi članici. 3. Obaveza iz stava 1 ne podrazumijeva dužnost države članice osnivanja da sprovede činjenične provjere i kontrole na teritoriji države članice u kojoj se pruža usluga. Na zahtjev organa države članice osnivanja, u skladu sa članom 31, takve provjere i kontrole vrše organi države članice u kojoj pružalac privremeno obavlja svoju djelatnost.	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija je predmet regulisanja Zakona o uslugama („Sl. list CG”, br. 57/11, 55/16, 55/18 i 84/24)	
Član 31 Nadzor od strane države članice u kojoj se pruža usluga u slučaju privremenog preseljenja pružaoca 1. U skladu sa nacionalnim zahtjevima koji se mogu propisati u skladu sa čl. 16 ili 17, država članica u kojoj se pruža usluga odgovorna je za nadzor djelatnosti pružaoca na svojoj teritoriji. U skladu sa pravom Zajednice država članica u kojoj se pruža usluga: (a) preduzima sve potrebne mjere kako bi obezbijedila da pružalac ispunjava zahtjeve u vezi sa pristupom i obavljanjem djelatnosti;	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija je predmet regulisanja i Zakona o uslugama („Sl. list CG”, br. 57/11, 55/16, 55/18 i 84/24) i čl. 134 i 137, stav 1 tač. 6,17 i 18 Zakona o izgradnji objekata “Sl. list CG.”, br. 19/25)	

(b) vrši potrebne provjere, inspekcije i istrage radi nadzora usluge. 2. Što se tiče zahtjeva koji nisu oni iz stava 1, ako se radi obavljanja svoje djelatnosti pružalac privremeno preseli u drugu državu članicu u kojoj nema sjedište, nadležni organi te države članice učestvuju u nadzoru pružaoca u skladu sa st. 3 i 4. 3. Na zahtjev države članice osnivanja, nadležni organi države članice u kojoj se pruža usluga vrše potrebne provjere, inspekcije i istrage, kako bi se obezbijedio djelotvoran nadzor države članice osnivanja. Nadležni organi pritom djeluju u granicama svojih ovlašćenja, koja su im povjerena u njihovoj državi članici. Nadležni organi mogu odlučiti da preduzmu najprikladnije mjere u svakom pojedinačnom slučaju, kako bi se ispunio zahtjev države članice osnivanja. 4. Nadležni organi države članice u kojoj se pruža usluga mogu, na sopstvenu inicijativu, sprovesti provjere, inspekcije i istrage na licu mjesta, pod uslovom da te provjere, inspekcije i istrage nisu diskriminatorne, da se ne zasnivaju na činjenici da pružalac ima sjedište u drugoj državi članici, i da su srazmjerne.				
Član 32 Mehanizmi upozoravanja 1. Ako država članica sazna za ozbiljna specifična djela ili okolnosti uslužne djelatnosti koje bi mogle ozbiljno naškoditi zdravlju ili bezbjednosti lica ili životnoj sredini na njenoj teritoriji ili teritoriji drugih država članica, o tome što prije obavještava državu članicu osnivanja, druge uključene države članice i Komisiju. 2. Radi sprovođenja stava 1 Komisija podstiče rad evropske mreže organa država članica i učestvuje u njenom radu. 3. U skladu sa postupkom iz člana 40 stav 2 Komisija usvaja i redovno ažurira detaljne propise o upravljanju mrežom iz stava 2 ovog člana.	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija je predmet regulisanja Zakona o uslugama („Sl. list CG”, br. 57/11, 55/16, 55/18 i 84/24)	

Član 33 Informacije o dobroj reputaciji pružaoca 1. Na zahtjev nadležnog organa druge države članice i u skladu sa svojim domaćim zakonodavstvom države članice dostavljaju informacije o disciplinskim ili upravnim mjerama, krivičnim sankcijama i odlukama o nesolventnosti ili stečaju zbog prevare, koje su u odnosu na pružaoca preduzeli njihovi nadležni organi i koje su neposredno vezane za osposobljenost ili profesionalnu pouzdanost pružaoca. Država članica koja dostavlja te informacije, o tome obavještava pružaoca. Zahtjev podnesen u skladu sa podstavom 1 mora se propisno obrazložiti, a naročito u odnosu na razloge zahtijevanja informacija. 2. O sankcijama i mjerama iz stava 1 obavještava se samo ako je donesena konačna odluka. Što se tiče drugih izvršnih odluka iz stava 1, država članica koja dostavlja informacije, navodi da li je odluka konačna ili je na nju uložena žalba u kom slučaju dotična država članica navodi predviđeni datum donošenja odluke po žalbi. Pored toga, država članica navodi odredbe domaćeg zakonodavstva na osnovu kojih je pružalac proglašen krivim ili kažnjen. 3. Sprovođenje st. 1 i 2 mora biti u skladu sa propisima o dostavljanju ličnih podataka i pravima zajemčenim licima koje su proglašena krivim ili kažnjena u dotičnim državama članicama, uključujući od strane profesionalnih tijela. Sve predmetne informacije, koje su javne, moraju biti dostupne potrošačima.	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija je predmet regulisanja Zakona o uslugama(„Sl. list CG”, br. 57/11, 55/16, 55/18 i 84/24)	
Član 34 Prateće mjere 1. U saradnji sa državama članicama Komisija uspostavlja elektronski sistem za razmjenu informacija između država članica uzimajući u obzir postojeće informacione sisteme. 2. Uz pomoć Komisije države članice preduzimaju prateće mjere kako bi se pojednostavila razmjena službenika zaduženih za sprovođenje međusobne	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija je predmet regulisanja Zakona o uslugama(„Sl. list CG”, br. 57/11, 55/16, 55/18 i 84/24)	

pomoći i njihovo osposobljavanje koje uključuje jezičku i kompjutersku obuku. 3. Komisija procjenjuje potrebu za izradom višegodišnjeg programa radi organizacije odgovarajućih razmjena službenika i njihovog osposobljavanja.				
Član 35 Međusobna pomoć u slučaju pojedinačnih odstupanja 1. Ako država članica namjerava da preduzme neku mjeru na osnovu člana 18, primjena postupka iz st. 2 do 6 ovog člana ne dovodi u pitanje sudske postupke, uključujući prethodne postupke i radnje koje se vrše u okviru krivične istrage. 2. Država članica iz stava 1 traži od države članice osnivanja da preduzme mjere u odnosu na pružaoca i dostavlja sve potrebne informacije o dotičnoj usluzi i okolnostima slučaja. U najkraćem mogućem roku država članica osnivanja provjerava da li pružalac obavlja svoju djelatnost zakonito i provjerava činjenice na kojima se zasniva zahtjev. U najkraćem mogućem roku državu članicu koja je podnijela zahtjev obavještava o preduzetim ili predviđenim mjerama ili, ako je to slučaj, o razlozima zbog kojih nije preduzela nikakve mjere. 3. Nakon saopštenja države članice osnivanja, kako je predviđeno podstavom 2 stava 2, država članica koja je podnijela zahtjev obavještava Komisiju i državu članicu osnivanja o svojoj namjeri da preduzme mjere i navodi sljedeće: (a) razloge na osnovu kojih smatra da su mjere koje je preduzela ili predvidjela država članica osnivanja neodgovarajuće; (b) razloge na osnovu kojih smatra da mjere koje namjerava da preduzme ispunjavaju uslove iz člana 18. 4. Mjere se ne smiju preduzeti prije isteka petnaest radnih dana od datuma dostavljanja obavještenja iz stava 3. 5. Ne dovodeći u pitanje mogućnost države članice koja je podnijela zahtjev da preduzme dotične mjere nakon isteka perioda iz stava 4, u najkraćem	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija je predmet regulisanja Zakona o uslugama(„Sl. list CG”, br. 57/11, 55/16, 55/18 i 84/24)	

moгуćem roku Komisija ispituje usklađenost mjera na koje se odnosi obavještenje sa zakonodavstvom Zajednice. Ako Komisija zaključi da mjera nije u skladu sa zakonodavstvom Zajednice, donosi odluku kojom od dotične države članice zahtijeva da se uzdrži od preduzimanja predloženih mjera ili da hitno prestane da preduzima te mjere. 6. U hitnim slučajevima država članica koja namjerava da preduzme mjeru može odstupiti od st. 2, 3 i 4. U tim slučajevima, u najkraćem mogućem roku, o dotičnim mjerama obavještava Komisiju i državu članicu osnivanja i navodi razloge na osnovu kojih smatra da se radi o hitnom slučaju.				
Čl. 36 – 46	Nema odgovarajuće odredbe	Neprenosivo		

Direktiva 2005/36

GLAVA I OPŠTE ODREDBE

Član 1

Svrha

Ova direktiva utvrđuje pravila za pristup i obavljanje profesije, na osnovu kojih države članice uslovljavaju pristup regulisanim profesijama i njihovo obavljanje na svojoj teritoriji posjedovanjem određenih stručnih kvalifikacija (u daljem tekstu: država članica domaćin) priznaju stručne kvalifikacije stečene u drugim državama članicama (u daljem tekstu: matična država članica), koje nosiocu omogućavaju obavljanje iste profesije kao u matičnoj državi članici.

Nema odgovarajuće odredbe

Potpuno
usklađeno

Materija regulisana članom 1 Zakona o priznavanju profesionalnih kvalifikacija za obavljanje regulisanih profesija ("Službeni list Crne Gore", br. 56/18)

Član 2

Područje primjene

1. Ova direktiva primjenjuje se na sve državljane država članica koji žele da obavljaju regulisanu profesiju, uključujući i slobodne profesije, u državi članici koja nije ona u kojoj su stekli svoje stručne

Nema odgovarajuće odredbe

Potpuno
usklađeno

Materija regulisana članom 3 Zakona o priznavanju profesionalnih kvalifikacija za

kvalifikacije, bilo u svojstvu samozaposlenog ili zaposlenog lica. 2. Svaka država članica može dozvoliti da državljani država članica koji posjeduju dokaz o stručnim kvalifikacijama koje nijesu stečene u toj državi članici obavljaju regulisanu profesiju u smislu člana 3 stav 1 tačka a na njenoj teritoriji u skladu s njenim pravilima. U slučaju profesija navedenih u Glavi III Poglavlje III, kod početnog priznavanja moraju se poštovati minimalni uslovi osposobljavanja utvrđeni u tom poglavlju. 3. Odgovarajuće odredbe ove direktive ne primjenjuju se na regulisane profesije za koje su posebnim instrumentom prava Zajednice predviđena druga posebna rješenja koja se neposredno odnose na priznavanje stručnih kvalifikacija.			obavljanje regulisanih profesija ("Službeni list Crne Gore", br. 56/18)	
<i>Član 3</i> Značenje izraza 1. Za svrhe ove direktive, podrazumijeva se da je: (a) regulisana profesija – profesionalna djelatnost ili grupa profesionalnih djelatnosti čiji je pristup, obavljanje ili jedan od načina obavljanja na osnovu zakonskih ili drugih propisa, neposredno ili posredno uslovljen posjedovanjem određenih stručnih kvalifikacija; korišćenje profesionalnog naziva koji je zakonskim ili drugim propisima ograničen na nosioce određenih stručnih kvalifikacija predstavlja jedan od načina obavljanja djelatnosti. Ako se prva rečenica ove definicije ne primjenjuje, profesija iz stava 2 smatra se regulisanom profesijom;	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija regulisana članom 7 Zakona o priznavanju profesionalnih kvalifikacija za obavljanje regulisanih profesija ("Službeni list Crne Gore", br. 56/18)	
(b) stručne kvalifikacije – kvalifikacije koje se potvrđuju dokazom o formalnim kvalifikacijama, potvrdom kompetencije iz člana 11 tačka a podtačka i i/ili stručnim iskustvom;	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija regulisana članom 17 Zakona o priznavanju profesionalnih kvalifikacija za	

			obavljanje regulisanih profesija ("Službeni list Crne Gore", br. 56/18)	
(c) dokaz o formalnim kvalifikacijama – diplome, svjedočanstva i drugi dokazi koje je izdao nadležni organ u državi članici na osnovu zakonskih i drugih propisa te države članice i kojim se potvrđuje uspješno završeno stručno osposobljavanje koje je većim dijelom stečeno u Zajednici. Ako se prva rečenica ove definicije ne primjenjuje, dokaz o formalnim kvalifikacijama iz stava 3 smatra se dokazom o formalnim kvalifikacijama;	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija regulisana članom 8, stav 1 tačka 1 Zakona o priznavanju profesionalnih kvalifikacija za obavljanje regulisanih profesija ("Službeni list Crne Gore", br. 56/18)	
(d) nadležni organ – svaki organ ili tijelo koje je država članica posebno ovlastila za izdavanje odnosno primanje dokaza o osposobljenosti i drugih dokumenata i informacija kao i za primanje zahtjeva i donošenje odluka iz ove direktive;	Član 23 U poglavlju III Obavljanje djelatnosti u oblasti izgradnje objekata potpoglavlje 6 Djelatnost stranih lica mijenja se i glasi: „6. Djelatnosti stranih lica Priznavanje strane profesionalne kvalifikacije Član 102, stav 1 Poslove koji se odnose na priznavanje profesionalnih kvalifikacija stranih fizičkih lica za obavljanje djelatnosti utvđenih ovim zakonom, obavlja Inženjerska komora Crne Gore odnosno Komora arhitekata i planera Crne Gore u skladu sa zakonom kojim se uređuje priznavanje kvalifikacija za obavljanje regulisanih profesija i ovim zakonom. Član 24 Poslije člana 102 dodaje se tri nova člana koja glase: „Automatsko priznavanje profesionalnih kvalifikacija za arhitekte Član 102a Priznavanje profesionalne kvalifikacije arhitekte koji u Crnoj Gori namjerava da obavlja djelatnost licenciranog arhitekte utvrđenu ovim zakonom automatski se priznaje profesionalna	Potpuno usklađeno	Materija regulisana čl. 9 i 10 Zakona o priznavanju profesionalnih kvalifikacija za obavljanje regulisanih profesija ("Službeni list Crne Gore", br. 56/18)	

	kvalifikacija u skladu sa zakonom kojim se uređuje postupak priznavanja profesionalnih kvalifikacija za obavljanje regulisanih profesija i ovim zakonom. Ako nijesu ispunjeni uslovi za automatsko priznavanje profesionalne kvalifikacije, za priznavanje profesionalne kvalifikacije koristi se opšti sistem priznavanja profesionalnih kvalifikacija, u skladu sa zakonom kojim se uređuje postupak priznavanja profesionalnih kvalifikacija za obavljanje regulisanih profesija i ovim zakonom. Odredba stava 1 ovog člana odnosi se i na strana fizička lica arhitektonske struke na koja se primjenjuje Sporazum o priznavanju profesionalnih kvalifikacija za doktore medicine, doktore stomatologije i arhitekture u kontekstu Centralnoevropskog sporazuma o slobodnoj trgovini. Poslove koji se odnose na priznavanje profesionalnih kvalifikacija iz st. 1, 2 i 3 ovog člana obavlja Komora arhitekata i planera Crne Gore.			
(e) regulisano obrazovanje i osposobljavanje – svako osposobljavanje koje je posebno usmjereno na obavljanje određene profesije i koje obuhvata jedan ili više programa koji su, kada je to prikladno, dopunjeni odgovarajućim stručnim osposobljavanjem odnosno pripravničkom ili stručnom praksom. Struktura i stepen stručnog osposobljavanja odnosno pripravničke ili stručne prakse određuje se zakonima i drugim propisima predmetne države članice ili ga nadzire ili odobrava za to određeni organ; Stav 1 tačku (f) mijenja Direktiva 2013/55/EU	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija regulisana članom 8, stav 1, tačka 15 Zakona o priznavanju profesionalnih kvalifikacija za obavljanje regulisanih profesija ("Službeni list Crne Gore", br. 56/18)	
(g) period prilagođavanja – obavljanje regulisane profesije u državi članici domaćinu pod odgovornošću kvalifikovanog stručnjaka; takav period stručne prakse pod nadzorom može biti	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija regulisana članom 28 Zakona o priznavanju profesionalnih	

praćen dodatnim osposobljavanjem. Period stručne prakse pod nadzorom se ocjenjuje. Detaljna pravila u pogledu perioda prilagođavanja i njegovog ocjenjivanja, kao i statusa migranta za vrijeme stručne prakse pod nadzorom utvrđuje nadležni organ države članice domaćina. Status lica koje obavlja stručnu praksu pod nadzorom u državi članici, naročito u pogledu prava boravka i obaveza, socijalnih prava i naknada, novčanih pomoći i plate, utvrđuju nadležni organi države članice u skladu s važećim pravom Zajednice; Stav 1 tačku (h) mijenja Direktiva 2013/55 EU			kvalifikacija za obavljanje regulisanih profesija ("Službeni list Crne Gore", br. 56/18)	
(i) direktor preduzeća – svako lice koje je u okviru predmetne profesije u preduzeću obavljalo poslove: i. kao direktor preduzeća ili podružnice preduzeća; ii. kao zamjenik vlasnika ili direktora preduzeća, ako taj položaj podrazumijeva odgovornost koja je jednaka odgovornosti vlasnika odnosno direktora kojeg zamjenjuje; iii. na rukovodećem položaju s dužnostima trgovačke i/ili tehničke prirode i koji podrazumijeva odgovornost za jedan ili više sektora u preduzeću.	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija regulisana članom 8, stav 1 tačka 11 Zakona o priznavanju profesionalnih kvalifikacija za obavljanje regulisanih profesija ("Službeni list Crne Gore", br. 56/18)	
2. Profesija koju obavljaju članovi udruženja odnosno organizacije iz Aneksa I smatra se regulisanom profesijom. Glavna svrha udruženja i organizacija iz podstava 1 je promovisanje i održavanje visokih profesionalnih standarda u oblasti odgovarajuće profesije. Udruženja i organizacije priznaju se u posebnom obliku u državama članicama i svojim članovima izdaju dokaze o formalnim kvalifikacijama, vode računa o tome da njihovi članovi poštuju propisana pravila profesionalnog ponašanja i dodjeljuju im pravo korišćenja profesionalnog naziva ili skraćenica profesionalnog naziva, i sva prava koja im pripadaju na osnovu statusa koji odgovara tim formalnim kvalifikacijama. Stav 2 podstav 3 mijenja Direktiva 2013/55/EU	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija regulisana čl. 22 i 11 Zakona o priznavanju profesionalnih kvalifikacija za obavljanje regulisanih profesija ("Službeni list Crne Gore", br. 56/18)	

3. Dokazi o formalnim kvalifikacijama koje je izdala treća zemlja smatraju se dokazima o formalnim kvalifikacijama ako je država članica priznala te dokaze u skladu s članom 2 stav 2 i potvrdila da je nosilac stekao tri godine odgovarajućeg stručnog iskustva na njenoj teritoriji.	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija regulisana članom 20 Zakona o priznavanju profesionalnih kvalifikacija za obavljanje regulisanih profesija ("Službeni list Crne Gore", br. 56/18)	
<i>Član 4</i> Efekti priznavanja Stav 1 mijenja Direktiva 2013/55 EU 2. Za potrebe ove direktive, profesija koju podnosilac zahtjeva želi da obavlja u državi članici domaćinu je profesija za koju je podnosilac kvalifikovan u matičnoj državi članici, pod uslovom da su djelatnosti koje ona obuhvata uporedive.	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija regulisana članom 18 Zakona o priznavanju profesionalnih kvalifikacija za obavljanje regulisanih profesija ("Službeni list Crne Gore", br. 56/18)	
GLAVA II SLOBODA PRUŽANJA USLUGA <i>Član 5</i> Princip slobode pružanja usluga 1. Ne dovodeći u pitanje posebne odredbe prava Zajednice i čl. 6 i 7 ove direktive, države članice ne smiju ograničiti slobodu pružanja usluga u drugoj državi članici iz bilo kojeg razloga koji se odnosi na stručne kvalifikacije: (a ako pružalac usluga u državi članici ima zakon) osnovano preduzeće radi obavljanja iste profesije u državi (u daljem tekstu: država članica u kojoj preduzeće osnovano); i Stav 1 tačku (b) mijenja Direktiva 2013/55 EU 2. Odredbe iz ovog poglavlja primjenjuju se samo kada pružalac usluga odlazi na teritoriju države članice domaćina privremeno ili povremeno da obavlja profesiju iz stava 1. Privremena i povremena priroda pružanja usluga procjenjuje se za svaki slučaj posebno pri čemu	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija regulisana čl. 46 i 48 Zakona o priznavanju profesionalnih kvalifikacija za obavljanje regulisanih profesija ("Službeni list Crne Gore", br. 56/18)	

naročito treba voditi računa o njenom trajanju, učestalosti, redovnosti i stalnosti. 3. Kada se pružalac usluga seli, na njega se primjenjuju pravila stručne, zakonske ili administrativne prirode koja su neposredno povezana sa stručnim kvalifikacijama, odnosno s definicijom profesije, korišćenjem profesionalnih naziva i s težom povredom pravila struke koja je direktno i posebno povezana sa zaštitom potrošača i bezbjednošću, i s disciplinskim odredbama koje se primjenjuju u državi članici domaćinu na stručnjake koji obavljaju istu profesiju u toj državi članici.				
Član 6 Izuzeća U skladu s članom 5 stav 1, država članica domaćin izuzima pružaoce usluga čije je preduzeće osnovano u drugoj državi članici od zahtjeva koje postavlja stručnjacima čije je preduzeće osnovano na njenoj teritoriji koji se odnose na: (a) odobrenje, registraciju ili članstvo u stručnoj organizaciji ili tijelu. Kako bi se olakšala primjena disciplinskih odredaba koje su na snazi na njihovoj teritoriji u skladu s članom 5 stav 3, države članice mogu da predvide automatsku privremenu registraciju ili pro forma članstvo u takvim stručnim organizacijama ili organima, pod uslovom da registracija odnosno članstvo ni na koji način ne odlažu niti komplikuju pružanje usluga i ne povlače za sobom nikakve dodatne troškove za pružaoca usluga. Nadležni organ šalje nadležnoj stručnoj organizaciji ili tijelu kopiju prijave i, kada je to primjenljivo, produženje prijave iz člana 7 stav 1, uz kopije dokumenata iz člana 7 stav 2, potrebnih za profesije koje utiču na javno zdravlje i bezbjednost iz člana 7 stav 4 ili na koje se primjenjuje automatsko priznavanje iz Glave III	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija regulisana čl. 47, 52 i 53 Zakona o priznavanju profesionalnih kvalifikacija za obavljanje regulisanih profesija ("Službeni list Crne Gore", br. 56/18)	

Poglavlje III, što predstavlja automatsku privremenu registraciju ili pro forma članstvo; (b) registraciju kod državnog organa nadležnog za socijalnu sigurnost u svrhu podmirenja računa kod osiguravača, koji se odnose na djelatnosti koje se obavljaju u korist osiguranika. Međutim, pružalac usluga dužan je da unaprijed, ili u hitnim slučajevima naknadno, obavijesti organ iz tačke b o uslugama koje je pružio.				
<i>Član 7</i> Prijava koja se daje unaprijed ako se pružalac usluga seli 1. Države članice mogu zahtijevati da pružalac usluga, kad se prvi put seli iz jedne države članice u drugu radi pružanja usluga, unaprijed obavijesti nadležni organ u državi članici domaćinu prijavom u pisanom obliku uključujući detaljne podatke o svakom osiguranju ili drugom načinu lične ili kolektivne zaštite s obzirom na profesionalnu odgovornost. Takva prijava mora se jedanput godišnje produžiti ako pružalac usluga u toj godini namjerava da privremeno ili povremeno pruža usluge u toj državni članici. Pružalac usluga može da dopuni prijavu na bilo koji način. 2. Pored toga, prilikom prvog pružanja usluga ili ako su se okolnosti bitno promijenile, što je dokazano dokumentima, države članice mogu zahtijevati da se uz prijavu prilože sljedeći dokumenti: (a dokaz o državljanstvu pružaoca usluga;) (b) potvrda da njen nosilac ima osnovano preduzeće u državi članici u svrhu obavljanja datih djelatnosti i da u trenutku izdavanja potvrde nema čak ni privremenu zabranu obavljanja tih djelatnosti;	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija regulisana čl. 48, 49 i 54 Zakona o priznavanju profesionalnih kvalifikacija za obavljanje regulisanih profesija ("Službeni list Crne Gore", br. 56/18)	

(c dokaz o stručnim kvalifikacijama;) Stav 2 tačka (d) mijenja Direktivom 2013/55 EU Stav 2 tačka (e) mijenja Direktivom 2013/55 EU 3. Usluga se obavlja pod profesionalnim nazivom države članice u kojoj je preduzeće osnovano, ako takav profesionalni naziv postoji u toj državi članici za datu profesionalnu djelatnost. Profesionalni naziv se navodi na službenom jeziku ili na jednom od službenih jezika države članice u kojoj je preduzeće osnovano na takav način da se izbjegne moguća zamjena s profesionalnim nazivom države članice domaćina. Ako u državi članici u kojoj je preduzeće osnovano takav profesionalni naziv ne postoji, pružalac usluga dužan je da navede svoju formalnu kvalifikaciju na službenom jeziku ili na jednom od službenih jezika države članice. Izuzetno, usluga se pruža pod profesionalnim nazivom države članice domaćina u slučajevima navedenim u Glavi III Poglavlje III. Stav 4 mijenja Direktiva 2013/55 EU				
<i>Član 8</i> Administrativna saradnja Stav 1 mijenja Direktiva 2013/55/EU 2. Nadležni organi dužni su da obezbijede razmjenu svih podataka potrebnih za pravilno podnošenje žalbi primalaca usluga protiv pružalaca usluga. Primaoci usluga moraju biti obaviješteni o ishodu žalbe.	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija regulisana čl. 55 i 5 Zakona o priznavanju profesionalnih kvalifikacija za obavljanje regulisanih profesija ("Službeni list Crne Gore", br. 56/18)	
<i>Član 9</i> Podaci koji se daju primaocima usluga Ako se usluga pruža na osnovu profesionalnog naziva države članice u kojoj je preduzeće osnovano ili na	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija regulisana članom 56 Zakona o priznavanju profesionalnih kvalifikacija za	

osnovu formalnih kvalifikacija pružaoca usluga, nadležni organi države članice domaćina pored ostalih zahtjeva u pravu Zajednice koji se odnose na dostavljanje obavještenja, mogu da zatraže da pružalac usluga dostavi primaocu bilo koji ili sve sljedeće podatke: (a) ako je pružalac usluga upisan u privredni registar ili) sličan javni registar, naziv registra u koji je upisan, njegov registarski broj ili odgovarajući način identifikacije sadržan u tom registru; (b) ako djelatnost treba odobriti u državi članici u kojoj je preduzeće osnovano, naziv i adresu nadležnog nadzornog organa; (c) naziv stručnog udruženja ili sličnog organa u kojem) je pružalac usluga registrovan; (d) profesionalni naziv, ili kada takav naziv ne postoji,) formalna kvalifikacija pružaoca usluga i država članica u kojoj je stečena; (e) ako pružalac usluga obavlja djelatnost na koju se plaća porez na dodatu vrijednost (PDV), identifikacioni broj za PDV iz člana 22 stav 1 Šeste direktive Savjeta 77/388/EEZ od 17. maja 1977. godine o usklađivanju zakonodavstava država članica o porezima na promet – Zajednički sistem poreza na dodatu vrijednost: jedinstvena osnovica za određivanje poreza; (f) detaljne podatke o svakom osiguranju ili drugom) načinu lične ili kolektivne zaštite u odnosu na profesionalnu odgovornost.			obavljanje regulisanih profesija ("Službeni list Crne Gore", br. 56/18)	
---	--	--	---	--

GLAVA III SLOBODA OSNIVANJA PREDUZEĆA POGLAVLJE I <i>Opšti sistem za priznavanje dokaza o osposobljenosti</i> Član 10 Područje primjene Ovo poglavlje odnosi se na sve profesije koje nijesu obuhvaćene poglavljima II i III ove glave, i u sljedećim slučajevima kad podnosilac zahtjeva zbog posebnih i izuzetnih razloga ne ispunjava uslove utvrđene u tim poglavljima: (a) na djelatnosti navedene u Aneksu IV, kada migrant ne ispunjava uslove navedene u čl. 17, 18 i 19; (b) na doktore medicine sa završenim osnovnim programom osposobljavanja, doktore specijaliste, medicinske sestre za opštu zdravstvenu njegu, doktore stomatologe, stomatologe specijaliste, veterinare, babice, farmaceute i arhitekate, kada migrant ne ispunjava zahtjeve za efikasno i zakonito obavljanje profesija navedenih u čl. 23, 27, 33, 37, 39, 43 i 49; (c) na arhitekate, kada migrant ima dokaze o formalnoj kvalifikaciji koja nije navedena u tački 5.7 Aneksa V; (d) ne dovodeći u pitanje član 21 stav 1, čl. 23 i 27, na doktore medicine, medicinske sestre, stomatologe, veterinare, babice, farmaceute i arhitekate koji imaju dokaz o formalnim kvalifikacijama kao specijalisti koji su morali završiti program osposobljavanja na osnovu kojeg se stiče profesionalni naziv naveden u tač. 5.1.1, 5.2.2, 5.3.2, 5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 i 5.7.1 Aneksa V i isključivo u svrhu priznavanja te specijalizacije; (e) na medicinske sestre za opštu zdravstvenu njegu i specijalizovane medicinske sestre koje imaju dokaz o formalnim specijalističkim kvalifikacijama koje su završile osposobljavanje na osnovu kojeg	Član 23 U poglavlju III Obavljanje djelatnosti u oblasti izgradnje objekata potpoglavlje 6 Djelatnost stranih lica mijenja se i glasi: „6. Djelatnosti stranih lica..... Član 24 Poslije člana 102 dodaje se tri nova člana koja glase: „Automatsko priznavanje profesionalnih kvalifikacija za arhitekate Član 102a, stav 2 Ako nijesu ispunjeni uslovi za automatsko priznavanje profesionalne kvalifikacije, za priznavanje profesionalne kvalifikacije koristi se opšti sistem priznavanja profesionalnih kvalifikacija, u skladu sa zakonom kojim se uređuje postupak priznavanja profesionalnih kvalifikacija za obavljanje regulisanih profesija i ovim zakonom. Trajno obavljanje djelatnosti fizičkih lica iz države ugovornice Član 97 Ako u postupku priznavanja profesionalnih kvalifikacija za obavljanje regulisanih profesija Inženjerska komora Crne Gore odnosno Komora arhitekata i planera Crne Gore ocijeni da je potrebno sprovesti dopunsku mjeru u skladu sa zakonom kojim se uređuje priznavanje profesionalnih kvalifikacija za obavljanje regulisanih profesija fizičko lice iz države ugovornice izabere mjeru provjere profesionalne osposobljenosti Inženjerska komora Crne Gore odnosno Komora arhitekata i planera Crne Gore će utvrditi sadržaj i postupak provjere kandidata. Ako fizičko lice iz države ugovornice izabere mjeru perioda prilagođavanja, dužno je da dostavi Inženjerskoj komori Crne Gore odnosno	Potpuno usklađeno	Materija regulisana čl. 17 i 31 Zakona o priznavanju profesionalnih kvalifikacija za obavljanje regulisanih profesija ("Službeni list Crne Gore", br. 56/18)	
---	---	--	--	--

se dobija profesionalni naziv naveden u tački 5.2.2 Aneksa V, kada migrant traži priznavanje u drugoj državi članici u kojoj takve profesionalne djelatnosti obavljaju specijalizovane medicinske sestre koje nijesu završile osposobljavanje za opštu zdravstvenu njegu; (f na specijalizovane medicinske sestre koje nijesu) završile osposobljavanje za opštu zdravstvenu njegu, kada migrant traži priznavanje u drugoj državi članici u kojoj odgovarajuće profesionalne djelatnosti obavljaju medicinske sestre za opštu zdravstvenu njegu, specijalizovane medicinske sestre koje nijesu završile osposobljavanje za opštu zdravstvenu njegu ili specijalizovane medicinske sestre koje imaju dokaz o formalnim specijalističkim kvalifikacijama koje su završile osposobljavanje na osnovu kojeg se dobija profesionalni naziv naveden u tački 5.2.2 Aneksa V; (g na migrante koji ispunjavaju zahtjeve navedene u) članu 3 stav 3.	Komori arhitekata i planera Crne Gore ime mentora i potpisanu izjavu mentora da će biti pod njihovim mentorstvom tokom perioda prilagođavanja.			
Član 11 Stepeni kvalifikacija Stav 1 mijenja Direktiva 2013/55 EU (a) potvrda o kompetencijama koju izdaje nadležni organ u matičnoj državi članici određen u skladu sa zakonskim ili drugim propisima te države članice na osnovu: i osposobljavanja koje nije dio svjedočanstva ili .diplome u smislu tač. b, c, d ili e, ili posebnog ispita bez prethodnog osposobljavanja ili obavljanja profesije s punim radnim vremenom u državi članici tokom tri uzastopne godine ili jednakog trajanja sa skraćenim radnim vremenom tokom prethodnih 10 godina; ii ili opšteg osnovnog ili srednjoškolskog . obrazovanja kojim se potvrđuje da je lice steklo opšta znanja;	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija regulisana članom 23 Zakona o priznavanju profesionalnih kvalifikacija za obavljanje regulisanih profesija ("Službeni list Crne Gore", br. 56/18)	

(b) svjedočanstvo o uspješno završenom srednjoškolskom obrazovanju koje je: i opšte prirode i dopunjeno programom studija ili stručnim osposobljavanjem, osim onih navedenih u tački c, i/ili pripravnikom ili stručnom praksom koja se zahtijeva pored tog programa studija, ii ili tehničke ili stručne prirode i dopunjeno, kada je to potrebno, programom studija ili stručnim osposobljavanjem, kao što je navedeno u tački i, i/ili pripravnikom ili stručnom praksom koja se zahtijeva pored tog programa studija; (c) diploma koja potvrđuje uspješno završeno: i osposobljavanje na nivou nakon završetka srednjeg obrazovanja, osim onog navedenog u tač. d i e u trajanju od najmanje jedne godine ili u jednakom trajanju kada se odvija povremeno, za koju je, po pravilu, uslov za pristup uspješno završeno srednjoškolsko obrazovanje potrebno za upis na fakultet ili visoko obrazovanje ili završeno jednako obrazovanje na nivou nakon završetka srednjeg obrazovanja, kao i stručno usavršavanje koje se može zahtijevati pored tog programa na nivou nakon završetka srednjeg obrazovanja; ili Tačku c podtačku ii mijenja Direktiva 2013/55/EU Tačke (d) i (e) mijenja Direktiva 2013/55/EU				
Član 12 Jednak tretman kvalifikacija Stav 1 mijenja Direktiva 2013/55 EU Svaka stručna kvalifikacija koja, iako ne ispunjava zahtjeve sadržane u zakonskim i drugim propisima koji su na snazi u matičnoj državi članici za pristup ili obavljanje profesije, nosiocu kvalifikacija dodjeljuje stečena prava na osnovu tih propisa, isto tako će se smatrati dokazom o formalnim kvalifikacijama prema istim uslovima iz podstava 1. To naročito važi ako matična država članica poveća stepen	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija regulisana članom 24 Zakona o priznavanju profesionalnih kvalifikacija za obavljanje regulisanih profesija ("Službeni list Crne Gore", br. 56/18)	

osposobljenosti potreban za pristup i obavljanje profesije, i ako pojedinac koji je prošao prethodno potrebno osposobljavanje koje ne ispunjava uslove nove kvalifikacije koristi stečena prava na osnovu domaćih zakona i drugih propisa; u tom slučaju država članica domaćin za potrebe primjene člana 13 smatra da je prethodno osposobljavanje jednako stepenu novog osposobljavanja.				
Član 13 mijenja Direktiva 2013/55 EU				
Član 14 Dopunske mjere Stav 1 mijenja Direktiva 2013/55 EU 2. Ako država članica domaćin koristi mogućnost predviđenu u stavu 1, ona mora podnosiocu ponuditi izbor između perioda prilagođavanja i provjere osposobljenosti. Kad država članica, u odnosu na određenu profesiju, smatra da je potrebno odstupati od zahtjeva određenih u prethodnom podstavu, koji se odnose na to da se podnosiocu omogućava izbor između perioda prilagođavanja i provjere osposobljenosti, o tome se unaprijed obavještava druga država članica i Komisija, i pruža dovoljno opravdanje za to odstupanje. Stav 2 podstav 3 mijenja Direktiva 2013/55/EU 3. Izuzetno od načela prema kojem podnosilac ima pravo izbora, kako je određeno u stavu 2, za profesije čije obavljanje zahtijeva precizno poznavanje domaćeg prava i kod kojih je pružanje savjeta i/ili pomoći u vezi s domaćim pravom bitan i stalan aspekt profesionalne djelatnosti, država članica domaćin može da propiše period prilagođavanja ili provjeru osposobljenosti. To važi i za slučajeve navedene u članu 10 tač. b i c, članu 10 tačka d koji se odnose na doktore medicine i stomatologe, u članu 10 tačka f kada migrant traži priznavanje u drugoj državi članici u kojoj odgovarajuće profesionalne djelatnosti obavljaju	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija regulisana čl. 26 i 31 Zakona o priznavanju profesionalnih kvalifikacija za obavljanje regulisanih profesija ("Službeni list Crne Gore", br. 56/18)	

medicinske sestre odgovorne za opštu zdravstvenu njegu ili specijalizovane medicinske sestre koje imaju dokaz o formalnim kvalifikacijama za specijaliste koje su završile osposobljavanje na osnovu kojeg se dobija profesionalni naziv naveden u tački 5.2.2 Aneksa V i članu 10 tačka g. U slučajevima obuhvaćenim članom 10 tačka a, država članica domaćin može da zahtijeva period prilagođavanja ili provjeru osposobljenosti ako migrant namjerava da obavlja profesionalne djelatnosti kao samozaposleno lice ili direktor preduzeća, koje zahtijevaju poznavanje i primjenu posebnih domaćih propisa koji su na snazi, pod uslovom da nadležni organi države članice domaćina zahtijevaju poznavanje i primjenu tih propisa za pristup tim djelatnostima i od svojih državljana. Stavove 4 i 5 mijenja Direktiva 2013/55/EU				
Član 15 briše Direktiva 2013/55/EU				
POGLAVLJE II Priznavanje stručnog iskustva Član 16 Zahtjevi koji se odnose na stručno iskustvo Ako u državi članici pristup jednoj od djelatnosti navedenih u Aneksu IV ili obavljanje te djelatnosti zavisi od opšteg, poslovnog ili stručnog znanja i sposobnosti, ta država članica priznaje prethodno obavljanje djelatnosti u drugoj državi članici kao dovoljan dokaz tog znanja i sposobnosti. Ta djelatnost se morala obavljati u skladu s čl. 17, 18 i 19.	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija regulisana članom 37 Zakona o priznavanju profesionalnih kvalifikacija za obavljanje regulisanih profesija ("Službeni list Crne Gore", br. 56/18)	
<i>Član 17</i> Djelatnosti navedene u listi I Aneksa IV 1. U slučaju djelatnosti iz liste I Aneksa IV, tu djelatnost je korisnik morao prethodno obavljati: (a šest uzastopnih godina kao samozaposleno lice ili) kao direktor preduzeća; ili	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija regulisana članom 38 Zakona o priznavanju profesionalnih kvalifikacija za obavljanje regulisanih profesija ("Službeni list Crne Gore", br. 56/18)	

(b tri uzastopne godine kao samozaposleno lice ili kao) direktor preduzeća, kada korisnik dokaže da je završio prethodno osposobljavanje u trajanju od najmanje tri godine za datu djelatnost, što dokazuje svjedočanstvom koje je priznala država članica ili koje je nadležni stručni organ ocijenio potpuno valjanim; ili (c četiri uzastopne godine kao samozaposleno lice ili) kao direktor preduzeća, kada korisnik može da dokaže da je za datu djelatnost prethodno završio osposobljavanje od najmanje dvije godine, što dokazuje svjedočanstvom koje je priznala država članica ili koje je nadležni stručni organ ocijenio potpuno valjanim; ili (d tri uzastopne godine kao samozaposleno lice, kada) korisnik može da dokaže da je obavljao datu djelatnost kao samozaposleno lice najmanje pet godina; ili (e pet uzastopnih godina na rukovodećem položaju od) kojih je najmanje tri godine obavljao tehničke dužnosti i bio odgovoran za najmanje jedno odjeljenje u preduzeću, kada korisnik može da dokaže da je za datu djelatnost prethodno završio osposobljavanje od najmanje tri godine, što dokazuje svjedočanstvom koje je priznala država članica ili koje je nadležni stručni organ ocijenio potpuno valjanim. 2. U slučajevima iz tač. a i d, obavljanje djelatnosti ne smije biti završeno prije više od deset godina od dana kada je dato lice podnijelo potpuni zahtjev nadležnom organu iz člana 56. 3. Stav 1 tačka e ne primjenjuje se na djelatnosti iz grupe ex 855, frizerske salone, iz nomenklature ISIC.				
Član 18 Djelatnosti navedene u listi II Aneksa IV	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija regulisana članom 39 Zakona o priznavanju profesionalnih kvalifikacija za	

1. U slučaju djelatnosti iz liste II Aneksa IV, tu djelatnost korisnik je morao prethodno obavljati: (a pet uzastopnih godina kao samozaposleno lice ili) kao direktor preduzeća; ili (b tri uzastopne godine kao samozaposleno lice ili kao) direktor preduzeća, ako korisnik dokaže da je za datu djelatnost prethodno završio osposobljavanje od najmanje tri godine, što dokazuje svjedočanstvom koje je priznala država članica ili koje je nadležni stručni organ ocijenio potpuno valjanim; ili (c četiri uzastopne godine kao samozaposleno lice ili) kao direktor preduzeća, kada korisnik može da dokaže da je za datu djelatnost prethodno završio osposobljavanje od najmanje dvije godine, što dokazuje svjedočanstvom koje je priznala država članica ili koje je nadležni stručni organ ocijenio potpuno valjanim; ili (d tri uzastopne godine kao samozaposleno lice, ako) korisnik može da dokaže da je obavljao datu djelatnost kao zaposleno lice najmanje pet godina; ili (e pet uzastopnih godina kao zaposleno lice, ako) korisnik može da dokaže da je prethodno završio osposobljavanje u trajanju od najmanje tri godine za datu djelatnost, što dokazuje svjedočanstvom koje je priznala država članica ili koje je nadležni stručni organ ocijenio potpuno valjanim, ili (f) šest uzastopnih godina kao zaposleno lice, ako korisnik može da dokaže da je prethodno završio osposobljavanje u trajanju od najmanje dvije godine za datu djelatnost, što dokazuje svjedočanstvom koje je priznala država članica ili koje je nadležni stručni organ ocijenio potpuno valjanim. 2. U slučajevima iz tač. a i d, obavljanje djelatnosti ne smije biti završeno prije više od deset godina prije			obavljanje regulisanih profesija ("Službeni list Crne Gore", br. 56/18)	
--	--	--	---	--

dana kada je dato lice podnijelo potpuni zahtjev nadležnom organu iz člana 56.				
<i>Član 19</i> Djelatnosti navedene u listi III Aneksa IV 1. U slučaju djelatnosti iz liste III Aneksa IV, tu je djelatnost korisnik morao prethodno obavljati: (a tri uzastopne godine kao samozaposleno lice ili kao) direktor preduzeća; ili (b dvije uzastopne godine kao samozaposleno lice ili) kao direktor preduzeća, ako korisnik može da dokaže da je prethodno završio osposobljavanje za datu djelatnost, što dokazuje svjedočanstvom koje je priznala država članica ili koje je nadležni stručni organ ocijenio potpuno valjanim; ili (c dvije uzastopne godine kao samozaposleno lice ili) kao direktor preduzeća, ako korisnik može da dokaže da je obavljao datu djelatnost kao zaposleno lice najmanje tri godine; ili (d tri uzastopne godine kao zaposleno lice, ako) korisnik može da dokaže da je prethodno završio osposobljavanje za datu djelatnost, što dokazuje svjedočanstvom koje je priznala država članica ili koje je nadležni stručni organ ocijenio potpuno valjanim. 2. U slučajevima iz tač. a i c, obavljanje djelatnosti ne smije biti završeno prije više od deset godina prije dana kad je dato lice podnijelo potpuni zahtjev nadležnom organu iz člana 56.	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija regulisana članom 40 Zakona o priznavanju profesionalnih kvalifikacija za obavljanje regulisanih profesija ("Službeni list Crne Gore", br. 56/18)	
Član 20 mijenja Direktiva 2015/55 EU				
POGLAVLJE III Priznavanje na osnovu usklađivanja minimalnih uslova osposobljavanja Odsjek 1	Član 24	Djelimično usklađeno		

Opšte odredbe Član 21 Princip automatskog priznavanja 1. Svaka država članica priznaje dokaze o formalnim kvalifikacijama za doktore medicine koji omogućavaju pristup profesionalnim djelatnostima doktora medicine sa završenim osnovnim programom osposobljavanja i doktora specijaliste, kao i dokaze o formalnim kvalifikacijama za medicinske sestre za opštu zdravstvenu njegu, stomatologe, stomatologe specijaliste, veterinare, farmaceute i arhitekte, navedene u tač. 5.1.1, 5.1.2, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.6.2 i 5.7.1 Aneksa V, koji zadovoljavaju minimalne uslove osposobljavanja iz čl. 24, 25, 31, 34, 35, 38, 44 i 46 i u svrhu pristupa profesionalnim djelatnostima i njihovom obavljanju priznaje jednaku valjanost tih dokaza na svojoj teritoriji kao i dokaza o formalnim kvalifikacijama koje sama izdaje. Takve dokaze o formalnim kvalifikacijama moraju izdati nadležni organi država članica i uz njih treba priložiti, gdje je to prikladno, dokumente navedene u tač. 5.1.1, 5.1.2, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.6.2 i 5.7.1 Aneksa V. Odredbe podst. 1 i 2 ne utiču na stečena prava iz čl. 23, 27, 33, 37, 39 i 49. 2. Svaka država članica, u svrhu obavljanja opšte medicinske prakse u okviru svog domaćeg sistema socijalnog osiguranja, priznaje dokaze o formalnim kvalifikacijama iz tačke 5.1.4 Aneksa V, koje su države članice izdale državljanima drugih država članica u skladu s minimalnim uslovima osposobljavanja koji su utvrđeni u članu 28. Odredbe prethodnog podstava ne utiču na stečena prava iz člana 30. 3. Svaka država članica priznaje dokaze o formalnim kvalifikacijama za babice navedene u tački 5.5.2 Aneksa V, koje su države članice dodijelile državljanima drugih država članica, a koji	Poslije člana 102 dodaje se tri nova člana koja glase: „Automatsko priznavanje profesionalnih kvalifikacija za arhitekte Član 102a Priznavanje profesionalne kvalifikacije arhitekte koji u Crnoj Gori namjerava da obavlja djelatnost licenciranog arhitekte utvrđenu ovim zakonom automatski se priznaje profesionalna kvalifikacija u skladu sa zakonom kojim se uređuje postupak priznavanja profesionalnih kvalifikacija za obavljanje regulisanih profesija i ovim zakonom. Ako nijesu ispunjeni uslovi za automatsko priznavanje profesionalne kvalifikacije, za priznavanje profesionalne kvalifikacije koristi se opšti sistem priznavanja profesionalnih kvalifikacija, u skladu sa zakonom kojim se uređuje postupak priznavanja profesionalnih kvalifikacija za obavljanje regulisanih profesija i ovim zakonom. Odredba stava 1 ovog člana odnosi se i na strana fizička lica arhitektonske struke na koja se primjenjuje Sporazum o priznavanju profesionalnih kvalifikacija za doktore medicine, doktore stomatologije i arhitekture u kontekstu Centralnoevropskog sporazuma o slobodnoj trgovini. Poslove koji se odnose na priznavanje profesionalnih kvalifikacija iz st. 1, 2 i 3 ovog člana obavlja Komora arhitekata i planera Crne Gore. Bliže uslove, način, postupak i minimalne uslove osposobljenosti za automatsko priznavanje profesionalnih kvalifikacija za arhitekte propisuje Ministarstvo.		Materija regulisana i članom 41 Zakona o priznavanju profesionalnih kvalifikacija za obavljanje regulisanih profesija ("Službeni list Crne Gore", br. 56/18) Materija će biti regulisana donošenjem podzakonskog akta u skladu sa zakonom kojim se uređuje izgradnja objekata. Podzakonski akt pripremljen.	Po usvajanju zakona
---	---	--	--	----------------------------

zadovoljavaju minimalne uslove osposobljavanja iz člana 40 i zadovoljavaju kriterijume koji su utvrđeni članom 41, i u svrhu pristupa profesionalnim djelatnostima i njihovog obavljanja, priznaje jednaku valjanost tih dokaza na svojoj teritoriji kao i dokaza o formalnim kvalifikacijama koje sama izdaje. Ova odredba ne utiče na stečena prava iz čl. 23 i 43. Stav 4 mijenja Direktiva 2013/55 EU 5. Dokaz o formalnim kvalifikacijama za arhitekte iz tačke 5.7.1 Aneksa V, koji se automatski priznaje u skladu sa stavom 1, dokazuje završen program osposobljavanja koji nije započeo prije referentne akademske godine iz tog aneksa. Stav 6 mijenja Direktiva 2013/55 EU Stav 7 briše Direktiva 2013/55 EU				
član 22 Zajedničke odredbe o obuci U pogledu osposobljavanja iz čl. 24, 25, 28, 31, 34, 35, 38, 40, 44 i 46: (a države članice mogu da odobre vanredno) osposobljavanje pod uslovima koje utvrde nadležni organi; ti organi treba da obezbijede da sveukupno trajanje, nivo i kvalitet takvog osposobljavanja nijesu manji od redovnog osposobljavanja s punom nastavnom satnicom; Stav 1 tačku (b) mijenja Direktiva 2013/55 EU	Nema odgovarajuće odredbe.	Potpuno usklađeno	Materija regulisana Zakonom o izgradnji objekata ("Sl. list CG", br. 19/25) Član 104	
Član 23 Stečena prava 1. Ne dovodeći u pitanje stečena prava specifična za određene profesije, u slučaju kada dokazi o formalnim kvalifikacijama za doktore medicne, koji omogućavaju pristup profesionalnim djelatnostima doktora medicine sa završenim osnovnim programom osposobljavanja i doktora specijalista, kao i dokazi o formalnim kvalifikacijama za medicinske sestre za opštu zdravstvenu njegu, stomatologe, stomatologe	Nema odgovarajuće odredbe	Neusklađeno	Materija će biti regulisana donošenjem podzakonskog akta u skladu sa zakonom kojim se uređuje izgradnja objekata. Podzakonski akt pripremljen.	

specijaliste, veterinare, babice i farmaceute koje posjeduju državljani država članica ne zadovoljavaju sve uslove osposobljavanja iz čl. 24, 25, 31, 34, 35, 38, 40 i 44, svaka država članica priznaje kao dovoljne dokaze o formalnim kvalifikacijama koje su izdale te države članice, ako oni potvrđuju uspješno završeno osposobljavanje koje je započelo prije referentnog datuma iz tač. 5.1.1, 5.1.2, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2 i 5.6.2 Aneksa V, i ako je uz njih priložena potvrda u kojoj se navodi da su lica kojima je izdata efikasno i zakonito obavljala datu djelatnost najmanje tri uzastopne godine tokom pet godina koje su prethodile danu njenog izdavanja. 2. Iste odredbe odnose se i na dokaze o formalnim kvalifikacijama za doktore medicine koji omogućavaju pristup profesionalnim djelatnostima doktora medicine sa završenim osnovnim programom osposobljavanja i doktora specijalista, kao i na dokaze o formalnim kvalifikacijama za medicinske sestre za opštu zdravstvenu njegu, stomatologe, stomatologe specijaliste, veterinare, babice i farmaceute, stečene na teritoriji nekadašnje Demokratske Republike Njemačke, a koji ne zadovoljavaju sve minimalne zahtjeve za osposobljavanje iz čl. 24, 25, 31, 34, 35, 38, 40 i 44, ako ti dokazi potvrđuju uspješno završeno osposobljavanje koje je započelo prije: (a 3. oktobra 1990. godine za doktore medicine sa) završenim osnovnim programom osposobljavanja, medicinske sestre za opštu zdravstvenu njegu, stomatologe sa završenim osnovnim programom osposobljavanja, stomatologe specijaliste, veterinare, babice i farmaceute; i (b 3. aprila 1992. godine za doktore specijaliste.) Dokazi o formalnim kvalifikacijama iz podstava 1 daju nosiocu pravo da obavlja profesionalne djelatnosti na čitavoj teritoriji Njemačke pod istim uslovima kao i dokazi o formalnim kvalifikacijama iz tačke 5.1.1,				
---	--	--	--	--

5.1.2, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2 i 5.6.2 Aneksa V, koje su izdali nadležni njemački organi. 3. Ne dovodeći u pitanje odredbe člana 37 stav 1, svaka država članica priznaje dokaze o formalnim kvalifikacijama za doktore medicine koji omogućavaju pristup profesionalnim djelatnostima doktora medicine sa završenim osnovnim programom osposobljavanja i doktora specijaliste, kao i dokaze o formalnim kvalifikacijama za medicinske sestre za opštu zdravstvenu njegu, veterinare, babice, farmaceute i arhitekte, koje je državljanima država članica izdala nekadašnja Čehoslovačka, ili za koje je osposobljavanje, za Republiku Češku i Slovačku, započelo prije 1. januara 1993. godine, kada organi bilo koje od dvije pomenute države članice potvrde da su ti dokazi o formalnim kvalifikacijama na njihovoj teritoriji jednake pravne valjanosti kao i dokazi o formalnim kvalifikacijama koje izdaju one same i, za arhitekte, kao dokazi o formalnim kvalifikacijama predviđeni za te države članice u tački 6 Aneksa VI, u vezi s pristupom profesionalnim djelatnostima i njihovim obavljanjem, za doktore medicine sa završenim osnovnim programom osposobljavanja, doktore specijaliste, medicinske sestre za opštu zdravstvenu njegu, veterinare, babice, farmaceute u odnosu na djelatnosti iz člana 45 stav 2 i arhitekte u odnosu na djelatnosti iz člana 48. Uz takvu potvrdu treba priložiti i potvrdu koju su izdali ti isti organi, a u kojoj se navodi da su ta lica stvarno i zakonito obavljala datu djelatnost na njihovoj teritoriji najmanje tri uzastopne godine tokom pet godina koje su prethodile danu njenog izdavanja. 4. Svaka država članica priznaje dokaze o formalnim kvalifikacijama za doktore medicine, koji omogućavaju pristup profesionalnim djelatnostima doktora medicine sa završenim osnovnim programom osposobljavanja i doktora specijalista, kao i dokaze o formalnim kvalifikacijama za medicinske sestre za opštu zdravstvenu njegu, stomatologe, stomatologe specijaliste, veterinare, babice, farmaceute i arhitekte,				
---	--	--	--	--

koje je državljanima država članica izdao nekadašnji Sovjetski Savez, ili čije je osposobljavanje započelo (a za Estoniju, prije 20. avgusta 1991. godine;) (b za Letoniju, prije 21. avgusta 1991. godine;) (c za Litvaniju, prije 11. marta 1990. godine,) kada organi bilo koje od tri pomenute države članice potvrde da su ti dokazi na njihovoj teritoriji jednako punovažni kao i dokazi o formalnim kvalifikacijama koje izdaju one same i, za arhitekte, kao dokazi o formalnim kvalifikacijama predviđeni za te države članice u tački 6 Aneksa VI, u vezi s pristupom profesionalnim djelatnostima i njihovim obavljanjem, za doktore medicine sa završenim osnovnim programom osposobljavanja, doktore specijaliste, medicinske sestre za opštu zdravstvenu njegu, stomatologe, stomatologe specijaliste, veterinare, babice, farmaceute u odnosu na djelatnosti iz člana 45 stav 2 i arhitekte u odnosu na djelatnosti iz člana 48. Uz takvu potvrdu treba priložiti i potvrdu koju su izdali ti isti organi, a u kojoj se navodi da su ta lica stvarno i zakonito obavljala datu djelatnost na njihovoj teritoriji najmanje tri uzastopne godine tokom pet godina koje su prethodile danu njenog izdavanja. U pogledu dokaza o formalnim kvalifikacijama za veterinare koje je izdao nekadašnji Sovjetski Savez ili za koje je osposobljavanje započelo, za Estoniju, prije 20. avgusta 1991. godine, uz potvrdu iz prethodnog podstava treba priložiti i potvrdu koju su izdali nadležni organi u Estoniji, a u kojoj se navodi da su ta lica stvarno i zakonito obavljala datu djelatnost na njihovoj teritoriji najmanje pet uzastopnih godina tokom sedam godina koje su prethodile danu njenog izdavanja.				
--	--	--	--	--

5. Svaka država članica priznaje dokaze o formalnim kvalifikacijama za doktore medicine koji omogućavaju pristup profesionalnim djelatnostima doktora medicine sa završenim osnovnim programom osposobljavanja i doktora specijalista, kao i dokaze o formalnim kvalifikacijama za medicinske sestre za opštu zdravstvenu njegu, stomatologe, stomatologe specijaliste, veterinare, babice, farmaceute i arhitekte, koje je državljanima država članica izdala nekadašnja Jugoslavija, ili za koje je osposobljavanje započelo, za Sloveniju, prije 25. juna 1991. godine, kada organi pomenutih država članica potvrde da su ti dokazi na njihovoj teritoriji jednako punovažni kao i dokazi o formalnim kvalifikacijama koje izdaju one same i, za arhitekte, kao dokazi o formalnim kvalifikacijama predviđeni za te države članice u tački 6 Aneksa VI, u vezi s pristupom profesionalnim djelatnostima i njihovim obavljanjem, za doktore medicine sa završenim osnovnim programom osposobljavanja, doktore specijaliste, medicinske sestre za opštu zdravstvenu njegu, stomatologe, stomatologe specijaliste, veterinare, babice, farmaceute u odnosu na djelatnosti iz člana 45 stava 2 i arhitekte u odnosu na djelatnosti iz člana 48. Uz takvu potvrdu treba priložiti i potvrdu koju su izdali ti isti organi, a u kojoj se navodi da su ta lica stvarno i zakonito obavljala datu djelatnost na njihovoj teritoriji najmanje tri zastopne godine tokom pet godina koje su prethodile danu njenog izdavanja. 6. Državljanima država članica čiji dokazi o formalnim kvalifikacijama za doktore medicine, medicinske sestre za opštu zdravstvenu njegu, stomatologe, veterinare, babice i farmaceute nijesu u skladu s nazivima koji su dodijeljeni tim državama članicama u tač. 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2 i 5.6.2 Aneksa V, svaka država članica priznaje kao dovoljan dokaz, dokaze o formalnim kvalifikacijama koje su izdale te države članice i uz koje su priložene potvrde koje su izdali nadležni organi ili tijela.				
--	--	--	--	--

U potvrdi iz podstava 1 navodi se da dokaz o formalnim kvalifikacijama potvrđuje uspješno završeno osposobljavanje u skladu s čl. 24, 25, 28, 31, 34, 35, 38, 40 i 44, a država članica koja ga je izdala smatra ga jednakim kvalifikacijama čiji su nazivi navedeni u tač. 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4., 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2 i 5.6.2 Aneksa V.				
Odsjek 2 Doktori medicine Član 24 Osnovno medicinsko osposobljavanje 1. Za upis na osnovno medicinsko osposobljavanje zahtijeva se posjedovanje diplome ili svjedočanstva koje omogućava pristup tim studijama na univerzitetima. Stav 2 mijenja Direktiva 2013/545 EU 3. Osnovno medicinsko osposobljavanje obezbjeđuje da je lice steklo sljedeća znanja i vještine: (a odgovarajuće poznavanje nauka na kojim se) zasniva medicina i dobro razumijevanje naučnih metoda, uključujući i principe mjerenja bioloških funkcija, ocjenjivanja naučno utvrđenih činjenica i analize podataka; (b dovoljno razumijevanje strukture, funkcija i) ponašanja zdravih i bolesnih lica, kao i odnosa između zdravstvenog stanja čovjeka i njegovog fizičkog i društvenog okruženja; (c odgovarajuće poznavanje kliničkih disciplina i) postupaka, koje mu daje cjelovitu sliku o duševnim i tjelesnim bolestima, o medicini sa stanovišta profilakse, dijagnoze i terapije i o ljudskom razmnožavanju; (d odgovarajuće kliničko iskustvo u bolnicama pod) odgovarajućim nadzorom. Član 25 Specijalističko medicinsko usavršavanje Stav 1 mijenja Direktiva 2013/55 EU 2. Specijalističko medicinsko usavršavanje obuhvata teorijsko i praktično usavršavanje na fakultetu ili u	Nema odgovarajuću odredbu		Materija će biti regulisana donošenjem posebnih propisa od strane nadležnih organa koji će propisati osnovno medicinsko osposobljavanje	Do dana pristupanja Crne Gore Evropskoj Uniji
	Nema odgovarajuću odredbu		Materija će biti regulisana donošenjem posebnih propisa od strane nadležnih	Do dana pristupanja Crne Gore Evropskoj Uniji

kliničkoj bolnici ili, prema potrebi, u zdravstvenoj ustanovi koju su u tu svrhu ovlastili nadležni organi ili tijela. Države članice treba da obezbijede da minimalno trajanje specijalističkog medicinskog programa usavršavanja iz tačke 5.1.3 Aneksa V nije kraće od trajanja predviđenog u toj tački. Usavršavanje se odvija pod nadzorom nadležnih organa ili tijela. Ono uključuje lično učešće doktora specijalizanta u djelatnostima i odgovornostima koje proizilaze iz tih usluga. 3. Usavršavanje se sprovodi s punom satnicom u posebnim ustanovama koje priznaju nadležni organi. Ono obuhvata učešće u svim medicinskim djelatnostima odjeljenja na kojem se specijalizacija odvija, uključujući dežurstva, tako da specijalizant posvećuje sve svoje profesionalne djelatnosti svojem praktičnom i teorijskom usavršavanju tokom cijele radne sedmice i čitave godine, u skladu s uslovima koje su utvrdili nadležni organi. U skladu s tim, na tim radnim mjestima dobija se primjerena naknada za rad. 4. Za izdavanje dokaza o specijalističkom medicinskom usavršavanju, države članice zahtijevaju posjedovanje dokaza o osnovnom medicinskom osposobljavanju iz tačke 5.1.1 Aneksa V. Stav 5 mijenja Direktiva 2013/55 EU			organa koji će propisati specijalističko medicinsko usavršavanje	
Član 26 Vrste specijalističkog medicinskog usavršavanja Dokaz o formalnim kvalifikacijama za doktora specijalistu iz člana 21 je dokaz koji su izdali nadležni organi ili tijela iz tačke 5.1.2 Aneksa V za odnosno specijalističko usavršavanje, a koji odgovara profesionalnim nazivima koji se koriste u različitim državama članicama i navedeni su u tački 5.1.3 Aneksa V. Stav 2 mijenja Direktiva 2013/55 EU	Nema odgovarajuću odredbu		Materija će biti regulisana donošenjem posebnih propisa od strane nadležnih organa koji će propisati vrste specijalističkog medicinskog usavršavanja	Do dana pristupanja Crne Gore Evropskoj Uniji

Član 27 Stečena prava doktora specijalista 1. Država članica domaćin može od doktora specijalista, čije je vanredno specijalističko medicinsko usavršavanje bilo uređeno zakonskim i drugim propisima koji su na snazi od 20. juna 1975. godine, a koji su započeli svoje specijalističko usavršavanje najkasnije do 31. decembra 1983. godine, zahtijevati da uz svoje dokaze o formalnim kvalifikacijama prilože potvrdu u kojoj je navedeno da su oni stvarno i zakonito obavljali odgovarajuće djelatnosti najmanje tri uzastopne godine tokom pet godina koje su prethodile izdavanju te potvrde. 2. Svaka država članica priznaje kvalifikaciju doktora specijaliste koja je u Španiji dodijeljena doktorima medicine koji su završili svoje specijalističko usavršavanje prije 1. januara 1995. godine, čak i kada to usavršavanje ne zadovoljava minimalne uslove usavršavanja predviđenog u članu 25, ako je uz dokaz o toj kvalifikaciji priloženo svjedočanstvo, koje su izdali nadležni španski organi i koje potvrđuje da je to lice položilo ispit iz posebnog specijalističkog usavršavanja koji je održan u skladu s vanrednim mjerama u vezi s priznavanjem, utvrđenim Kraljevskom uredbom 1497/99, kako bi se provjerilo da li je stepen znanja i vještina takvog lica uporediv sa znanjem i vještinama doktora medicine koji posjeduju dokaz o kvalifikaciji za doktora specijalistu, koji je za Španiju utvrđen u tač. 5.1.2 i 5.1.3 Aneksa V. 3. Svaka država članica koja je ukinula svoje zakone i druge propise koji se odnose na dodjeljivanje dokaza o formalnim kvalifikacijama za doktora specijalistu iz tač. 5.1.2 i 5.1.3 Aneksa V i koja je donijela mjere koje se odnose na stečena prava koja pripadaju njenim državljanima, priznaje državljanima drugih država članica pravo da iskoriste te mjere ako su ti dokazi o formalnim kvalifikacijama izdati prije datuma kada je država članica domaćin prestala da izdaje takve dokaze za datu specijalizaciju.	Nema odgovarajuću odredbu		Materija će biti regulisana donošenjem posebnih propisa od strane nadležnih organa koji će propisati stečena prava doktora specijaliste	Do dana pristupanja Crne Gore Evropskoj Uniji
---	--	--	--	--

Datumi prestanka važenja tih propisa navedeni su u tački 5.1.3 Aneksa V.				
Član 28 Posebno usavršavanje iz opšte medicine Stav 1 mijenja Direktiva 2013/55 EU 2. Posebno usavršavanje iz opšte medicine, na osnovu kojeg se dodjeljuju dokazi o formalnim kvalifikacijama koji su izdati prije 1. januara 2006. godine, traje najmanje dvije godine s punom nastavnom satnicom. Ako je dokaz o formalnim kvalifikacijama izdat nakon tog dana, osposobljavanje traje najmanje tri godine s punom nastavnom satnicom. Ako program usavršavanja iz člana 24 obuhvata praktično usavršavanje koje se odvija u ovlašćenoj bolnici s odgovarajućom opremom i uslugama opšte medicine ili u sklopu ovlašćene ambulate opšte medicine ili ovlašćenog doma zdravlja u kojem doktori pružaju primarnu zdravstvenu njegu, trajanje tog praktičnog usavršavanja može, najviše do godinu dana, da se uključi u period iz podstava 1 za potvrde o osposobljenosti koje su izdate 1. januara 2006. godine ili nakon tog dana. Mogućnost koja je predviđena u podstavu 2 dostupna je samo onim državama članicama u kojima je posebno usavršavanje iz opšte medicine trajalo dvije godine od 1. januara 2001. godine. 3. Posebno usavršavanje iz opšte medicine odvija se s punom nastavnom satnicom, pod nadzorom nadležnih vlasti ili organa. Više je praktične nego teorijske prirode. Praktično usavršavanje odvija se, s jedne strane, u periodu od najmanje šest mjeseci u ovlašćenoj bolnici s odgovarajućom opremom i uslugama i, s druge strane, u periodu od najmanje šest mjeseci u sklopu ovlašćene ambulate opšte medicine ili ovlašćenog doma zdravlja u kojem doktori pružaju primarnu zdravstvenu njegu.	Nema odgovarajuću odredbu		Materija će biti regulisana donošenjem propisa od strane nadležnih organa koji će propisati posebno usavršavanje iz opšte medicine	Do dana pristupanja Crne Gore Evropskoj Uniji

Praktično usavršavanje odvija se u saradnji s drugim zdravstvenim ustanovama ili strukturama koje se bave opštom medicinom. Međutim, ne dovodeći u pitanje minimalne periode navedene u podstavu 2, praktično usavršavanje može da se odvija tokom perioda od najviše šest mjeseci u drugim ovlašćenim ustanovama ili zdravstvenim strukturama koje se bave opštom medicinom. Usavršavanje zahtijeva da polaznik lično učestvuje u profesionalnim djelatnostima i odgovornostima lica s kojima radi. 4. Kao uslov za izdavanje dokaza o formalnim kvalifikacijama iz opšte medicine, države članice zahtijevaju posjedovanje dokaza o formalnim kvalifikacijama iz osnovne medicinske osposobljenosti iz tačke 5.1.1 Aneksa V. 5. Države članice mogu da izdaju dokaze o formalnim kvalifikacijama iz tačke 5.1.4. Aneksa V doktoru koji nije završio usavršavanje predviđeno ovim članom, ali je završio drugačije, dodatno usavršavanje, koje potvrđuju dokazi o formalnim kvalifikacijama koje su izdali nadležni organi u državi članici. Međutim, one ne smiju da dodijele dokaze o formalnim kvalifikacijama osim ako se tim dokazima potvrđuje znanje koje je po kvalitetu na jednakom stepenu kao znanje stečeno osposobljavanjem koje je predviđeno ovim članom. Države članice, između ostalog, određuju obim u kojem dodatno usavršavanje i stručno iskustvo koje je podnosilac već stekao mogu da zamijene usavršavanje predviđeno ovim članom. Države članice mogu da izdaju dokaze o formalnim kvalifikacijama iz tačke 5.1.4 Aneksa V samo ako je podnosilac stekao najmanje šestomjesečno iskustvo iz opšte medicine u ambulantni opšte medicine ili u domu zdravlja u kojem doktori pružaju primarnu zdravstvenu njegu onih vrsta koje su navedene u stavu 3.				
Član 29 Obavljanje profesije doktora opšte prakse	Nema odgovarajuću odredbu		Materija će biti regulisana donošenjem	Do dana pristupanja Crne Gore

Svaka država članica, u skladu s odredbama koje se odnose na stečena prava, za obavljanje djelatnosti doktora opšte prakse u okviru svog domaćeg sistema socijalnog osiguranja zahtijeva posjedovanje dokaza o formalnim kvalifikacijama iz tačke 5.1.4 Aneksa V. Države članice mogu od ovog uslova izuzeti lica koja su trenutno uključena u posebno usavršavanje iz opšte medicine.			posebnih propisa od strane nadležnih organa koji će propisati obavljanje profesije doktora opšte prakse	Evropskoj Uniji
Član 30 Stečena prava doktora opšte prakse 1. Svaka država članica utvrđuje stečena prava. Međutim, ona kao stečeno pravo mora da prizna pravo obavljanja djelatnosti doktora opšte prakse u okviru svog domaćeg sistema socijalnog osiguranja, bez dokaza o formalnim kvalifikacijama iz tačke 5.1.4 Aneksa V, svim doktorima medicine koji na referentni datum naveden u toj tački imaju to pravo na osnovu odredaba koje važe za doktorsku profesiju i omogućavaju pristup profesionalnim djelatnostima doktora medicine sa završenim osnovnim programom osposobljavanja, i koji su na taj datum osnovali preduzeća na njenoj teritoriji, u skladu s odredbama člana 21 ili člana 23. Nadležni organi svake države članice na zahtjev izdaju potvrdu o pravu na obavljanje djelatnosti doktora opšte prakse u okviru njihovih domaćih sistema socijalnog osiguranja, bez dokaza iz tačke 5.1.4 Aneksa V, doktorima koji imaju stečena prava u skladu s podstavom 1. 2. Svaka država članica priznaje potvrde iz stava 1 podstav 2, koje su države članice izdale državljanima drugih država članica i na svojoj teritoriji priznaje jednaku valjanost takvih potvrda kao dokaza o formalnim kvalifikacijama koje ona izdaje, a kojima dozvoljava obavljanje djelatnosti doktora opšte prakse u okviru svog domaćeg sistema socijalnog osiguranja.	Nema odgovarajuću odredbu		Materija će biti regulisana donošenjem posebnih propisa od strane nadležnih organa koji će propisati stečena prava doktora opšte prakse	Do dana pristupanja Crne Gore Evropskoj Uniji
Odsjek 3 Medicinske sestre za opštu zdravstvenu njegu Član 31	Nema odgovarajuću odredbu		Materija će biti regulisana donošenjem posebnih propisa	Do dana pristupanja Crne Gore

Osposobljavanje medicinskih sestara za opštu zdravstvenu njegu Stav 1 mijenja Direktiva 2013/55 EU 2. Osposobljavanje medicinskih sestara za opštu zdravstvenu njegu odvija se s punom nastavnom satnicom i uključuje najmanje program opisan u tački 5.2.1 Aneksa V. Stav 2, 2 i 3 podstav mijenja Direktiva 2013/55 EU Stav 3, podstav 1 mijenja Direktiva 2013/55 EU Države članice obezbjeđuju da su institucije koje vrše osposobljavanje medicinskih sestara odgovorne za usklađivanje teorijskog i kliničkog osposobljavanja tokom cjelokupnog studijskog programa. Stav 4 mijenja Direktiva 2013/55 EU Stav 5 podstav 1 mijenja Direktiva 2013/55 EU Ovo osposobljavanje odvija se u bolnicama i drugim zdravstvenim institucijama i u zajednici, pod odgovornošću nastavnika zdravstvene njege, u saradnji s drugim kvalifikovanim medicinskim sestrama, odnosno uz njihovu pomoć. Ostalo kvalifikovano osoblje isto tako može da učestvuje u nastavnom procesu. Polaznice obuke za medicinsku sestru učestvuju u radu na datom odjeljenju ako je taj rad u skladu s njihovim obrazovanjem, što im omogućava da nauče da preuzimaju odgovornosti uključene u zdravstvenu njegu. Stav 6 mijenja Direktiva 2013/55 EU			od strane nadležnih organa koji će propisati osposobljavanje medicinskih sestara za opštu zdravstvenu njegu	Evropskoj Uniji
<i>Član 32</i> Obavljanje profesije medicinskih sestara za opštu zdravstvenu njegu Za potrebe ove direktive, djelatnosti medicinskih sestara za opštu zdravstvenu njegu su djelatnosti koje se obavljaju profesionalno, a koje su navedene u tački 5.2.2 Aneksa V.	Nema odgovarajuću odredbu		Materija će biti regulisana donošenjem posebnih propisa od strane nadležnih organa koji će propisati obavljanje profesije medicinskih sestara za opštu zdravstvenu njegu	Do dana pristupanja Crne Gore Evropskoj Uniji

<i>Član 33</i> Stečena prava medicinskih sestara za opštu zdravstvenu njegu 1. Kad se opšta pravila o stečenim pravima primjenjuju na medicinske sestre za opštu zdravstvenu njegu, djelatnosti iz člana 23 moraju da obuhvate preuzimanje pune odgovornosti za planiranje, organizovanje i sprovođenje zdravstvene njege koja se pruža pacijentu. Stav 2 briše Direktiva 2013/55/EU Stav 3 mijenja Direktiva 2013/55/EU	Nema odgovarajuću odredbu		Materija će biti regulisana donošenjem posebnih propisa od strane nadležnih organa koji će propisati stečena prava medicinskih sestara za opštu zdravstvenu njegu	Do dana pristupanja Crne Gore Evropskoj Uniji
Odsjek 4 Stomatolozi <i>Član 34</i> Osnovno osposobljavanje stomatologa 1. Za upis na osnovno osposobljavanje za stomatologa zahtijeva se posjedovanje diplome ili svjedočanstva koje omogućava pristup na te studije na fakultetima ili visokim školama, kojima je priznat jednak stepen u državi članici. Stav 2 mijenja Direktiva 2013/55 EU 3. Osnovno osposobljavanje stomatologa mora obezbijediti da je lice steklo sljedeća znanja i vještine: (a odgovarajuće poznavanje nauke na kojoj se) zasniva stomatologija i dobro razumijevanje naučnih metoda, uključujući principe mjerenja bioloških funkcija, procjenu naučno utvrđenih činjenica i analizu podataka; (b odgovarajuće poznavanje građe, fiziologije i) ponašanja zdrave i bolesne osobe, kao i uticaja prirodnog i društvenog okruženja na zdravstveno stanje čovjeka, ako ti faktori utiču na stomatologiju; (c odgovarajuće poznavanje strukture i funkcije zuba,) usne duplje, vilice i povezanih tkiva, zdravih i bolesnih, i njihove povezanosti s opštim zdravstvenim stanjem i fizičkom i socijalnom dobrobiti pacijenta; (d odgovarajuće poznavanje kliničkih disciplina i) metoda koje daju stomatolozima jasnu sliku o anomalijama, povredama i bolestima zuba, usne	Nema odgovarajuću odredbu		Materija će biti regulisana donošenjem posebnih propisa od strane nadležnih organa koji će propisati osnovno osposobljavanje stomatologa	Do dana pristupanja Crne Gore Evropskoj Uniji

duplje, vilice i povezanih tkiva, i o preventivi, dijagnostici i terapijskoj stomatologiji; (e odgovarajuće kliničko iskustvo pod odgovarajućim) nadzorom. Ovo osposobljavanje mora da obezbijedi stomatologu vještine potrebne za obavljanje svih aktivnosti koje uključuju prevenciju, dijagnostiku i liječenje anomalija i bolesti zuba, usne duplje, vilice i povezanih tkiva.				
Člana 35 Specijalističko usavršavanje stomatologa Stav 1 mijenja Direktiva 2013/55 EU 2. Specijalističko usavršavanje stomatologa obuhvata teorijske i praktične studije u univerzitetskom centru, zdravstvenom nastavnom i istraživačkom centru, ili prema potrebi, u zdravstvenoj ustanovi koju su u tu svrhu odobrili nadležni organi ili tijela. Stav 2 podstav 2 mijenja Direktiva 2013/55 EU Stav 2 podstav 3 briše Direktiva 2013/55 EU 3. Države članice za izdavanje dokaza o specijalističkom usavršavanju stomatologa zahtijevaju posjedovanje dokaza o osnovnom osposobljavanju stomatologa iz tačke 5.3.2 Aneksa V	Nema odgovarajuću odredbu		Materija će biti regulisana donošenjem posebnih propisa od strane nadležnih organa koji će propisati specijalističko usavršavanje stomatologa	Do dana pristupanja Crne Gore Evropskoj Uniji
Član 36 Obavljanje profesionalne djelatnosti stomatologa 1. Za potrebe ove direktive, profesionalne djelatnosti stomatologa su djelatnosti utvrđene u stavu 3 koje se obavljaju u okviru stručnih kvalifikacija navedenih u tački 5.3.2 Aneksa V. 2. Profesija stomatologa zasniva se na osposobljavanju stomatologa iz člana 34 i predstavlja posebnu profesiju koja se razlikuje od drugih opštih i specijalizovanih doktorskih profesija. Za obavljanje djelatnosti stomatologa zahtijeva se posjedovanje dokaza o formalnim kvalifikacijama iz tačke 5.3.2 Aneksa V. Prema licima koja posjeduju takav dokaz o formalnim kvalifikacijama postupa se jednako kao i prema onima na koje se primjenjuju čl. 23 ili 37. 3. Države članice obezbjeđuju da je stomatolozima omogućen pristup i obavljanje djelatnosti preventive, dijagnostike i liječenja anomalija i bolesti zuba, usne	Nema odgovarajuću odredbu		Materija će biti regulisana donošenjem posebnih propisa od strane nadležnih organa koji će propisati obavljanje profesionalne djelatnosti stomatologa	Do dana pristupanja Crne Gore Evropskoj Uniji

duplje, vilice i povezanih tkiva, uz poštovanje propisa i pravila profesionalne etike na referentni datum iz tačke 5.3.2 Aneksa V.				
Član 37 Stečena prava stomatologa 1. Svaka država članica u svrhu obavljanja profesionalnih djelatnosti stomatologa, u okviru kvalifikacija koje su navedene u tački 5.3.2 Aneksa V, priznaje dokaz o formalnim kvalifikacijama za doktora medicine izdat u Italiji, Španiji, Austriji, Republici Češkoj i Slovačkoj, licima koja počinju medicinsko obrazovanje na datum ili prije referentnog datuma koji je naveden u tom aneksu za predmetnu državu članicu, ako je uz njega priložena potvrda koju su izdali nadležni organi te države članice. Ta potvrda mora da pokaže da su ispunjena sljedeća dva uslova: (a da su ta lica u toj državi članici stvarno, zakonito i) kao glavnu djelatnost obavljala djelatnosti iz člana 36, najmanje tri uzastopne godine tokom pet godina koje su prethodile izdavanju takve potvrde; (b da su ta lica ovlašćena da obavljaju navedene) djelatnosti pod jednakim uslovima kao i lica koja posjeduju dokaze o formalnim kvalifikacijama navedene za tu državu članicu u tački 5.3.2 Aneksa V. Lica koja su uspješno završila najmanje trogodišnje studije, za koje su nadležni organi u predmetnoj državi članici potvrdili da su ekvivalentni osposobljavanju iz člana 34, izuzimaju se od trogodišnjeg praktičnog radnog iskustva iz podstava 2 tačka a. Za Republiku Češku i Slovačku, dokazima o formalnim kvalifikacijama dobijenim u bivšoj Čehoslovačkoj priznaju se jednaki stepeni kao češkim i slovačkim dokazima o formalnim kvalifikacijama i pod istim uslovima koji su navedeni u prethodnim podstavovima. 2. Svaka država članica priznaje dokaz o formalnim kvalifikacijama za doktora izdat u Italiji licima koja su	Nema odgovarajuću odredbu		Materija će biti regulisana donošenjem posebnih propisa od strane nadležnih organa koji će propisati stečena prava stomatologa	Do dana pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji

započela fakultetsko medicinsko osposobljavanje nakon 28. januara 1980. godine i najkasnije 31. decembra 1984. godine, ako je uz njih priložena potvrda koju su izdali italijanski nadležni organi. Ta potvrda mora da pokaže da su ispunjena sljedeća tri uslova: (a da su ta lica položila odgovarajuću provjeru) osposobljenosti koju organizuju nadležni italijanski organi, kako bi se utvrdilo da ta lica posjeduju nivo znanja i vještina koji je uporediv s onim koji imaju lica koja posjeduju dokaz o formalnim kvalifikacijama naveden za Italiju u tački 5.3.2 Aneksa V; (b da su ta lica u Italiji stvarno, zakonito i kao glavnu) djelatnost obavljala djelatnosti iz člana 36 najmanje tri uzastopne godine tokom pet godina koje su prethodile izdavanju takve potvrde; (c da su ta lica ovlašćena da obavljaju ili da stvarno,) zakonito i kao glavnu djelatnost obavljaju djelatnosti iz člana 36, pod istim uslovima kao i nosioci dokaza o formalnim kvalifikacijama navedenim za tu državu članicu u tački 5.3.2 Aneksa V. Lica koja su uspješno završila najmanje trogodišnje studije, za koje su nadležni organi potvrdili da su ekvivalentne osposobljavanju iz člana 34, izuzimaju se od provjere osposobljenosti iz podstava 2 tačka a. Prema licima koja su započela fakultetsko medicinsko osposobljavanje nakon 31. decembra 1984. godine postupa se jednako kao i prema navedenim licima, ako su navedene trogodišnje studije započela prije 31. decembra 1994. godine.				
Odsjek 5 Veterinari <i>Član 38</i> Osposobljavanje veterinarar Stav 1 mijenja Direktiva 2013/55 EU 2. Za upis na studije veterine zahtijeva se posjedovanje diplome ili svjedočanstva koje omogućava upis na fakultetske ustanove ili visoke	Nema odgovarajuću odredbu		Materija će biti regulisana donošenjem posebnih propisa od strane nadležnih organa koji će propisati osposobljavanje veterinarar	Do dana pristupanja Crne Gore Evropskoj Uniji

škole kojima država članica priznaje ekvivalentan stepen u svrhu odgovarajućih studija. Stav 3 mijenja Direktiva 2013/55 EU				
Član 39 Stečena prava veterinara Ne dovodeći u pitanje član 23 stav 4, u odnosu na državljane država članica čije je dokaze o formalnim kvalifikacijama izdala Estonija, ili čije je osposobljavanje započelo u Estoniji prije 1. maja 2004. godine, države članice priznaju takve dokaze o formalnim kvalifikacijama za veterinara, ako je uz njih priložena potvrda koja navodi da su takva lica stvarno i zakonito obavljala te djelatnosti u Estoniji najmanje pet uzastopnih godina tokom sedam godina koje su prethodile izdavanju takve potvrde.	Nema odgovarajuću odredbu		Materija će biti regulisana postići donošenjem posebnih propisa od strane nadležnih organa koji će propisati stečena prava veterinara	Do dana pristupanja Crne Gore Evropskoj Uniji
Odsjek 6 Babice Član 40 Osposobljavanje babica 1. Osposobljavanje babica obuhvata ukupno najmanje: (a posebno osposobljavanje s punom nastavnom) satnicom za babice, koje obuhvata najmanje trogodišnje teorijsko i praktično osposobljavanje (smjer I) uključujući najmanje program opisan u tački 5.5.1 Aneksa V; ili (b posebno osposobljavanje s punom nastavnom) satnicom za babice u trajanju od 18 mjeseci (smjer II), koje uključuje najmanje program studija opisan u tački 5.5.1 Aneksa V, koji nije u skladu s ekvivalentnim osposobljavanjem medicinskih sestara za opštu zdravstvenu njegu. Države članice moraju da obezbijede da su ustanove koje sprovode osposobljavanje babica odgovorne za usklađivanje teorijskog i praktičnog osposobljavanja tokom čitavog studijskog programa. Stav 1 podstav. 3 i 4 mijenja Direktiva 2013/55 EU Stav 2 mijenja Direktiva 2013/55 EU Stav 3 mijenja Direktiva 2013/55 EU	Nema odgovarajuću odredbu		Materija će biti regulisana donošenjem posebnih propisa od strane nadležnih organa koji će propisati osposobljavanje babica	Do dana pristupanja Crne Gore Evropskoj Uniji

Član 41 Postupci za priznavanje dokaza o formalnim kvalifikacijama za babice Stav 1 mijenja Direktiva 2013/55 EU 2. Potvrdu iz stava 1 izdaju nadležni organi u matičnoj državi članici. Ona potvrđuje da je lice nakon pribavljanja dokaza o formalnim kvalifikacijama za babicu tokom odgovarajućeg perioda na zadovoljavajući način obavljalo sve djelatnosti babice u bolnici ili zdravstvenoj ustanovi koja je odobrena za tu svrhu.	Nema odgovarajuću odredbu		Materija će biti regulisana donošenjem posebnih propisa od strane nadležnih organa koji će propisati postupke za priznavanje dokaza o formalnim kvalifikacijama za babice	Do dana pristupanja Crne Gore Evropskoj Uniji
Član 42 Obavljanje profesionalne djelatnosti babice 1. Odredbe ovog odsjeka važe za djelatnosti babica kako ih je definisala svaka država članica ne dovodeći u pitanje stav 2 i koje se obavljaju pod profesionalnim nazivima navedenim u tački 5.5.2 Aneksa V. 2. Države članice obezbjeđuju da babice imaju pristup i da obavljaju najmanje sljedeće djelatnosti: (a odgovarajuće informisanje i savjetovanje u vezi s) planiranjem porodice; (b dijagnostikovanje trudnoće i praćenje normalnog) toka trudnoće; obavljanje pregleda potrebnih za praćenje razvoja normalnog toka trudnoće; (c propisivanje ili savjetovanje o pregledima koji su) potrebni za najraniju moguću dijagnozu rizičnih trudnoća; (d izvođenje programa za pripremu roditelja i potpuna) priprema za porođaj, uključujući savjete o higijeni i prehrani; (e njega i pomoć majci tokom porođaja i praćenje) stanja fetusa u materici, odgovarajućim kliničkim metodama i tehničkim sredstvima; (f) izvođenje spontanih porođaja uključujući prema potrebi epiziotomiju i u hitnim slučajevima, karličnih porođaja; (g prepoznavanje znakova koji upozoravaju na) nepravilnost kod majke ili djeteta, koji zahtijevaju upućivanje doktoru i prema potrebi pomoć doktora;	Nema odgovarajuću odredbu		Materija će biti regulisana donošenjem posebnih propisa od strane nadležnih organa koji će propisati obavljanje profesionalne djelatnosti babica	Do dana pristupanja Crne Gore Evropskoj Uniji

preduzimanje potrebnih hitnih mjera u odsustvu doktora, naročito ručno odstranjivanje placente nakon kojeg može da slijedi ručni pregled materice; (h pregled i njega novorođenčeta; preduzimanje svih) inicijativa u slučaju potrebe i izvođenje hitnog oživljavanja, ako je potrebno; (i) njega majke i praćenje njenog napretka u periodu nakon porođaja i davanje svih potrebnih savjeta majci o njezi djeteta, kako bi joj se omogućilo da svom djetetu pruži optimalan razvoj; (j) sprovođenje liječenja koje propiše doktor; (k priprema potrebnih pismenih izvještaja.)				
Član 43 Stečena prava babica 1. Državljanima države članice čiji dokazi o formalnim kvalifikacijama za babice ispunjavaju sve minimalne uslove osposobljavanja iz člana 40, iako u skladu s članom 41 nijesu priznati ako uz njih nije priložena potvrda o stručnoj praksi iz člana 41 stav 2, svaka država članica priznaje kao dovoljan dokaz o formalnim kvalifikacijama koji su izdale te države članice prije referentnog datuma navedenog u tački 5.5.2 Aneksa V, i uz koji je priložena potvrda u kojoj se navodi da su ti državljani stvarno i zakonito obavljali predmetne djelatnosti najmanje dvije uzastopne godine tokom pet godina koje su prethodile izdavanju potvrde. 2. Uslovi utvrđeni u stavu 1 primjenjuju se na državljane država članica čiji dokaz o formalnim kvalifikacijama za babicu potvrđuje uspješno završeno osposobljavanje na teritoriji bivše Demokratske Republike Njemačke i zadovoljavanje svih minimalnih uslova osposobljavanja iz člana 40, ali gdje se dokaz o formalnim kvalifikacijama u smislu člana 41 ne priznaje ako uz njega nije priložena potvrda o stručnom iskustvu iz člana 41 stav 2, ako potvrđuje da je program osposobljavanja započeo prije 3. oktobra 1990. godine. Stav 3 briše Direktiva 2013/55 EU	Nema odgovarajuću odredbu		Materija će biti regulisana donošenjem posebnih propisa od strane nadležnih organa koji će propisati stečena prava babica	Do dana pristupanja Crne Gore evropskoj Uniji

Stav 4 mijenja Direktiva 2013/55 EU				
Odsjek 7 Farmaceut <i>Član 44</i> Osposobljavanje farmaceuta 1. Za upis na program osposobljavanja farmaceuta zahtijeva se posjedovanje diplome ili svjedočanstva koje u državi članici omogućava pristup tim studijama na fakultetu ili visokoj školi kojoj se priznaje ekvivalentan stepen. Stav 2 mijenja Direktiva 2013/55 EU 3. Osposobljavanje farmaceuta obezbjeđuje da je lice steklo sljedeća znanja i vještine: (a odgovarajuće poznavanje lijekova i supstanci koje) se koriste u proizvodnji lijekova; (b odgovarajuće poznavanje farmaceutske) tehnologije i fizikalnog, hemijskog, biološkog i mikrobiološkog testiranja medicinskih proizvoda; (c odgovarajuće poznavanje metabolizma i efekata) medicinskih proizvoda i djelovanja toksičnih materija, i korišćenja medicinskih proizvoda; (d odgovarajuće znanje potrebno za procjenu naučnih) podataka u vezi s lijekovima kako bi se na osnovu tog znanja mogli dostaviti odgovarajući podaci; (e odgovarajuće poznavanje zakonskih i drugih) zahtjeva povezanih s farmaceutskom praksom.	Nema odgovarajuću odrebu		Materija će biti regulisana donošenjem posebnih propisa od strane nadležnih organa koji će propisati osposobljavanje farmaceuta	Do dana pristupanja Crne Gore Evropskoj Uniji
<i>Član 45</i> Obavljanje profesionalne djelatnosti farmaceuta 1. Za potrebe ove direktive, djelatnosti farmaceuta su djelatnosti za koje se za pristup i obavljanje zahtijevaju stručne kvalifikacije, u jednoj ili više država članica, i koje su dostupne licima koja posjeduju dokaz o formalnim kvalifikacijama naveden u tački 5.6.2 Aneksa V. Stav 2 mijenja Direktiva 2013/55 EU	Nema odgovarajuću odredbu		Materija će biti regulisana donošenjem posebnih propisa od strane nadležnih organa koji će propisati obavljanje profesionalne	Do dana pristupanja Crne Gore Evropskoj Uniji

3. Ako država članica uslovljava pristup ili obavljanje djelatnosti farmaceuta dodatnim stručnim iskustvom, pored posjedovanja dokaza o formalnim kvalifikacijama iz tačke 5.6.2 Aneksa V, ta država članica kao dovoljan dokaz u vezi s tim priznaje potvrdu koju izdaju nadležni organi u matičnoj državi članici koja navodi da je lice obavljalo te djelatnosti u matičnoj državi članici tokom perioda jednake dužine. 4. Priznanje iz stava 3 ne primjenjuje se na dvogodišnji period stručnog iskustva koje se zahtijeva u Velikom Vojvodstvu Luksemburga za dodjelu državne koncesije u državnoj farmaciji. 5. Ako je država članica na dan 16. septembra 1985. godine imala uspostavljen sistem konkursa na osnovu ispita čija je svrha da između lica iz stava 2 odabere ona koja mogu postati vlasnici novih apoteka osnovanih u skladu s nacionalnim sistemom geografske podjele, ta država članica može, odstupajući od stava 1, da nastavi s takvim sistemom konkursa i da zahtijeva od državljana država članica koji posjeduju dokaz o formalnim kvalifikacijama za farmaceuta iz tačke 5.6.2 Aneksa V, ili za koje važe odredbe člana 23, da učestvuju na takvim konkursima.			djelatnosti farmaceuta	
Odsjek 8 Arhitekta Član 46 mijenja Direktiva 2013/55 EU				
Član 47 mijenja Direktiva 2013/55 EU				

Član 48 Obavljanje profesionalne djelatnosti arhitekata 1. Za potrebe ove direktive, profesionalne djelatnosti arhitekata su djelatnosti koje se redovno obavljaju na osnovu profesionalnog naziva „arhitekta”. 2. Smatraće se da državljani države članice, koji su ovlašćeni da koriste taj naziv u skladu sa zakonom koji ovlašćuje nadležni organ države članice da dodijeli taj naziv državljanima država članica koji se posebno ističu kvalitetom svog rada u oblasti arhitekture, zadovoljavaju uslove koji se traže za obavljanje djelatnosti arhitekta na osnovu profesionalnog naziva „arhitekta”. Potvrdom koju takvim licima izdaje matična država članica potvrđuje se da ona obavljaju djelatnosti u arhitekturi.	Obavljanje profesionalne djelatnosti licenciranog arhitekta Član 102c Profesionalna djelatnost licenciranog arhitekta je djelatnost koja se redovno obavlja na osnovu profesionalnog naziva „arhitekta”. Smatra se da državljani države članice, koji su ovlašćeni da koriste taj naziv u skladu sa zakonom koji ovlašćuje nadležni organ države članice da dodijeli taj naziv državljanima država članica koji se posebno ističu kvalitetom svog rada u oblasti arhitekture, ispunjavaju uslove koji se odnose na obavljanje djelatnosti licenciranog arhitekta na osnovu profesionalnog naziva „arhitekta”. Potvrdom koju takvim licima izdaje matična država članica potvrđuje se da ona obavljaju djelatnost u arhitekturi.“	Potpuno usklađeno		
Član 49 Stečena prava arhitekata 1. Svaka država članica priznaje dokaz o formalnim kvalifikacijama za arhitekta naveden u Aneksu VI, koji izda druga država članica, a koji potvrđuje program osposobljavanja koji je započeo najkasnije u referentnoj akademskoj godini iz tog aneksa, čak i ako on ne ispunjava minimalne uslove iz člana 46 i u svrhu pristupa i obavljanja profesionalnih djelatnosti arhitekata, priznaje jednaku valjanost takvih dokaza na svojoj teritoriji kao dokaza o formalnim kvalifikacijama za arhitekta koje je sama izdala. U takvim okolnostima priznaju se potvrde koje izdaju nadležni organi Savezne Republike Njemačke, koje potvrđuju da su dokazi o formalnim kvalifikacijama koje su nakon 8. maja 1945. godine izdali nadležni organi Demokratske Republike Njemačke idenitični kao takvi dokazi iz tog aneksa.	Nema odgovarajuće odredbe	Neusklađeno	Materija će biti regulisana donišenjem podzakonskog akta u skladu sa zakonom kojim se uređuje izgradnja objekata. Podzakonski akt pripremljen.	

2. Izuzetno od stava 1, svaka država članica priznaje sljedeće dokaze o formalnim kvalifikacijama i, u svrhu pristupanja i obavljanja profesionalnih djelatnosti arhitekata, priznaje da su na njenoj teritoriji jednako vrijedni kao dokazi o formalnim kvalifikacijama koje sama izdaje: potvrde koje su državljanima država članica izdale države članice koje su usvojile pravila koja uređuju pristup i obavljanje djelatnosti arhitekata na sljedeće datume: (a 1. januara 1995. godine za Austriju, Finsku i) Švedsku; (b 1. maja 2004. godine za Republiku Češku, Estoniju,) Kipar, Letoniju, Litvaniju, Mađarsku, Maltu, Poljsku, Sloveniju i Slovačku; (c 5. avgusta 1987. godine za ostale države članice.) Potvrde iz podstava 1 potvrđuju da je lice bilo ovlašćeno najkasnije do tog datuma da koristi profesionalni naziv arhitekta i da je prema tim pravilima stvarno obavljalo te djelatnosti najmanje tri uzastopne godine tokom pet godina koje su prethodile izdavanju potvrde.				
POGLAVLJE IV Zajedničke odredbe o osnivanju preduzeća Član 50 Dokumentacija i formalnosti 1. Kad nadležni organi države članice domaćina odlučuju o zahtjevu za odobrenje obavljanja regulisane profesije na osnovu ovog poglavlja, ti nadležni organi mogu da zahtijevaju dokumentaciju i potvrde navedene u Aneksu VII. Dokumentacija iz tačke 1 podtač. d, e i f Aneksa VII na dan njihovog podnošenja ne smije biti starija od tri mjeseca. Države članice, organi i druga pravna lica treba da osiguraju povjerljivost podataka koje prime. 2. U slučaju opravdanih sumnji, država članica domaćin može da zahtijeva od nadležnih organa države članice potvrdu o autentičnosti potvrde i	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija regulisana čl. 20, 21 i 67 Zakona o priznavanju profesionalnih kvalifikacija za obavljanje regulisanih profesija ("Službeni list Crne Gore", br. 56/18)	

dokaza o formalnim kvalifikacijama izdatim u drugoj državi članici i, prema potrebi, potvrdu činjenice da korisnik za profesije iz Poglavlja III ove glave ispunjava minimalne uslove osposobljavanja utvrđene u čl. 24, 25, 28, 31, 34, 35, 38, 40, 44 i 46. 3. U slučajevima opravdane sumnje, kada je dokaz o formalnim kvalifikacijama utvrđen u članu 3 stav 1 tačka c izdao nadležni organ države članice, a uključuje osposobljavanje stečeno u cjelosti ili djelimično u organizaciji zakonski osnovanoj na teritoriji druge države članice, država članica domaćin ima pravo da provjeri kod nadležnog organa države članice koja je izdala dokaz: (a da li je obuku u ustanovi koja je izvodila) osposobljavanje formalno potvrdila obrazovna ustanova osnovana u državi članici koja je izdala dokaz; (b da li je dokaz o izdatim formalnim kvalifikacijama) jednak onom koji bi bio izdat da je program u cjelosti izveden u državi članici koja je izdala dokaz; i (c da li su dokazom o formalnim kvalifikacijama) dodijeljena jednaka profesionalna prava na teritoriji države članice koja je izdala dokaz. 4. Kada država članica domaćin zahtijeva od svojih državljana da za pristupanje regulisanim profesijama polože zakletvu ili da daju izjavu pod zakletvom, a tekst te zakletve ili izjave ne mogu koristiti državljani drugih država članica, država članica domaćin treba da obezbijedi da ta lica mogu da koriste odgovarajući ekvivalentan tekst.				
Član 51 Postupak uzajamnog priznavanja stručnih kvalifikacija 1. Nadležni organ države članice domaćina potvrđuje prijem zahtjeva u roku od jednog mjeseca od prijema i u slučaju nepotpune dokumentacije obavještava o tome podnosioca zahtjeva. 2. Nadležni organ države članice mora da sprovede postupak ispitivanja zahtjeva za odobrenje obavljanja	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija regulisana članom 35 Zakona o priznavanju profesionalnih kvalifikacija za obavljanje regulisanih profesija ("Službeni list Crne Gore", br. 56/18)	

regulisane profesije što je brže moguće i u svakom slučaju izda propisno osnovanu odluku u roku of tri mjeseca od dana kada podnosilac zahtjeva preda potpunu dokumentaciju. Međutim, taj rok može biti produžen za mjesec dana u slučajevima na koje se primjenjuju poglavlja I i II ove glave. 3. Protiv odluke, ili ako odluka nije donesena u roku, može se podnijeti žalba u skladu s domaćim pravom.				
Član 52 Korišćenje profesionalnih naziva 1. Ako je u državi članici domaćinu korišćenje profesionalnih naziva za neku od djelatnosti unutar predmetne profesije regulisano, državljani drugih država članica koji su ovlašćeni da obavljaju regulisanu profesiju na osnovu Poglavlja III koriste profesionalne nazive države članice domaćina koji odgovaraju toj profesiji u toj državi članici, kao i odgovarajuće skraćenice povezane s tim nazivom. 2. Ako je u državi članici domaćinu određenu profesiju regulisalo neko udruženje ili organizacija u smislu člana 3 stav 2, državljani država članica ne smiju da koriste profesionalni naziv koji izdaje ta organizacija ili udruženje, kao ni odgovarajuću skraćenicu, osim ako podnesu dokaze da su članovi tog udruženja ili organizacije. Ako je članstvo u nekom udruženju ili organizaciji uslovljeno određenim kvalifikacijama, ona to može da zahtijeva za državljane drugih država članica koji posjeduju stručne kvalifikacije samo u skladu s uslovima utvrđenim ovom direktivom.	Nema odgovarajuće odredbe		Materija regulisana članom 11 Zakona o priznavanju profesionalnih kvalifikacija za obavljanje regulisanih profesija ("Službeni list Crne Gore", br. 56/18)	
GLAVA IV DETALJNA PRAVILA ZA OBAVLJANJE PROFESIJE Član 53 mijenja Direktiva 2013/55 EU				

Član 54 Korišćenje akademskih naziva Izuzetno od čl. 7 i 52, država članica domaćin treba da obezbijedi da se odgovarajućim licima dodijeli pravo na korišćenje akademskih naziva dodijeljenih u matičnoj državi članici, i po mogućnosti njihovih skraćenica, na jeziku matične države članice. Država članica domaćin može da zahtijeva da iza tog naziva slijedi naziv i adresa ustanove ili ispitne komisije koja ga je dodijelila. Ako bi moglo doći do zamjene akademskog naziva matične države članice s nazivom u državi članici domaćinu, koji u toj državi zahtijeva dodatno osposobljavanje koje lice nije steklo, država članica domaćin može da zahtijeva od tog lica da koristi akademski naziv matične države članice u odgovarajućem obliku koji odredi država članica domaćin.	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija regulisana članom 12 Zakona o priznavanju profesionalnih kvalifikacija za obavljanje regulisanih profesija ("Službeni list Crne Gore", br. 56/18)	
Član 55 Odobrenje zavoda za zdravstveno osiguranje Izuzetno od člana 5 stav 1 i člana 6 podstav 1 tačka b, države članice koje zahtijevaju od lica koja su stekla stručne kvalifikacije na njihovoj teritoriji da obave pripravnčki period osposobljavanja uz rad i/ili period sticanja stručnog iskustva kako bi dobila odobrenje zavoda za zdravstveno osiguranje, odstupaju od tog zahtjeva za lica koje posjeduju dokaze o stručnim kvalifikacijama za doktore medicine i stomatologe stečene u drugim državama članicama	Nema odgovarajuću odredbu		Materija će biti regulisana donošenjem posebnih propisa od strane nadležnih organa koji će propisati odobrenje zavoda za zdravstveno osiguranje	Do dana pristupanja Crne Gore Evropskoj Uniji

GLAVA V UPRAVNA SARADNJA I ODGOVORNOST ZA SPROVOĐENJE <i>Član 56</i> Nadležni organi 1. Nadležni organi države članice domaćina i matične države članice blisko sarađuju i uzajamno se pomažu kako bi olakšali primjenu ove direktive. Oni obezbjeđuju povjerljivost podataka koje razmjenjuju. Stav 2 podstav 1 mijenja Direktiva 2013/55 EU Država članica domaćin ispituje istinitost okolnosti, a njeni organi odlučuju o prirodi i obimu istraživanja koja treba sprovesti i obavještavaju državu članicu domaćina o zaključcima koje donose na osnovu raspoloživih podataka. 3. Svaka država članica će najkasnije 20. oktobra 2007. godine odrediti vlasti i organe nadležne za izdavanje i prijem dokaza o formalnim kvalifikacijama i ostale dokumentacije ili podataka, i vlasti i organe nadležne za prijem zahtjeva i donošenje odluka iz ove direktive, i odmah o tome obavještava ostale države članice i Komisiju. Stav 4 mijenja Direktiva 2013/55/EU	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija regulisana čl. 68 i 10 Zakona o priznavanju profesionalnih kvalifikacija za obavljanje regulisanih profesija ("Službeni list Crne Gore", br. 56/18)	
Član 57 mijenja Direktiva 2013/55 EU				
Član 58 mijenja Direktiva 2013/55 EU				
Član 59 mijenja Direktiva 2013/55 EU				
GLAVA VI OSTALE ODREDBE <i>Član 60</i> Izvještaji 1. Od 20. oktobra 2007. godine, države članice treba da podnose Komisiji svake dvije godine izvještaje o primjeni sistema. Osim opštih primjedbi, izvještaj treba da sadrži kratak statistički pregled donesenih odluka i opis glavnih problema prilikom primjene ove direktive.	Nema odgovarajuću odredbu	Neprenosivo		

Stav 2 mijenja Direktiva 2013/55 EU				
Član 61 Klauzula o odstupanju Ako zbog primjene neke od odredaba ove direktive država članica naiđe na velike poteškoće u određenoj oblasti, Komisija analizira te poteškoće u saradnji s predmetnom državom članicom. Stav 2 mijenja Direktiva 2013/55 EU	Nema odgovarajuću odredbu	Neprenosivo		
Član 62 Prestanak važenja Od 20. oktobra 2007. godine prestaju da važe direktive 77/452/EEZ, 77/453/EEZ, 78/686/EEZ, 78/687/EEZ, 78/1026/EEZ, 78/1027/EEZ, 80/154/EEZ, 80/155/EEZ, 85/384/EEZ, 85/432/EEZ, 85/433/EEZ, 89/48/EEZ, 92/51/EEZ, 93/16/EEZ i 1999/42/EZ. Pozivanje na direktive koje prestaju da važe smatra se pozivanjem na ovu direktivu, a prestanak važenja ne utiče na akte donesene na osnovu tih direktiva.	Nema odgovarajuću odredbu	Neprenosivo		
Član 63 Prenošenje Države članice donose zakone i druge propise potrebne za usklađivanje s ovom direktivom najkasnije do 20. oktobra 2007. godine. One o tome odmah obavještavaju Komisiju. Kada države članice donose ove mjere, te mjere sadržaće pozivanje na ovu direktivu ili se pozivanje na ovu direktivu navodi prilikom njihovog objavljivanja. Način takvog pozivanja utvrđuju države članice.	Nema odgovarajuću odredbu	Neprenosivo		
Član 64 Stupanje na snagu Ova direktiva stupa na snagu dvadesetog dana od dana objavljivanja u Službenom listu Evropske unije.	Nema odgovarajuću odredbu	Neprenosivo		
Član 65 Adresati Ova direktiva upućena je državama članicama.	Nema odgovarajuću odredbu	Neprenosivo		

ANEKS I Lista stručnih udruženja ili organizacija koje ispunjavaju uslove iz člana 3 stav 2	Nema odgovarajuće odredbe	Djelimično usklađeno	Materija regulisana i članom 36 Zakona o priznavanju profesionalnih kvalifikacija za obavljanje regulisanih profesija ("Službeni list Crne Gore", br. 56/18) Materija će biti regulisana donošenjem liste djelatnosti za priznavanje profesionalnog iskustva na osnovu lista koje utvrđuje Evropska komisija, od strane nadležnog organa	Do dana pristupanja Crne Gore evropskoj Uniji
Aneks II briše Direktiva 2013/55 EU				
Aneks III briše Direktiva 2013/55 EU				
ANEKS IV Djelatnosti povezane s kategorijama stručnog iskustva navedenim u čl. 17, 18 i 19	Nema odgovarajuće odredbe	Djelimično usklađeno	Materija regulisana i članom 36 Zakona o priznavanju profesionalnih kvalifikacija za obavljanje regulisanih profesija ("Službeni list Crne Gore", br. 56/18) Materija će biti regulisana donošenjem donošenjem Liste djelatnosti za priznavanje	Do dana pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji

			profesionalnog iskustva koje donosi Ministarstvo ekonomije	
ANEKS V Priznavanje na osnovu usklađivanja minimalnih uslova osposobljavanja	Nema odgovarajuće odredbe	Neusklađeno	Materija će biti regulisana podzakonskog akta u skladu sa zakonom kojim se uređuje izgradnja objekata..	Donošenje m podzakonskog akta
ANEKS VI Stечena prava koja važe za profesije priznate na osnovu usklađivanja minimalnih uslova osposobljavanja	Nema odgovarajuće odredbe	Neusklađeno	Materija će biti regulisana donošenjem podzakonskog akta u skladu sa zakonom kojim se uređuje izgradnja objekata..	Donošenje m podzakonskog akta
ANEKS VII Dokumentacija i potvrde koje se mogu tražiti u skladu s članom 50 stav 1 1. Dokumentacija (a) Potvrda o državljanstvu datog lica. (b) Kopije potvrda o specijalističkom usavršavanju dokaz o formalnim kvalifikacijama koje omogućavaju pristup toj profesiji, i potvrda o stručnom iskustvu li gdje je to odgovarajuće.	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija regulisana čl. 20, 21 i 22 Zakona o priznavanju profesionalnih kvalifikacija za obavljanje regulisanih profesija	

Nadležni organi države članice domaćina mogu da pozovu kandidate da dostave informacije o svom osposobljavanju u mjeri u kojoj je to potrebno da bi se utvrdilo postojanje mogućih bitnih razlika u odnosu na zahtijevano nacionalno osposobljavanje, kako je to utvrđeno u članu 14. Kada kandidat ne može da dostavi ove informacije, nadležni organi države članice domaćina obraćaju se kontakt tačkama, nadležnom organu ili drugom odgovarajućem organu u matičnoj državi članici. (c) U slučajevima navedenim u članu 16, potvrda o prirodi i trajanju djelatnosti koju izdaje nadležni organ u matičnoj državi članici ili u državi članici iz koje dolazi strani državljanin. (d) Ako nadležni organ države članice domaćina zahtijeva od lica koja žele da obavljaju regulisanu profesiju dokaz o njihovom dobrom karakteru ili ugledu, ili o tome da nijesu u stečaju, ili kada prekine ili zabrani obavljanje te profesije u slučaju teže povrede pravila struke ili krivičnog djela, ta država članica prihvata kao dovoljan dokaz za državljane države članice koji žele da obavljaju tu profesiju na njenoj teritoriji prilaganje dokumentacije koju su izdali nadležni organi matične države članice ili države članice iz koje dolazi strani državljanin, a koji potvrđuju da su ti zahtjevi ispunjeni. Ti organi moraju da dostave traženu dokumentaciju u roku od dva mjeseca. Ako nadležni organi matične države članice ili države članice iz koje dolazi strani državljanin ne izdaju dokumentaciju navedenu u podstavu 1, ta dokumentacija se zamjenjuje izjavom pod zakletvom – ili, u državama u kojima nije predviđena izjava pod zakletvom, svečanom izjavom koju to lice daje pred nadležnim sudskim ili upravnim organom, ili kada je to odgovarajuće, pred notarom ili pred kvalifikovanim stručnim organom matične države članice ili države članice iz koje to lice dolazi; takav organ ili notar izdaje potvrdu kojom se potvrđuje autentičnost izjave pod zakletvom ili svečane izjave.			("Službeni list Crne Gore", br. 56/18)	
---	--	--	--	--

- (e) Ako država članica domaćin od svojih sopstvenih državljana koji žele da započnu obavljanje regulisane profesije traži dokument o njihovom fizičkom ili duševnom zdravlju, ta država članica kao dovoljan dokaz prihvata dostavljanje dokumenta koji se zahtijeva u matičnoj državi članici. Ako matična država članica ne izda takav dokument, država članica domaćin prihvata potvrdu koju izdaje nadležni organ u toj državi. U tom slučaju nadležni organi matične države članice moraju izdati traženi dokument u roku od dva mjeseca.
- (f) Kada država članica domaćin zahtijeva od svojih državljana koji žele da započnu da obavljaju regulisanu profesiju da dostave:
- dokaz o svom imovinskom stanju,
 - dokaz da su osigurani od finansijskih rizika koji proizilaze iz njihove profesionalne odgovornosti u skladu sa zakonima i propisima koji su na snazi u državi članici domaćinu u vezi s uslovima i obimom pokrića,
- ta država članica prihvata kao dovoljan dokaz potvrdu koju izdaju banke i osiguravajuća društva druge države članice.

2. Potvrde

U cilju olakšavanja primjene Glave III Poglavlje III, ove direktive, države članice mogu da propišu da lica koja ispunjavaju uslove osposobljavanja, osim dokaza o formalnim kvalifikacijama moraju da dostave i potvrdu nadležnih organa matične države članice kojom se potvrđuje da je taj dokaz o formalnim kvalifikacijama upravo onaj koji je propisan ovom direktivom.

Direktiva 2005/36/EZ mijenja se kako slijedi: 1. U članu 1 dodaje se stav koji glasi: „Ovom direktivom utvrđuju se i propisi o djelimičnom pristupu regulisanoj profesiji i priznavanju stručnog pripravničkog staža obavljenog u drugoj državi članici.”	Nema odgovarajuće oidredbe	Potpuno usklađeno	Materija regulisana čl. 14 i 15 Zakona o priznavanju profesionalnih kvalifikacija za obavljanje regulisanih profesija ("Službeni list Crne Gore", br. 56/18)	
2. (a u stavu 1 dodaje se podstav koji glasi:) „Ova direktiva primjenjuje se i na sve državljane države članice koji su obavili stručni pripravnički staž izvan matične države članice.”; Član 2 mijenja se kako slijedi: (b dodaje se stav koji glasi:) „4. Ova direktiva se ne primjenjuje na notare koje službenim aktom imenuje vlada.”	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija regulisana članom 3 Zakona o priznavanju profesionalnih kvalifikacija za obavljanje regulisanih profesija ("Službeni list Crne Gore", br. 56/18)	
1. Član 3 mijenja se kako slijedi: Tačke f i h mijenjaju se i glase: „(f) stručno iskustvo – stvarno i zakonito obavljanje predmetne profesije u državi članici s punim ili ekvivalentnim skraćenim radnim vremenom;	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija regulisana članom 8, stav 1 tačka 8 Zakona o priznavanju profesionalnih kvalifikacija za obavljanje regulisanih profesija ("Službeni list Crne Gore", br. 56/18)	
(h)provjera osposobljenosti – provjera ograničena na stručno znanje, vještine i kompetencije podnosioca zahtjeva, koju sprovode ili priznaju nadležni organi države članice domaćina, radi ocjene sposobnosti podnosioca da obavlja regulisane profesije u toj državi članici. Radi odobravanja sprovođenja te provjere, nadležni organi sastavljaju listu predmeta koji nijesu obuhvaćeni diplomom ili drugim dokazom o formalnim kvalifikacijama podnosioca zahtjeva, što se utvrđuje poređenjem obrazovanja i osposobljavanja koje se zahtijeva u državi članici domaćinu, s obrazovanjem i osposobljavanjem koje je podnosilac zahtjeva stekao.	Nema odgovarajuće odredbe	Djelimično usklađeno	Materija regulisana i čl. 29 i 30 Zakona o priznavanju profesionalnih kvalifikacija za obavljanje regulisanih profesija ("Službeni list Crne Gore", br. 56/18) Potpuna usklađenost postiće se donošenjem	Po usvajanju zakona

Kod provjere osposobljenosti treba uzeti u obzir činjenicu da je podnositelj zahtjeva kvalifikovani stručnjak u matičnoj državi članici ili u državi članici iz koje dolazi. Provjera obuhvata odabrane predmete s liste čije je znanje prijeko potrebno za obavljanje predmetne profesije u državi članici domaćinu. Ona može da obuhvata i poznavanje pravila struke koja se primjenjuju na odgovarajuće djelatnosti u državi članici domaćinu. Pojedinosti u vezi sa sprovođenjem provjere osposobljenosti i statusom podnosioca zahtjeva u državi članici domaćinu koji želi da se pripremi za provjeru osposobljenosti u toj državi članici određuju nadležni organi te države;”;			podzakonskog akta iz člana 100 stav 2	
li Dodaju se dvije tačke koje glase: „(j) stručni pripravnčki staž – ne dovodeći u pitanje član 46 stav 4, period stručne prakse koja se obavlja pod nadzorom ako predstavlja uslov za pristup regulisanoj profesiji, a koja se može sprovoditi ili tokom obrazovanja do sticanja diplome ili po njenom završetku;	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija regulisana članom 8, stav 1 tačka 10 Zakona o priznavanju profesionalnih kvalifikacija za obavljanje regulisanih profesija ("Službeni list Crne Gore", br. 56/18)	
(k) evropska profesionalna kartica – elektronska potvrda kojom se dokazuje ili da je stručnjak ispunio sve potrebne uslove za pružanje usluga u državi članici domaćinu na privremenoj i povremenoj osnovi ili priznavanje stručnih kvalifikacija za osnivanje preduzeća u državi članici domaćinu;	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija regulisana članom 59 Zakona o priznavanju profesionalnih kvalifikacija za obavljanje regulisanih profesija ("Službeni list Crne Gore", br. 56/18)	
(l) doživotno učenje – cjelokupno opšte obrazovanje, stručno obrazovanje i osposobljavanje, neformalno obrazovanje i neformalno učenje tokom cijelog života koje ima za rezultat unapređenje znanja, vještina i kompetencija, koje može uključivati profesionalnu etiku;	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija regulisana članom 8 tačka 17 Zakona o priznavanju profesionalnih kvalifikacija za obavljanje regulisanih profesija	

			("Službeni list Crne Gore", br. 56/18)	
(m) preovladavajući razlozi opšteg interesa – razlozi koji se kao takvi priznaju u sudskoj praksi Suda pravde Evropske unije;	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija regulisana članom 8, tačka 14 Zakona o priznavanju profesionalnih kvalifikacija za obavljanje regulisanih profesija ("Službeni list Crne Gore", br. 56/18)	
(n) Evropski sistem prikupljanja i prenošenja kredita u visokom obrazovanju ili ECTS krediti – sistem bodovanja za visoko obrazovanje koji se koristi u Evropskom prostoru visokog obrazovanja.”;	Nema odgovarajuća odredbe	Potpuno usklađeno	Materija regulisana članom 8, tačka 16 Zakona o priznavanju profesionalnih kvalifikacija za obavljanje regulisanih profesija ("Službeni list Crne Gore", br. 56/18)	
(u stavu 2 podstav 3 mijenja se i glasi: „Svaki put kada država članica prizna udruženje ili organizaciju iz podstava 1, ona o tome obavještava Komisiju. Komisija provjerava da li to udruženje ili organizacija ispunjava uslove iz podstava 2. Kako bi se propisno uzele u obzir regulatorne promjene u državama članicama, Komisija je ovlašćena da donese delegirane akte u skladu s članom 57c radi ažuriranja Aneksa I ako su ispunjeni uslovi iz podstava 2. U slučaju da uslovi iz podstava 2 nijesu ispunjeni, Komisija donosi akt za sprovođenje kako bi odbila traženo ažuriranje Aneksa I.”	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija regulisana članom 11 Zakona o priznavanju profesionalnih kvalifikacija za obavljanje regulisanih profesija ("Službeni list Crne Gore", br. 56/18)	
Član 4 mijenja se kako slijedi: (a) stav 1 mijenja se i glasi: „1. Priznavanjem stručnih kvalifikacija država članica domaćin omogućava korisnicima pristup	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija regulisana čl. 18 i 15 Zakona o priznavanju profesionalnih kvalifikacija za	

profesiji za koju su osposobljeni u matičnoj državi članici kao i obavljanje te profesije pod jednakim uslovima koji važe za njene državljane.”; (b dodaje se stav koji glasi:) „3. Odstupajući od stava 1, djelimični pristup profesiji u državi članici domaćinu odobrava se pod uslovima utvrđenim članom 4f			obavljanje regulisanih profesija ("Službeni list Crne Gore", br. 56/18)	
Dodaju se članovi koji glase: <i>„Član 4a</i> Evropska profesionalna kartica 1. Države članice izdaju nosiocima stručne kvalifikacije evropsku profesionalnu karticu na njihov zahtjev i pod uslovom da je Komisija donijela relevantne akte za sprovođenje iz stava 7. 2. Kada se za određenu profesiju uvede evropska profesionalna kartica relevantnim aktima za sprovođenje donesenim u skladu sa stavom 7, nosilac predmetne stručne kvalifikacije može po sopstvenom izboru da se prijavi za takvu karticu ili da primijeni postupke iz glava II i III. 3. Države članice obezbjeđuju da nosilac evropske profesionalne kartice ostvaruje sva prava koja su mu dodijeljena čl. 4b do 4e. 4. Ako nosilac stručne kvalifikacije namjerava da pruži usluge u skladu s Glavom II, koje nijesu obuhvaćene članom 7 stav 4, nadležni organ matične države članice izdaje evropsku profesionalnu karticu u skladu s čl. 4b i 4c. Evropska profesionalna kartica, prema potrebi, predstavlja izjavu u skladu s članom 7. 5. Kada nosilac stručne kvalifikacije namjerava da osnuje preduzeće u drugoj državi članici u skladu s Glavom III poglavlja I do IIIa ili da pruži usluge u skladu s članom 7 stav 4, nadležni organ matične države članice preduzima sve pripremne radnje povezane s pojedinačnim dosijeom podnosioca zahtjeva kreiranim u Informacionom sistemu unutrašnjeg tržišta (IMI) (dosije IMI) kao što je	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija regulisana čl. 59, 60, 61 i 6 Zakona o priznavanju profesionalnih kvalifikacija za obavljanje regulisanih profesija ("Službeni list Crne Gore", br. 56/18)	

utvrđeno u čl. 4b i 4d. Nadležni organ države članice domaćina izdaje evropsku profesionalnu karticu u skladu s čl. 4b i 4d. Izdavanje evropske profesionalne kartice u svrhu osnivanja preduzeća ne pruža automatski pravo na obavljanje određene profesije ako postoje zahtjevi za registraciju ili ostali nadzorni postupci koji su u državi članici domaćinu bili uspostavljeni prije uvođenja evropske profesionalne kartice za tu profesiju. 6. Države članice imenuju nadležne organe za bavljenje dosijeima IMI i izdavanje evropskih profesionalnih kartica. Ti organi obezbjeđuju nepristrasnu, objektivnu i blagovremenu obradu zahtjeva za evropske profesionalne kartice. Centri za pomoć iz člana 57b mogu isto tako djelovati u svojstvu nadležnog organa. Države članice obezbjeđuju da nadležni organi i centri za pomoć obavještavaju građane, uključujući potencijalne podnosioce zahtjeva, o funkcionisanju i dodatoj vrijednosti evropske profesionalne kartice za profesije za koje postoji. 7. Komisija aktima za sprovođenje preduzima mjere potrebne za obezbjeđenje jedinstvene primjene odredaba evropskih profesionalnih kartica za one profesije koje ispunjavaju uslove utvrđene u podstavu 2 ovog stava, uključujući mjere povezane s formatom evropske profesionalne kartice, obradom pisanih zahtjeva, prevodima koje podnosilac zahtjeva treba da obezbijedi kako bi potkrijepio svaki zahtjev za evropsku profesionalnu karticu, detaljima o dokumentima traženim u skladu s članom 7 stav 2 ili Aneksom VII kako bi zahtjev bio potpun i postupcima izvršavanja i obrade uplata za evropsku profesionalnu karticu pri čemu se uzimaju u obzir posebnosti profesije o kojoj je riječ. Komisija aktima za sprovođenje isto tako utvrđuje kako i kada i za koje dokumente nadležni organi mogu tražiti ovjerene kopije u skladu s članom 4b stav 3 podstav 2, članom 4d stav 2 i članom 4d stav 3 za predmetnu profesiju. Uvođenje evropske profesionalne kartice za određenu profesiju donošenjem relevantnih akata za				
---	--	--	--	--

sprovođenje iz podstava 1 podliježe svim uslovima koji slijede: (a) postoji velika mobilnost ili potencijal za veliku) mobilnost u predmetnoj profesiji; (b) relevantne zainteresovane strane pokazuju dovoljno snažan interes; (c) profesija ili obrazovanje i osposobljavanje) usmjereno ka obavljanju te profesije uređeni su u znatnom broju država članica. Ti akti za sprovođenje donose se u skladu s postupkom ispitivanja iz člana 58 stav 2. 8. Sve naknade koje podnosiocima zahtjeva vezano za administrativne postupke u okviru izdavanja evropske profesionalne kartice mogu da se naplate razumne su, proporcionalne i srazmjerne troškovima koje su stvorile matična država članica i država članica domaćin i nemaju efekat odvracanja od podnošenja zahtjeva za evropsku profesionalnu karticu.				
<i>Član 4b</i> Podnošenje zahtjeva za evropsku profesionalnu karticu i kreiranja dosijea IMI 1. Matična država članica omogućava nosiocu stručne kvalifikacije da podnese zahtjev za evropsku profesionalnu karticu internet alatom koji pruža Komisija, koji predmetnom podnosiocu zahtjeva automatski kreira dosije u sistemu IMI. Kada matična država članica omogućava i podnošenje pisanih zahtjeva, ona obezbjeđuje sve potrebne uslove za kreiranje dosijea u sistemu IMI, sve podatke koje treba da se pošalju podnosiocu zahtjeva i izdavanje evropske profesionalne kartice. 2. Zahtjevima se prilažu dokumenti traženi u aktima za sprovođenje koje treba donijeti u skladu s članom 4a stav 7. 3. Najkasnije sedam dana od prijema zahtjeva, nadležni organ matične države članice potvrđuje	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija regulisana čl. 60 i 61 Zakona o priznavanju profesionalnih kvalifikacija za obavljanje regulisanih profesija ("Službeni list Crne Gore", br. 56/18)	

prijem zahtjeva i obavještava njegovog podnosioca o svim dokumentima koji nedostaju. Prema potrebi, nadležni organ matične države članice izdaje sve prateće potvrde potrebne u skladu s ovom direktivom. Nadležni organ matične države članice provjerava da li podnosilac zahtjeva ima zakonski osnovano preduzeće u matičnoj državi članici i jesu li svi potrebni dokumenti koji su izdati u matičnoj državi članici važeći i vjerodostojni. U slučaju valjano zasnovanih sumnji, nadležni organ matične države članice savjetuje se s relevantnim organom i može od podnosioca zahtjeva da zatraži ovjerene kopije dokumenata. U slučaju naknadnih zahtjeva od strane istog podnosioca zahtjeva, nadležni organi matične države članice i države članice domaćina ne mogu da traže ponovno podnošenje dokumenata koji su već sadržani u dosijeu IMI i još važe. 4. Komisija može aktima za sprovođenje da donosi tehničke specifikacije, mjere potrebne za obezbjeđenje integriteta, povjerljivosti i tačnosti podataka sadržanih u evropskoj profesionalnoj kartici i dosijeu IMI i uslove i postupke izdavanja evropske profesionalne kartice njenom nosiocu, a isto tako mogućnost njenog preuzimanja ili unošenja promjena u doisje IMI. Ti akti za sprovođenje donose se u skladu s postupkom ispitivanja iz člana 58 stav 2.				
<i>Član 4c</i> Evropska profesionalna kartica za privremeno i povremeno pružanje usluga koje nijesu obuhvaćene članom 7 stav 4 1. Nadležni organ matične države članice potvrđuje zahtjev i prateće dokumente u dosijeu IMI i izdaje evropsku profesionalnu karticu za privremeno i povremeno pružanje usluga koje nijesu obuhvaćene članom 7 stav 4 u roku od tri nedelje. Taj period počinje prijemom dokumenata koji nedostaju navedenih u članu 4b stav 3 podstav 1 ili, ako nijesu zatraženi nikakvi drugi dokumenti, nakon isteka perioda od jedne nedelje navedenog u tom podstavu.	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija regulisana čl. 62 i 63 Zakona o priznavanju profesionalnih kvalifikacija za obavljanje regulisanih profesija ("Službeni list Crne Gore", br. 56/18)	

Organ zatim odmah šalje evropsku profesionalnu karticu nadležnom organu svake predmetne države članice domaćina i o tome obavještava podnosioca zahtjeva. Država članica domaćin ne može da zahtijeva bilo kakvu dodatnu izjavu u skladu s članom 7 u idućih 18 mjeseci. 2. Odluka nadležnog organa matične države članice ili izostanak odluke u periodu od tri sedmice u skladu sa stavom 1 podliježe žalbi u skladu s domaćim pravom. 3. Ako nosilac evropske profesionalne kartice želi da pruži usluge u državama članicama koje nijesu one prvobitno pomenute u zahtjevu u skladu sa stavom 1, nosilac može da podnese zahtjev za takvo proširenje. Ako nosilac želi i dalje da pruži usluge nakon perioda od 18 mjeseci iz stava 1, on o tome obavještava nadležni organ. U svakom slučaju, nosilac pruža sve podatke i o značajnim promjenama situacije koju potkrepljuje dosije IMI koje nadležni organ u matičnoj državi članici može da traži na osnovu akata za sprovođenje koje treba da se donesu u skladu s članom 4a stav 7. Nadležni organ matične države članice šalje ažuriranu evropsku profesionalnu karticu predmetnim državama članicama domaćinima. 4. Evropska profesionalna kartica važi na cijeloj teritoriji svih predmetnih država članica domaćina sve dok njen nosilac zadržava pravo na obavljanje prakse na osnovu dokumenata i podataka sadržanih u dosijeu IMI.				
<i>Član 4d</i> Evropska profesionalna kartica za osnivanje preduzeća i privremeno i povremeno pružanje usluga u skladu s članom 7 stav 4 1. Nadležni organ matične države članice u roku od jednog mjeseca potvrđuje vjerodostojnost i valjanost prateće dokumentacije dosijea IMI u svrhu izdavanja evropske profesionalne kartice za osnivanje	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija regulisana članom 64 Zakona o priznavanju profesionalnih kvalifikacija za obavljanje regulisanih profesija ("Službeni list Crne Gore", br. 56/18)	

preduzeća ili privremeno i povremeno pružanje usluga u skladu s članom 7 stav 4. Taj period počinje prijemom dokumenata koji nedostaju navedenih u članu 4b stav 3 podstav 1 ili, ako nijesu zatraženi nikakvi drugi dokumenti, nakon isteka perioda od jedne sedmice iz tog podstava. Organ zatim odmah prosljeđuje zahtjev nadležnom organu države članice domaćina. Matična država članica obavještava podnosioca zahtjeva o statusu zahtjeva i istovremeno prosljeđuje zahtjev državi članici domaćinu. 2. U slučajevima iz čl. 16, 21, 49a i 49b, država članica domaćin odlučuje da li će izdati evropsku profesionalnu karticu u skladu sa stavom 1 u roku od mjesec dana od prijema zahtjeva koji je prosljedila matična država članica. U slučaju valjano zasnovanih sumnji, država članica domaćin može da zatraži dodatne informacije ili unos ovjerene kopije nekog dokumenta od strane matične države članice, koje poslednja dostavlja najkasnije dvije sedmice nakon podnošenja zahtjeva. U skladu sa stavom 5 podstav 2, primjenjuje se period od mjesec dana, nezavisno od bilo kog takvog zahtjeva. 3. U slučajevima iz člana 7 stav 4 i člana 14, država članica domaćin odlučuje da li će izdati evropsku profesionalnu karticu ili podvrguti nosioca stručne kvalifikacije dopunskim mjerama u roku od dva mjeseca od dana prijema zahtjeva koji je prosljedila matična država članica. U slučaju važeći zasnovanih sumnji, država članica domaćin može da zatraži dodatne informacije ili unos ovjerene kopije nekog dokumenta od matične države članice koje poslednja dostavlja najkasnije dvije sedmice nakon podnošenja zahtjeva. U skladu sa stavom 5 podstav 2, primjenjuje se period od dva mjeseca, nezavisno od bilo kog takvog zahtjeva. 4. Ako država članica domaćin ne primi potrebne podatke koje može tražiti u skladu s ovom direktivom od matične države članice ili podnosioca zahtjeva radi donošenja odluke o izdavanju evropske profesionalne kartice, ona može da odbije da izda karticu. Odluka o odbijanju izdavanja kartice propisno je obrazložena.				
---	--	--	--	--

5. Ako država članica domaćin propusti da donese odluku u okviru rokova propisanih u st. 2 i 3 ovog člana ili organizuje provjeru osposobljenosti u skladu s članom 7 stav 4, smatraće se da je evropska profesionalna kartica izdata i ona se automatski putem sistema IMI šalje nosiocu stručne kvalifikacije. Država članica domaćin ima mogućnost da produži za dvije sedmice rokove utvrđene st. 2 i 3 radi automatskog izdavanja evropske profesionalne kartice. Dužna je da obrazloži razlog produžavanja roka i o tome obavijesti podnosioca zahtjeva. Takvo produženje može se ponoviti jednom i samo ako je strogo potrebno, naročito iz razloga povezanih s javnim zdravljem ili bezbjednošću primaoca usluga. 6. Mjere koje u skladu sa stavom 1 preduzme matična država članica zamjenjuju sve zahtjeve za priznavanje stručnih kvalifikacija u skladu s domaćim pravom države članice domaćina. 7. Protiv odluka matične države članice i države članice domaćina donesenih u skladu sa st. 1 do 5 ili izostanka odluke matične države članice dopuštena je žalba u skladu s domaćim pravom predmetne države članice.				
<i>Član 4e</i> Obrada i pristup podacima o evropskoj profesionalnoj kartici 1. Ne dovodeći u pitanje pretpostavku nevinosti, nadležni organi matične države članice i države članice domaćina blagovremeno ažuriraju odgovarajući dosije IMI s podacima o disciplinskim mjerama ili krivičnim sankcijama povezanim sa zabranom ili ograničenjem, koje utiču na obavljanje djelatnosti nosioca evropske profesionalne kartice u skladu s ovom direktivom. Ona pritom poštuju pravila o zaštiti ličnih podataka iz Direktive Evropskog parlamenta i Savjeta 95/46/EZ od 24. oktobra 1995. godine o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom ličnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka) i Direktive Evropskog parlamenta i Savjeta 2002/58/EZ	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija regulisana čl. 65 i 66 Zakona o priznavanju profesionalnih kvalifikacija za obavljanje regulisanih profesija ("Službeni list Crne Gore", br. 56/18)	

od 12. jula 2002. godine o obradi ličnih podataka i zaštiti privatnosti u oblasti elektronskih komunikacija (Direktiva o privatnosti i elektronskim komunikacijama Takva ažuriranja uključuju brisanje podataka koji više nijesu potrebni. Nosilac evropske profesionalne kartice kao i nadležni organi koja imaju pristup odgovarajućem dosijeu IMI odmah se obavještavaju o svim ažuriranjima. Tom se obavezom ne dovode u pitanje obaveze upozoravanja koje imaju države članice u skladu s članom 56a. 2. Sadržaj ažuriranih podataka iz stava 1 ograničava se na sljedeće podatke: (a) identitet stručnjaka (b) predmetnu profesiju; (c) informacije o nacionalnom organu ili sudu koji) donosi odluku o ograničenju ili zabrani; (d) opseg ograničenja ili zabrane; i (e) period tokom kog se primjenjuje ograničenje zabrana. 3. Pristup podacima u dosijeu IMI ograničava se na nadležne organe matične države članice i države članice domaćina, u skladu s Direktivom 95/46/EZ. Nadležni organi obavještavaju nosioca evropske profesionalne kartice o sadržaju dosijea IMI na njegov zahtjev. 4. Evropskom profesionalnom karticom obuhvaćeni su samo oni podaci koji su potrebni za utvrđivanje prava nosioca na obavljanje profesije za koju se izdaje, odnosno ime nosioca, prezime, datum i mjesto rođenja, profesija i stručne kvalifikacije, kao i mjerodavni režim, uključeni nadležni organi, broj kartice, sigurnosna obilježja i pozivanje na važeći identifikacioni dokument. Podaci koji se odnose na stručno iskustvo koje je nosilac evropske profesionalne kartice stekao ili preduzete dopunske mjere uključeni su u dosije IMI.				
---	--	--	--	--

5. Lični podaci sadržani u dosijeu IMI mogu se obrađivati sve dok su kao takvi potrebni u svrhu postupka priznavanja i kao dokaz o priznavanju ili prosljeđivanju izjave tražene u skladu s članom 7. Države članice obezbjeđuju da nosilac evropske profesionalne kartice ima pravo u svakom trenutku i bez ikakvih troškova da zatraži ispravljanje netačnih i nepotpunih podataka ili brisanje ili blokiranje predmetnog dosijea IMI. Nosilac se o tom pravu obavještava u vrijeme izdavanja evropske profesionalne kartice, pa se potom svake dvije godine na to podsjeća. Podsjetnik se šalje automatski putem IMI-ja ako je početni zahtjev za evropsku profesionalnu karticu podnesen putem interneta. U slučaju zahtjeva za brisanje dosijea IMI povezanog s evropskom profesionalnom karticom izdatom u svrhu osnivanja preduzeća ili privremenog i povremenog pružanja usluga u skladu s članom 7 stav 4, nadležni organi predmetne države članice domaćina izdaju nosiocu stručnih kvalifikacija dokaz o priznavanju njegovih stručnih kvalifikacija. 6. U vezi s obradom ličnih podataka u evropskoj profesionalnoj kartici i svim dosijeima IMI, relevantni nadležni organi država članica smatraju se kontrolorima u smislu člana 2 tačka d Direktive 95/46/EZ. U pogledu njenih zaduženja iz st. 1 do 4 ovog člana i obrade ličnih podataka koji su u to uključeni, Komisija se smatra kontrolorom u smislu člana 2 tačka d Regulative Evropskog parlamenta i Savjeta (EZ) br. 45/2001 od 18. decembra 2000. godine o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom ličnih podataka u institucijama i organima Zajednice i o slobodnom kretanju takvih podataka 7. Ne dovodeći u pitanje stav 3, države članice domaćini obezbjeđuju da poslodavci, stranke, pacijenti, organi javne vlasti i ostale zainteresovane strane mogu da potvrde vjerodostojnost i valjanost evropske profesionalne kartice koju im je nosilac kartice predočio. Komisija aktima za sprovođenje utvrđuje pravila o pristupu dosijeu IMI, kao i tehničkim sredstvima i				
--	--	--	--	--

postupcima provjere navedenim u podstavu 1. Ti akti za sprovođenje donose se u skladu s postupkom ispitivanja iz člana 58 stav 2				
5. Član 4f Djelimičan pristup 1. Nadležni organ države članice domaćina odobrava, za svaki slučaj posebno, djelimičan pristup profesionalnoj djelatnosti na svojoj teritoriji samo ako su ispunjeni svi sljedeći uslovi: (a) stručnjak je potpuno kvalifikovan za obavljanje) profesionalne djelatnosti u matičnoj državi članici za koju se traži djelimičan pristup u državi članici domaćinu; (b) razlike između profesionalne djelatnosti koja se zakonski obavlja u matičnoj državi članici i regulisane profesije u državi članici domaćinu kao takve toliko su velike da bi primjena dopunskih mjera značila da se od podnosioca zahtijeva da završi cijeli program obrazovanja i osposobljavanja potreban u državi članici domaćinu kako bi imao pristup cjelokupnoj regulisanoj profesiji u državi članici domaćinu; (c) profesionalna djelatnost se objektivno može) razdvojiti od ostalih djelatnosti koje pripadaju regulisanoj profesiji u državi članici domaćinu. Za potrebe tačke c, nadležni organ države članice domaćina uzima u obzir činjenicu da li se profesionalna djelatnost može obavljati samostalno u matičnoj državi članici. 2. Djelimičan pristup se može odbiti ako je to opravdano zbog preovladavajućih razloga opšteg interesa, prikladno za obezbjeđenje postizanja cilja i ako se time ne prelazi ono što je potrebno za ostvarivanje tog cilja. 3. Zahtjevi za potrebe osnivanja preduzeća u državi članici domaćinu razmatraju se u skladu s Glavom III poglavlja I i IV. 4. Zahtjevi za potrebe pružanja privremenih i povremenih usluga u državi članici domaćinu u vezi s profesionalnim djelatnostima koje utiču na javno	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija regulisana čl. 15, 25 i 13 Zakona o priznavanju profesionalnih kvalifikacija za obavljanje regulisanih profesija ("Službeni list Crne Gore", br. 56/18)	

zdravlje ili bezbjednost razmatraju se u skladu s Glavom II. 5. Odstupajući od člana 7 stav 4 podstav 6 i člana 52 stav 1, profesionalna djelatnost obavlja se u skladu s profesionalnim nazivom matične države članice nakon što je odobren djelimičan pristup. Država članica domaćin može da zahtijeva da se taj profesionalni naziv upotrebljava na jezicima države članice domaćina. Stručnjaci na koje se primjenjuje djelimičan pristup jasno navode primaocima usluge opseg svojih profesionalnih djelatnosti. 6. Ovaj član ne primjenjuje se na stručnjake čije se stručne kvalifikacije automatski priznaju u skladu s Glavom III poglavlja II, III i IIIa. 6. U članu 5 stav 1 tačka b mijenja se i glasi: „(b kada se pružalac usluga seli, ako je u jednoj ili) više država članica tu profesiju obavljao najmanje godinu dana u periodu od deset godina koje su prethodile pružanju usluga, u slučaju da profesija u državi članici gdje je preduzeće osnovano nije regulisana. Uslov godine dana obavljanja profesije ne primjenjuje se ako je obavljanje profesije ili obrazovanje i osposobljavanje za tu profesiju regulisano.”				
Član 7 mijenja se kako slijedi: (a) stav 2 mijenja se kako slijedi: itač. d i e mijenjaju se i glase: „(d) za slučajeve iz člana 5 stav 1 tačka b, bilo koji dokaz da je pružalac usluga obavljao datu djelatnost najmanje godinu dana tokom prethodnih deset godina; (e) za profesije u sektoru bezbjednosti, zdravstvenom sektoru i za profesije povezane s obrazovanjem maloljetnih lica, uključujući i brigu o djeci i predškolsko obrazovanje, ako to država članica traži za sopstvene državljane, uvjerenje kojim se potvrđuje da nije bilo privremenog ili konačnog oduzimanja prava na obavljanje profesije, ili uvjerenje o nekažnjavanju;”;	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija regulisana članom 49 Zakona o priznavanju profesionalnih kvalifikacija za obavljanje regulisanih profesija ("Službeni list Crne Gore", br. 56/18)	

i dodaju se tačke koje glase: i „(za profesije koje utiču na bezbjednost . f) pacijenata, potvrda da podnosilac zahtjeva zna jezik potreban za obavljanje profesije u državi članici domaćinu; (g) za profesije koje obuhvataju djelatnosti iz člana 16 i koje je država članica prijavila u skladu s članom 59 stav 2, potvrda o prirodi i trajanju djelatnosti, koju izdaje nadležni organ u državi članici u kojoj pružalac usluge ima osnovano preduzeće.”;				
b) dodaje se stav koji glasi: „2a. Podnošenjem zahtijevane prijave od strane pružaoca usluge u skladu sa stavom 1, taj pružalac usluga dobija pravo pristupa djelatnosti usluge ili obavljanju te djelatnosti na cijeloj teritoriji predmetne države članice. Država članica može da zahtijeva dodatne informacije navedene u stavu 2 u vezi sa stručnim kvalifikacijama pružaoca usluga ako: (a) profesija je različito regulisana u nekim djelovima te države članice; (b) takva regulativa se primjenjuje i na državljane te države članice; (c) razlike u takvoj regulativi opravdane su preovladavajućih razloga opšteg interesa koji se odnose na javno zdravlje ili bezbjednost pružaoca usluga; (d) država članica ne može pribaviti te informacije ni na drugi način.”;	Nema odgovarajuće odredba	Potpuno usklađeno	Materija regulisana članom 49 Zakona o priznavanju profesionalnih kvalifikacija za obavljanje regulisanih profesija ("Službeni list Crne Gore", br. 56/18)	
stav 4 mijenja se i glasi: „4. Pri prvom pružanju usluga, u slučaju regulisanih profesija koje utiču na javno zdravlje ili bezbjednost i na koje se primjenjuje automatsko priznavanje iz Glave III poglavlja II, III ili IIIa, nadležni organ države članice domaćina može da provjeri stručne kvalifikacije pružaoca usluga prije prvog pružanja usluge. Takva prethodna provjera je moguća samo kad je svrha provjere da se spriječi ozbiljna šteta za zdravlje ili bezbjednost pružaoca usluga zbog nedovoljnih stručnih kvalifikacija pružaoca usluga i kad takva provjera ne prelazi ono što je potrebno za tu svrhu.	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija regulisana čl. 53, 50 i 52 Zakona o priznavanju profesionalnih kvalifikacija za obavljanje regulisanih profesija ("Službeni list Crne Gore", br. 56/18)	

U roku od najviše mjesec dana nakon prijema prijave i priloženih dokumenata iz st. 1 i 2, nadležni organ obavještava pružaoca usluga o svojoj odluci: (a) da neće provjeravati njegove stručne kvalifikacije; (b) nakon što je izvršena provjera njegovih stručnih kvalifikacija: i da će zahtijevati od pružaoca usluga da polaže .ispit za provjeru osposobljenosti; ili i da će dozvoliti pružanje usluga. i . Ako postoje poteškoće koje bi mogle uzrokovati kašnjenje u donošenju odluke u skladu s podstavom 2, nadležni organ u istom roku obavještava pružaoca usluga o razlozima kašnjenja. Poteškoća se rješava u roku od mjesec dana od tog obavještenja, a odluka se donosi u roku od dva mjeseca od rješavanja poteškoće. Ako je razlika između stručnih kvalifikacija pružaoca usluga i osposobljavanja koje se zahtijeva u državi članici domaćinu tako velika da ugrožava javno zdravlje ili bezbjednost, i ako se ne može nadoknaditi stručnim iskustvom pružaoca usluga ili znanjem, vještinama i kompetencijama stečenim u okviru doživotnog učenja, i koje je u tu svrhu službeno priznao odgovarajući organ, država članica domaćin dužna je da omogući pružaocu usluga da dokaže, putem ispita za provjeru osposobljenosti, kako je navedeno u podstavu 2 tačka b, da je stekao znanje, vještine ili kompetencije koji su mu nedostajali. Država članica domaćin na osnovu toga donosi odluku o tome da li će dozvoliti pružanje usluga. U svakom slučaju, pružanje usluga mora biti omogućeno u roku od mjesec dana od donošenja odluke u skladu s podstavom 2. Ako nadležni organ ne postupi u rokovima utvrđenim u podst. 2 i 3, usluga se može pružati. Ako su stručne kvalifikacije provjerene u skladu s ovim stavom, usluga se pruža u skladu s profesionalnim nazivom države članice domaćina.”				
---	--	--	--	--

8. U članu 8 stav 1 mijenja se i glasi: „1. Nadležni organi države članice domaćina mogu da zatraže od nadležnih organa države članice gdje je osnovano preduzeće da u slučaju opravdanih sumnji dostave sve informacije relevantne za zakonitost osnivanja pružaoca usluga i njegovog dobrog ponašanja, kao i za nepostojanje disciplinskih i krivičnih sankcija stručne prirode. U slučaju da nadležni organi države članice domaćina odluče da provjere stručne kvalifikacije pružaoca usluga, mogu od nadležnih organa države članice gdje je osnovano preduzeće da zatraže informacije o programima osposobljavanja koje je pohađao pružalac usluga u mjeri u kojoj je to potrebno da bi se utvrdile bitne razlike koje bi mogle ugroziti javno zdravlje ili bezbjednost. Nadležni organi države članice gdje je osnovano preduzeće dostavljaju te podatke u skladu s odredbama člana 56. U slučaju nereguliranih profesija u matičnoj državi članici, i centri za pomoć iz člana 57b mogu pružiti takve informacije.”	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija regulisana članom 55 Zakona o priznavanju profesionalnih kvalifikacija za obavljanje reguliranih profesija ("Službeni list Crne Gore", br. 56/18)	
9. Član 11 mijenja se kako slijedi: (a) stav 1 mijenja se kako slijedi: i uvodni dio mijenja se i glasi: „Za potrebe člana 13 i člana 14 stav 6, nivoi stručnih kvalifikacija određuju se na sljedeći način:”; ii. u tački c podtačka ii mijenja se i glasi: „i regulisano obrazovanje i osposobljavanje ili, i. u slučaju reguliranih profesija, stručno osposobljavanje s posebnom strukturom, kojim se stiču kompetencije koje prelaze kompetencije iz stepena b i koje je identično stepenu osposobljavanja iz podtačke i, ako takvo obrazovanje ili osposobljavanje pruža uporedivi stručni standard i ako se njime priprema polaznik za uporediv stepen odgovornosti i funkcija, pod uslovom da je	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija regulisana članom 23 Zakona o priznavanju profesionalnih kvalifikacija za obavljanje reguliranih profesija ("Službeni list Crne Gore", br. 56/18)	

diplomi priloženo svjedočanstvo koju je izdala matična država članica;”; ii tač. d i e mijenjaju se i glase: i. „(d diploma kojom se potvrđuje da je njen) nosilac uspješno završio osposobljavanje na stepenu nakon završetka srednjeg obrazovanja u trajanju od najmanje tri ili najviše četiri godine ili ekvivalentnog trajanja kad se odvija vanredno, koje osim toga može biti izraženo identičnim ECTS kreditima na univerzitetu ili visokoj obrazovnoj ustanovi ili drugoj ustanovi koja obezbjeđuje isti stepen osposobljavanja, i koja po potrebi potvrđuje da je nosilac diplome završio stručno osposobljavanje koje se zahtijeva uz taj program na stepenu nakon završetka srednjeg obrazovanja; (e)diploma koja potvrđuje da je njen nosilac uspješno završio program na stepenu nakon završetka srednjeg obrazovanja u trajanju od najmanje četiri godine ili ekvivalentnog trajanja kad se odvija vanredno, koji osim toga može biti izražen identičnim bodovima ECTS, na univerzitetu ili visokoj obrazovnoj ustanovi ili drugoj ustanovi koja obezbjeđuje isti stepen osposobljavanja, i koja po potrebi potvrđuje da je nosilac diplome uspješno završio stručno osposobljavanje koje se zahtijeva uz taj program na stepenu nakon završetka srednjeg obrazovanja.”; (b) stav 2 briše se.				
U članu 12 stav 1 mijenja se i glasi: „Svaki dokaz o formalnim kvalifikacijama ili skup dokaza o formalnim kvalifikacijama koje je izdao nadležni organ u državi članici, kojim se potvrđuje uspješno završeno osposobljavanje u Uniji, koje se pohađalo redovno ili vanredno u okviru službenog programa ili izvan njega, a koje je ta država članica	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija regulisana članom 24 Zakona o priznavanju profesionalnih kvalifikacija za obavljanje regulisanih profesija	

priznala kao ekvivalentno i koji nosiocu tih dokaza dodjeljuju jednaka prava pristupa profesiji ili obavljanja profesije ili ga pripremaju za obavljanje te profesije, smatraju se dokazom o formalnim kvalifikacijama iz člana 11, uključujući i stepen o kojem je riječ.”			("Službeni list Crne Gore", br. 56/18)	
1 Član 13 mijenja se i glasi: 1. <i>„Član 13</i> Uslovi priznavanja 1. Ako se za pristup regulisanoj profesiji ili njeno obavljanje u državi članici domaćinu zahtijevaju posebne stručne kvalifikacije, nadležni organ te države članice je pod istim uslovima koji se primjenjuju na njene državljane dužan da dozvoli pristup toj profesiji i njeno obavljanje podnosiocima zahtjeva koji imaju potvrdu o kompetencijama ili dokaz o formalnim kvalifikacijama iz člana 11 koji zahtijeva druga država članica za pristup toj profesiji i njeno obavljanje na njenoj teritoriji. Potvrde o kompetencijama ili dokaz o formalnim kvalifikacijama izdaje nadležni organ u državi članici, određen u skladu sa zakonima i drugim propisima te države članice. 2. Pristup profesiji i njeno obavljanje, kako je opisano u stavu 1, odobrava se i podnosiocima zahtjeva koji su obavljali predmetnu profesiju godinu dana s punim radnim vremenom ili sa skraćenim radnim vremenom ekvivalentnog ukupnog trajanja tokom prethodnih deset godina u drugoj državi članici koja tu profesiju ne reguliše, i koji posjeduju jednu ili više potvrda o kompetencijama ili dokaz o formalnim kvalifikacijama, a koje je izdala druga država članica koja ne reguliše tu profesiju. Potvrde o kompetencijama i dokaz o formalnim kvalifikacijama ispunjavaju sljedeće uslove: (a izdaje ih nadležni organ u državi članici, određen) u skladu sa zakonima i drugim propisima te države članice;	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija regulisana članom 25 Zakona o priznavanju profesionalnih kvalifikacija za obavljanje regulisanih profesija ("Službeni list Crne Gore", br. 56/18)	

(b) potvrđuju da je njihov nosilac pripremljen za obavljanje date profesije. Međutim, jednogodišnje stručno iskustvo navedeno u podstavu 1 ne smije se zahtijevati ako dokaz o formalnim kvalifikacijama koju podnosilac posjeduje potvrđuje regulisano obrazovanje i osposobljavanje. 3. Država članica domaćin prihvata stepen koji u skladu s članom 11 potvrđuje matična država članica, kao i svjedočanstvo kojim matična država članica potvrđuje da je regulisano obrazovanje i osposobljavanje ili stručno osposobljavanje s posebnom strukturom iz člana 11 tačka c podtačka ii ekvivalentno nivou iz člana 11 tačka c podtačka i. 4. Odstupajući od st. 1 i 2 ovog člana i od člana 14, nadležni organ u državi članici domaćinu može da odbije pristup profesiji i njeno obavljanje nosiocima potvrde osposobljenosti koja je svrstana pod član 11 tačka a ako je nacionalna stručna kvalifikacija potrebna za obavljanje profesije na njenoj teritoriji svrstana pod član 11 tačka e.”				
Član 14 mijenja se kako slijedi: (a) stav 1 mijenja se i glasi: „1. Član 13 ne sprečava državu članicu domaćina da od podnosioca zahtijeva period prilagođavanja do tri godine ili provjeru osposobljenosti ako: (završeno osposobljavanje koje je podnosilac ostekao obuhvata znatno drugačiju građu od one) koja je obuhvaćena dokazom o formalnim kvalifikacijama koje se zahtijevaju u državi članici domaćinu; (regulisana profesija u državi članici domaćinu bsadrži jednu ili više regulisanih profesionalnih) djelatnosti koje ne postoje u odgovarajućoj profesiji u matičnoj državi članici podnosioca zahtjeva, a osposobljavanje koje se zahtijeva u državi članici domaćinu obuhvata znatno drugačiju građu od one obuhvaćene u potvrdi osposobljenosti podnosioca ili u dokazu o njegovim formalnim kvalifikacijama.”;	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija regulisana članom 26 Zakona o priznavanju profesionalnih kvalifikacija za obavljanje regulisanih profesija ("Službeni list Crne Gore", br. 56/18)	

b) u stavu 2 podstav 3 mijenja se i glasi: „Ako Komisija smatra da je odstupanje iz podstava 2 neprimjereno ili da nije u skladu s pravom Unije, u roku od tri mjeseca od prijema svih potrebnih informacija donosi akt za sprovođenje kojim se od predmetne države članice traži da se uzdrži od preduzimanja predviđene mjere. Ako Komisija ne odgovori u pomenutom roku, može se primijeniti odstupanje.”	Nema odgovarajuće odredbe	neprenosivo		
c) u stavu 3 dodaju se podstavovi koji glase: „Odstupajući od načela prema kojem podnosilac ima pravo izbora, kako je određeno u stavu 2, država članica domaćin može propisati period prilagođavanja ili provjeru osposobljenosti u slučaju: (nosioca stručne kvalifikacije iz člana 11 tačka a koji apodnosi zahtjev za priznavanje svojih stručnih) kvalifikacija, ako je nacionalna stručna kvalifikacija potrebna za obavljanje profesije svrstana pod član 11 tačka c; ili (nosioca stručne kvalifikacije iz člana 11 tačka b koji bpodnosi zahtjev za priznavanje svojih stručnih) kvalifikacija, ako je nacionalna stručna kvalifikacija potrebna za obavljanje profesije svrstana pod član 11 tač. d ili e. U slučaju nosioca stručne kvalifikacije iz člana 11 tačka a, koji podnosi zahtjev za priznavanje svojih stručnih kvalifikacija, ako je nacionalna stručna kvalifikacija potrebna za obavljanje profesije svrstana pod član 11 tačka d, država članica domaćin može propisati i period prilagođavanja i provjeru osposobljenosti.”;	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija regulisana članom 31 Zakona o priznavanju profesionalnih kvalifikacija za obavljanje regulisanih profesija ("Službeni list Crne Gore", br. 56/18)	

(st. 4 i 5 mijenjaju se i glase: d „4. Za potrebe st. 1 i 5, ‚bitno različita građa‘ je građa) u pogledu koje su stečeno znanje, vještine i kompetencije ključni za obavljanje profesije i u odnosu na koju se osposobljavanje koje je migrant završio značajno razlikuje u pogledu trajanja i sadržaja od onog koje zahtijeva država članica domaćin. 5. Stav 1 primjenjuje se poštujući načelo proporcionalnosti. Ako država članica domaćin namjerava da zahtijeva od podnosioca da prođe kroz period prilagođavanja, odnosno da položi provjeru osposobljenosti, ona najprije mora utvrditi da li su znanje, vještine i kompetencije koje je podnosilac stekao tokom svog stručnog iskustva ili u okviru doživotnog obrazovanja i koje je u tu svrhu službeno priznao odgovarajući organ, u bilo kojoj državi članici ili trećoj zemlji takve prirode da u cjelosti ili djelimično obuhvataju bitno različite građe definisa ne u stavu 4”;	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija regulisana članom 26 Zakona o priznavanju profesionalnih kvalifikacija za obavljanje regulisanih profesija ("Službeni list Crne Gore", br. 56/18)	
(dodaju se stavovi koji glase: e „6. Odluka kojom se propisuje period prilagođavanja) ili provjera osposobljenosti propisno je obrazložena. Podnosiocu zahtjeva pružaju se naročito sljedeće informacije: (stepen stručne kvalifikacije potreban u državi a članici domaćinu i stepen stručne kvalifikacije koji) posjeduje podnosilac zahtjeva u skladu s klasifikacijom iz člana 11; i (bitne razlike navedene u stavu 4 i razlozi zašto se bte razlike ne mogu nadoknaditi znanjem,) vještinama ili kompetencijama stečenim tokom stručnog iskustva ili u okviru doživotnog obrazovanja i koje je u tu svrhu službeno priznao odgovarajući organ. 7. Države članice obezbjeđuju da podnosilac zahtjeva ima mogućnost da dostavi provjeru osposobljenosti iz stava 1 najkasnije šest mjeseci nakon početne odluke kojom se propisuje provjera osposobljenosti.”	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija regulisana čl. 26 i 29 Zakona o priznavanju profesionalnih kvalifikacija za obavljanje regulisanih profesija ("Službeni list Crne Gore", br. 56/18)	

13. Član 15 briše se.				
14. Član 20 mijenja se i glasi: „Član 20 Prilagođavanje liste djelatnosti iz Aneksa IVa Komisija je ovlašćena da donese delegirane akte u skladu s članom 57c u vezi s prilagođavanjem liste djelatnosti iz Aneksa IV na koje se primjenjuje priznavanje stručnog iskustva u skladu s članom 16 kako bi se ažurirale ili razjasnile djelatnosti iz Aneksa IV i naročito kako bi se tačnije odredio njihov opseg i uzeo u obzir napredak u oblasti nomenklature djelatnosti, pod uslovom da se time ne sužava opseg djelatnosti povezanih s pojedinim kategorijama i da se djelatnosti ne prenose između postojeće liste I, II i III iz Aneksa IV.”	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija regulisana članom 36 Zakona o priznavanju profesionalnih kvalifikacija za obavljanje regulisanih profesija ("Službeni list Crne Gore", br. 56/18)	
Član 21 mijenja se kako slijedi: (astav 4 mijenja se i glasi:) „4. U pogledu vođenja apoteka koje nijesu podložni teritorijalnim ograničenjima, država članica može putem odstupanja odlučiti da neće sprovesti odredbe dokazu o formalnim kvalifikacijama iz tačke 5.6. Aneksa V za osnivanje novih javnih apoteka. Zbog potrebe ovog stava, novim apotekama smatraju se apoteke koje su otvorene manje od tri godine. To se odstupanje ne može primijeniti u slučaju farmaceuta čije su formalne kvalifikacije nadležni organi države članice domaćina već priznali u drugu svrhu i koji su efikasno i zakonito obavljali apotekarsku djelatnost najmanje tri godine zaredom u toj državi članici.”; (stav 6 mijenja se i glasi: b„6. Svaka država članica za obavljanje i pristup) stručnoj djelatnosti doktora medicine, medicinskih sestara za opštu zdravstvenu njegu, stomatologa, veterinara, babica i farmaceuta traži posjedovanje dokaza o formalnim kvalifikacijama iz tač. 5.1.1, 5.1.2, 5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2 i 5.6.2 Aneksa V kojim se potvrđuje da je stručnjak tokom	Nema odgovarajuće odredbe		Materija će biti regulisana donošenjem posebnih propisa od strane nadležnih organa koji će propisati princip automatskog priznavanja	Do dana pristupanja Crne Gore Evropskoj Uniji

svog osposobljavanja stekao, prema potrebi, znanje, vještine i kompetencije iz člana 24 stav 3, člana 31 stav 6, člana 31 stav 7, člana 34 stav 3, člana 38 stav 3, člana 40 stav 3 i člana 44 stav 3. Kako bi se uzeo u obzir opšteprihvaćeni naučni i tehnološki napredak, Komisija je ovlašćena da donese delegirane akte u skladu s članom 57c kako bi prilagodila znanja i vještine iz člana 24 stav 3, člana 31 stav 6, člana 34 stav 3, člana 38 stav 3, člana 40 stav 3, člana 44 stav 3 i člana 46 stav 4 tako da odražavaju razvoj prava Unije koje direktno utiče na predmetne stručnjake. Takvo ažuriranje nema za posljedicu izmjenu i dopunu postojećih zakonskih načela država članica u vezi sa strukturom profesije koja se odnosi na osposobljavanje i uslove pristupa za fizička lica. Pri takvom ažuriranju poštuje se odgovornost država članica za organizaciju obrazovnih sistema, kao što je utvrđeno u članu 165 stav 1 Ugovora o funkcionisanju Evropske unije (UFEU).”; (c) stav 7 briše se.				
16. Dodaje se član koji glasi: Član 21a Postupak obavještanja 1. Svaka država članica obavještava Komisiju o zakonima i drugim propisima koje donosi u vezi s izdavanjem dokaza o formalnim kvalifikacijama u profesijama obuhvaćenim ovim poglavljem. U slučaju dokaza o formalnim kvalifikacijama navedenim u Odsjeku 8, ta se obavještenja u skladu s podstavom 1 upućuju i ostalim državama članicama. 2. Obavještenje iz stava 1 sadrži informacije o trajanju i sadržaju programa osposobljavanja. 3. Obavještenje iz stava 1 proslijeđuje se putem sistema IMI. 4. Kako bi se propisno uzele u obzir zakonodavne i administrativne promjene u državama članicama i pod uslovom da su zakoni i drugi propisi saopšteni u skladu sa stavom 1 ovog člana usklađeni s uslovima	Nema odgovarajuće odredbe (ovo će se riješiti posebnim propisom za IMI sistem na nivou CG)	neusklađeno	Materija će biti regulisana donošenjem posebnih propisa od strane nadležnih organa koji će propisati postupak obavještanja	Do dana pristupanja Crne Gore Evropskoj Uniji

iz ovog poglavlja, Komisija je ovlaštena da donosi delegirane akte u skladu s članom 57c radi izmjene i dopune tač. 5.1.1 do 5.1.4, i tač. 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 i 5.7.1 Aneksa V koje se tiču ažuriranja naziva koje su usvojile države članice za dokaze o formalnim kvalifikacijama i, po potrebi, organa koje izdaje dokaz o formalnim kvalifikacijama, svjedodžanstva koja se prilažu tom dokazu i odgovarajućih profesionalnih naziva. 5. Ako zakoni i drugi propisi saopšteni u skladu sa stavom 1 nijesu usklađeni s uslovima iz ovog poglavlja, Komisija donosi akt za sprovođenje radi odbacivanja zatraženih izmjena i dopuna tač. 5.1.1 do 5.1.4, i tač. 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 ili 5.7.1 Aneksa V”				
1 Član 22 mijenja se kako slijedi: 7 (a u stavu 1 tačka b mijenja se i glasi: ·) „(b) Države članice u skladu s postupcima koji su specifični za svaku državu članicu, podsticanjem kontinuiranog profesionalnog razvoja, obezbjeđuju da stručnjaci čija je stručna kvalifikacija obuhvaćena Poglavljem III ove glave mogu obnoviti svoje znanje, vještine i kompetencije kako bi održali sigurnu i djelotvornu praksu i ostali u toku s razvojem u struci.”; (b) dodaje se stav koji glasi: „Države članice obavještavaju Komisiju o mjerama preduzetim u skladu sa stavom 1 tačka b do 18. januara 2016. godine.”	Nema određenu odredbu	neusklađeno	Materija će biti regulisana donošenjem posebnih propisa od strane nadležnih organa koji će propisati za zajedničke odredbe o obuci	Do dana pristupanja Crne Gore Evropskoj Uniji
1 U članu 24 stav 2 mijenja se i glasi: 8 „2. Osnovno medicinsko osposobljavanje obuhvata ukupno najmanje pet godina studija, koje osim toga može biti izraženo ekvivalentnim ECTS kreditima, i sastoji se od najmanje 5 500 sati teorijskog i praktičnog osposobljavanja koje se odvija na univerzitetu ili pod njegovim nadzorom.	Nema određenu odredbu	neusklađeno	Materija će biti regulisana donošenjem posebnih propisa od strane nadležnih organa koji će propisati osnovno medicinsko osposobljavanje	Do dana pristupanja Crne Gore Evropskoj Uniji

Za stručnjake koje su započeli studije prije 1. januara 1972. godine, program osposobljavanja iz podstava 1 može da obuhvata šestomjesečno praktično osposobljavanje u punoj nastavnoj satnici na univerzitetskom nivou pod nadzorom nadležnih organa.”				
19 Član 25 mijenja se kako slijedi: (a stav 1 mijenja se i glasi:) „1. Za pristupanje specijalističkom medicinskom usavršavanju zahtijeva se da je završen i priznat program osnovnog medicinskog osposobljavanja iz člana 24 stav 2, tokom kog je polaznik stekao odgovarajuće osnovno medicinsko znanje.”; (b)dodaje se stav koji glasi: „3a. Države članice mogu u domaćim propisima da predvide djelimična izuzeća od dijelove specijalističkog medicinskog programa usavršavanja iz tačke 5.1.3 Aneksa V koja treba da se primjenjuje za svaki slučaj posebno, ako je navedeni lic osposobljavanja već pohađan u okviru drugog specijalističkog programa usavršavanja iz tačke 5.1.3 Aneksa V i ako je stručnjak već stekao profesionalnu kvalifikaciju u jednoj od država članica. Države članice obezbjeđuju da odobrenje izuzeće važi za najviše polovinu minimalnog trajanja specijalističkog medicinskog programa usavršavanja o kojem je riječ. Svaka država članica obavještava Komisiju i druge države članice o relevantnim domaćim propisima za bilo koja takva djelimična izuzeća.”; (c stav 5 mijenja se i glasi:) „5. Komisija je ovlašćena da donese delegirane akte u skladu s članom 57c radi prilagođavanja minimalnog trajanja usavršavanja iz tačke 5.1.3 Aneksa V naučnom i tehnološkom napretku.”	Nema određenu odredbu		Materija će biti regulisana donošenjem posebnih propisa od strane nadležnih organa koji će propisati specijalističko medicinsko usavršavanje	Do dana pristupanja Crne Gore Evropskoj Uniji

20. U članu 26 stav 2 mijenja se i glasi: „Kako bi se propisno uzele u obzir promjene u domaćem propisu, i s ciljem ažuriranja ove direktive, Komisija je ovlašćena da donese delegirane akte u skladu s članom 57c o uključivanju u tačku 5.1.3 Aneksa V novih medicinskih specijalizacija koje su zajedničke za najmanje dvije petine država članica.”	Nema određenu odredbu		Materija će biti regulisana donošenjem posebnih propisa od strane nadležnih organa koji će propisati vrste specijalističkog medicinskog usavršavanja	Do dana pristupanja Crne Gore Evropskoj Uniji
21. U članu 27 dodaje se stav koji glasi: „2a. Države članice priznaju kvalifikaciju doktora specijalista navedenu u tač. 5.1.2 i 5.1.3 Aneksa V koja je u Italiji dodijeljena doktorima koji su započeli svoje specijalističko usavršavanje nakon 31. decembra 1983. godine i prije 1. januara 1991. godine, uprkos tome što to usavršavanje ne ispunjava sve uslove usavršavanja predviđene u članu 25, ako je dokazu o toj kvalifikaciji priloženo svjedočanstvo koju su izdale nadležne italijanske vlasti i koja potvrđuje da je taj doktor u Italiji efikasno i zakonito obavljao djelatnost doktora specijaliste u istoj specijalističkoj oblasti o kojoj je riječ najmanje sedam godina za redom u periodu od deset godina prije njenog izdavanja.”	Nema određenu odredbu		Materija će biti regulisana donošenjem posebnih propisa od strane nadležnih organa koji će propisati stečena prava doktora specijalista	Do dana pristupanja Crne Gore Evropskoj Uniji
22. U članu 28 stav 1 mijenja se i glasi: „1. Za upis na posebno usavršavanje iz opšte medicine zahtijeva se da je završen i priznat program osnovnog medicinskog osposobljavanja iz člana 24 stav 2, tokom kog je polaznik stekao odgovarajuće osnovno medicinsko znanje.”	Nema određenu odredbu		Materija će biti regulisana donošenjem posebnih propisa od strane nadležnih organa koji će propisati posebno usavršavanje iz opšte medicine	Do dana pristupanja Crne Gore Evropskoj Uniji
23. Član 31 mijenja se kako slijedi: (a stav 1 mijenja se i glasi:) „1. Za upis na osposobljavanje za medicinske sestre za opštu zdravstvenu njegu zahtijeva se ili:	Nema određenu odredbu		Materija će biti regulisana donošenjem posebnih propisa od strane nadležnih organa koji će	Do dana pristupanja Crne Gore Evropskoj Uniji

(a završeno dvanaestogodišnje opšte) obrazovanje, potvrđeno diplomom, svjedočanstvom ili drugim dokazima koje su izdale nadležne vlasti ili organi u državi članici, ili svjedočanstvom kojim se potvrđuje uspjeh na ispitu ekvivalentnog stepena i koja omogućava pristup univerzitetu ili ustanovama višeg obrazovanja priznatim kao ekvivalentni; ili (b) završeno najmanje desetogodišnje opšte obrazovanje, potvrđeno diplomom, svjedočanstvom ili drugim dokazima koje su izdale nadležne vlasti ili organi u državi članici, ili svjedočanstvom kojim se potvrđuje uspjeh na ispitu ekvivalentnog stepena i koja omogućuje pristup stručnoj školi ili programu stručnog osposobljavanja iz zdravstvene njege.”; u stavu 2 podst. 2 i 3 mijenjaju se i glase: 1. „Komisija je ovlašćena da donosi delegirane akte u skladu s članom 57c o izmjenama i dopunama liste iz tačke 5.2.1 Aneksa V kako bi je prilagodila naučnom i tehničkom napretku. Izmjene i dopune iz podstava 2 ne smiju imati za posljedicu izmjenu i dopunu postojećih osnovnih zakonskih načela država članica u vezi sa strukturom profesije koja se odnosi na osposobljavanje i uslove pristupa za fizička lica. Pri takvim izmjenama i dopunama poštuje se odgovornost država članica za organizaciju obrazovnih sistema, kao što je utvrđeno u članu 165 stav 1 UFEU.”; (c u stavu 3 podstav 1 mijenja se i glasi:) „Osposobljavanje medicinskih sestara za opštu zdravstvenu njegu obuhvata ukupno najmanje tri godine studija, koje osim toga može biti izraženo ekvivalentnim ECTS kreditima, i sastoji se od najmanje 4 600 sati teorijskog i kliničkog			propisati osposobljavanje medicinskih sestara za opštu zdravstvenu njegu	
--	--	--	---	--

osposobljavanja, s tim da trajanje teorijskog osposobljavanja predstavlja najmanje jednu trećinu, a trajanje kliničkog osposobljavanja najmanje jednu polovinu minimalnog trajanja osposobljavanja. Države članice mogu da priznaju djelimična izuzeća stručnjacima koji su dio svog osposobljavanja stekli na programima studija koji su najmanje ekvivalentnog stepena.”; stav 4 mijenja se i glasi: „4. Teorijsko obrazovanje je onaj dio osposobljavanja za medicinske sestre tokom kojeg polaznice osposobljavanja stiču stručno znanje, vještine i kompetencije potrebne u skladu sa st. 6 i 7. Osposobljavanje pružaju nastavnici zdravstvene njege i druga nadležna lica, na univerzitetima, visokoškolskim ustanovama čiji stepen je priznat kao ekvivalentan ili u stručnim školama ili kroz programe stručnog osposobljavanja iz zdravstvene njege.”; u stavu 5 podstav 1 mijenja se i glasi: „5. Kliničko osposobljavanje je onaj dio osposobljavanja za medicinske sestre u kojem polaznice osposobljavanja za medicinske sestre uče da, u timu i u direktnom kontaktu sa zdravim ili bolesnim pojedincima i/ili zajednicom, organizuju, pruže i procjenjuju potrebnu cjelovitu zdravstvenu negu, na osnovu znanja, vještina i kompetencija koje su stekle. Polaznice ne uče samo kako da rade u timu, već i kako da vode tim, kao i kako da organizuju cjelokupnu zdravstvenu negu, što uključuje i zdravstveno obrazovanje za pojedince i male grupe, unutar zdravstvenih ustanova ili u zajednici.”; stav 6 mijenja se i glasi: „6. Osposobljavanje medicinskih sestara za opštu zdravstvenu negu obezbjeđuje da je dato stručno lice steklo sljedeća znanja i vještine: (a sveobuhvatno poznavanje nauka na kojima se) zasniva opšta zdravstvena nega, uključujući dovoljno razumijevanje strukture, fizioloških			
---	--	--	--

funkcija i ponašanja zdravih i bolesnih lica, kao i odnosa između zdravstvenog stanja čovjeka i njegovog fizičkog i društvenog okruženja; (b) poznavanje prirode i etike struke, kao i opštih načela zdravlja i zdravstvene njege; (c) odgovarajuće kliničko iskustvo; takvo iskustvo, koje treba odabrati zbog njegove obrazovne vrijednosti, treba da se stiče pod nadzorom kvalifikovanog sestrinskog osoblja i na mjestima na kojima su broj kvalifikovanog osoblja i oprema primjereni za zdravstvenu negu pacijenta; (d) sposobnost učestvovanja u praktičnom osposobljavanju zdravstvenog osoblja i iskustvo u radu s tim osobljem; (e) iskustvo u zajedničkom radu s članovima ostalih profesija u zdravstvenom sektoru.”; dodaje se stav koji glasi: „7. Formalne kvalifikacije za medicinsku sestru za opštu zdravstvenu negu dokaz su da je dato stručno lice u stanju da primijeni bar sljedeće kompetencije bez obzira na to da li se osposobljavanje sprovodilo na univerzitetima, visokoškolskim ustanovama čiji je stepen priznat kao ekvivalentan ili u stručnim školama ili kroz programe stručnog osposobljavanja iz zdravstvene njege: (a) sposobnost samostalnog uspostavljanja dijagnoze potrebne zdravstvene njege koristeći trenutno teorijsko i kliničko znanje i planiranja, organizovanja i pružanja zdravstvene njege prilikom liječenja pacijenata na osnovu znanja i vještina stečenih u skladu sa stavom 6 tač. a, b i c radi poboljšanja stručne prakse; (b) sposobnost zajedničkog rada s drugim učesnicima u zdravstvenom sektoru, uključujući učestvovanje na praktičnom osposobljavanju zdravstvenog osoblja na osnovu znanja i vještina stečenih u skladu sa stavom 6 tač. d i e;				
---	--	--	--	--

(c sposobnost usmjeravanja pojedinaca,) porodice i grupe prema zdravom načinu života i brigu o sebi na osnovu znanja i vještina stečenih u skladu sa stavom 6 tač. a i b; (d sposobnost samostalnog iniciranja trenutnih) mjera za spašavanje života i preduzimanja mjera u kriznim i opasnim situacijama; (e sposobnost samostalnog davanja savjeta, uputstava i podrške licima kojima je potrebna njega i njihovim bližnjima; (f sposobnost samostalnog obezbjeđenja kvaliteta i procjenjivanja zdravstvene njege; (g sposobnost sveobuhvatne stručne komunikacije i saradnje s pripadnicima drugih profesija u zdravstvenom sektoru; (h sposobnost analize kvaliteta njege radi poboljšanja vlastite stručne prakse medicinske sestre odgovorne za opštu njegu.”				
24. Član 33 mijenja se kako slijedi: (a) stav 2 briše se; (stav 3 mijenja se i glasi: 3. Države članice priznaju dokaze o formalnim kvalifikacijama iz zdravstvene njege koje su: (a bile dodijeljene u Poljskoj onim medicinskim) sestrama koje su prije 1. maja 2004. godine završile osposobljavanje koje nije ispunjavalo minimalne uslove osposobljavanja navedene u članu 31; i (b potvrđene diplomom „diplomirani” dobijenom na) osnovu posebnog programa usavršavanja sadržanog u: i članu 11 Zakona od 20. aprila 2004. godine o .izmjenama i dopunama Zakona o profesijama medicinske sestre i babice i o nekim drugim pravnim aktima (Službeni list Republike Poljske iz 2004. godine, br. 92, pos. 885 i iz 2007. godine, br. 176, pos. 1237) i Regulativi ministra zdravlja od 11. maja 2004. godine o bližim uslovima sprovođenja	Nema određenu odredbu		Materija će biti regulisana donošenjem posebnih propisa od strane nadležnih organa koji će propisati stečena prava medicinskih sestara za opštu zdravstvenu njegu	Do dana pristupanja Crne Gore Evropskoj Uniji

studija za medicinske sestre i babice, koje imaju svjedocanstvo o završenoj srednjoj školi (završni ispit – matura) i maturanti su medicinske gimnazije ili stručnih medicinskih škola za profesije medicinske sestre i babice (Službeni list Republike Poljske iz 2004. godine, br. 110, pos. 1170 i iz 2010. godine, br. 65, pos. 420); ili ii članu 52.3 tačka 2 Zakona od 15. jula 2011. godine . o profesijama medicinske sestre i babice (Službeni list Republike Poljske iz 2011. godine, br. 174, pos. 1039) i Regulativi ministra zdravlja od 14. juna 2012. godine o bližim uslovima sprovođenja visokog obrazovanja za medicinske sestre i babice, koje imaju svjedocanstvo o završenoj srednjoj školi (završni ispit – matura) i maturanti su srednje medicinske škole ili osposobljavanja nakon srednje škole za profesije medicinske sestre i babice (Službeni list Republike Poljske iz 2012. godine, pos. 770), za potrebe provjere da li je stepen znanja i kompetencija predmetne medicinske sestre uporediv sa znanjem i kompetencijama medicinskih sestara koje imaju kvalifikacije koje su za Poljsku navedene u tački 5.2.2 Aneksa V.”				
2 Član 33a mijenja se i glasi: 5. „U pogledu rumunskih kvalifikacija medicinskih sestara opšte njege primjenjuju se samo sljedeće odredbe o stečenim pravima: Državljanima država članica koji su osposobljavanje za medicinsku sestru za opštu zdravstvenu njegu stekli u Rumuniji i čije osposobljavanje ne ispunjava minimalne uslove osposobljavanja navedene u članu 31, države članice priznaju sljedeće dokaze o formalnim kvalifikacijama za medicinsku sestru za opštu zdravstvenu njegu kao dovoljan dokaz, pod uslovom da je tom dokazu priložena potvrda u kojoj je navedeno da su ti državljani država članica stvarno i zakonito obavljali tu djelatnost u Rumuniji,	Nema određenu odredbu		Materija će biti regulisana donošenjem posebnih propisa od strane nadležnih organa koji će propisati stečena prava rumunskih medicinskih sestara za opštu zdravstvenu njegu	Do dana pristupanja Crne Gore Evropskoj Uniji

uključujući preuzimanje pune odgovornosti za planiranje, organizovanje i sprovođenje zdravstvene njege pacijenata tokom perioda od najmanje tri uzastopne godine tokom pet godina koje su prethodile datumu izdavanja potvrde: (a Certificat de compétence professionnelle de assistant) medical generalist uz obrazovanje nakon srednje škole u școală postliceală, kojom se potvrđuje da je osposobljavanje započelo prije 1. januara 2007. godine; (b Diplomă de absolvire de assistant medical) generalist uz skraćene studije visokog obrazovanja, kojom se potvrđuje da je osposobljavanje započelo prije 1. oktobra 2003. godine; (c Diplomă de absolvire de assistant medical) generalist uz redovne studije visokog obrazovanja, kojom se potvrđuje da je osposobljavanje započelo prije 1. oktobra 2003. godine”;				
2 U članu 34 stav 2 mijenja se i glasi: 6. „2. Osnovno osposobljavanje stomatologa obuhvata ukupno najmanje pet godina studija, koje osim toga može biti izraženo ekvivalentnim ECTS kreditima, i sastoji se od najmanje 5 000 sati redovnog teorijskog i praktičnog osposobljavanja koje obuhvata najmanje program opisan u tački 5.3.1 Aneksa V i koje se održava na univerzitetu ili na visokoškolskoj ustanovi koje pruža osposobljavanje kojem je priznat ekvivalentan stepen ili koje je pod nadzorom univerziteta. Komisija je ovlaštena da donosi delegirane akte u skladu s članom 57c o izmjenama i dopunama liste iz tačke 5.3.1 Aneksa V kako bi ga prilagodila naučnom i tehničkom napretku. Izmjene i dopune iz podstava 2 nemaju za posljedicu izmjenu i dopunu postojećih osnovnih zakonskih načela država članica u vezi sa	Nema određenu odredbu		Materija će biti regulisana donošenjem posebnih propisa od strane nadležnih organa koji će propisati osnovno osposobljavanje stomatologa	Do dana pristupanja Crne Gore Evropskoj Uniji

strukturu profesije koja se odnosi na osposobljavanje i uslove pristupa za fizička lica. Pri takvim izmjenama i dopunama poštuje se odgovornost država članica za organizaciju obrazovnih sistema, kao što je utvrđeno u članu 165 stav 1 UFEU.”				
2 Član 35 mijenja se kako slijedi: 7. (a stav 1 mijenja se i glasi:) „1. Za upis na specijalističko osposobljavanje stomatologa zahtijeva se završeno i potvrđeno osnovno osposobljavanje stomatologa iz člana 34 ili posjedovanje dokumenata iz čl. 23 i 37”; (b stav 2 mijenja se kako slijedi:) i podstav 2 mijenja se i glasi: „Redovni specijalistički programi stomatologije traju minimalno tri godine, a izvode se pod nadzorom nadležnih službi ili organa. Uključuju lično učestvovanje stomatologa koji je na specijalizaciji u aktivnosti i odgovornostima predmetne ustanove.”; ii. podstav 3 briše se; (c dodaju se stavovi koji glase:) „4. Komisija je ovlašćena da donosi delegirane akte u skladu s članom 57c radi prilagođavanja minimalnog trajanja osposobljavanja iz stava 2 naučnom i tehnološkom napretku. 5. Kako bi se propisno uzele u obzir promjene u domaćim propisima, pa se s ciljem ažuriranja ove direktive, Komisija ovlašćuje da donese delegirane akte u skladu s članom 57c o uključivanju u tački 5.3.3 Aneksa V novih stomatoloških specijalizacija koje su zajedničke u najmanje dvije petine država članica.”	Nema određenu odredbu		Materija će biti regulisana donošenjem posebnih propisa od strane nadležnih organa koji će propisati specijalističko usavršavanje stomatologa	Do dana pristupanja Crne Gore Evropskoj Uniji
2 U članu 37 dodaju se stavovi koji glase: 8 „3. U pogledu dokaza o formalnim kvalifikacijama za stomatologe, države članice priznaju takve dokaze u skladu s članom 21 u slučajevima u kojima su podnosioci zahtjeva započeli svoje osposobljavanje 18. januara 2016. godine ili prije tog datuma.	Nema određenu odredbu		Materija će biti regulisana donošenjem posebnih propisa od strane nadležnih organa koji će	Do dana pristupanja Crne Gore Evropskoj Uniji

4. Svaka država članica priznaje dokaz o formalnim kvalifikacijama za doktora medicine izdat u Španiji stručnim licima koja su počela univerzitetsko medicinsko osposobljavanje nakon 1. januara 1986. godine i prije 31. decembra 1997. godine ako im je priložena potvrda koju je izdao španski nadležni organ. Tom potvrdom potvrđuje se da su ispunjeni sljedeći uslovi: (a) dato stručno lice uspješno je završilo najmanje) trogodišnji studij, a španski nadležni organ je potvrdio njegovu ekvivalentnost s osposobljavanjem iz člana 34; (b) dato stručno lice u Španiji je stvarno, zakonito i kao glavnu djelatnost obavljalo djelatnosti iz člana 36 najmanje tri uzastopne godine tokom pet godina koje su prethodile izdavanju takve potvrde; (c) dato stručno lice je ovlašćeno da obavlja ili) stvarno, zakonito i kao glavnu djelatnost obavlja djelatnosti iz člana 36 pod istim uslovima kao i nosioci dokaza o formalnim kvalifikacijama navedenih za Španiju u tački 5.3.2 Aneksa V.”			propisati stečena prava stomatologa	
2 Član 38 mijenja se kako slijedi: 9. (astav 1 mijenja se i glasi:) „1. Osposobljavanje veterinaru obuhvata ukupno najmanje pet godina redovnih teorijskih i praktičnih studija, koje uz to može biti izraženo ekvivalentnim ECTS kreditima, na univerzitetu ili ustanovi visokog obrazovanja koje pruža osposobljavanje za koje je priznat ekvivalentan stepen ili koje je pod nadzorom univerziteta, a koje obuhvata najmanje program studija naveden u tački 5.4.1 Aneksa V. Komisija je ovlašćena da donosi delegirane akte u skladu s članom 57c o izmjeni i dopuni liste utvrđene u tački 5.4.1 Aneksa V kako bi ga prilagodila naučnom i tehničkom napretku. Izmjene i dopune iz podstava 2 nemaju za posljedicu izmjenu i dopunu postojećih osnovnih zakonskih načela država članica u vezi sa	Nema određenu odredbu		Materija će biti regulisana donošenjem posebnih propisa od strane nadležnih organa koji će propisati osposobljavanje veterinaru	Do dana pristupanja Crne Gore Evropskoj Uniji

strukturu profesije koja se odnosi na osposobljavanje i uslove pristupa za fizička lica. Pri takvim izmjenama i dopunama poštuje se odgovornost država članica za organizaciju obrazovnih sistema, kao što je utvrđeno u članu 165 stav 1 UFEU.”; (b stav 3 mijenja se i glasi:) „3. Osposobljavanjem veterinaru obezbjeđuje se da je dato stručno lice steklo sljedeća znanja i vještine: (a odgovarajuće poznavanje nauke na kojoj se) zasnivaju djelatnosti veterinara i prava Unije koje se odnose na te djelatnosti; (b odgovarajuće poznavanje strukture,) ponašanja i fizioloških potreba životinja, kao i vještine i kompetencije potrebne za njihov uzgoj, prehranu, dobrobit, reprodukciju i higijenu uopšteno; (c kliničke, epidemiološke i analitičke vještine i) kompetencije potrebne za prevenciju, dijagnostiku i liječenje bolesti životinja, uključujući anesteziju, aseptične operacije i bezbolnu smrt, bilo pojedinačno ili u grupama, uključujući posebno poznavanje bolesti prenosivih na ljude; (d odgovarajuće znanje, vještine i kompetencije) za preventivnu medicinu, uključujući kompetencije koje se odnose na pitanja i izdavanje potvrda; (e primjereno poznavanje higijene i tehnologije) za proizvodnju, izradu i stavljanje na tržište hrane za životinje ili hrane životinjskog porijekla, namijenjene prehrani ljudi, uključujući vještine i kompetencije potrebne za razumijevanje i objašnjavanje dobre prakse u toj oblasti; (f) znanje, vještine i kompetencije potrebne za odgovornu i razumnu upotrebu veterinarskih lijekova radi liječenja životinja, kao i obezbjeđivanja bezbjednosti prehranbenog lanca i zaštite životne okoline.”				
---	--	--	--	--

3 Član 40 mijenja se kako slijedi: 0. (a u stavu 1 podst. 3 i 4 mijenjaju se i glase:) „Komisija je ovlaštena da donosi delegirane akte u skladu s članom 57c o izmjeni i dopuni liste utvrđene u tački 5.5.1 Aneksa V kako bi ga prilagodila naučnom i tehničkom napretku. Izmjene i dopune iz podstava 3 ne smiju imati za posljedicu izmjenu i dopunu postojećih osnovnih zakonskih načela država članica u vezi sa strukturom profesije koja se odnosi na osposobljavanje i uslove pristupa za fizička lica. Pri takvim izmjenama i dopunama poštuje se odgovornost država članica za organizaciju obrazovnih sistema, kao što je utvrđeno u članu 165 Stav 1 UFEU.”; (b stav 2 mijenja se i glasi:) „2. Za upis na osposobljavanje za babice zahtijeva se da je ispunjen jedan od sljedećih uslova: (a završeno najmanje dvanaestogodišnje opšte obrazovanje ili posjedovanje potvrde kojom se potvrđuje uspjeh na ispitu ekvivalentnog stepena za upis u školu za babice za smjer I; (b posjedovanje dokaza o formalnim kvalifikacijama za medicinsku sestru za opštu zdravstvenu njegu navedenih za smjer II u tački 5.2.2 Aneksa V.”; (c stav 3 mijenja se i glasi:) „3. Osposobljavanje babica obezbjeđuje da je dato stručno lice steklo sljedeća znanja i vještine: (a detaljno poznavanje nauka na kojima se zasnivaju djelatnosti babica, naročito poslova babica, akušerstva i ginekologije; (b odgovarajuće poznavanje etike struke i zakonodavstva relevantnog za obavljanje te profesije; (c odgovarajuće poznavanje opšteg medicinskog znanja (bioloških funkcija, anatomije i fiziologije), kao i farmakologije u oblasti akušerstva i neonatologije, kao i poznavanje odnosa između zdravstvenog stanja čovjeka i	Nema određenu odredbu		Materija će biti regulisana donošenjem posebnih propisa od strane nadležnih organa koji će propisati osposobljavanje babica	Do dana pristupanja Crne Gore Evropskoj Uniji
--	------------------------------	--	--	--

njegovog fizičkog i socijalnog okruženja i njegovog ponašanja; (d) odgovarajuće kliničko iskustvo stečeno u odobrenim ustanovama zahvaljujući kojem babica može samostalno i na svoju odgovornost, do mjere u kojoj je potrebno i izuzevši patološke situacije, voditi prenatalnu brigu, voditi porođaj i njegove posljedice u odobrenim ustanovama i nadzirati porođaj i rođenje, postnatalnu brigu i neonatalno oživljavanje čekajući doktora; (e odgovarajuće razumijevanje osposobljavanja) zdravstvenih radnika i iskustvo u radu s takvim osobljem.”				
3 U članu 41 stav 1 mijenja se i glasi: 1 „1. Dokazi o formalnim kvalifikacijama za babice iz . tačke 5.5.2 Aneksa V automatski se priznaju u skladu s članom 21 ako ispunjavaju bar jedan od sljedećih kriterijuma: (a osposobljavanje u punoj nastavnoj satnici za) babice u trajanju od najmanje tri godine, koje osim toga može biti izraženo ekvivalentnim ECTS kreditima, i koje obuhvata najmanje 4 600 sati teorijskog i praktičnog osposobljavanja, pri čemu trajanje kliničkog osposobljavanja predstavlja najmanje jednu trećinu; (b osposobljavanje u punoj nastavnoj satnici za) babice u trajanju od najmanje dvije godine, koje osim toga može biti izraženo ekvivalentnim ECTS kreditima, i koje obuhvata najmanje 3 600 sati, pod uslovom da lice ima dokaz o formalnim kvalifikacijama za medicinsku sestru za opštu zdravstvenu njegu iz tačke 5.2.2 Aneksa V; (c osposobljavanje u punoj nastavnoj satnici za) babice u trajanju od najmanje 18 mjeseci, koje osim toga može biti izraženo ekvivalentnim ECTS kreditima, i koje obuhvata najmanje 3 000 sati, pod uslovom da lice ima dokaz o formalnim kvalifikacijama za medicinsku sestru za opštu zdravstvenu njegu iz tačke 5.2.2 Aneksa V nakon	Nema određenu odredbu		Materija će biti regulisana donošenjem posebnih propisa od strane nadležnih organa koji će propisati postupci za priznavanje dokaza o formalnim kvalifikacijama za babice	Do dana pristupanja Crne Gore Evropskoj Uniji

čega je uslijedila jednogodišnja stručna praksa za koju je izdata potvrda u skladu sa stavom 2."				
32 Član 43 mijenja se kako slijedi: (a dodaje se stav koji glasi:) „1a. U vezi s dokazima o formalnim kvalifikacijama za babice, države članice priznaju te kvalifikacije slučajevima u kojima je podnosilac zahtjapočeo svoje osposobljavanje prije 18. janu 2016. godine, a uslov za pristup takvom osposobljavanju je bio deset godina općeg školskog obrazovanja ili ekvivalentni stepen smjer I, ili završeno osposobljavanje za medicinsku sestru za opštu zdravstvenu njegu potvrđeno dokazom o formalnim kvalifikacijama iz tačke 5 Aneksa V prije započinjanja smjera osposobljavanja za babice.”; (b stav 3 briše se;) (c stav 4 mijenja se i glasi:) „4. Države članice priznaju dokaze o formalnim kvalifikacijama za babice koji su: (a bili dodijeljeni u Poljskoj onim babicama koje) su prije 1. maja 2004. godine završile osposobljavanje koje nije ispunjavalo minimalne uslove osposobljavanja navedene u članu 40; i (potvrđeni diplomom ‚diplomirani‘ dobijenom na osnovu posebnog programa usavršavanja)sadržanog u: i članu 11 Zakona od 20. aprila 2004. godine o izmjenama i dopunama Zakona o profesijama medicinske sestre i babice i o nekim drugim pravnim aktima (Službeni list Republike Poljske iz 2004. godine, br. 92, pos. 885 i iz 2007. godine, br. 176, pos. 1237) i Regulativi ministra zdravlja od 11. maja 2004. godine o bližim uslovima sprovođenja studija za medicinske sestre i babice, koje imaju svjedočanstvo o završenoj srednjoj školi (završni ispit – matura) i maturantkinje su medicinske gimnazije ili	Nema određenu odredbu		Materija će biti regulisana donošenjem posebnih propisa od strane nadležnih organa koji će propisati stečena prava babica	Do dana pristupanja Crne Gore Evropskoj Uniji

stručnih medicinskih škola za profesije medicinske sestre i babice (Službeni list Republike Poljske iz 2004. godine, br. 110, pos. 1170 i iz 2010. godine, br. 65, pos. 420); ili ii članu 53.3 tačka 3 Zakona od 15. jula 2011. godine o profesijama medicinske sestre i babice (Službeni list Republike Poljske iz 2011. godine, br. 174, pos. 1039) i Regulativi ministra zdravlja od 14. juna 2012. godine o bližim uslovima sprovođenja visokog obrazovanja za medicinske sestre i babice, koje imaju svjedočanstvo o završenoj srednjoj školi (završni ispit – matura) i maturantkinje su srednje medicinske škole ili osposobljavanja nakon srednje škole za profesije medicinske sestre i babice (Službeni list Republike Poljske iz 2012. godine, pos. 770), za potrebe provjere da li je stepen znanja i kompetencija odnosne babice uporediv sa znanjem i kompetencijama babica koje imaju kvalifikacije koje su za Poljsku navedene u tački 5.2.2 Aneksa V.”				
3 U članu 44 stav 2 mijenja se i glasi: 3. „2. Dokazom o formalnim kvalifikacijama za farmaceuta potvrđuje se osposobljavanje u trajanju od najmanje pet godina, koje uz to može biti izraženo ekvivalentnim ECTS kreditima, i koje obuhvata najmanje: (a četiri godine redovnog teorijskog i praktičnog) osposobljavanja u punoj nastavnoj satnici na univerzitetu ili na visokoškolskoj ustanovi kojem se priznaje ekvivalentan stepen ili koje je pod nadzorom univerziteta; (b tokom ili na kraju teorijskog i praktičnog) osposobljavanja, šestomjesečni pripravnički staž u javnoj apoteci ili u bolnici pod nadzorom farmaceutskog odjeljenja te bolnice. Osposobljavanje iz ovog stava uključuje najmanje program opisan u tački 5.6.1 Aneksa V. Komisija je	Nema određenu odredbu		Materija će biti regulisana donošenjem posebnih propisa od strane nadležnih organa koji će propisati osposobljavanje farmaceuta	Do dana pristupanja Crne Gore Evropskoj Uniji

ovlašćena da donosi delegirane akte u skladu s članom 57c o izmjeni i dopuni liste utvrđene u tački 5.6.1 Aneksa V kako bi ga prilagodila naučnom i tehničkom napretku, uključujući razvoj farmakološke prakse. Izmjene i dopune iz podstava 2 nemaju za posljedicu izmjenu i dopunu postojećih osnovnih zakonskih načela država članica u vezi sa strukturom profesije koja se odnosi na osposobljavanje i uslove pristupa za fizička lica. Pri takvim izmjenama i dopunama poštuje se odgovornost država članica za organizaciju obrazovnih sistema, kao što je utvrđeno u članu 165 stav 1 UFEU.”				
3 U članu 45 stav 2 mijenja se i glasi: 4. „2. Države članice obezbjeđuju da lica koja posjeduju dokaz o formalnim kvalifikacijama iz farmacije univerzitetskog stepena ili stepena koji je priznat kao identičan ispunjavaju uslove iz člana 44 i da imaju pravo na pristup i obavljanje barem sljedećih djelatnosti pod uslovom da zadovoljavaju, gdje je to prikladno, zahtjeve za dodatnim stručnim iskustvom: (a) priprema farmaceutske oblike lijekova; (b) izrada i testiranje lijekova; (c) testiranje medicinskih proizvoda u laboratorijima) za testiranje lijekova; (d) skladištenje, čuvanje i distribucija lijekova na veliko; (e) nabavka, priprema, testiranje, skladištenje, distribucija i izdavanje sigurnih i djelotvornih lijekova traženog kvaliteta u javnim apotekama; (f) priprema, testiranje, skladištenje i izdavanje sigurnih i djelotvornih lijekova traženog kvaliteta u bolnicama; (g) informisanje i savjetovanje o samim lijekovima,) uključujući i o njihovoj primjerenoj upotrebi; (h) izvještavanje nadležnih organa o neželjenim dej; (i) podrška na individualnoj osnovi za pacijente koji si sami daju lijek;	Nema određenu odredbu		Materija će biti regulisana donošenjem posebnih propisa od strane nadležnih organa koji će propisati obavljanje profesionalne djelatnosti farmaceuta	Do dana pristupanja Crne Gore Evropskoj Uniji

(j) doprinos lokalnim i nacionalnim kampanjama javnog zdravlja."				
3 5. Član 46 mijenja se i glasi „Član 46 Osposobljavanje arhitekata 1. Osposobljavanje arhitekata obuhvata: (a) ukupno najmanje pet godina redovnog studija na) univerzitetu ili uporedivoj obrazovnoj ustanovi, koje se završava uspješno položenim ispitom na univerzitetskog tipa; ili (b) najmanje četiri godine redovnog studija na) univerzitetu ili sličnoj obrazovnoj ustanovi, koje se završava uspješno položenim ispitom univerzitetskog tipa, uz priloženu potvrdu o završetku dvogodišnjeg stručnog pripravničkog staža u skladu sa stavom 4. 2. Arhitektura mora biti glavni elemenat studija iz stava 1. Studije uravnoteženo pokrivaju teorijske i praktične aspekte arhitektonskog osposobljavanja i obezbjeđuju sticanje najmanje sljedećeg znanja, vještina i kompetencija: (a) sposobnost arhitektonskog projektovanja koje) ispunjava estetske i tehničke zahtjeve; (b) odgovarajuće poznavanje istorije arhitekture i) teorija i povezanih umjetnosti, tehnologija i društvenih nauka; (c) poznavanje likovnih umjetnosti kod uticaja na) kvalitet arhitektonskog projektovanja; (d) odgovarajuće poznavanje urbanizma, planiranja i vještina uključenih u proces planiranja; (e) razumijevanje odnosa između ljudi i građevina, između građevina i njihovog okruženja i razumijevanje potrebe da se građevine i prostor međusobno prilagode ljudskim potrebama i mjerama; (f) razumijevanje profesije i uloge arhitekta u zajednici, naročito kod pripreme idejnih osnova koje uvažavaju društvene faktore;	Osposobljavanje arhitekata Član 102b Osposobljavanje arhitekata obuhvata: a) ukupno najmanje pet godina redovnog studija na univerzitetu ili uporedivoj obrazovnoj ustanovi, koje se završava uspješno položenim ispitom na univerzitetskog tipa; ili b) najmanje četiri godine redovnog studija na univerzitetu ili sličnoj obrazovnoj ustanovi, koje se završava uspješno položenim ispitom univerzitetskog tipa, uz priloženu potvrdu o završetku dvogodišnjeg stručnog pripravničkog staža. Arhitektura mora da bude glavni element studija iz stava 1 ovog člana. Studije uravnoteženo pokrivaju teorijske i praktične aspekte arhitektonskog osposobljavanja i obezbjeđuju sticanje najmanje sljedećih znanja, vještina i kompetencija: a) sposobnost arhitektonskog projektovanja koje ispunjava estetske i tehničke zahtjeve; b) odgovarajuće poznavanje istorije arhitekture i teorija i povezanih umjetnosti, tehnologija i društvenih nauka; c) poznavanje likovnih umjetnosti kod uticaja na kvalitet arhitektonskog projektovanja;	Potpuno usklađeno		

(g) razumijevanje metoda istraživanja i metoda za) pripremu idejnog plana projekta; (h) razumijevanje strukturnih, arhitektonskih i građevinskih problema povezanih s građevinskim planiranjem; (i) odgovarajuće poznavanje fizičkih problema i tehnologija i funkcije zgrada kako bi njihova unutrašnjost pružala udobnost i zaštitu od klimatskih uticaja u okviru održivog razvoja; (j) potrebne vještine projektovanja, koje omogućavaju ispunjavanje zahtjeva korisnika u okviru granica određenih troškovnim faktorima i građevinskim propisima; (k) odgovarajuće poznavanje djelatnosti,) organizacije, propisa i postupaka koji su uključeni u realizaciju projektnih osnova i za povezivanje planova u sistem cjelovitog prostornog planiranja. 3. Broj godina akademskog studija iz st. 1 i 2 može osim toga biti izražen ekvivalentnim ECTS kreditima. 4. Stručni pripravnički staž iz stava 1 tačka b odvija se tek nakon završene prve tri godine studija. Najmanje godina dana stručnog pripravničkog staža je nadogradnja znanja, vještina i kompetencija stečenih tokom studija iz stava 2. U tu svrhu se stručni pripravnički staž odvija pod nadzorom lica ili organa koji su nadležni organi države članice domaćina za to ovlastila. Takav pripravnički staž koji se nadgleda može da se odvija u bilo kojoj državi. Stručni pripravnički staž ocjenjuje nadležni organ u državi članici domaćinu."	d) odgovarajuće poznavanje urbanizma, planiranja i vještina uključenih u proces planiranja; e) razumijevanje odnosa između ljudi i građevina, između građevina i njihovog okruženja i razumijevanje potrebe da se građevine i prostor međusobno prilagode ljudskim potrebama i mjerama; f) razumijevanje profesije i uloge arhitekta u zajednici, naročito kod pripreme idejnih osnova koje uvažavaju društvene faktore; g) razumijevanje metoda istraživanja i metoda za pripremu idejnog plana projekta; h) razumijevanje strukturnih, arhitektonskih i građevinskih problema povezanih s građevinskim planiranjem; i) odgovarajuće poznavanje fizičkih problema i tehnologija i funkcije zgrada kako bi njihova unutrašnjost pružala udobnost i zaštitu od klimatskih uticaja u okviru održivog razvoja; j) potrebne vještine projektovanja, koje omogućavaju ispunjavanje zahtjeva korisnika u okviru granica određenih troškovnim faktorima i građevinskim propisima; k) odgovarajuće poznavanje djelatnosti, organizacije, propisa i postupaka koji su uključeni u realizaciju projektnih osnova i za			
--	---	--	--	--

	povezivanje planova u sistem cjelovitog prostornog planiranja. Broj godina akademskog studija iz st. 1 i 3 ovog člana može osim toga biti izražen ekvivalentnim ECTS kreditima. Stručni pripravnički staž iz stava 1 tačka b ovog člana obavlja se nakon završene prve tri godine studija, a najmanje godina dana stručnog pripravničkog staža je nadogradnja znanja, vještina i kompetencija stečenih tokom studija iz stava 2 ovog člana. Stručni pripravnički staž obavlja pod nadzorom lica ili organa koji su nadležni organi države članice domaćina za to ovlastila i može da se obavlja u bilo kojoj državi. Komora arhitekata i planera Crne Gore je nadležni organ u Crnoj Gori za ocjenjivanje stručnog pripravničkog staža.			
36	Član 47 mijenja se i glasi: <i>„Član 47</i> Odstupanje od uslova osposobljavanja arhitekata Odstupajući od člana 46, sljedeće se isto tako priznaje kao usklađeno sa članom 21: osposobljavanje koje je dio programa socijalnih poboljšanja ili vanrednih univerzitetskih studija koje ispunjavaju zahtjeve iz člana 46 stav 2, što se potvrđuje ispitom iz arhitekture koji položi stručnjak koji je sedam ili više godina radio u oblasti arhitekture, pod nadzorom arhitekta ili arhitektonskog biroa. Taj ispit mora biti na univerzitetskom stepenu i ekvivalentan završnom ispitu iz člana 46 stav 1 tačka b.”	Nema odgovarajuće odredbe	Neusklađeno	Materija će biti regulisana donošenjem podzakonskog akta u skladu sa zakonom kojim se uređuje izgradnja objekata. Podzakonski akt pripremljen.
37.)	Član 49 mijenja se kako slijedi: (a dodaje se stav koji glasi:) „1a. Stav 1 primjenjuje se i na dokaz o formalnim kvalifikacijama arhitekta naveden u Aneksu V	Nema odgovarajuće odredbe	Neusklađeno	Materija će biti regulisana donošenjem podzakonskog akta u skladu sa

ako je osposobljavanje započelo prije 18. januara 2016. godine”; (b dodaje se stav koji glasi:) „3. Svaka država članica sljedećim dokazima priznaje isto dejstvo na svojoj teritoriji kao dokazima o formalnim kvalifikacijama koje sama izdaje u svrhu pristupa profesionalnim djelatnostima arhitekta i njihovog obavljanja: dokaz završenog osposobljavanja koje je postojalo 5. avgusta 1985. godine i započeto je najkasnije 17. januara 2014. godine, a pružali su ga ‚Fachhochschulen‘ u Saveznoj Republici Njemačkoj u trajanju od tri godine i koje ispunjava uslove iz člana 46 stav 2 i omogućuje pristup djelatnostima iz člana 48 u toj državi članici pod profesionalnim nazivom ‚arhitekta‘, ako je nakon tog osposobljavanja uslijedilo četvorogodišnje stručno iskustvo u Saveznoj Republici Njemačkoj, što se potvrđuje potvrdom koju izdaje nadležni organ kod koje je registrovan arhitekta koji želi da ima koristi od odredaba ove direktive.”			zakonom kojim se uređuje izgradnja objekata. Podzakonski akt pripremljen.	
Poglavlje IIIA Automatsko priznavanje na osnovu zajedničkih načela osposobljavanja <i>Član 49a</i> Zajednički okvir osposobljavanja 1. Za potrebe ovog člana ‚zajednički okvir osposobljavanja‘ znači zajednički skup minimalnog znanja, vještina i kompetencija potrebnih za obavljanje određene profesije. Zajednički okvir osposobljavanja ne zamjenjuje domaće programe osposobljavanja osim ako država članica odluči drugačije prema domaćem pravu. Za potrebe pristupa profesiji i njenog obavljanja u državama članicama koje regulišu tu profesiju, država članica priznaje dokazima o stručnim kvalifikacijama stečenim na osnovu takvog okvira jednaku valjanost na svojoj teritoriji kao dokazima o formalnim kvalifikacijama koje sama izdaje, pod uslovom da takav okvir ispunjava uslove utvrđene u stavu 2.	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija regulisana čl. 42 i 43 Zakona o priznavanju profesionalnih kvalifikacija za obavljanje regulisanih profesija ("Službeni list Crne Gore", br. 56/18)	

2. Zajednički okvir osposobljavanja u skladu je sa sljedećim uslovima: (a zajednički okvir osposobljavanja omogućava) većem broju stručnjaka mobilnost po državama članicama; (b profesija na koju se primjenjuje zajednički okvir) osposobljavanja, ili obrazovanje i osposobljavanje koji dovode do profesije, regulisani su u najmanje jednoj trećini država članica; (c zajednički skup znanja, vještina i kompetencija koje) spajaju znanje, vještine i kompetencije potrebne u sistemima obrazovanja i osposobljavanja primjenljivim u najmanje jednoj trećini država članica; nebitno je da li su znanja, vještine ili kompetencije stečene kao dio opšteg osposobljavanja na univerzitetu ili instituciji visokog obrazovanja ili kao dio stručnog osposobljavanja; (d zajednički okvir osposobljavanja zasniva se na) nivoima EQF-a, kako je definisan u Aneksu II Preporuke Evropskog parlamenta i Savjeta od 23. aprila 2008. godine o uspostavljanju evropskog okvira kvalifikacija za doživotno učenje; (e predmetna profesija nije obuhvaćena drugim) zajedničkim okvirom osposobljavanja niti se automatski priznaje u okviru Glave III Poglavlje III; (f) zajednički okvir osposobljavanja pripremljen je nakon prikladnog transparentnog postupka, što uključuje i relevantne zainteresovane strane iz država članica ako profesija nije regulisana; (g zajednički okvir osposobljavanja omogućava) državljanima bilo koje države članice da ispune uslove za sticanje stručnih kvalifikacija u tom okviru bez potrebe da prije toga budu članovi bilo koje stručne organizacije ili prijavljeni pri takvoj organizaciji. 3. Predstavničke stručne organizacije na nivou Unije, kao i domaće stručne organizacije ili nadležni organi iz najmanje jedne trećine država članica mogu Komisiji da podnesu predloge za zajedničke okvire				
---	--	--	--	--

osposobljavanja koji ispunjavaju uslove utvrđene u stavu 2. 4. Komisija je ovlašćena da donosi delegirane akte u skladu s članom 57c kako bi uspostavila zajednički okvir osposobljavanja za određenu profesiju na osnovu uslova utvrđenih u stavu 2 ovog člana. 5. Država članica oslobođena je obaveze uvođenja zajedničkog okvira osposobljavanja iz stava 4 na svojoj teritoriji i obaveze automatskog priznavanja stručnih kvalifikacija stečenih unutar tog zajedničkog okvira osposobljavanja ako se ispuni jedan od sljedećih uslova: (a na njenoj teritoriji ne postoje institucije obrazovanja) ili osposobljavanja koje nude takvo osposobljavanje za predmetnu profesiju; (b uvođenje zajedničkog okvira osposobljavanja) nepovoljno bi uticalo na organizaciju sistema obrazovanja i stručnog osposobljavanja; (c postoje znatne razlike između zajedničkog okvira) osposobljavanja i osposobljavanja koje se zahtijeva na njenoj teritoriji, što uključuje ozbiljan rizik za javnu politiku, javnu bezbjednost, javno zdravlje ili bezbjednost primaoca usluga ili za zaštitu životne sredine. 6. Države članice u roku od šest mjeseci od stupanja na snagu delegiranog akta iz stava 4 obavještavaju Komisiju i ostale države članice o: (a domaćim kvalifikacijama, i prema potrebi domaćim) profesionalnim nazivima, koji su u skladu sa zajedničkim okvirom osposobljavanja; ili (b svakom korišćenju oslobođenja navedenom u) stavu 5, zajedno s obrazloženjem o tome koji od uslova iz tog stava su ispunjeni. Komisija u roku od tri mjeseca može zatražiti dodatno obrazloženje ako smatra da država članica nije pružila opravdanje da je jedan od ovih uslova ispunjen ili je opravdanje bilo nedovoljno. Država članica na svaki takav zahtjev odgovara u roku od tri mjeseca. Komisija može donijeti akt za sprovođenje za izradu liste domaćih stručnih kvalifikacija i domaćih profesionalnih naziva koji imaju korist od automatskog				
--	--	--	--	--

priznavanja unutar zajedničkog okvira osposobljavanja donesenog u skladu sa stavom 4. 7. Ovaj član primjenjuje se i na specijalizacije profesije, pod uslovom da se takve specijalizacije tiču profesionalnih djelatnosti pristup kojima je, kao i obavljanje istih, regulisan u državama članicama, ako profesija već podliježe automatskom priznavanju u okviru Glave III Poglavlje III, ali ne i predmetna specijalizacija.				
Član 49b Zajednički testovi osposobljenosti 1. Za potrebe ovog člana, „zajednički test osposobljenosti” znači standardizovana provjera osposobljenosti koja je dostupna u državama članicama učesnicama i rezervisana za nosioce određenih stručnih kvalifikacija. Uspješno polaganje takvog ispita u državi članici omogućava nosiocu određenih stručnih kvalifikacija da obavljaju profesiju u svakoj predmetnoj državi članici domaćinu pod istim uslovima kao nosioci stručnih kvalifikacija stečenih u toj državi članici. 2. Zajednički test osposobljenosti u skladu je sa sljedećim uslovima: (a zajednički test osposobljenosti omogućava većem) broju stručnjaka mobilnost po državama članicama; (b profesija na koju se zajednički test osposobljenosti) primjenjuje, ili obrazovanje i osposobljavanje koji dovode do predmetne profesije, regulisani su u najmanje jednoj trećini država članica; (c zajednički test osposobljenosti pripremljen je nakon) prikladnog transparentnog postupka, što uključuje i relevantne zainteresovane strane iz država članica ako profesija nije regulisana; (d zajednički test osposobljenosti omogućava) državljanima bilo koje države članice da učestvuju u takvom testiranju i praktičnoj organizaciji takvih testova u državama članicama bez potrebe da prije toga budu članovi bilo koje stručne organizacije ili prijavljeni pri takvoj organizaciji. 3. Predstavničke stručne organizacije na nivou Unije, kao i domaće stručne organizacije ili nadležni organi	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija regulisana čl. 44 i 45 Zakona o priznavanju profesionalnih kvalifikacija za obavljanje regulisanih profesija ("Službeni list Crne Gore", br. 56/18)	

iz najmanje jedne trećine država članica mogu Komisiji podnijeti predloge za zajedničke testove osposobljenosti koji ispunjavaju uslove utvrđene u stavu 2. 4. Komisija je ovlašćena da donosi delegirane akte u skladu s članom 57c kako bi odredila sadržaj zajedničkog testa osposobljenosti i uslova potrebnih za učestvovanje u testiranju i uspješno polaganje testa. 5. Država članica oslobođena je obaveze organizovanja zajedničkog testa osposobljenosti iz stava 4 na svojoj teritoriji i obaveze automatskog priznavanja kvalifikovanih stručnjaka koji su položili zajednički test osposobljenosti ako se ispuni jedan od sljedećih uslova: (a predmetna profesija nije regulisana na njenoj) teritoriji; (b sadržaj zajedničkog testa osposobljenosti neće) dovoljno ublažiti ozbiljan rizik za javno zdravlje ili bezbjednost primaoca usluga, koji su relevantni na njenoj teritoriji; (c sadržaj zajedničkog testa osposobljenosti učinio bi) pristup profesiji znatno manje privlačnim u poređenju s domaćim zahtjevima. 6. Države članice u roku od šest mjeseci od stupanja na snagu delegiranog akta iz stava 4 obavještavaju Komisiju i druge države članice o: (a kapacitetu dostupnom za organizovanje takvih) testova; ili (b svakom korišćenju oslobođenja iz stava 5, zajedno) sa obrazloženjem koji od uslova iz tog stava su ispunjeni. Komisija u roku od tri mjeseca može zatražiti dodatno obrazloženje ako smatra da država članica nije pružila opravdanje da je jedan od ovih uslova ispunjen ili je opravdanje bilo nedovoljno. Država članica na svaki takav zahtjev odgovara u roku od tri mjeseca. Komisija može donijeti akt za sprovođenje u kojem bi se navele države članice u kojima će se organizovati zajednički testovi osposobljenosti usvojeni u skladu sa stavom 4, učestalosti testova tokom kalendarske				
---	--	--	--	--

godine i druge mjere potrebne za organizaciju zajedničkih testova osposobljenosti u državama članicama.				
U članu 50 dodaju se stavovi koji glase: „3a. U slučaju opravdanje sumnje, država članica domaćin može da zahtijeva od nadležnog organa države članice potvrdu činjenice da podnosiocu zahtjeva nije prekinuto ili zabranjeno obavljanje profesije zbog teže povrede pravila struke ili osude za krivična djela povezanih s obavljanjem njegovih profesionalnih djelatnosti. 3b. Razmjena informacija između nadležnih organa različitih država članica u okviru ovog člana odvija se putem sistema IMI.”	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija regulisana članom 21 Zakona o priznavanju profesionalnih kvalifikacija za obavljanje regulisanih profesija ("Službeni list Crne Gore", br. 56/18)	
40. U članu 52 dodaje se stav koji glasi: „3. Država članica ne može rezervisati korišćenje profesionalnog naziva za nosioce stručnih kvalifikacija ako nije o udruženju ili organizaciji obavijestila Komisiju i druge države članice u skladu s članom 3 stav 2.”	Nema odgovarajućih odredbi	Potpuno usklađeno	Materija regulisana članom 11 Zakona o priznavanju profesionalnih kvalifikacija za obavljanje regulisanih profesija ("Službeni list Crne Gore", br. 56/18)	
Član 53 mijenja se i glasi: „Član 53 Znanje jezika 1. Stručnjaci kojima su priznate stručne kvalifikacije moraju znati jezike koji su potrebni za obavljanje profesije u zemlji članici domaćinu. 2. Država članica obezbjeđuje da su sve kontrole koje sprovodi nadležni organ ili koje se sprovode pod njegovim nadzorom, za kontrolu usklađenosti s obavezom iz stava 1, ograničene na znanje jednog službenog jezika države članice domaćina ili jednog administrativnog jezika države članice domaćina, pod uslovom da je on i službeni jezik Unije. 3. Kontrole koje se sprovode u skladu sa stavom 2 mogu se nametnuti ako profesija koja će se obavljati utiče na bezbjednost pacijenata. Kontrole se mogu	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija regulisana čl. 13 i 5 Zakona o priznavanju profesionalnih kvalifikacija za obavljanje regulisanih profesija ("Službeni list Crne Gore", br. 56/18)	

nametnuti za druge profesije u slučajevima u kojima postoji ozbiljna i konkretna sumnja o dovoljnom znanju jezika stručnjaka u odnosu na profesionalne djelatnosti koje taj stručnjak namjerava da obavlja. Kontrole se mogu sprovoditi samo nakon izdavanja evropske profesionalne kartice u skladu s članom 4d ili nakon priznavanja stručnih kvalifikacija, zavisno od slučaja. 4. Sve kontrole znanja jezika srazmjerne su djelatnosti koja će se obavljati. Predmetni stručnjak ima pravo žalbe na takve kontrole prema domaćem pravu.”				
U Glavi IV dodaje se član koji glasi: „Član 55a Priznavanje stručnog pripravničkog staža 1. Ako se za pristup regulisanoj profesiji u matičnoj državi članici zahtijeva da je završen stručni pripravnički staž, nadležni organ matične države članice, prilikom razmatranja zahtjeva za odobrenje obavljanja regulisane profesije, priznaje stručni pripravnički staž obavljen u drugoj državi članici pod uslovom da je pripravnički staž u skladu s objavljenim smjernicama iz stava 2 i uzima u obzir stručni pripravnički staž obavljen u trećoj državi. Međutim, države članice mogu u domaćim propisima odrediti razumno ograničenje trajanja dijela stručnog pripravničkog staža koji se može obaviti u inostranstvu. 2. Priznavanje stručnog pripravničkog staža ne zamjenjuje postojeće zahtjeve da se položi ispit kako bi se ostvario pristup predmetnoj profesiji. Nadležni organ objavljuje smjernice za organizaciju i priznavanje stručnog pripravničkog staža obavljenog u drugoj državi članici ili trećoj državi, naročito u vezi s ulogom supervizora stručnog pripravničkog staža.”	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija regulisana članom 14 Zakona o priznavanju profesionalnih kvalifikacija za obavljanje regulisanih profesija ("Službeni list Crne Gore", br. 56/18)	
Član 56 mijenja se kako slijedi: „u stavu 2 podstav 1 mijenja se i glasi: „Nadležni organi države članice domaćina i matične države članice razmjenjuju podatke o preduzetim	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija regulisana čl. 68 i 69 Zakona o priznavanju profesionalnih kvalifikacija za	

disciplinskim mjerama ili krivičnim sankcijama i bilo kakvim drugim teškim i posebnim okolnostima koje bi mogle uticati na obavljanje djelatnosti iz ove direktive. Pri tome poštuju pravila o zaštiti ličnih podataka predviđena u Direktivi 95/46/EZ i Direktivi 2002/58/EZ. (b) dodaje se stav koji glasi: „2a. Za potrebe st. 1 i 2, nadležni organi koriste sistem IML.” (stav 4 mijenja se i glasi: c) „4. Svaka država članica određuje koordinatora za djelatnosti nadležnih organa iz stava 1 i o tome obavještava ostale države članice i Komisiju. Dužnosti koordinatora su sljedeće: (a promovisanje jedinstvene primjene ove direktive;) (b sakupljanje svih informacije koje su relevantne za) primjenu ove direktive, kao što su informacije o uslovima pristupa regulisanim profesijama u državama članicama; (c)razmatranje predloga za zajedničke okvire osposobljavanja i zajedničke testove osposobljenosti; (d razmjenjivanje informacije i najbolje prakse u) svrhu optimizacije kontinuiranog profesionalnog razvoja u državama članicama; (e razmjenjivanje informacije i najbolje prakse o) primjeni dopunskih mjera iz člana 14. Za potrebe izvršavanja dužnosti iz tačke b ovog stava, koordinatori mogu da traže pomoć centara za pomoć iz člana 57b.”			obavljanje regulisanih profesija ("Službeni list Crne Gore", br. 56/18)	
45. Dodaje se član koji glasi: „Član 56a Mehanizam upozoravanja	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija regulisana članom 70 Zakona o priznavanju profesionalnih kvalifikacija za	

1. Nadležni organi države članice obavještavaju nadležne organe svih ostalih država članica o stručnjaku kome su nacionalni nadležni organi ili sudovi u cjelosti ili djelimično ograničili ili zabranili, čak i privremeno, obavljanje sljedećih profesionalnih djelatnosti na teritoriji te države članice: (a doktor medicine i opšte prakse koji posjeduje dokaz) o formalnim kvalifikacijama iz tač. 5.1.1 i 5.1.4 Aneksa V; (b doktor medicine specijalista koji posjeduje naziv iz) tačke 5.1.3 Aneksa V; (c medicinska sestra za opštu zdravstvenu njegu koja) posjeduje dokaz o formalnim kvalifikacijama iz tačke 5.2.2 Aneksa V; (d stomatolog koji posjeduje dokaz o formalnim) kvalifikacijama iz tačke 5.3.2 Aneksa V; (e stomatolog specijalista koji posjeduje dokaz o) formalnim kvalifikacijama iz tačke 5.3.3 Aneksa V; (f) veterinar koji posjeduje dokaz o formalnim kvalifikacijama iz tačke 5.4.2 Aneksa V; (g babica koja posjeduje dokaz o formalnim kvalifikacij) (h farmaceut koji posjeduje dokaz o formalnim) kvalifikacijama iz tačke 5.6.2 Aneksa V; (i) nosioci svjedočanstava iz tačke 2 Aneksa VII kojima se potvrđuje da je nosilac završio osposobljavanje koje ispunjava odgovarajuće minimalne uslove iz čl. 24, 25, 31, 34, 35, 38, 40 ili 44, ali koje je započelo prije referentnih datuma kvalifikacija navedenih u tač. 5.1.3, 5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2 i 5.6.2 Aneksa V; (j) nosioci svjedočanstava o stečenim pravima iz čl. 23 (k drugi stručnjaci koji obavljaju djelatnosti koje utiču) na bezbjednost pacijenta ako stručnjak obavlja profesiju regulisanu u toj državi članici; (l) stručnjaci koji obavljaju djelatnosti povezane s obrazovanjem maloljetnih lica, uključujući i brigu o djeci i predškolsko obrazovanje, ako stručnjak obavlja profesiju regulisanu u toj državi članici.			obavljanje regulisanih profesija ("Službeni list Crne Gore", br. 56/18)	
--	--	--	---	--

2. Nadležni organi šalju informacije iz stava 1 upozorenjem putem sistema IMI najkasnije tri dana nakon dana donošenja odluke o ograničenju ili potpunoj ili djelimičnoj zabrani obavljanja profesionalne djelatnosti odnosno stručnjaka. Informacija je ograničena na sljedeće: (a identitet stručnjaka;) (b predmetnu profesiju;) (c informacije o državnom organu ili sudu koji donosi) odluku o ograničenju ili zabrani; (d opseg ograničenja ili zabrane; i) (e period tokom kog se primjenjuje ograničenje ili) zabrana. 3. Nadležni organi predmetne države članice najkasnije tri dana nakon dana donošenja sudske odluke upozorenjem putem sistema IMI obavještavaju nadležne organe svih ostalih država članica o identitetu stručnjaka koji je podnio zahtjev za priznavanje kvalifikacija na osnovu ove direktive i za kog su potom sudovi utvrdili da je koristio falsifikovane dokaze o stručnim kvalifikacijama u ovom kontekstu. 4. Obrada ličnih podataka za potrebe razmjene informacija iz st. 1 i 3 izvršava se u skladu s Direktivom 95/46/EZ i Direktivom 2002/58/EZ. Obrada ličnih podataka od strane Komisije izvršava se u skladu s Regulativom (EZ) br. 45/2001. 5. Nadležni organi država članica obavještavaju se bez odlaganja kada zabrana ili ograničenje iz stava 1 istekne. U tu svrhu, od nadležnog organa države članice koji šalje informacije u skladu sa stavom 1 isto tako se zahtijeva da obavijesti o datumu isteka i svakoj sljedećoj promjeni tog datuma. 6. Države članice obezbjeđuju da stručnjaci, u pogledu kojih se šalju upozorenja drugim državama članicama, budu pisanim putem obaviješteni o odlukama o upozorenju u isto vrijeme kad se o upozorenju odluči, da mogu u okviru domaćeg prava podnijeti žalbu na odluku ili podnijeti zahtjev za				
---	--	--	--	--

ispravljanje takvih odluka i imaju pristup pravnim lijekovima u vezi s bilo kakvom štetom koju su prouzrokovala lažna upozorenja poslata drugim državama članicama. U takvim se slučajevima navodi da odluka o upozorenju podliježe postupku koji je pokrenuo stručnjak. 7. Podaci o upozorenjima mogu se obrađivati u sistemu IMI sve dok su važeći. Upozorenja se brišu u roku od tri dana od dana donošenja odluke o poništenju ili od isteka zabrane ili ograničenja iz stava 1. 8. Komisija donosi akte za sprovođenje za primjenu mehanizma upozorenja. Ti akti za sprovođenje sadrže odredbe o organima koja imaju pravo da šalju i primaju upozorenja i o povlačenju i okončanju upozorenja i o mjerama za obezbjeđivanje sigurnosti obrade. Ti akti za sprovođenje donose se u skladu s postupkom ispitivanja iz člana 58 stav 2."				
Član 57 mijenja se i glasi: „Član 57 Centralni pristup informacijama putem interneta 1. Države članice obezbjeđuju da su sljedeće informacije dostupne na internetu putem jedinstvenih kontakt tačaka iz člana 6 Direktive Evropskog parlamenta i Savjeta 2006/123/EZ od 12. decembra 2006. godine o uslugama na unutrašnjem tržištu i da se redovno ažuriraju: (a) lista svih regulisanih profesija u državi članici) uključujući i kontakt podatke nadležnih organa za svaku regulisanu profesiju i centre za pomoć iz člana 57b; (b) lista profesija za koje je dostupna evropska profesionalna kartica, funkcionisanje te kartice, uključujući sve povezane naknade koje stručnjaci treba da plate, i nadležni organi koji izdaju tu karticu;	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija regulisana članom 71 Zakona o priznavanju profesionalnih kvalifikacija za obavljanje regulisanih profesija ("Službeni list Crne Gore", br. 56/18)	

(c) lista svih profesija za koje država članica) primjenjuje član 7 stav 4 na osnovu domaćih zakona i drugih propisa; (d) lista regulisanog obrazovanja i osposobljavanja i osposobljavanja s posebnom strukturom iz člana 11 tačka c podtačka ii; (e) zahtjeve i postupke iz čl. 7, 50, 51 i 53 za profesije regulisane u državi članici, uključujući sve povezane naknade koje plaćaju građani i dokumente koje građani podnose nadležnim organima; (f) pojedinosti o tome kako u okviru domaćih zakona i drugih propisa može da se žali na odluke nadležnih organa donesene na osnovu ove direktive. 2. Države članice obezbjeđuju da se informacije iz stava 1 pružaju korisnicima na jasan i sveobuhvatan način, da su lako dostupne na daljinu i elektronskim putem i da se redovno ažuriraju. 3. Države članice obezbjeđuju da se na svaki zahtjev za informaciju upućen jedinstvenoj kontak tački odgovori što je prije moguće. 4. Države članice i Komisija preduzimaju propratne mjere kako bi podstakle jedinstvene kontakt tačke da se informacije iz stava 1 omoguće i na drugim službenim jezicima Unije. To ne utiče na zakonodavstvo država članica o upotrebi jezika na njihovoj teritoriji. 5. Države članice sarađuju međusobno i s Komisijom za potrebe sprovođenja st. 1, 2 i 4.				
--	--	--	--	--

4 Dodaju se članovi koji glase: 7. „Član 57a Postupci elektronskim putem 1. Države članice obezbjeđuju da se svi zahtjevi, postupci i formalnosti vezani za pitanja obuhvaćena ovom direktivom mogu jednostavno ispuniti, na daljinu i elektronskim putem, pomoću odgovarajućih jedinstvenih kontakt tačaka ili odgovarajućih nadležnih organa. To ne sprečava nadležne organe država članica da zatraže ovjerene kopije u kasnijoj fazi u slučaju opravdanih sumnji i kada je to strogo neophodno. 2. Stav 1 ne primjenjuje se na izvršavanje perioda prilagođavanja ili provjere osposobljenosti. 3. Ako je opravdano da država članica traži napredne elektronske potpise, kako su definisani u članu 2 tačka 2 Direktive Evropskog parlamenta i Savjeta 1999/93/EZ od 13. decembra 1999. godine o okviru Zajednice za elektronske potpise, za ispunjavanje postupaka iz stava 1 ovog člana, države članice prihvataju elektronske potpise u skladu s Odlukom Komisije 2009/767/EZ od 16. oktobra 2009. godine o utvrđivanju mjera za olakšavanje upotrebe postupaka elektronskim putem pomoću jedinstvenih kontakt tačaka u okviru Direktive Evropskog parlamenta i Savjeta 2006/123/EZ o uslugama na unutrašnjem tržištu i omogućavaju tehnička sredstva za obradu dokumenata naprednim elektronskim potpisom u formatima koji su definisani u Odluci Komisije 2011/130/EU od 25. februara 2011. godine o utvrđivanju minimalnih uslova za prekograničnu obradu dokumenata koje su elektronski potpisali nadležni organi u okviru Direktive Evropskog parlamenta i Savjeta 2006/123/EZ o uslugama na unutrašnjem tržištu 4. Svi postupci se sprovode u skladu s članom 8 Direktive 2006/123/EZ u vezi s jedinstvenim kontakt tačkama. Proceduralna vremenska	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija regulisana čl. 8 i 21 Zakona o priznavanju profesionalnih kvalifikacija za obavljanje regulisanih profesija ("Službeni list Crne Gore", br. 56/18)	
---	----------------------------------	--------------------------	---	--

ograničenja određena u članu 7 stav 4 i član 51 ove direktive započinju od trenutka kada građanin podnese zahtjev ili bilo koji dokument koji nedostaje jedinstvenoj kontakt tački ili direktno odgovarajućem nadležnom organu. Bilo koji zahtjev za ovjerene kopije iz stava 1 ovog člana ne smatra se zahtjevom za dokumente koji nedostaju.				
Član 57b Centri za pomoć 1. Svaka država članica najkasnije do 18. januara 2016. godine određuje centar za pomoć u čijoj je nadležnosti pružanje pomoći građanima, kao i centrima za pomoć drugih država članica, u vezi s priznavanjem stručnih kvalifikacija predviđenih u ovoj direktivi, uključujući i davanje informacija o domaćim propisima kojima su uređene profesije i njihovo obavljanje, socijalnom zakonodavstvu i, po potrebi, etičkim pravilima. 2. Centri za pomoć u državama članicama domaćinima pomažu građanima u korišćenju prava koja su im dodijeljena ovom direktivom u saradnji, po potrebi, s centrom za pomoć u matičnoj državi članici i nadležnim organima i jedinstvenim kontakt tačkama u državi članici domaćinu. 3. Od svakog nadležnog organa u matičnoj državi članici ili državi članici domaćinu zahtijeva se da u potpunosti sarađuje s centrom za pomoć u državi članici domaćinu i po potrebi u matičnoj državi članici i da pruža sve relevantne informacije o pojedinačnim	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija regulisana članom 72 Zakona o priznavanju profesionalnih kvalifikacija za obavljanje regulisanih profesija ("Službeni list Crne Gore", br. 56/18)	

slučajevima takvim centrima za pomoć na njihov zahtjev i pod uslovom da se poštuju pravila o zaštiti podataka u skladu s Direktivom 95/46/EZ i Direktivom 2002/58/EZ. 4. Na zahtjev Komisije, centri za pomoć obavještavaju Komisiju o rezultatima ispitivanja koje razmatraju u roku od dva mjeseca od primanja takvog zahtjeva.				
<i>Član 57c</i> Izvršavanje ovlašćenja 1. Ovlašćenje za donošenje delegiranih akata dodjeljuje se Komisiji podložno uslovima utvrđenim u ovom članu. 2. Ovlašćenje za donošenje delegiranih akata iz člana 3 stav 2 podstav 3, člana 20, člana 21 stav 6 podstav 2, člana 21a stav 4, člana 25 stav 5, člana 26 stav 2, člana 31 stav 2 podstav 2, člana 34 stav 2 podstav 2, člana 35 st. 4 i 5, člana 38 stav 1 podstav 2, člana 40 stav 1 podstav 3, člana 44 stav 2 podstav 2, člana 49a stav 4 i člana 49b stav 4 dodjeljuje se Komisiji na period od pet godina počevši od 17. januara 2014. godine. Komisija pravi izvještaj u pogledu delegiranja ovlašćenja najkasnije devet mjeseci prije kraja perioda od pet godina. Delegiranje ovlašćenja automatski se produžuje za periode jednakog trajanja, osim ako se Evropski parlament ili Savjet tom produženju usprotive najkasnije tri mjeseca prije kraja svakog perioda. 3. Ovlašćenje za donošenje delegiranih akata iz člana 3 stav 2 podstav 3, člana 20, člana 21 stav 6 podstav 2, člana 21a stav 4, člana 25 stav 5, člana 26 stav 2, člana 31 stav 2 podstav 2, člana 34 stav 2 podstav 2, člana 35 st. 4 i 5, člana 38 stav 1 podstav 2, člana 40 stav 1 podstav 3, člana 44 stav 2 podstav 2, člana 49a stav 4 i člana 49b stav 4 Evropski parlament ili Savjet mogu u svakom trenutku opozvati. Odlukom o opozivu prekida se delegiranje ovlašćenja koje je u njoj navedeno. Opoziv proizvodi dejstvo dan nakon objavljivanja pomenute odluke u Službenom listu Evropske unije ili na kasniji dan naveden u pomenutoj	Nema odgovarajuću odredbu	Neprenosivo		

odluci. On ne utiče na valjanost delegiranih akata koji su već na snazi. 4. Čim donese delegirani akt, Komisija ga istovremeno saopštava Evropskom parlamentu i Savjetu. 5. Delegirani akt donesen na osnovu člana 3 stav 2 podstav 3, člana 20, člana 21 stav 6 podstav 2, člana 21a stav 4, člana 25 stav 5, člana 26 stav 2, člana 31 stav 2 podstav 2, člana 34 stav 2 podstav 2, člana 35 st. 4 i 5, člana 38 stav 1 podstav 2, člana 40 stav 1 podstav 3, člana 44 stav 2 podstav 2, člana 49a stav 4 i člana 49b stav 4 stupa na snagu samo ako Evropski parlament ili Savjet u roku od dva mjeseca od saopštenja tog akta Evropskom parlamentu i Savjetu na njega ne ulože nikakav prigovor ili ako su prije isteka tog roka i Evropski parlament i Savjet obavijestili Komisiju da neće uložiti prigovore. Taj rok se produžava za dva mjeseca na inicijativu Evropskog parlamenta ili Savjeta				
‘ Član 58 mijenja se i glasi: { „Član 58 . Postupak odbora 1. Komisiji pomaže odbor za priznavanje stručnih kvalifikacija. Navedeni odbor je odbor u smislu Regulative (EU) br. 182/2011. 2. Pri pozivanju na ovaj stav, primjenjuje se član 5 Regulative (EU) br. 182/2011.”	Nema odgovarajuću odredbu	Neprenosivo		
Član 59 mijenja se i glasi: { „Član 59 . Transparentnost 1. Države članice dostavljaju Komisiji listu postojećih regulisanih profesija, posebno navodeći djelatnosti obuhvaćene svakom profesijom, i listu regulisanih obrazovanja i osposobljavanja, kao i osposobljavanja s posebnom strukturom, iz člana 11 tačka c podtačka ii, na njihovoj teritoriji do 18. januara 2016. godine. Moguće promjene u tim listama isto tako se dostavljaju Komisiji bez nepotrebnog odlaganja. Komisija uspostavlja i održava javno dostupnu bazu	Nema odgovarajuću odredbu	Neprenosivo		

podataka regulisanih profesija, uključujući opšti opis djelatnosti obuhvaćenih svakom profesijom. 2. Do 18. januara 2016. godine, države članice dostavljaju Komisiji listu profesija za koje je potrebna prethodna provjera kvalifikacija u skladu s članom 7 stav 4. Države članice Komisiji daju posebno obrazloženje za unos svake pojedine profesije na tu listu. 3. Države članice provjeravaju da li su zahtjevi na osnovu njihovog pravnog sistema koji ograničavaju pristup profesiji ili obavljanje profesije nosiocima određene stručne kvalifikacije, uključujući korišćenje profesionalnih naziva i profesionalne djelatnosti dopuštene u okviru takvog naziva, koji se u ovom članu nazivaju 'zahtjevima', u skladu sa sljedećim načelima: (a) zahtjevi ne smiju biti ni direktno niti indirektno) diskriminatorni na osnovu nacionalnosti ili prebivališta; (b) zahtjevi moraju biti opravdani preovladavajućim) razlozima opšteg interesa; (c) zahtjevi moraju biti prikladni za obezbjeđivanje) postizanja zadatog cilja i ne smiju da prelaze ono što je potrebno za postizanje tog cilja. 4. Stav 1 primjenjuje se i na profesije koje u državi članici regulišu udruženja ili organizacije u smislu člana 3 stav 2 i na sve zahtjeve za članstvo u tim udruženjima ili organizacijama. 5. Do 18. januara 2016. godine, države članice Komisiji daju informacije o zahtjevima koje namjeravaju da zadrže i razlozima zbog kojih smatraju da su ti zahtjevi u skladu sa stavom 3. Države članice, u roku od šest mjeseci nakon utvrđivanja mjere, obezbjeđuju informacije o zahtjevima koje su naknadno uvele i razlozima zbog kojih smatraju da su ti zahtjevi u skladu sa stavom 3. 6. Do 18. januara 2016. godine, i potom svake dvije godine, države članice podnose izvještaj i Komisiji o zahtjevima koji su povučeni ili ublaženi. 7. Komisija prosljeđuje izvještaj iz stava 6 drugim državama članicama koje podnose svoje primjedbe u				
--	--	--	--	--

roku od šest mjeseci. U tom periodu od šest mjeseci Komisija se savjetuje sa zainteresovanim stranama, uključujući predmetne profesije. 8. Komisija na osnovu informacija koje je dobila od država članica podnosi rezime izvještaja grupi koordinatora ustanovljenoj Odlukom Komisije 2007/172/EZ od 19. marta 2007. godine o osnivanju grupe koordinatora za priznavanje stručnih kvalifikacija, koja može podnijeti primjedbe. 9. U svijetlu primjedbi iz st. 7 i 8, Komisija do 18. januara 2017. godine Evropskom parlamentu i Savjetu podnosi svoje konačne zaključke kojima po potrebi prilaže predloge za dalje inicijative.				
5 Član 60 mijenja se kako slijedi: 0. (u stavu 1 dodaje se podstav koji glasi: „Od 18. januara 2016. godine, statistički rezime)donesenih odluka iz podstava 1 sadrži detaljne informacije o broju i vrsti odluka koje su donesene u skladu s ovom direktivom, uključujući vrste odluka o djelimičnom pristupu koje donose nadležni organi u skladu s članom 4f i opis glavnih problema do kojih dolazi prilikom primjene ove direktive.”; (stav 2 mijenja se i glasi: 1.2. Komisija do 18. januara 2019. godine i potom)svakih pet godina objavljuje izvještaj o sprovođenju ove direktive. U prvom takvom izvještaju naročito se usredsređuje na nove elemente koji su uvedeni ovom direktivom i naročito na sljedeće teme: (a funkcionisanje evropske profesionalne kartice;) (b modernizovanje znanja, vještina i sposobnosti) za profesije obuhvaćene Glavom III Poglavlje III, uključujući listu kompetencija iz člana 31 stav 7; (c funkcionisanje zajedničkih okvira za) osposobljavanje i zajedničkih testova osposobljenosti; (d rezultate posebnih programa usavršavanja iz) rumunskih zakona i drugih propisa za nosioce dokaza o formalnim kvalifikacijama iz člana 33a,	Nema odgovarajuću odredbu	Neprenosivo		

kao i za nosioce dokaza o formalnim kvalifikacijama na nivou nakon srednje škole, s ciljem ocjene potreba revizije trenutnih odredaba o uređenju stečenih prava primjenljivom na rumunski dokaz o formalnim kvalifikacijama medicinske sestre za opštu zdravstvenu njegu. Države članice obezbjeđuju sve potrebne informacije za pripremu tog izvještaja.”				
5 U članu 61 stav 2 mijenja se i glasi: 1. „Po potrebi, Komisija donosi akt za sprovođenje kako bi predmetnoj državi članici dopustila odstupanje od relevantnih odredaba tokom ograničenog perioda.”.	Nema odgovarajuću normu	Neprenosivo		
5 Aneksi II i III brišu se. 2.				
5 U tački 1 Aneksa VII dodaje se tačka koja glasi: 3. „(g ako država članica to zahtijeva za sopstvene) državljane, uvjerenje kojim se potvrđuje da nije bilo privremenih ili konačnih oduzimanja prava na obavljanje profesije, ili uvjerenje o nekažnjavanju.”	Nema odgovarajuću normu	Neprenosivo		
Član 2 Izmjena i dopuna Regulative (EU) br. 1024/2012 Tačka 2 iz Aneksa Regulative (EU) br. 1024/2012 mijenja se i glasi: „ Direktiva Evropskog parlamenta i Savjeta 2 2005/36/EZ: čl. 4a do 4e, član 8, član 21a, član 50, član 56 i član 56a.	Nema odgovarajuću normu	Neprenosivo		
Član 3 Prenošenje 1. Države članice donose zakone i druge propise potrebne za usklađivanje s ovom direktivom do 18. januara 2016. godine. 2. Sve države članice koje 17. januara 2014. godine obezbjeđuju pristup osposobljavanju za babice za smjer I u skladu s članom 40 stav 2 Direktive 2005/36/EZ po završetku najmanje prvih deset godina opšteg školskog obrazovanja, donose zakone i druge propise potrebne za ispunjavanje uslova za pristup	Nema odgovarajuću normu	Neprenosivo		

osposobljavanju za babice u skladu s članom 40 stav 2 tačka a te direktive do 18. januara 2020. godine. 3. Države članice Komisiji odmah dostavljaju tekst mjera iz st. 1 i 2. 4. Kada države članice preduzmu mjere iz st. 1 i 2, te mjere sadržaće pozivanje na ovu direktivu ili se pozivanje na ovu direktivu navodi prilikom njihovog službenog objavljivanja. Načine takvog pozivanja utvrđuju države članice. 5. Države članice Komisiji dostavljaju tekst glavnih mjera domaćeg prava koje donesu u oblasti na koju se odnosi ova direktiva.				
Član 4 Stupanje na snagu Ova direktiva stupa na snagu dvadesetog dana od dana objavljivanja u Službenom listu Evropske unije.	Nema odgovarajuću normu	Neprenosivo		
Član 5 Adresati Ova direktiva upućena je državama članicama.	Nema odgovarajuću normu	Neprenosivo		